Reg. No. M. 889 Reg. No. T. 10.

THE TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. / 27th Edavam, 1094.

CONTENTS.

		Pages.
Part I.	Proclamations, Appointments, Proceedings, Circulars, Notifications and Declarations in English	395 — 416.
Part II.	Proclamations, Appointments, Proceedings, Circulars, Notifications and Declarations in Vernacular	415 — [illegible]
Part III.	Advertisements and Miscellaneous matter in English and Vernacular ...	359 — 366.
Part IV.	Departmental Sheets.	

PART I.

General and Revenue Secretariat.

No. G. 3781. APPOINTMENTS.

1. M. R. Ry. S. Parameswara Aiyar Avergal, M. A., B. L., Assistant Secretary to Government, to act as Under Secretary to Government *vice* M. R. Ry. M. Raja Raja Varma Avergal, M. A., B. L., on combined privilege and sick leave for two months with effect from the 19th Edavam 1094.

2. M. R. Ry. M. S. Ramaswamy Aiyar Avergal, B. A., Superintendent, General and Revenue Secretariat, to act as Assistant Secretary to Government *vice* M. R. Ry. S. Parameswara Aiyar Avergal, M. A., B. L.

ASSUMPTION OF CHARGE.

1. M. R. Ry. S. Parameswara Aiyar Avergal, M. A., B. L., appointed to act as Under Secretary to Government, assumed charge of his duties on the afternoon of the 17th Edavam 1094.

2. M. R. Ry. M. S. Ramaswamy Aiyar Avergal, B. A., appointed to act as Assistant Secretary to Government, assumed charge of his duties on the afternoon of the 17th Edavam 1094.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

G

Revenue and Magistracy.

No. J. 5033.

ASSUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. A. R. Subramonia Iyer B. A. & B. L., appointed Acting Tahsildar and Second Class Magistrate, Quilon taluk, assumed charge of his duties on the forenoon of the 5th Edavam 1094.

No. J. 5035.

M. R. Ry. R. Govinda Pudoval Avergal, B. A. & B. L., Tahsildar, Shenkottah taluk, transferred to the Vaikom taluk, assumed charge of the latter taluk on the forenoon of the 30th Medom 1094.

No. J. 5036.

M. R. Ry. M. K. Nilakanta Iyer B. A. & B. L., appointed Acting Tahsildar and Second Class Magistrate, Ambalapuzha taluk, assumed charge of his duties on the afternoon of the 27th Medom 1094.

No. J. 5037.

LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. K. Ramaswami Iyer Avergal, B. A. & B. L., Division Assistant and First Class Magistrate, Perumbavur, extension of furlough for six months.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Magistracy.

No. J. 5102.

RESUMPTION OF CHARGE.

Mr. George Varghese B. A. & B. L., Stationary Magistrate, Pathanamthitta, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of the 10th Edavam 1094.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Department of Agriculture and Fisheries.

No. 2244/F. & M. R. 347 of '19.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Mr. George M. Eapen, Agricultural Inspector, transferred to the Experimental Farm, Kottarakara, returned from leave and assumed charge of his duties on the afternoon of the 25th Medom 1094.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Education Department.

No. 2077/181 of '13.

APPOINTMENT.

M. R. Ry. S. Ramiah B. A., (Hons), to be temporary Tutor in English in His Highness the Maha Raja's College, Trivandrum.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Government Museum and Public Gardens.

No. 2331/F. & M. R. 373/19.

RESUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. K. P. Ukkandan Unni Nair Avergal, M. A., L. T., Director, Government Museum and Public Gardens, returned from tour and resumed charge of his duties on the afternoon of the 13th Edavam 1094.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Judicial Department.

No. J. 5034.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Mr. M. P. Joseph B. A. & B. L., appointed First Class Magistrate, Devicolam, assumed charge of his duties, on the forenoon of the 1st Edavam 1094.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. J. 5101. LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. P. Raman Tampi Avergal, B. A. & M. L., District and Sessions Judge, Nagercoil, combined privilege leave and furlough from the 21st Edavam to the 30th Karkadagom 1094.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 7th June 1919. }

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Medical Department.

No. G. 3747. ASSUMPTION OF CHARGE.

Mr. K. I. Cherian Mappilay, Assistant Surgeon, returned from leave and assumed charge of his duties in the District Hospital, Kottayam, on the forenoon of the 13th Edavam 1094/27th May 1919.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 6th June 1919. }

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. G. 3786.

M. R. Ry. T. J. Manaraliah Avergal, L. M. & S., Deputy Surgeon, transferred to the District Hospital, Alwaye, assumed charge of that institution on the forenoon of the 16th Edavam 1094/30th May 1919.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 7th June 1919. }

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Police Department.

No. J. 5103. APPOINTMENT.

M. R. Ry. S. Thanu Iyer Avergal, B. A. & B. L., Head Clerk, Office of the District Superintendent of Police, Quilon, to be Ag. Fourth Grade Inspector in charge of prosecuting work, Quilon, *vice* M. R. Ry. K. Achuthan Pillai Avergal, B. A. & B. L., who has been granted two months' privilege leave.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 7th June 1919. }

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Department of Finance and Accounts.

EXTENSION OF LEAVE.

M. R. Ry. E. Rama Warriar Avergal, B. A., Superintendent, Account Office, has been granted an extension of privilege leave for 3 days in continuation of the leave already granted.

RESUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. E. Rama Warriar Avergal, B. A., Superintendent, Account Office, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of the 5th Edavam 1094.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st May 1919. }

K. GEORGE,
Financial Secretary to Government.

CANCELMENT OF LEAVE.

Eight days' leave, not availed of by Mr. K. George B. A., the Chief Account Officer and Ex-officio Financial Secretary to Government, out of the two months' privilege leave granted to him, has been cancelled at his request.

RESUMPTION OF CHARGE.

Mr. K. George B. A., the Chief Account Officer and Ex-officio Financial Secretary to Government, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of the 12th Edavam 1094.

No. Fl. 1160/6830. APPOINTMENT.

In the place of M. R. Ry. N. Nilakanta Pillai Avergal, B. A. & B. L., Ag. Senior Assistant Account Officer, transferred as Ag. Division Assistant and First Class Magistrate, Trivandrum M. R. Ry. S. Venkataramana Iyer Avergal, B. A., Assistant Account Officer, has been appointed as Acting Senior Assistant Account Officer, with effect from the 29th Medom 1094 till the return from leave of Mr. K. George B. A., the Chief Account Officer and Ex-officio Financial Secretary to Government.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 7th June 1919. }

K. GEORGE,
Financial Secretary to Government.

No. S. R. 1582.

NOTIFICATION.

The following notification of the Government of India No. 1430, dated 5th April 1919 publishing an Order in Council dated 28th February 1919 on the subject of export prohibitions, is republished for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 5th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Notification of the Government of India, Department of Commerce and Industry, (Commerce-War).
No. 1430, dated Simla, the 5th April 1919.

The following Order in Council, dated the 28th February 1919, is published for general information:—

AT THE COUNCIL CHAMBER, WHITEHALL,

The 28th day of February 1919.

BY THE LORDS OF HIS MAJESTY'S MOST HONOURABLE PRIVY COUNCIL.

Whereas it is provided by section 2 of the Customs (Exportation Prohibition) Act, 1914, that any Proclamation or order in Council made under section 8 of the Customs and Inland Revenue Act of 1879, as amended by the Act now in recital, may, whilst a state of war exists, be varied or added to by an Order made by the Lords of the Council on the recommendation of the Board of Trade;

And whereas it is provided by section 2 of the Customs (Exportation Restriction) Act, 1914, that any Proclamation made under section 1 of the Exportation of Arms Act, 1900, may, whether the Proclamation was made before or after the passing of the Act now in recital, be varied or added to, whilst a state of war exists, by an Order made by the Lords of the Council on the recommendation of the Board of Trade:

And whereas by a Proclamation, dated the 10th day of May 1917, and made under section 8 of the Customs and Inland Revenue Act, 1879, and section 1 of the Exportation of Arms Act, 1900, and section 1 of the Customs (Exportation Prohibition) Act, 1914, the exportation from the United Kingdom of certain articles to certain or all destinations was prohibited:

And whereas by subsequent Orders of Council and by a Proclamation, dated the 18th day of December 1918, the said Proclamation was amended and added to in certain particulars:

And whereas there was this day read at the Board a recommendation from the Board of Trade to the following effect:—

That the articles indicated in the Proclamation of the 10th day of May 1917, as amended and added to by subsequent Orders of Council, and by the Proclamation of the 18th day of December 1918, as being prohibited to be exported to all destinations in European and Asiatic Russia and in other foreign countries in Europe and on the Mediterranean, except France and French Possessions, Itlay and Itlian Possessions, Belgium, Portugal, Greece, Serbia, Roumania, Spain, Morocco and Palestine and Syria as far north as a line from Alexandretta to Aleppo inclusive, and as far east as the Hejaz railway inclusive Czecho-Slovakia, Alsace-Lorraine, and the portions of Austria-Hungary and territories on the left bank of the Rhine in the occupation of the Armies of the Associated Governments, and to all ports in any such foreign countries, should be prohibited to be exported to all destinations in European and Asiatic Russia and in other foreign countries in Europe and on the Mediterranean, except France and French Possessions, Italy, and Italian Possessions, Belgium, Portugal, Greece, Serbia, Roumania, Iceland and the Faroe Islands, Spain, Morocco, Palestine and Syria as far north as a line from Alexandretta to Aleppo inclusive, and as far east as the Hejaz railway inclusive; Czecho Slovakia Alsace-Lorraine, and the portions of Austria-Hungary and territories on the left bank of the Rhine in the occupation of the Armies of the Associated Governments, and to all ports in any such foreign countries.

Now, therefore, their Lordships, having taken the said recommendation into consideration, are pleased to order, and it is hereby orderd, that the same be approved.

Whereof the Commissioners of His Majesty's Customs and Excise, the Director of the War Trade Department, and all other persons whom it may concern, are to take notice and govern themselves accordingly.

ALMERIC FITZROY.
A. H. LEY,
Secretary to the Government of India.

No. G. 3681.

NOTIFICATION.

It is hereby notified that the quarantine imposed against arrivals from the port of Madras is withdrawn, intimation having been received that the port is free from plague.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th June 1919.

For the Dewan,
R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. J. 5043.

In the matter of Charitable Endowments Regulation, II of 1082, and in the matter of 'Dewan Bahadur M. Krishnan Nair Memorial Fund' for the award of a gold medal in the Lower Grade English School for Boys, at Kothamangalam :

It is hereby notified that the Dewan, in exercise of the powers conferred by Section IV of the Charitable Endowments Regulation, II of 1082, doth hereby order and direct that the two debenture bonds and cash, to the value of Bh. Rs. (336-10-0) three hundred and thirty six and annas ten, obtained with the amount of Bh. Rs. (300) three hundred offered by Mr. Elanjikal Tharial hu Kunjithomman of Kothamangalam, on behalf of the public of Kothamangalam, and described in the schedule hereto, shall, as from the date of publication of this Notification, vest in the Treasurer of Charitable Endowments in Travancore and be held by him and his successors (subject to the provisions of the said Charitable Endowments Regulation, II of 1082, and to any rules which may, from time to time, be framed thereunder, by His Highness the Maha Raja's Government) upon trust for the purposes and subject to the conditions set forth in a scheme under Section V of the said Charitable Endowments Regulation, II of 1082, for the administration of the said 'Dewan Bahadur M. Krishnan Nair Memorial Fund' for the award of a gold medal in the Lower Grade English School for Boys at Kothamangalam.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 6th June 1919.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

Schedule.

	Bh. Rs.	A.	P.
Debenture bond No. C. 0655	200	0	0
" No. C. 2313	100	0	0
Cash under "security purchase Account"	36	10	0
Total...	336	10	0

No. S. R. 1620. CUSTOMS NOTIFICATION.

Under Section 18 of the Sea Customs Regulation, V of 1088, the Government are pleased to prohibit the bringing by sea or by land into Travancore, of any copy of the pamphlet, entitled "The Future of the Moslim Empire Turkey" written by Mushir Husain Kidwai and published by the Central Islamic Society.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. G. 3590. NOTIFICATION.

The following plague notification of the Government of Madras, Local and Municipal Department, is published for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st May 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Ootacamund, May 20, 1919.

No. 20-P.—In modification of notification No. 19-P., published on pages 219-210 of Part I.-A of the *Fort St. George Gazette,* dated 13th May 1919, the following revised lists of plague-infected areas are published:—

I.—In the Madras Presidency.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.	District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
Arcot, North.	Arni.	Arni.	Arcot, North. *contd.*	Vellore.	Ambur.
	Tiruppattur.	Tiruppattur.	Bellary.	Kudligi.	Ambali. Kudlithumaggi. Tuladhalli.
				Siruguppa.	Hachcholli.

I.—In the Madras Presidency—contd.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
Chittoor—	Madanapalle.	Pedda Tippasamudram union.
Coimbatore.	Coimbatore.	Kurichchi.
	Dharapuram.	Dharapuram Municipality.
	Gobichettipalaiyam.	Marur.
	Kollegal.	Ajjipuram. Singanallur.
	Palladam.	Appanayakkanpatti. Kalangal. Kallapalaiyam. Pidampalli.
	Udamalpet.	Kannamanayakkanur. Reddipalaiyam. Sinnavirampatti. Udamalpet Municipality.
Cuddapah.	Cuddapah.	Cuddapah.
Guntur.	Bapatla.	Bapatla. Chebrolu. China Ganjam. Chirala. Ipurupalem. Jandrapeta. Kanakatapalem. Kottapatnam. Pandillapalli. Perala. Ravurupeta. Santaravuru. Vetapalemu union.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
Guntur, (*contd.*)	Guntur.	Etukuru. Guntur Municipality. Tadikonda.
	Ongole.	Ongole Municipality. Timmasamudram. Uppugunduru.
Kanara, South.	Mangalore.	Mangalore.
Nilgiris.	Coonoor.	Coonoor Muncipality.
Salem.	Hosur.	Achchittapalli. Begepalli. Hosur. Jakkeri. Kembatti. Matagondapalli. Nagondapalli. Sanamavu. Sattanur. Togarai Agraharam.
	Krishnagiri.	Boganapalli.
	Salem.	Panamarattuppatti.
	Uttangarai.	Ittiyampatti. Virappanayakkampatti.
Trichinopoly.	Musiri.	Turaiyur.

II.— Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States and Towns of 50,000 or more inhabitants.
I. Mysore ...	The whole State.	II. Bombay.	1. *Northern Division*— (a) Districts— Broach, Kaira, Surat and Thana.

II.—Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States and Towns of 50,000 or more inhabitants.
II. Bombay. *contd.*	1. *Northern Division. contd.* (*b*) Town and port— Bombay. 2. *Central Division*— (*a*) Districts— Ahmednagar. Kolaba. Nasik. Poona. Satara. Sholapur and West Kandesh. (*b*) Towns and ports— Poona and Uran. 3. *Southern Division*— (*a*) Districts— Belgaum. Dharwar. (*b*) Town and port— Ratnagiri. 4. *Sind*— Town and ports— Karachi and Keamari. 5. *Political Charges*— States and Agencies.— Baroda State. Cambay State. Cutch State. Kathiawar Agency. Kolhapur and Southern Mahratta Country. Mandi Port. Mangrole Port. Mundra Port and Satara Agency and Surat Agency.
III. Bihar and Orissa.	(*a*) Districts— Bhagalpur. Champaran. Darbhanga. Gaya. Mainpuri. Monghyr. Muzaffarpur.
III. Bihar and Orissa—*contd.*	Patna. Saran and Shahabad. (*b*) Towns— Bhagalpur Darbhanga. Gaya and Patna.
IV. The Punjab.	(*a*) Districts— Ambala. Amritsar. Attock. Ferozepur. Gujranwala. Gujrat. Gurdaspur. Gurgaon. Hissar. Hoshiarpur. Jhang. Jhelum. Jullundar. Lahore. Ludhiana. Lyallpur. Montgomery. Multan. Rawalpindi. Rohtak. Shahpur and Sialkot. (*b*) States— Bahawalpur. Jind Nabha and Patiala.
V. Burma.	(*a*) Districts— Bassein. Bhamo. Henzada. Insein. Lower Chindwin. Magwe. Mandalay. Minbu. Myingyan. Myitkyina. Pegu. Prome. Pyapon. Sagaing. Shwebo. Toungoo. Tharrawaddy. Thaton and Yamethin.

II.—Outside the Madras Presidency—concld.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
V. Burma—*contd.*	(*b*) Towns and ports Bassein, Mandalay, and Rangoon. (*c*) States—Northern and Southern Shan States.	VI. The United Provinces—*contd.*	(*a*) Districts—*contd.* Rae Bareli. Saharanpur. Shajahanpur Sultanpur and Unao. (*b*) Town—Fyzabad and Gorakpur.
VI. The United Provinces.	(*a*) Districts—Allahabad. Azamgarh. Ballia. Bara. Banki. Basti. Benares. Bijnor. Bulandshahr. Cawnpore. Etah. Farrukhabad. Fatehpur. Fyzabad. Ghazipur. Gonda. Gorakhpur. Jaunpur. Lucknow. Mainpuri. Mirazapur. Moradabad. Pilibhit.	VII. The Central Provinces.	(*a*) Districts—Balaghat. Bhandara. Jubbulpore. Nagpur and Seoni. (*b*) Towns.—Jubbulpor, Kamptee cantonment, and Nagpur.
		VIII. Hyderabad.	The Whole State.
		IX. Central India.	(*a*) Town—Sehore cantonment. States—Gwalior and Rewa.
		X. Rajputana.	(*a*) District—Ajmere. (*b*) State—Bhartpur.
		XI. Bengal.	(*a*) Districts—24 Paraganas. (*b*) Town and port—Calcutta City.

H. G. STOKES,
Acting Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. S. R. 1623.

In continuation of Notification No. S. R. 117, dated the 16th January 1918, the following Notification of the Government of India No. 2555, dated the 3rd May 1919, cancelling their Notification No. 1292-D, dated the 8th December 1917, prohibiting the importation of coffee into British India from all destinations, is republished for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

FROM THE GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF COMMERCE AND INDUSTRY, NO. 2555, DATED THE 3RD MAY 1919.

NOTIFICATION.

(Commerce-War.)

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Import and Export of Goods Act, 1916, (XI of 1916) the Governor General in Council is pleased to cancel the notification in this Department No. 1292-D, dated the 8th December 1917.

A. H. LEY,
Secretary to the Government of India.

No S. R. 1583. NOTIFICATION.

In continuation of Notification No. S. R. 1427, dated 10th may 1919, the following Notification of the Government of India No. 1424, dated the 5th April 1919, publishing the War Trade Department list dated 21st February 1919 with the supplement thereto on the subject of prohibitions of export from the United Kingdom is republished for general information.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 5th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Notification of the Government of India,
Department of Commerce and Industry, (Commerce—War),
No. 1424 dated Simla, the 5th April 1919.

The following War Trade Department list, dated the 21st February 1919, with the supplement thereto, on the subject of prohibitions of export from the United Kingdom is published for general information:—

WAR TRADE DEPARTMENT,
4, CENTRAL BUILDINGS,
WESTMINSTER, S. W. 1.
21st February 1919.

List of goods the export of which is prohibited by the Royal Proclamation of the 10th May 1917, as amended by Orders of Council of the 22nd June 1917, the 13th July 1917, the 14th August 1917, the 28th August 1917, the 18th October 1917, the 27th November 1917, the 18th December 1917, the 22nd January 1918, the 8th February 1918, the 26th February 1918, the 8th March 1918, the 12th April 1918, the 25th April 1918, the 14th May 1918, the 11th June 1918, the 2nd July 1918, the 30th July 1918, the 6th August 1918, the 27th August 1918, the 1st October 1918, the 15th October 1918, the November 1918, the 29th November 1918, the 6th December 1918, the 13th December 1918, the 20th December 1918, the 24th December 1918, the 27th December 1918, the 3rd January 1919, the 7th January 1919, the 10th January 1919, the 17th January 1919, the 24th January 1919, the 31st January 1919, the 7th February 1919 and the 14th February 1919, further amended by notices appearing in the* "Board of Trade Journal," to be exported from the United Kingdom to the following destination, *viz*:—

Goods marked (A) to all Destinations;

Goods marked (B) to all Ports and destinations Abroad other than Ports and Destinations in British Possessions and Protectorates;

List C.—By Order of Council, dated 1st October 1918, as amended by Order of Council of the 24th December 1918, the 7th January 1919, 7th February 1919, and the 11th February 1919, All Goods [other than (1) printed matter and (2) personal effects accompanied by their owners] are prohibited from export to All Destinations in European and Asiatic Russia and in other Foreign Countries in Europe and on the Mediterranean, except France and French Possessions, Italy and Italian Possessions, Belgium, Portugal, Greece, Servia, Roumania, Spain, Morocco, Palestine and Syria as far north as a line from Alexandretta to Aleppo inclusive, and as far east as the Hedjaz railway, inclusive, Czecho-Slovakia, Alsace-Lorraine and the portions of Austria-Hungary and territories on the left bank of the Rhine in the occupation of the Armies of the Associated Governments, and to all Ports in any such Foreign Countries.

NOTE.—*Goods removed from "A" or "B" automatically come under List C. See, however, the following:—*

APPENDIX No. 1 ... ... Open General Licenses.
Page 8.
APPENDIX No. 2 ... ... List of Free Goods.
Pages 8 and 9.
APPENDIX No. 3. ... ... Samples.
Page 10.

NOTE. Goods marked with an asterisk are contained in the list of goods for which an open general licence has been issued; for particulars see Appendix 1, page 8.

This list cancels all similar lists issued by the War Trade Department prior to 21st February 1919.

* *Orders of Council and notices issued subsequently to the date of this list are published in the* "Board of Trade Journal," *which may be obtained either directly or through any bookseller from the undermentioned branches of H. M. Stationery Office.*

London: Imperial House, Kingsway, W. C. 2:
Cardiff: 1, St. Andrew's Crescent;
Manchester: 37, Peter Street;
Edinburgh: 23, Forth Street;
from Messrs. E. Ponsonby, Ltd., 115, Grafton Street, Dublin.

A.

(B) Accoutrements, not otherwise prohibited; (14-8-17)
(A) Aceto-celluloses.
(A) Aeroplane engines and their component parts.
Agricultural machinery, see Machinery.
(A) Aircraft of all kinds and their component parts, together with accessories and articles suitable for use in connexion with aircraft.
Aircraft, steel stampings suitable for, see Steel.
(A) Albumen other than blood albumen; (8-9-16) (19-2-17) (20-12-18).
Ale, see Beer.
Alumina, see Phosphate Rock.
(A) Ammonia, sulphate of, and mixtures containing sulphate of, ammonia; (19-1-17) (22-1-18) (6-8-18) (24-1-19).
Animal fats, see Fats.
Animal hoofs, see Gluestock.
Animal oils, see Oils.
Animal waxes, see Waxes.
(A) Animals, living, for food, (12-12-16).
(A) Animals, pack, saddle and draught, suitable, or which may become suitable, for use in war; (8-1-15).
Apatites, see Phosphate Rock.
(A) Armour plates, armour quantity castings, and similar protective material.
Armoured cable, see Wires.
(A) Arms, not being firearms and their component parts.
(A) Asphalt and articles containing asphalt; (22-6-17) (22-1-18) 26-2-18).
(A) Asphalt, coal tar; (25-5-16) (22-6-17) (22-1-18).

B

(B) Baggings, old; (31-1-18).
Bags, see Nitrate.
(A) Baking powder; (12-3-17).
(A) Balsam of tolu; (19-11-18).
Banknotes, see Notes.
(A) Barium sulphate; (11-6-18) (6-8-18) (20-12-18).
Bark, see Cinchona.
(A) Barley, and barley meal; (14-2-18).
(B) Barographs, suitable for aircraft; (6-12-18).
(A) Barrels and casks, wooden (other than such barrels or casks as contain goods to be shipped for exportation and are allowed by the Commissioners of Customs and Excise to be shipped as the containers of such goods), whether whole or in shooks, and their distinctive component parts; (12-12-16) (1-5-17) (10-5-17) (14-5-18).
(A) Basic slag; (23-10-16).
(A) Bauxite.
(A) Bayonets and their component parts.
(A) Beans of all kinds including haricots; (12-12-16) (27-11-17).
(A) Bean flour and meal.
(A) Beer and ale; (1-5-17)
Bichromate of Soda, see Soda.
(A) Binder twine; (23-10-16) (12-3-17).
Biscuit meal, see Cakes and Meals.
(A) Bitumen, liquid or solid, and articles containing bitumen; (10-5-17) (22-6-17) (22-1-18) (26-2-18).
(A) Boats and craft; (10-5-17) (18-12-17).
(A) *Boilers (not including portable boilers) and their component parts; (25-5-16) (14-5-18) (10-1-19).
Bran, see Offals of Corn.
Brass, see Copper.
(A) Bread.
Brewers' grains, see Grains.
(A) Bristles, of European origin; (26-6-16) (8-3-18); (2-7-18) (17-1-19).
(A) Bromine; (12-4-18) (31-1-19).
Bronze, see Copper.
(A) Buckwheat; (12-12-16).
Buffalo hides, see Hides.
Bullion, see Silver.
(A) Butter.

C.

Cabbage seed, see Seeds.
Cables, see Wires and Cables.
(A) CAKES AND MEALS (which may be used as forage or food for animals), the following:—
Biscuit meal;
Colf meal.
Coconut and poonnae cake;
Compound cakes and meal;
Cotton seed cake, and cotton seed meal;
Fish meal and concentrated fish;
Gluten meal or gluten feed;
Ground nut or earth nut cake and meal;
Hemp seed cake and meal;
Husk meal;
Linseed cake and meal;
Locust bean meal;
Maize germ meal;
Maize meal and flour;
Meat meal;
Palm nut cake and meal;
Poppy seed cake and meal;
Rape seed or colza seed cake and meal;
Sesame seed cake and meal;
Soya bean cake and meal;
Sunflower seed cake and meal;
Whale cake.
Calfmeal, see Cakes and Meals.
(A) Calfskins.
(A) Calves' stomaches; (25-5-16).
(B) Camphor; (1-5-17).
(A) Cannon and other ordnance, and their component parts.
Card pins, see Steel.
Card wire, see Wire.
Carnauba wax, see Wax.
(A) Carriages and mountings for cannon and other ordnance and their component parts.
Carriages, see Railway.
(A) Casein and preparations thereof; (17-11-16), (19-2-17).
Casks, see Barrels.
Castings, see Armour Plates and Shipbuilding material.
Cast iron guttering, etc., see Guttering.
Cast iron pipes, see Pipes.

Cattle foods, see Cakes and Meals.
Cattle foods, patent and proprietary, see Patent.
Cattle hides, see Hides.
Cauliflower seed, see Seeds.
Caustic potash, see Potash.
Celery seed, see Seeds.
(A) *Cement for building and engineering purposes; (14-5-18).
(A) Cereals, prepared foods derived wholly or partly from containing milk; (7-2-19).
Chain cables see Cables.
(A) Cheese.
(A) Chestnut extract, liquid; (31-1-19).
(A) Chicory; (30-3-17) (27-11-17).
(A) Chick peas; (12-12-16).
(A) Chlorate, potassium, and mixtures containing potassium chlorate; (19-11-18).
(B) Chrome ore.
(A) Chronometers and their component parts; (23-10-16) (15-10-18).
(A) Cinchona bark, its alkaloids and their salts and preparations of any of these substances; (1-5-17) (27-11-17), (22-1-18).
Clover seed, see Seeds.
(A) Coal, except coal allowed by the Commissioners of Customs and Excise to be shipped as bunker coal; (27-11-17).
Coal tar asphalt, see Asphalt.
(B) *Coal tar pitch (15-10-18).
(A) Coal tar, all products obtainable from and derivatives thereof (except solvent naphtha, cresylic acid and mixtures containing cresylic acid) suitable for use in the manufacture of dyes and explosives, whether obtained from coal tar or other sources, and mixtures and preparations containing such products or derivatives; (26-7-16), (29-11-18) and (20-12-18).
(A) Cocaine and its salts and preparations; (17-11-16).
Coconut cake, see Cakes and Meals.
(A) Cocoa, raw, and manufactures thereof except cocoa butter; (19-2-17), (20-12-18).
(B) Cocoa butter; (20-12-18).
(A) Cocoa husks; (19-2-17).
(A) Cocoa shells; (19-2-17).
Cocoons, see Silk.
(A) Coffee; (19-2-17).
(A) Coke and manufactured fuel; (18-12-17).
Comb pins, see Steel.
Combings, see Malt.
Compound cakes and meal, see Cakes and Meals.
(A) Confectionery manufactured wholly, or partly of sugar; (12-3-17).
(A) Copper, whether refined or unrefined unwrought, wrought, or partly wrought, of all kinds and descriptions, including brass, bronze, yellow metal, and all other alloys of copper; (23-2-17).
Copper wire, see Wires.
(A) Copper ore; regulus, matte, concentrate and precipitate; (27-2-17).
(A) *Copper sulphate; (12-4-18).
(A) Cork and cork dust; (22-1-18) (14-5-18), (29-11-18).
Corn offals; see Offals.
(A) Cotton, raw; (12-3-17).
Cotton seed cake, and cotton seed meal, see Cakes and Meal.
Croft, see Boats.
(A) Cryselite; (15-8-16).
Culms, see Malt.

D.

(A) Dari.
Dhol, see Gram.
Diesel engines, see Shipbuilding material.
Distillers' grains, see Grains, &c.
(B) Docks, floating, and their component parts.
(A) Dyes and dyestuffs manufactured from coal tar products, and articles containing such dyes and dyestuffs.

E.

Earth nut cake and meal, see Cakes and Meals.
(A) Eggs in shells.
(A) Egg Powder; (1-5-17).
(A) Egg, yolk and liquid; (8-9-16) (19-2-17).
Enamel, gold, see Gold.
Engines, internal combustion, see Shipbuilding material.
Engines, see Aeroplane; Railway carriages.
Equipment web, see Web.
(A) Ergot of rye and the liquid extract of ergot; (10-5-17), (12-4-18), (15-10-18).
(A) Explosives other than industrial; (19-11-18).

F.

Faller pins, see Steel.
(A) Fats, all animal and vegetable; (19-2-17), (27-11-17).
(A) Fatty acids; (27-11-17).
(A) Feeding stuffs containing molasses.
(B) Ferro-vanadium.
(A) Fibres, vegetable, see Kapoc.
(A) Firearms and their component parts; (8-2-18); (29-11-18).
(A) Fish, except the following:—
Bloaters (tinned) and bloater paste, pilchards, herrings (tinned), kippers (tinned), mackerel (tinned or pickled), sprats (including tinned sprats,) white fish (tinned); (27-12-18). (See also Appendix No. 1).
Fish oil, see Oils.
Fishmeal and concentrated fish, see Cakes and Meal.
(A) Flax, raw.
(A) Flax shakings.
(A) Flax tow.
Fleshes, see Pickled Grains.
Flour, see Bean; Lentil; Malt; Maize; Pea; Rice; Rye;
Foods prepared from cereals, see Cereals.
Forage and food which may be used for animals, see specific headings as, *e. g.*, Beans; Cakes, Hay, Oats, &c.
(A) Forage, green.
(A) Fruit and fruit preserves, except olives; (29-9-16) (15-1-17) (19-2-17) (10-1-19).

(A) Fuel economisers constructed of cast iron pipes, used as auxiliary heating apparatus in connexion with land or marine steam boilers; (12-12-16).
Fuel, manufactured, see Coke.

G.

(B) Gall nuts; (28-8-17) (24-1-19).
(A) Game.
Gilding solution, see Gold.
Gill pins, see Steel.
(A) Glucose; (19-2-17) (10-5-17) (7-2-19).
(A) Gluestock of all kinds, including animal hoofs, untanned hides and pelts, not otherwise specifically prohibited; (12-12-16). (1-5-17) (14-5-18)(19-11-18) (27-12-18).
Gluten meal, or Gluten feed, see Cakes and Meals.
(A) Goat skins; (18-10-17).
(A) Goldbeater's skin.
(A) Gold leaf (15-10-18).
(A) Gold, liquid, including gold paint, gold enamel, gilding solution and all other pigments containing gold; (12-4-18).
(A) Grains, Brewers' and Distillers'; (12-12-16).
Grains, Pickled, see Pickled.
(A) Gram or dhol; (12-12-16).
Grass seed, see Seeds.
(A) Green forage; (12-12-16).
(A) Grenades and component parts thereof; (10-5-17).
Ground nut, or earth nut cake and meal, see Cakes and Meals.
(A) Guanos, except whale guano; (2-2-17), (3-1-19).
Guns, see Cannon, Firearms, Machine.
Gun-metal, see Copper.
(A) *Guttering, cast iron, and cast iron gutter fittings and connections; (2-7-18).

H.

Hackle pins, see Steel.
Haricots, see Beans.
Hawsers, see Steel.
(A) Hay.
Heald wire, see Wire.
(A) Heliographs and their component parts; (2-7-18).
(B) Hemp ropes, old manilla; (31-1-19).
Hempseed cake and meal, see Cakes and Meals.
(B) Henbane; (10-5-17) (17-1-19).
(A) Hides, cattle, wet salted.
(A) Hides and pelts, clippings of; (12-12-16), (14-5-18).
Hides and pelts untanned, see Gluestock, &c.
(A) Honey; (25-5-16) (19-2-17).
Hoofs, animals, see Gluestock.
Horsehides, see Hides.
Hosiery needles, see Needles.
Husk meal, see Cakes and Meals.
(B) Huts, wooden.
(A) Hydrobromic acid; (11-6-18).

I.

(A) Indigo, synthetic; (6-8-18).
(A) Invert sugar; (28-8-17).
Iron and steel castings and forgings for hulls and machinery of ships, see Shipbuilding material.
IRON (1-5-17), the following:—
(A) Angles, channels, joists, tees and other sectional material.
(A) Bars, including flats, rounds and other sections and shapes.
(A) Billets, blooms and slabs.
(A) *Bridge work, pier work and constructional material.
Castings, see Armour plates; also Shipbuilding material.
Channels, see Angles above.
Constructional material, see Bridgework above.
Flats, see Bars above.
Forgings, see Shipbuilding material.
Guttering, etc., cast, see Guttering.
(A) Ingots.
Joists, see Angles above.
(A) Ore.
Pierwork, see Bridgework above.
(A) Pig.
(B) Pipes, wrought; (17-1-19) (see also Pipes, cast).
(A) Plates and sheets.
(A) Pyrites.
Radiators, see Radiators.
Rails, see Railway material.
Rounds, see Bars above.
(A) Scrap.
Sections, see Bars above.
(A) Sheet bars.
Sheets, see Plates above.
Slabs, see Billets above.
Sleepers, see Railway material.
Springs, see Railway material.
Tees, see Angles above.
Wire and wire rods, see Wire.
Wire rope see Wire.

J.

(B) Jute rags; except roofing felt rags; (15-1-17) (31-1-19).
(A) Jute, raw and carded; (12-3-17).
(A) Jute threads; (18-12-17).

K.

(A) Kapoc.
Kernels, oleaginous, see Oleaginous.

L.

(A) Lard of all kinds and imitation lard; (19-2-17), (10-5-17).
Latch needles, see Needles.
(A) Lead coated sheets; (15-8-16).
(A) Lead, dry white; (13-1-19).
(A) Leather, except chamois, skivers and seal; (30-3-17), (19-11-18).
Leek seed, see Seeds.
(A) Lentil flour and meal.
(A) Lentils; (12-12-16).
(A) Levulose; (22-6-17).
Lime phosphate, see Phosphate Rock.
Linseed cake and meal, see Cakes and Meals.

Locomotives, see Railway Carriages.
Locust bean meal, see Cakes and Meals.
Lupin seed, see Seeds.

M

(A) Macaroni.
(A) Machine guns, mountings for machine guns, and component parts thereof.
(A) Machinery, agricultural or farming, and component parts thereof, (26-7-16), (12-12-16), (12-3-17), (14-8-17), (18-10-17), (29-11-18); (27-12-18).
(A) Machinery, textile; (13-12-18).
Machinery, Ships, see Shipbuilding Material.
(A) Maize; (12-12-16).
(A) Maize germs; (12-12-16).
Maize germ meal, see Cakes and Meals.
Maize meal and flour, see cakes and Meals.
(A) Malt; (19-2-17).
(A) Malt dust, malt flour, culms, sprouts or combings; (12-12-16).
(A) Malt sugar (maltose) and articles and preparations containing malt sugar; (19-2-17) (28-8-17).
Mangold seed, see Seeds.
(A) Manures, compound containing either sulphate of ammonia, superphosphate of lime, or petash (2-1-17) (31-1-19).
(A) Margarine; (19-2-17).
Meals, see Barley; Bean; Cakes; Lentil; Oat; Pea; Rye; Wheat.
(A) Meat of all kinds except tinned; potted and turtle meat (19-2-17) (7-2-19).
(B) Meat, tinned, potted or turtle; (7-2-19).
Meat meal, see Cakes and Meals.
Metals and Ores, see specific headings, *e.g.* Copper, Iron, etc.
(A) Mica block, mica sheets, and mica splittings; (22-6-17) (27-11-17).
Middlings, see Offals of corn.
(A) Milk, condensed or preserved.
(A) Milk powder; (12-12-16).
Mill dust and screenings, see Offals of Corn.
(A) Millet; (12-12-16).
Mineral waxes, see Waxes.
(B) Mines and their component parts.
Molasses, see Feeding stuffs.
Motor ploughs, see Machinery, Agricultural.
Mustard seed, see Seeds.

N

(A) Needles hosiery machine, latch; (23-10-16), (18-10-17), (29-11-18).
(A) Nicotine and its compounds; (6-8-18).
(B) Nitrate bags; (17-1-19).
Noils, see Silk; Wool.
† Notes of the Bank of France; (27-8-18).
(A) Notes, Russian rouble; (26-2-18).
(A) Nuts, used as fruit.
Nuts, see Ground Nuts, Oleaginous, Saponaceous.
(A) Nux vomica; (12-4-18) (14-5-18) (11-6-18)

O

(A) Oats.
(A) Oatmeal and rolled oats.

Offals of corn and grain which may be used as food for animals, the following:—
(A) Bran.
(A) Middlings.
(A) Mill dust and screenings.
(A) Pollard.
(A) Rice meal (or bran) and dust.
(A) Sharps.
Oils, various:—
(A) Oils, fish, and articles, mixtures and preparations containing such oils; (1-5-17) (18-10-17) (12-4-18).
(A) Oils, fixed, all animal and vegetable, including *blended oils and paint oils: (27-11-17); (13-12-18) (17-1-19).
(A) Oleaginous kernels, nuts, seeds, and products of all kinds; (12-3-17) (27-11-17).
(A) Oleo-margarine; (19-2-17).
(A) Onions.
Onion seeds, see Seeds.
(A) Opium and its preparations.
(A) Opium alkaloids and their salts and preparations.
Ordnance, see Cannon; Carriages.

P

Paint, gold, see Gold.
Palmnut cake and meal, see Cakes and Meals.
(A) Paper, waste.
(A) Paraffin wax; (1-5-17) (2-7-18) (29-11-18).
(A) Patent and proprietary cattle foods of all kinds.
(A) Pea flour and meal.
(A) Peas; (2-2-17).
Pelts, see Gluestock, etc; Hides; Sheepskins.
(A) Periscopes and their component parts; (10-5-17).
(A) Phosphate rock, namely:—Apatites; Phosphates of lime and alumina; (2-2-17).
(B) Pickled grains and fleshes; (26-7-16).
(A) Pigeon peas; (12-12-16).
Pigments containing gold, see Gold.
(A) Pigskins; (15-10-18).
Pins, see Steel.
(A) * Pipes, cast iron, and cast iron pipe fittings and connexions; (26-7-16) (2-7-18).
Pistols, see Firearms.
Plates, see Iron; Steel; Tin Plates.
Pollard, see Offals of Corn.
Poonac cake, see Cakes and Meals.
Poppy seed cake, and meal, see Cakes and Meals.
(A) Potash, caustic, and articles containing caustic potash.
(A) Potash, muriate, sulphate, and crude manurial potash salts, and mixtures containing any of these substances; (19-2-17) (17-1-19).
(B) Potash salts, and mixtures containing such Potash salts, not otherwise prohibited; (19-2-17).
(A) Potassium bicarbonate and mixtures containing potassium bicarbonate; (13-7-17).
(A) Potassium carbonate and mixtures containing potassium carbonate; (22-6-17).
Potassium chlorate, see Chlorate.

† Notes of the Bank of France are prohibited to all destinations except to destinations in France.

(A) Potassium cyanide, and mixtures containing potassium cyanide.
(A) Potassium perchlorate.
(A) Potassium permanganate.
(A) Potassium prussiates and mixtures containing potassium prussiates; (12-3-17).
(A) Potatoes; (7-6-16).
(A) Poultry; (4-7-16) (29-9-16) (19-2-17).
Preserves, see Fruit.
(A) Projectiles of all kinds and their component parts.
Pulp, see Tomato; Wood.
(A) Pulp-board waste.
Pyrites, see Iron.

Q.

(A) Quebracho extract and extracts containing quebracho;(31-1-19).
Quinine, see Cinchona.

R.

(A) *Radiators manufactured of cast-iron pipes; (2-7-18).
Rugs, see Jute; Wool.
(A) RAILWAY MATERIAL OF IRON OR STEEL; (1-5-17) the following:—
Rails.
Sleepers.
Springs.
Wheels, axles and tyres.
Other railway constructional materials. (see also Appendix No. 1.)
(A) Railway carriages, locomotives and waggons and their component parts. (see also appendix No. 1)
(A) Range-finders and their component parts.
Rapeseed, or colza seed cake, and meal, see Cakes.
(A) Rennet powder, rennet extract and other preparations of rennet; (4-7-16).
(A) Resins, resinous gums and resinous substances (except such as contain caoutchouc and except the following):— Gum ammoniacum; gum caramania (hog gum); gum galbanum; gum gamboge; guaiacum resin; Indian gum (gum ghatti); jalap resin; Kaladana resin; gum olibanum; podophyllum resin; Indian podophyllum resin; gum sagapenum; gum Thus; (4-7-16) (1-5-17) (12-4-18) (19-11-18).
Rice meat (or bran) and dust, see Offals of Corn.
(A) Rice and rice flour, and articles, mixtures and preparations containing rice or rice flour.
Rifles, see Firearms.
Rope, iron or steel, see Wire.
Ropes, see Hemp.
Russian rouble notes, see Notes.
(A) Rye, rye flour and meal.

S.

(B) Sackings, old. (31-1-19).
(A) Santonin and its preparations; (10-5-17) (12-4-18).
(A) Sausages; (2-2-17).
Screenings, see Offals of Corn.
Scrap; see Iron; Steel.
(B) Searchlights, and their component parts; (1-5-17).
SEEDS; (12-12-16) (12-3-17), the following:—
(A) Cabbage; (14-8-17).
(A) Cauliflower.
(A) Celery; (14-8-17).
(A) Clover; (14-8-17).
(A) Grass; (14-8-17).
(A) Leek; (14-8-17).
(A) Lupin; (12-12-16).
(A) Mangold.
(A) Mustard; (23-2-17).
(A) Onion.
(A) Swede.
(A) Turnip.
(A) Vetch or tare; (15-10-18).
Seeds, Oleaginous, see Oleaginous.
(A) Semolina.
Sesame seed cake, and meal, see Cakes and Meals.
Sharps, see Offals of Corn.
(A) Sheepskins, haired or woolled and pelts; (23-10-16) (18-10-17).
SHEETS, see Iron; Lead coated; Mica; Steel.
SHIPBUILDING MATERIALS; (15-1-17) (30-3-17) (10-1-19) the following:—
(B) Engines for use on board ships (including Diesel and other internal combustion engines for marine propulsion) and component parts of such engines.
(B) Iron and steel castings and forgings for hulls and machinery of ships.
(B) Machinery for steam ships and component parts thereof; (10-5-17).
(A) Sectional materials for shipbuilding; (26-7-16).
(B) Ships' auxiliary machinery.
(B) Ships' telegraphs and component parts thereof.
(B) Steering gear and component parts thereof.
(B) Winches.
(B) Windlasses.
See also Fuel Economisers.
Signalling apparatus, see Submarine.
SILK AND SILK MANUFACTURES; (23-10-16) (15-1-17) the following:—
(A) All threads, yarns and twists of Tussah silk and of artificial silk.
(A) Cocoons.
(A) Raw silk and all threads, yarns and twists thereof; (15-1-17).
(A) Silk waste of all kinds (including artificial silk waste) and all threads, yarns and twists thereof including noils and noil yarns.
(A) Silver bullion, specie and coin; (12-4-18) (29-11-18).
SKINS, see Calf; Goat; Goldbeater; Hides; Pig; Sheep.
(B) Soda chromate of: (24-1-19).
Solder, see Copper.
Soya bean cake and meal, see cakes and Meals.

(A) Spaghetti.
(A) Spermaceti; (1·5·17).
(A) Spirits, potable, of a strength less than 43 degrees above proof; except gin, brandy and liqueurs; (26·7·16) (22·1·18) (14·2·19).
STEEL; (1·5·17) (10·5·17), the following:—
(A) Angles, channels, joists, tees and other steel sectional materials.
(A) Bars, including flats, rounds, and other sections or shapes: (1·5·17).
(A) Billets.
(A) Blooms.
(A) ° Bridgework, pierwork, and structural material.
Castings, see Shipbuilding Material.
Channels, see Angles, etc., above.
Flats, see Bars above.
(A) Hawsers; (25·5·16).
(A) Ingots.
Joists, see Angles, etc., above.
(A) Pierwork, see Bridgework etc., above.
(A) Plates and sheets, except black steel sheets less than one-eighth inch thick (see also Appendix No. 1); (29·9·16) (1·5·17) (13·12·18).
Pins, see Textile, below.
Rails, see Railway Material.
Rounds, see Bars, &c., above.
(A) Scrap.
Sectional material, see Angles, &c., above.
Sections, see Bars, &c., above.
Sheets, see Plates, &c., above.
(A) Sheet bars.
(A) Slabs.
Sleepers, see Railway Material.
Springs, see Railway Material.
(A) Stampings suitable for aircraft.
Structural material, see Bridgework, above.
Tees, see Angles, &c., above.
(A) Textile pins of all kinds, including card pins, comb pins, faller pins, gill pins, and hackle pins.
Wire and wire rods, see Wire.
Wire rope, see Wire.
(A) Steel containing tungsten or molybdenum; (6·12·18)
(A) Steel containing chrome, cobalt, nickel, or vanadium; (29·9·16) (1·5·17) (6·12·18).
(A) Straw.
(A) Straw-board waste.
Submarine cable, See Wires.
(B) Submarine sound signalling apparatus.
(A) Sugar, cane and beet, and articles, mixtures, and preparations containing sugar, cane or beet; (10·5·17); see also Confectionery; Malt Sugar; Invert Sugar.
(A) Sulphonal.
Sunflower seed cake, and meal, see Cakes and Meals.
(A) Superphosphates.
Swede seed, see Seeds.
(A) Swords and their component parts.

T

(A) Tallow, and articles, mixtures, and preparations containing tallow; (19·2·17) (1·5·17) (22·6·17).
Tare seeds, see Seeds.
(A) Tea other than green tea; (28·6·16) (19·2·17) (2·7·18) (14·2·19).
(A) Telegraphs and telephones, wireless, and instruments and material for wireless telegraphic and telephonic apparatus including valves; (15·1·17) (23·2·17) (28·8·17) (14·2·19).
Telegraphs, ships, see Shipbuilding Materials.
(A) °Terneplates; (15·8·16) (29·11·18).
Textile machinery, see Machinery.
Textile pins, see Steel.
THREAD, see Jute; Silk.
(A) ° TINPLATES, (15·8·16) (12·4·18) (2·7·18) (29·11·18).
(A) Tomato pulp; (19·2·17).
(B) Torpedoes and their component parts.
(B) Torpedo nets.
(B) Torpedo tubes.
Turnip seed, see Seeds.
TWINE, see Binder.
(A) Typewriters; (13·7·17) (14·8·17) (27·11·17) (19·11·18).

U

(A) Uniform clothing; (15·10·18).

V

Valves for wireless telegraphic apparatus, see Telegraphs.
Vegetable fats, see Fats.
Vegetable oils, see oils.
(A) Vegetables, fresh, of all kinds; (29·9·16) (12·12·16) (15·1·17) (10·5·17) (20·12·18).
Venison, see Game.
(A) Vessels; (18·12·17).
(A) Vermicelli.
Vetch or tare seeds, see Seeds.
(B) Vinegar containing not more than 6 per cent of acetic acid; (28·6·16).
(A) Vinegar essence and similar preparations containing more than 6 per cent of acetic acid; (28·6·16).

W

Waggons, see Railway Carriages.
WASTE, see PAPER; PULPBOARD; SILK; STRAWBOARD; WOOL.
Strawboard; Wool.
(A) Wax, carnauba; (13·7·17).
(A) Wax, paraffin; (1·5·17).
(B) Waxes, animal, mineral and vegetable not otherwise prohibited; (8·9·16) (1·5·17) (18·10·17).
(A) Waxes, composite; (18·10·17).
(B) Web equipment.
(A) Whalebone; (1·5·17).
Whale cake, see Cakes and Meals.
(A) Whale fins; (1·5·17).
(A) Wheat, wheat flour and wheat meal and all articles, mixtures and preparations containing wheat, wheat flour, or wheat meal.
Winches, see Shipbuilding material.
Windlasses, see Shipbuilding material.

(B) Wire card; (13-12-18) (7-2-19).
(B) Wire, beald; (13-12-18) (7-2-19).
(B) Wire of iron, or steel; (7-2-19).
(B) Wire, reed (7-2-19).
(B) Wire rods; (8-2-18) (6-12-18) (7-2-19).
(B) Wire netting of iron or steel (6-12-18) (7-2-19).
(B) Wire rope of iron or steel (6-12-18) (7-2-19).
Wires and cables, insulated, the following:—
(A) Enamelled copper wire; (10-1-19).
(A) Silk covered wire; (10-1-19).
(A) Submarine cable; (10-1-19).
(B) Armoured cable; (20-12-18) (10-1-19) (31-1-19).
(A) WOOD AND TIMBER of all kinds, hewn, sawn, or split, planed or dressed; except lignum vitæ, mahogany and hard woods; (29-9-16) (15-1-17) (2-2-17) (12-3-17) (10-11-18) (31-1-19).
(A) Wood pulp; (12-12-16).
(A) Wool grease; (12-4-18).

WOOL AND WOOLLEN GOODS:—
Rags, see below.
Sheepskins, woolled or haired, see Sheepskins.
Sheddy, see below.
(A) Wool, raw and mixtures thereof; (8-9-16) (18-10-17).
(See also Appendix No. 1 for camel hair, cashmere, alpaca and mohair.)
(A) Wool tops and mixtures thereof; (18-10-17)
(A) Wool noils and wool waste and mixtures thereof (18-10-17).
(A) Woollen and worsted yarn and mixtures thereof (18-10-17).
(A) Woollen rags (other than pulled rags) applicable to use otherwise than as manure or as roofing felt rags; (18-10-17) (31-1-19).

Y

Yarns, see Coir; Flax; Jute; Silk; Wool.
Yarns, see Flax; Silk; Wool.
(A) Yeast; (8-9-16) (22-6-17).
Yellow metal, see Copper.

APPENDIX NO. 1.

(General Licences for exports.)

The Director of the War Trade Department announces that an open general licence has been issued permitting the exportation of the following goods (without application to the War Trade Department) to all destinations except those foreign destinations to which goods on List "C" are prohibited from export.

Advertising signs made of iron or steel plates or sheets.
Alpaca and noils, waste and yarns thereof.
Artists' water colours.
Bird seed.
Blackplates.
Blanc mange powder.
Blended oils containing not less than 50 per cent mineral oil.
Boilers and their component parts.
Boot polish.
Browning.
Camel hair and noils, waste and yarns thereof.
Cashmere and noils, waste and yarns thereof.
Cement for building and engineering purposes.
Chillies.
Custard powder.
Egg substitue.
Elliman's embrocation.
Fish, canned, other than canned salmon.
Fish pastes other than fish pastes containing salmon.
Floor polishes, furniture polishes, and creams, and similar polishes containing wax.
Fuel economisers constructed of cast-iron pipes, used as auxiliary heating apparatus in connection with land or marine steam boilers.
Ginger beer powder.
Gloy.
Guttering, cast-iron and cast-iron gutter fittings and connections.
Health salts.
Huts, wooden.
Iron and steel bridgework, pierwork and structural material (i. e., 'fabricated' material.)
Kava kava resin.
Lemonade powder.
Mango chutney, tomato chutney, and tomato ketchup.
Marmite.
Medicinal cachets of rice paper.
Metal polishes.
Mixtures and preparations containing not more than 10 per cent aniline colour, not otherwise prohibited.
Mohair and noils, waste and yarns thereof.
Oilcloth, oil baize, and imitation leather.
Oil varnish.
Paint, other than gold paint.
'Phenalgin.'
"Phosto" animal food.
Pipes, cast-iron, and cast-iron pipe fittings and connections.
Pudding powder.
Radiators manufactured of cast-iron pipes.
Railway material, second hand, of iron or steel the following:—
Sleepers.
Springs.
Wheels, axles, and tyres.
Other railway constructional material (except rails).
Railway carriages and locomotives, second hand, and their component parts.
Scammony resin.
Soup powders.
Steel sheets, perforated.
Strapping, leather, for breeches.
Terneplates.
Tin plates.
Vanilla custard.
Varnishes of all kinds.

A further open general license has been issued for coal-tar pitch and sulphate of copper. These goods now require specific licence only for (a) to foreign destinations to which goods on List "C" are prohibited from export and (b) for France and French Possessions.

APPENDIX NO. 2.

List of Free Goods.

The War Trade Department has now issued an open general license which permits the export of the following goods to all non-enemy destinations. It is therefore unnecessary to make application to the War Trade Department in respect of these goods :—

Adding and calculating machines.
Alabaster for statutory purposes.
Artists, materials, excluding oils and turpentine.
Athletic goods.
Bicycles, but not tyres.
Bicycles accessories as follows :—
Bells.
Brake rubbers.
Carriers.
Clips, trouser, toe.
Goggles.
Frame bags.
Lamps.
Oilcans.
Pumps.
Pump clips and connections.
Reflectors.
Repair outfits.
Spanners.
Stands.
Tool bags.
Tyre levers.
Valves.
Brushes, tooth, beard and moustache.
Buttons of all kinds.
Cash registers.
Cigar and cigarette holders.
China.
China clay.
Clocks, including clocks for time-checking.
Coral.
Cutlery ; all forms.
Dental burs.
Dental filling materials.
Drugs, etc., the following :—
Acetyl salicylic acid.
Aconite.
Agaric.
Althaea root.
Amidol and substitutes.
Argentamin.
Arsenobillon.
Arsenous acid.
Butylchloral hydrate.
Cacodylicate.
Camomile.
Chromic acid.
Diethylbarbituric acid.
Digitalis.
Duboisin sulphuric.
Eucaine.
Ferric compounds.
Ferrum redactum.
Fructus foeniculi.
Ichthyol.
Inula root.
Kharsevan.
Metol.
Paraldehyde.
Phenacetin.
Salicylic acid.
Saltcake.
Sodium arsenate.
Sodium bromide.
Sodium nitroprusside.
Sodium salicylate.
Veronal sodium.
Duplicating machinery and supplies therefor.
Earthenware.
Electro-plated, gilded, or silvered goods, except those of solid silver or gold.
Fans and hand screens.
Fancy goods of paper, ivory, mother-of-pearl, tortoiseshell, amber and ambroid.
Feathers, made up.
Films, printed, positive or negative, subject to censorship.
Flower-seeds, except seeds of oilbearing plants.
Flowers, artificial.
Fountain pens.
Furs, dressed, dyed or manufactured.
Gauge glasses.
Glassware.
Hair ornaments and combs.
Hair nets of silk or hair, in the piece or made up.
Hardware (builders'), if of iron or steel.
Hats of all kinds.
House hold furnishings, fixtures and equipment, if manufactured of wood, iron or steel, except upholstered furniture.
Ink, other than printers' ink.
Jewellery, imitation.
Jewellery, real, mounted with precious stones, excluding solid articles of gold or silver, or platinum.
Laces and guipure, including lace curtains and curtain net, fine nets, fancy nets, mosquito net, and tulle.
Laundry machinery.
Ledgers, loose leaf and similar stationery.
Lighting fixtures, if of iron or steel.
Marble, raw and manufactured.
Mats and matting made of guineo and paviera (cane matting).
Medicines, etc., the following:—
Antipon.
Antikamnia.
Aitken's (Dr.) syrup.
Beecham's pills.
Beetham's larola.
Blair's gout pills.
Bishop's citrate of magnesia.
Brandreth's pills.
Cassell's tablets.
Cockle's pills.
Carter's little liver pills.
Carlsbad salts (Evans).
Doan's backache kidney pills.
Dr. Morse's Indian root.
Dr. Williams' pink pills.
Doan's dinner pills.
Dinneford's magnesia.
"Double Parmint."
De Sanctis pills.
Ead's pills.
Evan's throat pastilles.
Formamint tablets.

"Green Seal" citrate of magnesia.
Gloria tonic pills.
Guy's tonic.
Himrod's asthma cure.
Holloway's pills.
Icilma cream.
Jenner's (Dr.) absorbent lozenges.
Kruschen salts.
K's vegetable pills.
Oulnon's powder.
Lung tonic (Owbridge's).
Liquozone laxatives
Mother Siegel's syrup.
Mother Siegel's pills.
Mothersill's seasick remedy.
Morrison's pills.
Potter's asthma cure.
Purgen tablets.
Smedley's paste
Savory & Moore's lozenges.
Therapion Nos. 1 and 2.
Sargol.
Woodward's gripe water.
Wrigley's spearmint gum.
Woodcock's wind pills.
Mineral waters, unsweetened.
Morocco leather, small fancy goods, all imitation leather goods, and all light leather goods.
Mosaic fancy ware.
Musical instruments.
Office furniture and stationery, excluding rubber erasers.
Opera glasses for use in theatres.
Paintings and pictures of all kinds.
Pen nibs.
Perfumery, including essential oils.
Phonographs.
Phonographic records.
Photographic goods, but not chemicals therefor.
Pianos.
Precious stones (real and imitation).
Printing presses.
Pumice stone.
Razors, safety (and blades).
Ribbons, silk.
Salt, table.
Sanitary ware (plumbers' goods), if of iron or steel or earthenware, containing not more than 5 per cent copper or brass.
Scales and balances, not including weights of copper or brass.
Screw spanners for cycles.
Sewing machines for domestic use.
Shrubs.
Slates for writing or drawing, slate pencils.
Spectacles.
Theatrical properties, wigs and cosmetics, excluding costums and foot wear.
Teeth, artificial.
Tobacco pipes.
Toilet preparations (excluding soap).
Trimmings of silk.
Truffles, fresh or preserved.
Turners wares of wood.
Type setting and type casting machinery, excluding type metal.
Type-writers, spare parts of.
Umbrellas.
Wall papers.
Walking sticks.

N. B.—Goods in this list can now be exported to Switzerland without application for export licence.

APPENDIX No. 3.

SAMPLES.

An open general licence has been issued which permits the free export of all *bona fide* samples of prohibited goods to all non-enemy destinations, and to enemy territory with which trade is now permitted (see page 737). Samples exported under this licence may be used only for genuine sample purposes, i. e., for obtaining orders from foreign buyers, and may not be sold after they have served this purpose, except with the written consent of the War Trade Department. Exporters will be required to satisfy the Customs Authorities that the goods presented for export under this licence are *bona fide* samples, and to make a declaration to that effect on the relative shipping documents.

SUPPLEMENT TO THE LIST OF PROHIBITED GOODS OF THE 21ST FEBRUARY 1919.

The list of prohibited goods, dated the 21st February 1919, has been further amended by Notice published in the "Board of Trade Journal" of the 27th February, as follows :—

The following headings should be *deleted* * :—

Heading.

(A) Baking powder.
(A) Balsam of tolu.
(A) Fatty acids.
(A) Lentils.
(A) Macaroni.
(A) Machinery, agricultural or farming, and component parts thereof.
(A) Machinery, textile.
(B) Meat, tinned, potted or turtle.
(A) Nux vomica.
(A) Oatmeal and rolled oats.
(A) Spaghetti.
(A) Spermaceti.
(A) Tallow and articles, mixtures, and preparations containing tallow.

Steel :—
(A) Textile pins of all kinds, including card pins, comb pins, faller pins, gill pins and hackle pins.
(A) Typewriters.
(A) Vermicelli.
(A) Wax, carnauba.
(B) Waxes, animal, mineral and vegetable not otherwise prohibited.
(A) Waxes, composite.
Wires and cables, insulated, the following :—
(A) Enamelled copper wire.
(A) Submarine cable.
(B) Armoured cable.
(A) Wool grease.

* These headings now come under List "C".

The following headings should be *amended* :—

Delete.	*Substitute.*
(A) Fats, all animal and vegetable.	(A) Oils and fats, edible, including blends of two or more edible oils or fats.
(A) Gall nuts.	(B) Gall nuts.
(A) Oils, fish and articles, mixtures and preparations containing such oils. (A) Oils, fixed, all animal and vegetable, including blended oils and paint oils.	(Oils and fats other than edible, and articles, mixtures and preparations containing such oils or fats now come under List "C.").
(A) Resins, resinous gums and resinous substances (except such as contain caoutchouc, and except the following) :— Gum ammoniacum, &c., &c.	(A) Resins. (Resinous gums and resinous substances now come under List "C.").
(A) Sausages.	(A) Sausages, except tinned sausages. (Tinned sausages now come under List "C.").
(A) Uniform clothing.	(A) Uniform clothing, naval, military, or Air Force.

WAR TRADE DEPARTMENT,
WESTMINSTER, S. W. 1,
28th February 1919.

A. H. LEY,
Secretary to the Government of India

DECLARATION.

No. 4006/968 of '18.

Under Section 6 of Regulation XI 1089, it is hereby declared that an extent of 26 cents and 88 square links of land from survey numbers 1830, 1832, 1793, 1850, 1852, 1841, 1845, and 1837 of Palkulangara pakuthi, Trivandrum taluk, is required for the construction of two wells with pathways in Valiathoppu near the Beach, Trivandrum.

The plan of the lands proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Trivandrum.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. L. R./4080/1192 of 17. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that an extent of 2 acres and 2 5/8 cents of land in survey Nos. 218/1 C. 218/4, 219/3 and 219/4 in the Alwaye pakuth, Alengad taluk, is required for extending the premises of the Palace at Alwaye.

The plan of the lands proposed to be acquired is available for inspection in the Additional Division Assistant's Office, Perumpavoor.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. 4113/1062/18. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that an extent of 11 cents and 303 square links of land from survey numbers 1233, 1252 a, b, c, d, 1254, 1255/1 & 2 and 1307 C, Chengazhaseri pakuthi, Trivandrum taluk, is required for widening and improving the road from the large tree near the Residency to the end of the New Women and Children's Hospital, at Thycaud, Trivandrum.

The plan of the lands proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Trivandrum.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. L. R. 4117/1064 of '18. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that an extent of 89 cents of land in survey No. 192/4, in the Thodupuzha pakuthi, Thodupuzha taluk, is required for the construction of a Camp-shed at Thodupuzha.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection in the Additional Division Assistant's Office, Perumpavoor.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 7th June 1919.

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. G. 656.

NOTICE.

In supersession of the notice dated 23rd December 1905 and the notice dated 16th April 1906, it is hereby notified that the Superintendent, Government Press, is entrusted with the printing and issue of the Government Gazette and the receiving of subscription on account of the same.

All matter, whether official or private, intended for publication in the Government Gazette should be sent in diglott wherever necessary, plainly and legibly written on one side of the paper only, so as to reach the Superintendent, Government Press, by 5 P. M. on the Saturday previous to the issue of the Gazette in which they are meant to be published. *This time limit applies to all matter, both fresh manuscript and also matter of which a proof has previously been supplied.*

Lengthy papers should be sent earlier and in sufficient time.

All communications relating to the issue of the Gazette and remittances on account of subscription should be addressed to the "Superintendent, Government Press, Trivandrum."

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 9th February 1914.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

CORRECTIONS TO THE TRAVANCORE SERVICE REGULATIONS, 4TH EDITION.

XLIV. LIST.

Page 157. Appendix No. 5 A.

Add the following as exception to this Appendix :—

Exception :—The Amins and Process Servers attached to the Kanjirapalli Munsiff's Court are granted a monthly Local Allowance of 50 per cent of their pay. They will not, however, be entitled to the special minima referred to in this Appendix.

(To take effect from 1st Vrischigom 1094).

XLIV.—1-5-19.

Page 29. Article 127. (Revised as per Correction List No. XX, dated 1st May 1917, and further amended by Correction List No. XXXVI, dated 1st September 1918).

Substitute the following for the last sentence of this Article :—

This rule applies also to all members of the temporary establishment of the Forest Department whose pay is chargeable to "A. Conservancy and Works", except the menials and other inferior servants such as Lascars, Watchers, etc., whose appointments are similar to those held by men on the permanent establishment, referred to in Appendix IX.

XLIV.—1-5-19.

Page 156. Appendix No. 5.

Insert the following as item No. 22 A under the heading 'Medical' :—

No.	Designation of office.	Rate of local allowance.	Remarks.
22 A.	Lecturer in Anatomy, Physiology, etc., in the Ayurveda Patasala.	Rs. 50	Per mensem.

XLIV.—1-5-19.

Page 51.

Substitute the following for Note 1 under Article 211.

NOTE 1:—Absence on furlough and on leave without allowances does not count as service for furlough but leave on medical certificate counts.

XLIV.—1-5-19.

Page 130.

Article 460 as amended by Correction List No. 1, dated 1st May 1915.

Substitute the following for Note 1, cancel Notes 2 to 6 and renumber Note 7 as 2, under clause (ii) of this Article.

NOTE 1:—Under this clause a non-gazetted ministerial or a menial officer is only entitled to actual expenses within the limit of the mileage rate admissible for his class. Such actual

expenses are also subject to any further restriction which the Government may prescribe, e. g. the Government may absolutely prohibit the exchange of daily allowance for mileage either for any class of officers or in any specified tract.

XLIV.—1-5-19.

Page 128, Article 448, as amended by Correction List No. XXXIV, dated 1st July 1918.

For the words "Rangers of the Forest Department" substitute "Officers in charge of Forest Ranges and Rangers on special duty".

(From 1st Edavom 1093).

XLIV.—1-5-19.

Page 64. Article 253.

Insert the following below "Assistant to the Machine Overseer, the Central Prison Press" introduced as per Correction List No. XXII, dated 1st July 1917:—

"Police Constables".

XLIV.—1-5-19.

Page 80. Article 321.

For the words "Police Constables" in the last sentence of this Article, substitute the words "Police Constables on pay less than Rs. 10."

XLIV.—1-5-19.

Page 156. Appendix No. 5.

Insert the following as item No. 20 c under the heading "Science, Art and Minor Departments".

No.	Designation of office.	Rate of local allowance.	Remarks.
20 c	Manure Depot Officer, Vaikom.	Rs	Per mensem. Attached to the appointment of Manure Depot Officer, Shertallay.

From 1st Makaram 1094.

XLIV—1-5-19.

Page 64. Article 253.

Insert the following below "Police Constables":—

First Class Warders of the Central Prison".

XLIV.—1-5-19.

Page 149. Appendix No. 3.

Add the following as item No. 60.

60	Non-official members of the Music Board.	Rs. 5	Chs. 14	Double 1st class.

XLIV.—1-5-19.

By order,

S. APPUSWAMI IYENGAR,
Senior Assistant Account Officer in charge, Financial Department.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd May 1919.

No. G. 14.

NOTICE.

The Dewan will be glad to see visitors at Bhakthivilas on all Mondays, Wednesdays and Fridays, between 8 and 9 A. M.

By special appointment, the Dewan will be glad to see visitors on other days also.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th January 1915.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

No. G. 2130.

NOTIFICATION.

All petitions to be presented to the Dewan should be placed in the petition-box kept in the Huzur Office.

2. The box will be cleared at 4 P. M. every day.

3. Petitioners wishing to represent their grievances personally to the Dewan will be heard on Saturdays between 3 and 5 P. M.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 16th May 1914.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

No. J. 7397.

NOTICE.

A reward of Rs. (100) one hundred is offered to any person who may furnish to the Conservator of Forests, Travancore, useful information regarding the whereabouts of the undermentioned currency notes issued from the Major Treasury, Kottayam, on the 22nd Makaram 1093 or who may trace them out.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd July 1918.

(By order)
R. KRISHNA PILLAI,
Under Secretary to Government in charge.

CURRENCY NOTES TO THE VALUE OF RS. 100 EACH.

JC 75—05269	JC 26—52787
CC 57—41385	JC 81—63783
CC 57—53776	JC 81—63790
ZB 82—40681	JC 81—63798
CC 57—90177	TC 53—85534
JC 81—63781	TB 79—82814

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] **PUBLISHED BY AUTHORITY.** [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. / 27th Edavam, 1094.

PART II.

ജനറലും റവന്യൂവും സെക്രിട്ടറിയററ്,

നംബർ ജെ. ന. ൧ വ്യ ൧. നിയമനങ്ങൾ.

൧. പ്രിവിലെജ് അവധിയും ദീനചികിത്സക്കുള്ള അവധിയും ചേർത്തു ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൯-നു മുതൽ രണ്ടു മാസത്തേക്കു അവധി എടുത്തിട്ടുള്ള മ. രാ. രാ. എം. രാജരാജവർമ്മാ എം. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു പകരം, ഗവർമ്മെൻറ അസിസ്റ്റൻറ സെക്രിട്ടറി മ. രാ. രാ. എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ. അവർകളെ ഗവർമ്മെൻറ അണ്ടർസെക്രിട്ടെറിയായി കാര്യംവിചാരിക്കാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. മ. രാ. രാ. എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു പകരം ജനറലും റവന്യൂവും സെക്രിട്ടെറിയററ് സൂപ്രണ്ട് മ. രാ. രാ. എം. എസ്. രാമസ്വാമിഅയ്യർ ബി. എ. അവർകളെ ഗവർമ്മെൻറ അസിസ്റ്റൻറ സെക്രിട്ടെറിയായി കാര്യംവിചാരിക്കാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചാർജേററവിവരം.

൧. ഗവർമ്മെൻറ അണ്ടർസെക്രിട്ടെറിയായി കാര്യംവിചാരിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ., ബി. എൽ. അവർകൾ ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൯-നു ഉച്ചക്കുമേൽ ചാർജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. ഗവർമ്മെൻറ അസിസ്റ്റൻറ സെക്രിട്ടെറിയായി കാര്യംവിചാരിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. എം. എസ്. രാമസ്വാമിഅയ്യർ ബി. എ. അവർകൾ ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൯-നു ഉച്ചക്കുമേൽ ചാർജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൭-നു. }

ഗവർമ്മെൻറ ചീഫ്സെക്രിട്ടെറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

റവന്യൂവും മജിസ്ട്രേസിയും,

നംബർ ജെ. ൩൦൩൩. ചാർജേററ വിവരം.

കൊല്ലം താലൂക്ക ആക്ടിംഗ് തഹശീൽദാരും രണ്ടാംക്ലാസ് മജിസ്ത്രേട്ടുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. എ. ആർ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. ൧൦൯൪ ാണ്ടു ഇടവമാസം ൭-നു ഉച്ചക്കുമുമ്പു ചാർജ് ഏററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ജെ. ൫൦൩൭.

വയ്ക്കം താലൂക്കിലേക്കു സ്ഥലംമാററപ്പെട്ട ചെങ്കോട്ട താലൂക്കു തഹശീൽദാർ മ. രാ. രാ. ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളവാൾ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകൾ ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു മേടമാസം ൩൦-ൻ- ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജ് ഏററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ജെ. ൫൦൩൭.

അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കു ആക്ടിംഗ് തഹശീൽദാരും രണ്ടാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടും ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. എം. കെ. നീലകണ്ഠയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു മേടമാസം ൨൯-ൻ- ഉച്ചയ്ക്കുമേൽ ചാർജ്ജ് ഏററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ജെ. ൫൦൩൯. അവധി കൊടുത്ത വിവരം.

പെരുമ്പാവൂർ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറും ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമായ മ. രാ. രാ. കെ. രാമസ്വാമി അയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു ആറുമാസത്തേക്കു കൂടി ഫർലോ അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ് ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

മജിസ്ട്രസി.

നമ്പർ ജെ. ൫൧൦൨. തിരിച്ചു ചാർജ്ജെടുത്ത വിവരം.

പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ട മിസ്റ്റർ ജാജ്‌വർഗ്ഗീസ്, ബി. എ., ബി. എൽ. അവധികഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു ഹാജരായി ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൦-ൻ- ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു.

ചാർജ്ജെടുത്ത വിവരം.

നംബർ ൨൨൪൪/F. & M. R. ൩൪൭ of ൧൦൯൯.

കൊട്ടാരക്കര പരിക്ഷണ തോട്ടത്തിലേയ്ക്കു സ്ഥലംമാററപ്പെട്ട കൃഷി ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ ജാജ് എം. ഈപ്പൻ അവധികഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു ഹാജരായി ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു മേടമാസം ൨൫-ൻ- ഉച്ചക്കുമേൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു.

നംബർ ഇ. ൨൦൭൭/൧൦൯൯. നിയമനം.

മ. രാ. രാ. എസ്. രാമയ്യാ ബി. എ. (ആണേഴ്സ്) നെ, തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെമ്പററി ട്യൂട്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ് ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

സർക്കാർ മ്യൂസിയവും തോട്ടവും.

നമ്പർ ൨൩൩൫/F. & M. R. തിരിയെ ചാർജ്ജ് ഏററവിവരം.

സർക്കാർ മ്യൂസിയവും തോട്ടവും ഡയറക്ടർ മ. രാ. രാ. കെ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായർ എം. എ., എൽ. റി. അവർകൾ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു തിരിയെ ഹാജരായി ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൩-ൻ- ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ചാർജ്ജ് ഏററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

ജുഡിഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു.

നംബർ ജെ. ൫൦൩൪. ചാർജ്ജ് ഏററവിവരം.

ദേവികുളം ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ എം. പി. ജോസഫ് ബി. എ. ബി. എൽ. ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧-ൻ- ഉച്ചക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജ് ഏററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible]
ഗവർമ്മെൻറ ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ ജെ. ൭൧൦൧. അവധികൊടുത്ത വിവരം.

നാഗർകോവിൽ ഡിസ്ത്രിക്ടും സെഷൻസും ജഡ്ജി മ. രാ. രാ. പി. രാമൻതമ്പി, ബി. എ., എം. എൽ., അവർകൾക്കു ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൫-നു മുതൽ കർക്കടകമാസം ൩൦-നുവരെ പ്രിവിലേജ് അവധിയും ഫർലോവും ചേർന്ന അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൭-നു. } ഗവർമ്മെൻറു ചീഫ്സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറു.

നമ്പർ ജി. ൩൭൧൧. ചാർജ്ജേററ വിവരം.

അസിസ്റ്റൻറു സർജ്ജൻ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ചെറിയാൻ മാപ്പിള അവധികഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു ഹാജരായി ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൬/൧൯൧൯ മെ ൨൯-നു ഉച്ചക്കുമുമ്പു കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ടാശുപത്രിയിൽ ചാർജ്ജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൩-നു. } ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ ജി. ൩൭൪൩.

ആലുവാ ഡിസ്ത്രിക്ടാശുപത്രിയിലേക്കു സ്ഥലംമാററപ്പെട്ട ഡിപ്ടിസർജ്ജൻ മ. രാ. രാ. ടി. ജെ. മണവാളൻ എൽ. എം. എസ്. അവർകൾ ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൬/൧൯൧൯ മെ ൩൦-നു ഉച്ചക്കുമുമ്പായി ചാർജ്ജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൭-നു. } ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

നമ്പർ ജെ. ൭൧൦൩. നിയമനം.

രണ്ടുമാസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി എടുത്തിരിക്കുന്ന മ. രാ. രാ. ആർ. അച്ചുതൻപിള്ള, ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു പകരം കൊല്ലം പൊലീസ് ഡിസ്ത്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടൻറാഫീസ് ഹെഡ്ക്ലാർക്ക് മ. രാ. രാ. എസ്. താണുഅയ്യർ, ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകളെ ആക്ടിംഗ് ൪-ാംഗ്രേഡ് ഇൻസ്പെക്ടരായി കൊല്ലത്തു പ്രാസിക്യൂട്ടിംഗ്ജോലി വഹിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൭-നു. } ഗവർമ്മെൻറു ചീഫ്സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ ജി. ൩൩൪൧. പരസ്യം.

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, ക്രോസ്സുറയുകത്തു ഇപ്പോൾ പ്ലേഗ് മഹാമാരിയില്ലെന്നറിവു കിട്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു അവിടെനിന്നു വരുന്ന ഉരുക്കളെ ക്വാറൻറൈൻ പരിശോധനയിൽ വയ്ക്കുന്നതല്ല.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൪-നു. } ദിവാൻജി അവർകൾക്കുവേണ്ടി, ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ ൪൦൦൩/൩൩൨ of ൧൪. അറിയിപ്പ്.

തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖത്തിനടുത്തു വലിയതോപ്പിൽ രണ്ടു കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിലേക്കുള്ള വഴിക്കുമായി തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ പാൽക്കുളങ്ങര പകുതിയിൽ സർവെ ൧൪൩൦, ൧൪൩൨, ൧൭൯൩, ൧൪൭൦, ൧൪൭൨, ൧൪൪൧, ൧൪൪൭, ൧൪൩൭- ഈ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ൨൩ സെൻറും ൪൪ സ്ക്വയർ ലിംഗ്സും സ്ഥലം ൧൦൪൯-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം റിഗുലേഷൻ ൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൯൪ ജൂൺ ൪-നു. } ഗവർമ്മെൻറ് ചീഫ്സെക്രിട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

അറിയിപ്പ്.

L. R. ൪൧൧൭/൧൦൩൪ of ൧൪.

തൊട്ടപ്പുഴ ഒരു ക്യാമ്പുഷെഡ് പണിയിക്കുന്നതിനു, തൊട്ടപ്പുഴ താലൂക്കു തൊട്ടപ്പുഴ പകുതിയിൽ സർവെ ൧൬൨/൪-ാം നമ്പർ വസ്തുവിൽനിന്നും (൪൯) എൺപത്തിഒൻപതു സെൻറുസ്ഥലം, ൧൦൪൯-ലെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩-ാംവകുപ്പു അനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പെരുമ്പാവൂർ അഡീഷനൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൭. } ഗവണ്മെൻറ ചീഫ്സെക്രട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ L. R. ൪൦൮൦/൧൧൯൨ of ൯൪.

അറിയിപ്പ്.

ആലുവാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനു ആലങ്ങാട്ട് താലൂക്ക ആലുവാ പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൧൮/൧ സി, ൨൧൮/൪, ൨൨൯/൩, ൨൧൯/൪, ഈ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും രണ്ടു ഏക്കർ രണ്ടര അരയ്ക്കാൽ സെൻറസ്ഥലം ൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩-ാംവകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പെരുമ്പാവൂർ അഡിഷനൽ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൪. } ഗവണ്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടറി, ആർ, മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ L. R. ൪൧൧൩/൧൦൩൨/൧൯.

അറിയിപ്പ്.

തയ്ക്കാട്ട് റെസിഡെൻസിയ്ക്കടുത്തുള്ള വലിയ വൃക്ഷത്തിൽനിന്നും സ്ത്രീകളുടേയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടേയും ആശുപത്രിവരെയുള്ള റോഡ് വീതികൂട്ടുന്ന വകയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക ചെന്തിട്ട പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൨൩൩, ൧൨൭൨, എ, ബി, സി, ഡി, ൧൨൭൪, ൧൨൭൮/൧-ം, ൨-ം, ൧൩൦൯ സി, ഈ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും പതിനൊന്നു സെൻറും ൩൦൩ സ്കയർലിംക്സും സ്ഥലം ൧൦൮൯-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം വിലയ്ക്കുകൊള്ളാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കുകൊള്ളാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൪. } ഗവണ്മെൻറ ചീഫ്സെക്രട്ടറി, ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

നമ്പർ ജെ. ൭൦൪൩.

പരസ്യം.

൧൦൮൨-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ ധർമ്മസ്ഥ റെഗുലേഷൻ എന്ന കാര്യവും കോതമംഗലത്തു ആൺ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ലോയർഗ്രേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠശാലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മുദ്ര സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന വകയ്ക്കായുള്ള "ദിവാൻ ബഹദൂർ എം. കൃഷ്ണൻനായർ സ്മാരകഫണ്ട്" എന്ന കാര്യവും സംബന്ധിച്ചു.

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ, കോതമംഗലത്തെ പൊതു ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കോതമംഗലത്തു മിസ്റ്റർ എലഞ്ഞിക്കൽ തരിയതുകുഞ്ഞി തൊമ്മൻ കൊടുത്ത മുന്നൂറു (൩൦൦) ബ്രി. രൂപാ കൊണ്ടു വാങ്ങിച്ചതും അടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ടു ഡിബഞ്ചുവർ കടപ്പത്രങ്ങളും രൊക്കം പണവും ചേർന്ന മുന്നൂററി മുപ്പത്തിമൂന്നു (൩൩൩. ൧൦) ബ്രി രൂപാ പത്തണ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തിയതി മുതൽ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ ധർമ്മസ്ഥ ഭണ്ഡാരകനിൽ ഇരിക്കുന്നതും കോതമംഗലത്തു ആൺ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ലോയർഗ്രേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠശാലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മുദ്ര സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന വകയ്ക്കായുള്ള 'ദിവാൻ ബഹദൂർ എം. കൃഷ്ണൻനായർ സ്മാരക ഫണ്ടിന്റെ' കാര്യവിചാരത്തിനു ൧൦൮൨-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ ധർമ്മസ്ഥ റെഗുലേഷനിലെ ൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള ഏർപ്പാടിൽ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായും നിബന്ധനകൾക്കുൾപ്പെട്ടും ആ ധർമ്മസ്ഥ ഭണ്ഡാരകനും ഉത്തരാധികാരികളും (൧൦൮൨-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ മേല്പറഞ്ഞ ധർമ്മസ്ഥ റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ആ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം ഗവർമ്മെണ്ടു അതാതു സമയം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വല്ല ചട്ടങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെട്ടും) ഭരമേല്പായി ഏറ്റുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു. എന്നു ൧൦൮൨-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ ധർമ്മസ്ഥ റെഗുലേഷനിലെ ൪-ാം വകുപ്പിനാൽ നൽകപ്പെട്ട അധികാരമനുസരിച്ചു ദിവാൻ ഇതിനാൽ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ജൂൺ ൩൦. } ദിവാൻ എം. കൃഷ്ണൻനായർ, ദിവാൻ ബഹദൂർ.

പട്ടിക.

	ബ്രി. രൂ.	അണ.
ഡിബഞ്ചുവർ കടപ്പത്രം നമ്പർ സി-൦൩൭൭	൨൦൦	൦
" നമ്പർ സി-൨൩൧൩	൧൦൦	൦
"സിക്യൂർട്ടി പർച്ചാസ്" അക്കൌണ്ട്വകയിൽ രൊക്കമിരിപ്പു	൩൩	൧൦
മൊത്തം	൩൩൩	൧൦

നംബർ G. ൩൭൩. പരസ്യം.

൧൦൮൭ ഡിസംബർ ൨൬-ലെ പരസ്യത്തേയും ൧൦൮൯ ഏപ്രിൽ ൧൫-ലെ പരസ്യത്തേയും റദ്ദുചെയ്തു ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, ഗവർമ്മെണ്ടു ഗസെററിനെ അച്ചടിക്കയും അയക്കുകയും അതിലേക്കു വില വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടു അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഗവർമ്മെണ്ടു ഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നഎല്ലാ സംഗതികളെയും അവ സർക്കാർ കാര്യമായിരുന്നാലും കുടികളുടെ സ്വന്തംവക ആയിരുന്നാലും കടലാസ്സിൻെറ ഒരുവശത്തു മാത്രം സ്പഷ്ടമായും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻതക്ക വിധത്തിലും എഴുതിയും ഇംഗ്ലീഷിലും നാട്ടുഭാഷയിലും വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ ആ രണ്ടു ഭാഷകളിലും എഴുതിയും അവയെ ഏതു ഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ ഗസെററു അച്ചടിച്ചയക്കുന്ന ദിവസത്തിനു മുമ്പിലത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു മുൻപായി ഗവർമ്മെണ്ടു അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിൻെറ കയ്യിൽ എത്താൻ തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആദ്യമായി കയ്യക്ഷരത്തിൽ, എഴുതി അയക്കുന്നവയൊ മുമ്പെതന്നെ പ്രൂഫുകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടവയൊ ആയ എല്ലാത്തിനും ഈ സമയക്രമം സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. വളരെ എഴുതീട്ടുള്ള കടലാസ്സുകളെ കുറെക്കൂടി മുമ്പെ മതിയായ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഗസെററു അയക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകുത്തുകളും അതിലേയ്ക്കു വിലയായി അടയ്ക്കുന്ന പണവും "തിരുവനന്തപുരം ഗവർമ്മെണ്ട് അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിനു" എന്നു മേൽവിലാസംവച്ചു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ ഫെബ്രുവരി ൯൹.

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെൻറ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ G. ൧൭. പരസ്യം.

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും കാലത്തു ൮-ം ൯-ം മണിക്കു ഇടയിൽ ഭക്തിവിലാസത്തുവച്ചു ദിവാൻജിഅവർകളെ കാണ്മാൻ സൌകര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

പ്രത്യേകം മുൻകൂട്ടി എഴുതിഅയച്ചു നിശ്ചയപ്രകാരമാണെങ്കിൽ മററു ദിവസങ്ങളിലും കാണുന്നതിനു സൌകര്യമായിരിക്കും.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൫ ജനവരി ൭൹.

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ G. ൨൧൬. പരസ്യം.

ദിവാൻജിക്കു ബോധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഹർജികളും ഹജൂരാഫീസിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിപ്പെട്ടിയിൽ ഇടേണ്ടതാകുന്നു.

൧. ദിവസേന വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കു ഈ പെട്ടിതുറന്നു ഹർജികൾ എടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൨. സങ്കടങ്ങളെ ദിവാൻജിയോടു നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കണം എന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹർജിക്കാരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചതോറും വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിക്കുമേൽ അഞ്ചു മണിക്കകം കേൾക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ മേ ൧൫൹.

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] **PUBLISHED BY AUTHORITY.** [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

PART III.

In the Court of the District Munsiff of Kuzhithurai.

Succession Certificate Petition 7 of 1094.

Petitioner.

നല്ലൂർ പകുതിയിൽ കണ്ണക്കോട്ട ദേശത്തു ഏറത്തുവീട്ടം കാച്ചുവീട്ടം ഒള്ള തെന്നുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഉള്ളടവു കണ്ണക്ക നാരായണൻ കുമാരൻ.

Respondents.

൧ ടി കണ്ണക്കോട്ട ദേശത്തു ഏറത്തുവീട്ടം കാച്ചുവീട്ടം തെന്നുവിളാകത്തു വീട്ടം ഒള്ള പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള.

൨ ടിയിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ള.

൩ ടിയിൽ കണ്ണക്ക അനന്തൻ താണവൻ.

൪ നല്ലൂർ പകുതിയിൽ കൊട്ടനുള്ളം ദേശത്തു കാവാംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കണ്ണക്ക ചെമ്പകരാമൻ പത്മനാഭൻ പത്മനാഭൻ.

൫ ടിയിൽ കണ്ണക്ക ചെമ്പകരാമൻ പത്മനാഭൻ കേശവൻ.

൬ ടിയിൽ കണ്ണക്ക ചെമ്പകരാമൻ മാധവൻ പത്മനാഭൻ.

൭ ടിയിൽ കണ്ണക്ക ചെമ്പകരാമൻ താണുവൻ നാരായണൻ.

ഹർജിക്കാരന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയ കണ്ണക്ക നാരായണൻ രാമകൃഷ്ണൻ പേർക്കു [illegible] എതൃകക്ഷികളുടെ കാരണവൻ മരിച്ചുപോയ കണ്ണക്ക ചെമ്പകരാമൻ പത്മനാഭൻ താണുവൻ ൧൦൮൭ കന്നി മാ. ൨൦-ാം എഴുതിക്കൊടുത്ത കടച്ചീട്ടുപ്രകാരം ഈടായതു [illegible] മുതൽപലിശയുൾപ്പെടെ പണം [illegible] ഈടാക്കാൻ ഹർജിക്കാരനു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കണമെന്നു ഈ മാസം ൨൦-ാം ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അതിന്മേൽ ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൩൦-ാം [illegible] ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൭-ാം.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ, [illegible]

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ

൧൦൯൪ സ്വാം ൧൭൫൭.

വാദി.

വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ പുന്നപുരം മുറിയിൽ കിഴക്കെ കാവുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഗൌരിപ്പിള്ള മകൻ ഇട്ടിപ്പിള്ള.

പ്രതികൾ.

൧. നെയ്യാറ്റിങ്കര അധികാരത്തിൽ കടവട്ടാരം ദേശത്തു അഞ്ചുറവുംകാലായി വീട്ടിൽ നിന്നും വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തു കോട്ടയ്ക്കകവെളിയിൽ പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാക്കോടതി വക്കീൽ പി. എം. ഗോപാലയ്യൻ അവർകളുടെ ഗുമസ്തൻ കുഞ്ഞു നാരായണൻ പത്മനാഭൻ.

൨. ഹൈക്കോടതി വക്കീൽ ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള അവർകളുടെ ഗുമസ്തൻ കുമാരപിള്ള അയ്യപ്പൻ പിള്ള.

ടി നമ്പരിൽ ൧-ാം പ്രതിക്കു ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സമൻസയച്ചതിൽ കണ്ടുകിട്ടാതെ മുതലായി മടക്കി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ടി നമ്പർ തീർച്ചവിചാരണയ്ക്കായി ഈ മിഥുനം ൩൰ വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ടി പ്രതിയോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കോട്ടുവക്കീലോ വേണ്ടതെളിവുകൾസഹിതം ഈ കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായിരിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു. അപ്രകാരം ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി പ്രതിയെ കൂടാതെ തീയാന വിരോധമായി വിധിയുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു.

൧൦൯൪ ഇടവം ൧൯൰.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
കെ. നാരായണപിള്ള,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ.

പരസ്യം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ

൧൦൯൪-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൪.

അപേക്ഷക്കാരൻ.

൧. മീനച്ചൽ പകുതിയിൽ ഇടമററം മുറിയിൽ മുണ്ടനാതിക്കൽ മൈനർ ൧൪ വയസ്സുള്ള തൊമ്മൻ മറിയം. അടുത്തബന്ധു തള്ള ടിയിൽ തൊമ്മൻ റോസ്.

൨. ടിയിൽ മൈനർ ൭ വയസ്സായ തൊമ്മൻ അന്ന. അടുത്തബന്ധു തള്ള ടി തൊമ്മൻ റോസ്.

൩. ടിയിൽ മൈനർ ൪ വയസ്സായ തൊമ്മൻ റോസ്. അടുത്തബന്ധു ടിയിൽ തൊമ്മൻ റോസ്.

൪. ടിയിൽ ൪൨ വയസ്സുള്ള തൊമ്മൻ റോസ്.

൧-ം ൨-ം ൩-ം പേരുകാരുടെ തള്ളയും ൪-ാം പേരുകാറിയുടെ ഭർത്താവും ആയിരുന്ന മീനച്ചൽ പകുതിയിൽ ഇടമററം മുറിയിൽ മുണ്ടനാതിക്കൽ വക്കി തൊമ്മൻ മുതൽപേർ വാദികളായി അകലക്കുന്നം ഏളങ്ങളും കരയിൽ പുല്ലാട്ടനിന്നും ഉരുളികുന്നം കരയിൽ കയ്യൂന്നകല്ലുങ്കൽ താമസിക്കും രാമൻ ഗോവിന്ദന്റെ മേൽ ഈ കോടതിയിൽ ൧൦൯൩-ൽ സിവിൽ ൨൬൨-ാം നമ്പരായി വിധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി വക്കി തൊമ്മൻ ൯൨ വൃശ്ചികം ൨൩൰ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ടി മരിച്ച വക്കി തൊമ്മന്റെ അവകാശികളായി ഹർജിക്കാരെ നിയമിച്ച് സർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കേണമെന്നു ഹർജിക്കാർ ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു ഈ മാസം ൨൬൰ വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടി ൨൬൨-ാം നമ്പരിൽ പ്രതി രാമൻ ഗോവിന്ദനൊ വേറെ വല്ലവർക്കുമൊ ടി സംഗതിയെപ്പററി ആക്ഷേപംവല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവധിദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൭൰.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, പി. സി. ചാക്കൊ.

നമ്പർ ൩൨

വഞ്ചിപ്പുഴ മഠം,
ചെങ്ങന്നൂർ.

നമ്മുടെ സകലവിധമായ കുടിയാന്മാരും ഇടപാട്ടുകാരും അറിയുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ

നമ്മുടെ മഠംവക എടവകകളും ദേശവഴികളും മററും തൃപ്തികരമായി ഭരിക്കുന്നതിലേക്കു അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ അമ്പലപ്പുഴ മുറിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ളയെ ൯൪ മീനം ൭൰ മുതൽ മഠംവക കമ്മീഷണരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മഠം സംബന്ധിച്ചുള്ള സകലവിധമായ എടപാടുകളും എഴുത്തുകുത്തുകളും കമ്മീഷണർ മുഖാന്തിരം നടത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൰

ഇപ്പടിക്കു കല്പിച്ചയച്ചു, കണക്കു,
കുന്നംകര രാമൻ രാമൻ കയ്യെഴുത്തു.
ഉഴത്തിരത്ത ഉഴത്തിരത്ത, (ഒപ്പ്).

NOTIFICATION.

Tenders are hereby invited for the supply of 1,70,000 Indian maunds (one lakh seventy thousand Indian maunds) of Bombay salt for the use of the Cochin Government during the year 1095 M. E.

2. Tenders should be sealed with wax, and superscribed "Tender for the supply of Bombay salt". They should be addressed to the Superintendent of Salt, Abkari and Customs Revenue, Ernakulam, Cochin State, and posted so as to reach him not later than Monday 30th June 1919 (16th Mithunam 1094). Tenders received after that date will be rejected.

3. Each tender shall be accompanied by a deposit of Rs. 500 in cash or currency notes. This deposit, in the case of unsuccessful tenderers, will be returned immediately after the Diwan's orders are received and the contract is given. In the case of successful parties the deposit will be retained as security against default, until the further security required under clause 8 *infra* is furnished and the agreement for the due fulfilment of the contract is entered into.

4. All tenders must be for the supply of salt in two maund bags, of the kind known in Bombay as *Jada* and *Barras*, and should specify the quantity of each kind that can be supplied, with the price per 100 maunds. Tenders may be wholly for *Jada* or wholly for *Barras*, or in mixed proportions. Tenders must also be accompanied by two samples for each of the kind of salt that can be supplied, secured in white bottles and sealed with the seal of the tenderer. Each sample shall weigh not less than ½ a pound.

5. Tenders will be opened by the Superintendent of Salt, Abkari and Customs Revenue in his Office in Ernakulam, at 12 noon, on the 5th July 1919 (21st Mithunam 1094) in the presence of such of the tenderers or their authorised agents as may be in attendance.

6. All tenders shall be forthwith forwarded to the Diwan, and no acceptance of a tender will be deemed final as against Government unless confirmed by the Diwan who may accept or reject any tender without assigning any reason therefor.

7. Within 15 days after the acceptance of the tender by the Diwan is communicated to the tenderer he shall execute the necessary agreement before the Superintendent of Salt, Abkari and Customs Revenue, on a stamp paper to be provided by himself.

8. Satisfactory security either in cash or Government of India Pro-Notes to the extent of Rs. 5 per 100 maunds will have to be furnished before the contract is entered into.

9. Any party who fails to execute the agreement within the time specified shall forfeit his preliminary deposit of Rs. 500 and shall also be liable for any loss that the Sirkar may sustain in consequence of the default. He shall not, however, be entitled to any profit that may accrue from the resale of the contract.

10. The salt must be delivered at the Sirkar godowns at the port of Malipuram from the beginning of November 1919, and all deliveries must be completed by the beginning or middle of May 1920.

11. The deliveries for any one month after November shall not exceed 30,000 maunds. During the month of November no more than 15,000 maunds will be required.

12. All weighing and storing charges, etc., at Malipuram shall be borne by the contractor who will also have to provide bamboo mats for the godowns in which the salt is stored to the number required by the Deputy Superintendent of Customs.

13. All salt not up to the sample shall be rejected.

14. The Superintendent of Salt, Abkari and Customs Revenue or the Assistant Superintendent, should he depute him for the purpose, shall decide whether any salt delivered is up to the sample or not. In passing salt an examination of the contents of 10 per cent. of the bags of any consignment will be taken as a sufficient indication of the quality of salt in such consignment. The Superintendent may, however, at his discretion examine the contents of every bag if he wishes to do so. Care must be taken by the contractor when landing the salt that it does not get wet. No such salt, even if otherwise up to the sample, will be taken delivery of until properly dried. In the case of any dispute an appeal shall lie to the Diwan whose order shall be final.

15. Any salt rejected under the provisions of this contract shall be taken back by the contractor forthwith after paying the Government the full duty thereon prevailing at the time. All rejected salt must be so paid for and removed from the Malipuram depot premises within a week after the rejection, and until this is done the Superintendent will be at liberty to refuse to take delivery of new consignments.

16. The contractor may sell such rejected salt at any place or places within the Cochin State, but the price at which he shall sell the same shall not be less than the rate at which it is being sold in such place or places.

17. The Government shall not be, and the contractor shall be, responsible for all losses and damages arising from confiscation, attachment, etc., of his salt either by the Government of Bombay or by any other Government in the course of transport from Bombay to Malipuram.

18. In regard to all short deliveries the contractor shall be required to pay to Government unconditionally the full duty prevailing at the time of import on such deficiency. The amount due on this account shall be deducted from the price of salt delivered in pursuance of this

contract, and if the latter amount be insufficient to cover the amount of duty leviable, the contractor shall pay the excess to the Government.

19. As soon as the agreement is executed, the contractor will be furnished with a certificate under the seal and signature of the Diwan specifying the quantity of salt he is authorised to procure for the use of Government.

20. On production of the above certificate at Bombay the contractor will be allowed to export free of duty, on payment of the usual cess which he will have to bear, as much salt as he is authorised to procure.

21. The contract price will be paid and the empty bags returned as each shipment is weighed and stored, but the Government can take no responsibility for any delays either on account of a delay in storage or through any other cause.

22. If, by the default of the contractor after the execution of the agreement, Government are forced to make other arrangements for importing the whole or any portion of the quantity of salt contracted for, the contractor shall forfeit the security deposited by him, and make good all losses incurred by Government in consequence of such default.

Office of the Diwan of Cochin,
Revenue Department,
(Separate Revenue),
10th May 1919.

T. VIJAYARAGHAVA CHARYA,
Diwan of Cochin.

പരസ്യം.

കൃഷ്ണപുരം മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ

൧൦൯൩-ാമാണ്ട സിവിൽ നമ്പർ ൮൭൩-ാമതു.

വാദി.

ഏതുകളം പ്രവൃത്തിയിൽ വടക്കംമുറിയിൽ ചെന്നാത്തേരിൽ അയ്യപ്പൻ കറുത്തകുഞ്ഞു.

പ്രതികൾ.

൧. കീരിക്കാട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ണംപള്ളിഭാഗം മുറിയിൽ കളത്തുതെക്കതിൽ ചക്കി കാളി

൨. ഏതുകളം വടക്കംമുറിയിൽ കളരിക്കൽ തറയിൽ നിന്നും കീരിക്കാട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ കണ്ണംപള്ളിഭാഗം മുറിയിൽ കളത്തുതെക്കതിൽ താമസിക്കുന്ന മുണ്ടൻ കണ്ടെപ്പൻ.

ടി നമ്പരിൽ ൧-ം ൨-ം പ്രതികൾക്ക പലപ്രാവശ്യവും സമൻസ് അയച്ചതിൽ സമൻസ നടത്താതെ മടങ്ങിവന്നിട്ടുള്ളതും ഈ നമ്പർ ഈ മാസം ൨൯-ന- വിചാരണക്ക വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക പ്രതികൾ തന്നെയൊ അല്ലങ്കിൽ വ്യവഹാരത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുന്ന സാരമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരംപറവാൻതക്കവണ്ണം വേണ്ടുന്ന അറിവു കൊടുക്കപ്പെട്ടതൊ അല്ലങ്കിൽ ആവക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരംപറവാൻ ശേഷിയുള്ള മററു വല്ല ആളോടുംകൂടി വരുന്നതൊ ആയ ക്രമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ കോട്ടുവക്കീൽമുഖാന്തിരമൊ ഹാജരായിരിക്കുകയും വേണം. മേൽപറഞ്ഞദിവസം പ്രതികൾ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതികളെക്കൂടാതെ വ്യവഹാരം വിചാരണചെയ്തു തീർച്ചയാക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൯൪-മാണ്ട ഇടവമാസം ൧൪ ന-.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ്. അപ്പാത്തുരയ്യൻ.

കഴിത്തുറ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ

൧൦൯൪-ൽ സക്സഷൻ നമ്പർ ൮.

പരസ്യം.

ഹർജിക്കാരൻ.

കൊല്ലംകോട്ട പകുതിയിൽ പനവിളദേശത്തു പള്ളിതോട്ടത്തു വീട്ടം ഉള്ള ഇളന്തിനകത്തുവീട്ടിൽ നായർ കൃഷി ൩൧ വയസ്സുള്ള രാമൻ കേശവൻ

എതൃകക്ഷികൾ.

൧. കൊല്ലംകോട്ടപകുതിയിൽ പനവിളദേശത്തു പള്ളിതോട്ടത്തു വീട്ടം ഇളന്തിനകത്തുവീട്ടം ഉള്ള തിരുവട്ടാർ പകുതിയിൽ ചാത്തൂർദേശത്തു പൊയ്യിളത്തോട്ടത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ നായർ കൃഷി ൨൨ വയസ്സുവരുന്ന രാമൻ രാമൻ.

൨. ടിയിൽ ടി മുതലായതു സ്ത്രീ ഗൃഹഭോഗി ൩൮ വയസ്സുവരുന്ന നാഗമപ്പിള്ള ശാമിപ്പിള്ള

൩. ടിയിൽ ടി മുതലായതു ൩൦ വയസ്സുവരുന്ന നാഗമപ്പിള്ള നാരായണിപ്പിള്ള

൪. ടി യിൽ ടി മുതലായതു ബാല്യം ൧൧ വയസ്സുവരുന്ന ജാനകിപ്പിള്ള. നാരായണിപ്പിള്ള

രക്ഷകർത്താ,

൩-ാം എതൃകക്ഷി.

൫. ടിയിൽ ടി മുതലായതു ബാല്യം ൮ വയസ്സുവരുന്ന വേലായുധൻ കേശവൻ

രക്ഷകർത്താ,

൩-ാം എതൃകക്ഷി.

൬. ടി യിൽ ടി മുതലായതു കൃഷി സ്ത്രീ ഗൃഹഭരണം ൩൦ വയസ്സുവരുന്ന നാഗമപ്പിള്ള ഗൌരിപ്പിള്ള.

൧. കൊല്ലംകോട്ടപകുതിയിൽ വെങ്ങാന്നൂർദേശത്തു പാണ്ടിക്കോട്ടുകോണത്തു വീട്ടിൽ ഉള്ള കൊച്ചനാപ്പ അരിവീട്ടിൽ ടി ദേശവാസിയും കൃഷിക്കാരനും വയസ്സുവരുന്ന കുഞ്ഞ പത്മനാഭൻ മല്ലൻ.

൨. ടിയിൽ ടി ദേശവാസിയും സ്ത്രീ ഗൃഹഭാമി ൩൯ വയസ്സുവരുന്ന കുഞ്ഞിപിള്ള കാളിയമ്മപ്പിള്ള

ഹർജിക്കാരനും മരിച്ചുപോയ രാമൻ വേലായുധനും ൧൦൬൨-ാം ൧൦൭൨-ാം ൧൦൭൭-ാം ൧൦൮൦-ാം ഏതുകക്ഷികളും ൪൨-ാം ൫-ാം വാട്ടിൽ ഹർജിക്കാരൻ കാരണവനെന്നും മരിച്ചുപോയ ആളിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ എടുത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ടി യാനാണെന്നും അതനുസരിച്ചു ടി രാമൻ വേലായുധൻ പേരിൽ ൧-ാം ൨-ാം ഏതുകക്ഷികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കടമുറിപ്രകാരം ൧൦൧൫ പണവും മേൽപലിശയും കിട്ടണമെന്ന ഈ കോർട്ടിൽ ൧൦൯൪ സി. ൩൬൩ നമ്പരായി വ്യവഹാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു ടി കേസ്സിൽ ഹാജരാകുന്നതിനു മരിച്ചുപോയ രാമൻ വേലായുധന്റെ അവകാശി ഹർജിക്കാരനാണെന്നുള്ള തീർപ്പുക സൎട്ടിഫിക്കെറ്റു കിട്ടണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പററി ആൎക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ ദിവസമായ ൧൦൯൪-മാണ്ടു ആനിമാസം ൩൦-നു വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൭-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള.

പരസ്യം.

പറവൂർ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൯൪ സി ൩൬൩.

വാദി.

കോട്ടവള്ളി പ്രവൃത്തിയിൽ വള്ളുവള്ളി മുറിയിൽ വാകയിൽ ആഗസ്തി ജോസ്സ്.

പ്രതി.

കോട്ടവള്ളി പ്രവൃത്തിയിൽ വള്ളുവള്ളി മുറിയിൽ കുനമ്മാവു പള്ളിക്കുവേണ്ടി ടി പള്ളിയുടെ വികാരിയും ചിട്ടി അധികാരസ്ഥനും ആയ എറണാകുളം പ്രവൃത്തിയിൽ തൃക്കണാർ വട്ടം മുറിയിൽ ഉണ്ണി മിശിഹാപള്ളിയിൽ ഇരിക്കും ജോർജ് മൂർസ്സ് പാതിരി.

മേൽ നമ്പർ വ്യവഹാരം കുനമ്മാവു പള്ളിയിൽ നിന്നും ൧൧ മകരം ൨൭-നു ൨൧൦൦ ഉറപ്പിക്കു വച്ചു നടത്തി വന്ന ചിട്ടിയിൽ നിന്നും വാദിക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള ൩൦൦ ഉറപ്പിക്കും പലിശയും പള്ളിസ്വത്തിൽ നിന്നും കൊടുപ്പിക്കണമെന്നു പള്ളിയുടെ വികാരിയും ചിട്ടി അധികാരസ്ഥനുമായ പ്രതിയെ മാത്രം കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

അതിനാൽ ഇപ്രകാരത്തെ പ്രതിയെ മാത്രം വച്ചു ഈ കേസു വിചാരണചെയ്തു തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ പള്ളിയോഗക്കാരിൽ ആൎക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷേപമുള്ള കക്ഷികൾ തന്നെയോ മുറപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വക്കീൽ മുഖാന്തിരമോ ൯൪ ഇടവം ൩൧-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൭-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, ഇ. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.

പത്മനാഭപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോടതിമുമ്പാകെ
൧൦൯൪-മാണ്ടു പതിവു സിവിൽ നമ്പർ ൧൧൪൩-ളു.

വാദികൾ.

൧. കിള്ളിയൂർ അധികാരത്തിൽ തിരുമലദേശത്തു വടക്കിൻകര പണ്ടാരവിളയിൽ ശാമുവേൽ ഏലീയ ടിയാൻ.

൨. ടിയിൽ ശാമുവേൽ അന്തോണിമുത്തു.

൩. ടിയിൽ ശാമുവേൽ ഫെർണാൻഡിസ്.

൪. ടിയിൽ മൈനർ ൧൧ വയസ്സുള്ള മൈനർ ശാമുവേൽ രായപ്പൻ.

അടുത്തബന്ധു ൧-ാം വാദിയാകുന്നു.

൩-ാംപ്രതി.

ടിയിൽ നിന്നും സിലോൺ കന്നകോലാ ദൂരപ്പുല പോസ്റ്റ് ബഫിഡ് ബാന്നിയാ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന വേലമാണിക്കം എന്ന ചെവിത്തിയാൻ ജ്ഞാനാഭരണം എന്ന വി. ജി. ഭരണം.

ടി ൩-ാംപ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി നമ്പരിൽ വാദികൾ ഒററിയർത്ഥംപററി വസ്തു ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടണമെന്നു അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലേക്കായി ൧൦൯൪-മാണ്ടു ആനിമാസം ൧൩-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതി നേരിട്ടോ വക്കീൽ മുഖേനയോ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി നമ്പർ പ്രതിയെ കൂടാതെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൧൦൯൪-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൬-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, (ഒപ്പ്)

നോട്ടീസ്.

ആററിങ്ങൽ അഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ

൧൦൯൩-ൽ സിവിൽ നമ്പർ ൭൨൨.

വാദി,

ചിറയിൻകീഴ് അധികാരത്തിൽ ടി ദേശത്തു കല്ലുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ശങ്കരൻ.

പ്രതികൾ,

൧. ചിറയിൻകീഴ് അധികാരത്തിൽ ഊടൻവിള ദേശത്തു കൊന്നവിളാകം പുരയിടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാ റാവുത്തർ,

൨. വക്കം അധികാരത്തിൽ വെട്ടൂർ ദേശത്തു വടവിളാകം പുരയിടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാ ഉമ്മാൾ,

൩. ചിറയിൻകീഴ് അധികാരത്തിൽ ടി ദേശത്തു കരുണാകരവീട്ടിൽ നാരായണൻ ജനാർദ്ദനൻ.

൨-ം പ്രതി വക്കീൽ കെ. ഗോപാലൻനായർ,

൧-ം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible]

൧൦൯൪ ഇടവം ൨൫.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ആ. ഹെഡ്ഗുമസ്താ, വീരരാഘവാചാരി.

പരസ്യം.

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ

൧൦൯൪-ലെ സിവിൽ നമ്പർ ൪൧൨.

വാദി,

കിഴക്കേ പ്രവൃത്തിയിൽ പുലിയവില്ല മുറിയിൽ പൊയ്യക്കരവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻ.

പ്രതികൾ,

൨. കിഴക്കേ പ്രവൃത്തിയിൽ ചെറുനിലയം മുറിയിൽ ചെറുകന്നത്തു ഈശ്വരം കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

൩. ടി യിൽ കണ്ടുവേണ്ട നാരായണി.

ടി നമ്പറിൽ ൨-ം ൩-ം പ്രതികൾക്കു സമൻസ് [illegible]

൧൦൯൪ ഇടവം ൩൧.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ്. [illegible]

പത്മനാഭപുരം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൦-മാണ്ടു സിവിൽ ൧൧൧൧-ാം നമ്പർ,

വാദികൾ,

൧. മേലട്ടം തുറയിൽ ചിന്നാൻ മിക്കേൽ,

൨. ടി യിൽ മിക്കേലിയോൻ ശവിയാർ.

കൂട്ടുവാദി.

വിടാലം അധികാരത്തിൽ മേലവിടാലം ദേശത്തു കൈതവിളാകത്തു പുതിയ മാളികവീട്ടിൽ മുഹമ്മദു റാക്കപ്പിള്ള പീരുമുഹമ്മദു,

പ്രതികൾ,

൧. കടിയപട്ടണം അധികാരത്തിൽ മേലട്ടം തുറയിൽ വിശ്വാസം ചേട്ടു,

൨. കീഴ്കുളം ദേശത്തു ഇനയം തുറയിൽ മയ്യേ[illegible]

കുട്ടം [illegible] തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

കടിയപട്ടണം പകുതിയിൽ മേലട്ടം തുറയിൽ ൨-ാം കണ്ടം [illegible] സർവേ [illegible] ഉൾപ്പട്ട മേലട്ടം കടിയിരിപ്പു പുരയിടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു വാദിപ്രതികൾക്കു തമ്മിൽ വ്യവഹാരം നടക്കുന്ന

തിനാൽ അതിനെപ്പററി ഉടമകാററിൽ ആക്കെങ്കിലും കക്ഷിചേരാൻ മനസ്സുള്ളപക്ഷം ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൧൭-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവം ൨൧൹.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പു)

നോട്ടീസ്.

പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ

൧൦൯൪-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൭.

ഹർജിക്കാരി.

ചെങ്ങമനാട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ വാപ്പാലശ്ശേരി കരയിൽ പാലാട്ടി മരിച്ച ഉരമീതു പൌലോവിന്റെ ഭാര്യ അച്ചാമ്മ.

എതൃകക്ഷികൾ.

൧. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ താമസിക്കും ചെങ്ങമനാട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ വാപ്പാലശ്ശേരി കരയിൽ പാലാട്ടി ഉരമീതു കൊച്ചുവറീതു.

൨. ചെങ്ങമനാട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ വാപ്പാലശ്ശേരി കരയിൽ പാലാട്ടി ഉരമീതു പൌലൊ.

൩. ടി യിൽ ഉരമീതു കൊച്ചു വറിയതു.

൪. ടി യിൽ ഉരമീതു ഉമ്മപ്പു.

൫. ടി യിൽ ഉരമീതു അവുസേപ്പു.

൬. ടി യിൽ മറിയം.

൭. ടി യിൽ പൈലോ താണ്ടു.

മേൽ നമ്പരിൽ മരിച്ച ഉരമീതു പൌലോവിന്റെ അവകാശിയായി ഹർജിക്കാരിയല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നും അതിനാൽ ടിയാന്റെ അവകാശികൾക്കായി ടി ഹർജിക്കാരിക്കു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കെററു കൊടുക്കണമെന്നു ഹർജിക്കാരി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു അനുവദിക്കുന്നതിൽ ആക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ൯൪ മിഥുനം ൩-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൪ ഇടവം ൧൯൹.

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ കെ. ആർ. നാരായണയ്യൻ,
ഇൻചാർജ് നാജർ (ഒപ്പു)

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൪ സിവിൽ നമ്പർ ൩൯൬.

വാദി.

കൊല്ലം ആണ്ടാമുക്കത്തു ചേരിയിൽ ശങ്കരമംഗലത്തു വല്യവീട്ടിൽ വാവാകുട്ടി മുസാ മുതൽപേർ ൨.

പ്രതി.

തിരുനൽവേലിജില്ലാ ഇത്തക്കുടിയിൽ കമ്പോള തെരുവിൽ ഇരിക്കും വെള്ളാളൻ ൩൫ വയസ്സുള്ള മുത്തുസ്വാമിയാപിള്ളയുടെ പുത്രൻ പലവേശം ചൊക്കു.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

പ്രതിക്കു ഈ കോർട്ടിൽ നിന്നും അയച്ച സമൻസു പ്രതി കണ്ടുപിടിക്കാതെ മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി നമ്പർ വിചാരണ ദിവസമായ വരുന്ന മിഥുനമാസം ൨൩-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ പ്രതിയാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വക്കീലോ ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അപ്രകാരം ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി നമ്പർ വിചാരണ നടത്തി ഏകപക്ഷമായി തീർപ്പുചെയ്യുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൭-ാം൹.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, ടി. എൻ. കുഞ്ഞയ്യൻ.

പരസ്യം.

ഈ ആണ്ടത്തേക്കു ൬-ാം ക്ലാസിലേക്കു മലയാള പാഠപുസ്തകമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന "നവരത്നമാലിക" എന്ന പുസ്തകത്തിനു അപേക്ഷയുള്ളവർ, തിരുവനന്തപുരത്തു കരമന നെടുംകാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന റിട്ടയേഡ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ. വേലുത്തമ്പി അവർകളോടു ഈ മാസം ൧൦-ാം൹ മേൽ, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, പുസ്തകം ഒന്നിനു ൩ അണാ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൪ ഇടവം ൩൦൹.

എ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള,
ദിവാൻ ബഹദൂർ.

പഞ്ചാംഗം.

൧൯൧൯ ജൂൺ	൧൦൯൪ ഇടവം-മിഥുനം	ആഴ്ച	നക്ഷത്രം		തിഥി		വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
തീയതി	തീയതി						
൨൰	൬	വെ	ചോ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൨൧	൭	ശ	വി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൨൨	൮	ഞാ	അ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൯-ന് പ്രദോഷം,
൨൩	൯	തി	കേ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൰-ന് ഒരിക്കൽ,
൨൪	൰	ചൊ	മൂ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧൨-ന് മൂലംതിരുനാൾ,
൨൫	൧൧	ബു	പൂ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	സഹസ്രമിപാകം.
൨൬	൧൨	വ്യാ	ഉ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

LIST OF HOLIDAYS FOR THE HUZUR CUTCHERRY DURING THE MONTH OF MITHUNAM 1094.

English month.	Date.	Malayalam month.	Date.	Day of the week.	Nature of Holidays.
1919					
June	27	Mithunam	13	Friday	New Moon.
July	16	Do.	32	Wednesday	Karkadaka Samkranthi.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ ഹജൂർക്കച്ചേരി ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വിവരം ലിസ്റ്റ്.

ഇംഗ്ലീഷ്മാസം	തീയതി	മലയാളമാസം	തീയതി	ആഴ്ച	വിശേഷദിവസങ്ങൾ
൧൯൧൯-ാം വർഷം					
ജൂൺ	൨൭	മിഥുനം	൧൩	വെള്ളി	കറുത്തവാവു
ജൂലായി	൧൬	ടി	൩൨	ബുധൻ	കർക്കടകസംക്രാന്തി

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

PART IV.

DEPARTMENTAL SHEETS.

	Pages.
Agriculture and Fisheries Departments	123 — 126.
Anchal Department	31 — 32.
Co-operative Department	143 — 144.
Education Department	293 — 298.
Excise Department	135 — 140.
Forest Department	427 — 470.
Judicial Department	99 — 102.
Land Revenue Department	161 — 166.
Marine Department	17 — 18.
Medical and Sanitary Departments	163 — 172.
Observatory Department	105 — 106
Police Department	75 — 78.
Public Works Department	97 — 106.
Registration Department	89 — 90.
Town Improvement Committees	589 — 592.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 25.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Department of Agriculture & Fisheries.

NOTICE.

The following selected seeds are available for sale at the Experimental Farm, Trivandrum at the rates noted against them :—

			Rs.	Chs.	C.
1.	Brinjal	per packet	0	2	0
2.	Ladies' finger	Do.	0	2	0
3.	Cluster beans	Do.	0	2	0
4.	Chilli (mixed)	Do.	0	2	0
5.	Cucumber	Do.	0	2	0
6.	Snake gourd	Do.	0	1	0
7.	Karela	Do.	0	1	0
8.	Greens–Cheera (white, red, light red and bi-coloured).	per packet	0	3	0
9.	Jute	per lb.	1	14	0
10.	Rain tree	Do.	1	21	0

Applications which are not accompanied by the value of seeds and packing and Anchal charges will not be taken notice of.

Experimental Farm, Trivandrum, 26-4-19.

N. NARAYANAN THAMPI,
Agricultural Sub-Inspector.

நோட்டீஸ்.

அடியில் விவரிக்கப்படும் வித்துகள் அவைகளுக்கெதிரேயாகக் காண்பித்திருக்கும் விலைக்கு திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கார்ஷிக பரீக்ஷைத்தோட்டத்திலிருந்து விலைக்குக் கொடுக்கப்படும். வித்துகளுடைய விலையும் அஞ்சல் செலவும் முன்கூறாக அனுப்பவேண்டும். அப்படிக்கு அனுப்பாமலிருப்பவர்களின் மனுக்கள் கவனிக்கப்படுவது அரிதேயாம்.

			ரூபாய்.	சக்கரம்.	காசு.
1.	வழுதலை	கட்டொன்றுக்கு	0	2	0
2.	வெண்டை	ஷை	0	2	0
3.	சீனியவரக்காய்	ஷை	0	2	0
4.	மிளகாய் (பலவிதம்)	ஷை	0	2	0
5.	வெள்ளரிக்காய்	ஷை	0	2	0
6.	புடலங்காய்	ஷை	0	1	0
7.	கறிவேப்பிலை	ஷை	0	1	0
8.	கீரை (பலதரம்)	ஷை	0	3	0
9.	சணம்பு (இராத்தலொன்றுக்கு)		1	14	0
10.	சாலை மரம்	ஷை	1	21	0

கிருஷித்தோட்டம்,
திருவனந்தபுரம்,
26-4-19.

என். நாராயணன்தம்பி,
கிருஷி ஸப் இன்ஸ்பெக்டர்.

നോട്ടീസ്.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ അവശ്യക്കാർക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു കരമന കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നു വിലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതാണ്. വിത്തിനുള്ള വിലയും അഞ്ചൽ കൂലിയും മുൻകൂട്ടി അയക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

			രൂ.	ച.	കാ.
൧.	വഴുതിന	പൊതിയൊന്നിനു	൦	൨	൦
൨.	വെണ്ട	ടി	൦	൨	൦
൩.	ചീനിഅമര	ടി	൦	൨	൦
൪.	മുളകു (പലതരം)	ടി	൦	൨	൦
൫.	വെള്ളരി	ടി	൦	൨	൦
൬.	പടവലം	ടി	൦	൧	൦
൭.	പാവൽ	ടി	൦	൧	൦
൮.	ചീര (പലതരം)	ടി	൦	൩	൦
൯.	ചണം	റാത്തലൊന്നിനു	൧	൧൪	൦
൧൦.	ചാലമരം	ടി	൧	൨൧	൦

കൃഷിത്തോട്ടം, തിരുവനന്തപുരം,
൨൬-൪-൧൯.

എൻ. നാരായണൻതമ്പി,
കൃഷി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ.

പരസ്യം.

തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡയറക്ടർ ആഫീസിൽ നിന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ ഗെയിം ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റഗുലേഷൻ ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൨൧-നു കല്പിച്ചനുവദിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ചട്ടത്തിൽ ൪-ാം വകുപ്പു ഏ പിരിവിലെ താല്പര്യപ്രകാരം കായംകുളം കായലിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൩൧-നു ആയിരംതെങ്ങു മുസാവരി ബംഗ്ലാവിൽ വച്ചു ലേലംചെയ്തു കൊടുത്തതും അടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലത്തു ഊന്നി നാട്ടി മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലക്കാരനായ പുതുപ്പള്ളി പ്രവൃത്തിയിൽ അഴീക്കൽ മുറിയിൽ വട്ടക്കുളത്തിൽ കാളിപ്പേരിൽ മീനത്തു വെളുത്ത കൊച്ചുപണിക്കൻ വെളുത്തകുഞ്ഞൻ എന്നവർ തന്റെപക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായ ലേലസംഖ്യ ഇതേവരെ അടച്ചു തീർത്തിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നതിനാൽ അയാളുടെ സകല അവകാശങ്ങളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ്, വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഊന്നിയൊന്നിനു അഞ്ചു രൂപാവീതം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ലേലം കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളിന്റെപേരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൪. ലേലത്തുകയിൽ നാലിലൊരുഭാഗം ലേലത്തിനു ശേഷം ൭ ദിവസത്തിനകവും ബാക്കിസംഖ്യ ൧൦൯൪ മിഥുനം കർക്കടകം ഈ മാസങ്ങളിൽ ൨൫-ാംനു-ക്കകവുമായി കൊല്ലം ഫിഷറി ഇൻസ്പെക്ടർ ആഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ലേലക്കാരന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഈടാക്കിട്ടുള്ള സകല തുകകളും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതും ലേലം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത അവകാശം അയാളുടെ ബാധ്യതയിന്മേൽ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

൫. ലേലം വിളിക്കൊള്ളാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൬. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലുടൻ ലേലക്കാരന്റെ പക്കൽ നിന്നു ഈടാക്കേണ്ട പണത്തിന്റെ ഉറപ്പിലേക്കായി അയാൾ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. ലേലക്കാരന്റെ വീഴ്ച നിമിത്തം പ്രസ്തുത അവകാശം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു ഇടയാകുന്നപക്ഷം യാൽ അതിൽവച്ചു സംഭവിക്കുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ... ത്തിൽ അതിനു ... ഉള്ളതുമാകുന്നു.

൰. ലേലം ൧൦൯൪ ഇടവം ൩൦-ാംനു ആയിരത്തെ ... സാവരി ... വച്ചു ... നിക്ക നടത്തുന്നതാകുന്നു.

കൊല്ലം,
൧൦൯൪-ഇടവം-൨൫.

ഏൻ. കൃഷ്ണൻപിള്ള.
കൃഷിവ്യവസായ ഡയറക്ടർ.

ഉരുപ്പടി വിവരം.

താലൂക്ക്.	വില്ലേജ്.	ഉരുപ്പടിയുടെ നമ്പർ.	തരം.
കരുനാഗപ്പള്ളി	൧ ൨.	൭. വ. ൻ. ൧൦ ൩൯-൭-	൧ ൨.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. 27th Edavam, 1094.

Anchal Department.

NOTICE.

A hanging letter-box has been placed at the station mentioned below.

The station at which the box is placed.	The Anchal Office to which the box is attached.	Time of clearance.
Muthalapuram.	Koothattukulam	At 4 P. M. every alte days.

Anchal Superintendent's Office, Trivandrum 28th May 1919.

T. PADMANABHA RO
Anchal Superintenden

പരസ്യം.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു തൂക്കു എഴുത്തുപെട്ടി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം.	പെട്ടി ഏതു അഞ്ചലാഫീസിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നു.	പെട്ടി എപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടും എന്നു.
മുതലപുരം	കൂത്താട്ടുകുളം	ഒന്നരാടം ദിവസം പകൽ ൪ മണി.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൪-നു.

ടി. പത്മനാഭരായർ,
അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ട്.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Co-operative Department.

Office of the Registrar of
Co-operative Societies,
Trivandrum,
8th Kumbham 1094.

CIRCULAR NO. 10.

சர்க்யுலர் நம்பர். 10.

பரஸ்பர சகாய சங்கங்களிலிருந்தும் அவைகளினங்கத்தவர்களுக்குக் கொடுப்பதான கடன்கள் கொடுக்கப்படும் ஆவச்யங்களுக்கேதான் உபயோகிக்கப்படுகிறதாவென்று ஆராய்ந்து வருவதற்குள்ள மானேஜிங் கமிட்டியார் தம் பொறுப்பு இப்பால் சீர்பெற நடத்திவருவதில்லை என்றே தெரியவருகிறது. இந்த அங்கத்தவர் தம்மிருகச்செலவுபண்ணிவருவதினை விருத்தியாக்குவதற்கும் அத்தியாவச்யமான காரியங்களுக்குமட்டுமே கடன்கள் வாங்கிவரலாம் என்பதாயுள்ள நிபந்தனை மேலேற்படப்போகுமான குணங்களடையுவதற்குமாக வேண்டி சங்கத்தின் சட்டதிட்டங்களில் கண்டுகொண்டிருப்பதான அதிகுறிகளின் காரியசாத்தியத்திற்கு தடைகளாய் விடுகிறது. ஆகவே, கமிட்டி மெம்பர்கள் இந்த விஷயத்தில் பிரத்தியேக கவனஞ்செலுத்திவரவேண்டும். இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் கவனக்குறைவு காண்பிக்கிறவரும் சங்கங்கள் கலைந்துபோவதல்லாது வேறு வழியில்லையென்பதான விபரம் எல்லாச் சங்கங்களும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது.

வி. கோவிந்தப்பிள்ளை,
பரஸ்பர சகாயசங்கம்,
ரெஜிஸ்த்ரார்.

Office of the Registrar of
Co-operative Societies,
Trivandrum,
9th Kumbham 1094.

CIRCULAR NO. 11.

சர்க்யுலர் நம்பர். 11.

சங்கங்களின் தினப்படிக்கான வரவுசெலவுகள் அன்றன்றைக்கே நாள்வழியில் பதிவுசெய்து நீக்கியிருப்புவைத்துவரவேண்டும். வரவு செலவுகளில்லாத தினங்களிலிருந்தேயானால் அப்படிப்பட்ட விபரமும் நாள்வழியில் காண்பித்து இருக்கவேண்டும். தினப்படிக்கான வரவு, செலவு, நீக்கியிருப்பு இவை எழுதினபின் பிறகு சங்க காரியதரிசியும் அக்கிராசனாதிபதியும் நாள்வழியில் ஒப்பம்வைத்துவரவேண்டும். இந்த விஷயத்தில் ஓர்விதமான தப்பிதமும் வருத்தக்கூடாததாமென் சகல சங்கங்களையும் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது.

ஸி. கோவிந்தப்பிள்ளை,
பரஸ்பர சகாயசங்கம்,
ரெஜிஸ்தரார்.

Office of the Registrar of
Co-operative Societies,
Trivandrum,
9th Kumbham 1094.

CIRCURLAR NO. 12.

சர்க்யுலர் நம்பர். 12.

சங்கங்களிலிருந்தும் அங்கத்தவர்களுக்கு கொடுப்பதான கடன்களின் வட்டி கணக்குவைத்துப் பார்ப்பதில் கடன்கொடுக்கப்படுவதோ அதவாதிரும்ப செலுத்தப்படுவதோ ஆன ஓர் தேதி உட்படுத்தப்படுவதன்றென்று சங்க நிபந்தனைகளில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதல்லவா. இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடனுசரித்துவிட்டு விடக்கூடுமானதேதி கடன் கொடுக்கும் தேதி யாயித்தானிருக்கவேண்டுமென்று சகல சங்கங்களையும் இதனால் தெரியப்படுத்தப்படுகிறது.

ஸி. கோவிந்தப்பிள்ளை,
பரஸ்பர சகாயசங்கம்,
ரெஜிஸ்தரார்.

NOTIFICATION.

At a meeting of the Board of Directors of the Trivandrum Central Co-operative Bank Ltd., No. 1, held in the Bank buildings at Puthenchanthai on the 9th Edavam 1094, it has been decided to change the office hours of the Bank from "1 P. M.–5 P. M." to "7-30 A. M.–10 A. M. and 3 P. M.–5-30 P. M."

Office of the Registrar of
Co-operative Societies,
Trivandrum, 23rd Edavom 1094.

Sd. C. GOVINDA PILLAI,
Registrar.

(True copy).

C. GOVINDA PILLAI,
Registrar.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Education Department.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

(1) G. O. No. E. 3669, dated the 19th November 1914 ;
(2) G. O. No. E. 2056, dated the 5th July 1916 ;

Read also :—

(1) Letter No. E. 2204, dated the 21st June 1916, to the Director of Public Instruction ;

(2) Letter No. 251/2367 of '91, dated the 22nd March 1917, from the Director of Public Instruction ;

(3) Letter No. E. 909/349 of '14, dated the 31st March 1917, to the Director of Public Instruction ;

(4) Letter No. 1249/2367 of '91, dated the 8th November 1917, from the Director of Public Instruction ;

(5) Letter No. 1281/2367 of '92, dated the 16th November 1917, from the Director of Public Instruction ;

(6) Representation made at the 13th Session of the Assembly by Mr. P. M. Ismail Munavari, Member, Nominated ;

(7) Letter No. E. 3787, dated the 9th November 1917, to the Director of Public Instruction ;

(8) Letter No. E. 4269, dated the 7th December 1917, to the Director of Public Instruction ;

(9) Letter No. 1487/2367 of '92, dated the 21st December 1917, from the Director of Public Instruction ;

(10) Letter No. E. 183, dated the 23rd January 1918, to the Director of Public Instruction ;

(11) Letter No. 228/2367 of '92, dated the 20th February 1918, from the Director of Public Instruction ;

(12) Letter No. E. 985, dated the 31st March 1918, to the Director of Public Instruction ;

(13) Letter No. E. 1242, dated the 18th April 1918, to the Director of Public Instruction;

(14) Letter No. 469, dated the 22nd April 1918, from the Director of Public Instruction;

(15) D. O. No. 478, dated the 24th April 1918, from the Director of Public Instruction;

(16) Letter No. E. 1456, dated the 3rd May 1918, to the Director of Public Instruction;

(17) Letter No. 618, dated the 29th May 1918, from the Director of Public Instruction;

(18) Letter No. E. 1905, dated the 7th June 1918, to the Director of Public Instruction;

(19) Letter No. 1111, dated the 23rd September 1918, from the Director of Public Instruction;

(20) Letter No. 4155, dated the 22nd November 1918, to the Director of Public Instruction;

(21) Letter No. E. 4154, dated the 22nd November 1918, to the Director of Public Instruction;

(22) Representation made at the 14th Session of the Assembly by Messrs. Adam Sait, Gnaniyar Sayyid Taha Sahib, and N. A. Mahomed Kunju, Members, Nominated.

(23) Letter No. E. 4237, dated the 28th November 1918, to the Director of Public Instruction;

(24) Letter No. 1379, dated the 30th November 1918, from the Director of Public Instruction;

(25) Letter No. E. 4451, dated the 16th December 1918, to the Director of Public Instruction;

(26) Letter No. 19, dated the 7th January 1919, from the Director of Public Instruction;

(27) Letter No. 94, dated the 24th January 1919, from the Director of Public Instruction;

(28) Letter No. 225/2367 of '93, dated the 15th February 1919, from the Director of Public Instruction;

(29) Letter No. E. 1007, dated the 13th March 1919, to the Director of Public Instruction; and

(30) Letter No. 318, dated the 15th March 1919, from the Director of Public Instruction.

The question of affording additional facilities to the Mahomedan youths, with a view to give them a stronger impetus to share in the benefits of modern education, was forcibly urged upon the attention of Government at successive Sessions of the S. M. P. Assembly by the representatives of the Mahomedan community. In G. O. No. E. 3699, dated the 19th December 1914, read above, Government observed that the Mahomedan community had not taken full advantage of the facilities already afforded to them, that the education of Mahomedans was still in an unsatisfactory condition, that the influential members of the Committee should bestir themselves and secure better attendance of pupils in schools and that it would then be time to consider what further facilities should be afforded to the community. On the motion of the Director of Public Instruction, Government sanctioned in their order No. E. 2204, dated the 21st June 1915, the appointment of Arabic Munshis in nine Elementary Schools largely attended by Mahomedan pupils. Again in G. O. No. E. 2506, dated the 5th July 1916, disposing of the representations made at the 12th Session of the Assembly by certain Mahomedan members, Government observed amongst other matters that the prayer for the appointment of a duly qualified Mahomedan as an Inspecting Officer to supervise the teaching of Arabic in Mahomedan Schools or schools attended largely by the children of the Mahomedan community, would receive sympathetic consideration. At the 13th Session of the Assembly, Mr. P. M. Ismail Munavari, Member, Nominated, discussed at length the educational disabilities of Mahomedans. He referred in particular to the desirability of converting into Elementary Schools the Mosque Schools called *Maqtabs* or *Madarasas* which were scattered all over the State, in order to extend primary education among the community, of providing for the *purdah* system of education for girls in Higher Grade English Schools to encourage female education and of entrusting the supervision of Elementary Moslem Schools to Mahomedan Inspectors of Schools. The representations were referred to the Director of Public Instruction for report. In reply, the Director observed that, till the so-called *Madarasas* or Mosque Schools are equipped in conformity with the Education Code, nothing could be done to recognise them and that the *Purdah* system of education could be introduced only if the required number of women teachers were available for appointment in such schools. In their order No. E. 1242, dated the 18th April 1918, to the Director of Public Instruction, Government observed that the subject of Mahomedan education was a large one, that it should be dealt with in a comprehensive manner and that it was necessary that all the important points connected with the subject should be carefully studied. The Director was asked to submit to Government an exhaustive report with suggestions as to the lines on which action should and could be taken. The representations made at the 14th Session of the Assembly by Messrs. Adam Sait, Gnaniyar Sayyid Taha Sahib and N. A. Mahomed Kunju, Members, Nominated, were also referred to the

Director and he was asked to send up a report thereon in consultation with the Deputy Director. Regarding the appointment of a Mahomedan Inspector, the Director, after discussion with the representatives of Mahomedans in different parts of the State, opined that the Inspector should be a graduate of an Indian University in Arabic and should know Malayalam or Tamil. The Director proposed to advertise for a suitable candidate and requested permission to do so.

2. The detailed report called for from the Director on Mahomedan education, has been now received along with his letter No. 19, dated the 7th January 1919, read above. With a view to get first-hand information about the wants and wishes of the Mahomedan community in regard to education, Mr. Hodgson conferred with the leading Mahomedan gentlemen at Kottar, Trivandrum, Quilon, Alleppey and Alwaye.

From the report of the Director it is seen that the number of Mahomedans in Travancore of the school-going age, taken at 15 per cent of the total population (2,26,617) is 33,992 and that the number attending schools and Colleges is 11,106 of which 10,505 are in Vernacular Schools and 556 in English Schools. The number of Mahomedans who have graduated from the Trivandrum College is only 2. Mr. Hodgson says that the figures speak for themselves and that the small advantage that is taken by the Mahomedan community of the educational opportunities offered to them is striking, especially when it is remembered that education is free in the primary classes and that Mahomedans are admitted at half rates of fees into the higher classes of Departmental Schools and Colleges. In his opinion, any attempt that is made to deal with the problem of Mahomedan education must be based on an enquiry into the reasons for the apparent apathy of the community in regard to education. The first and foremost duty of a Mahomedan boy or girl being to learn to read the Koran, the parent naturally sends his child to a *Maqtab* where the Koran is taught and pays fees too, rather than send the child to a Departmental or Private Vernacular School where the Koran is not taught even though *no* fees are levied there. The question relating to these *Maqtabs* was discussed at length in the several conferences referred to above and it was decided by the majority at each centre to leave them alone. In the course of the discussion on *Maqtabs*, one and all of the members of the conference insisted on the imperative necessity of their children studying the Koran for which purpose they have to be taught the Arabic language. The subject of appointment of competent teachers of Arabic was fully discussed at all the meetings and the most workable suggestion made was that the selection of Arabic teachers should be made by the Mahomedan Inspector (to be appointed) with one or two local advisers. Some members of the meetings insisted on the candidates possessing qualifications in Arabic granted by the institutions at Vaniambadi, Vellore, Royapettah, Kayalpatnam or Aligarh. Regarding the qualifications of the person to be appointed Mahomedan Inspector, the general opinion expressed at the meetings was that a graduate with high qualifications in Arabic, though ignorant of Malayalam, should be preferred to a Malayalam-knowing candidate without high proficiency in Arabic. Mr. Hodgson agrees with this view and adds that the proposal of some members to appoint a Malayalam-knowing assistant to the non-Malayalam-knowing graduate Mahomedan Inspector is worthy of consideration. Several proposals were made at the meetings as to the curricula to be prescribed in Arabic. The Director is of opinion that it would be well to obtain copies of the curricula from all Arabic-teaching Institutions of repute in India and to call for draft syllabuses and recommendations regarding text books from the Mahomedan Inspector, when appointed, in consultation with other Arabic-knowing gentlemen. The meetings also discussed the necessity for opening Special Schools for Mahomedan girls. In several centres, it was urged that Mahomedan pupils should be exempted from payment of fees altogether and that it was a hardship that full fees are charged in Private Schools. It was also pointed out that, if Arabic were systematically taught in Higher Grade Schools and Colleges, more Mahomedan pupils would attend such Institutions. For the present, the Director does not recommend any further reduction of fees but would trust to the improvement of teaching, especially of Arabic, in both grades of schools which is expected to follow the appointment of a Mahomedan Inspector with high Arabic attainments and the provision of a scheme of scholarships in the Higher Grade Schools and Colleges. As regards Special English Schools for Mahomedans, the Director points out that one has already been opened at Alleppey and another (the Hamidani Arabic School at Alwaye) is likely to be sanctioned ere long. In conclusion, Mr. Hodgson makes the following recommendations for the acceptance of Government:—

(1) In order to encourage the Mahomedan community to send their children to schools freely, the Department must take steps to ensure that they shall have every facility to enable them to study the Koran. Taking into consideration the fundamental importance attached by the Mahomedan community to the study of the Koran, the Director would even go to the extent of recommending that facilities should be afforded for instruction in the Koran being imparted to Mahomedan pupils *within school hours*;

(2) Where the local Mahomedan inhabitants show any hesitation to send their children to ordinary schools, separate schools should be maintained by them, if their numbers are considerable, a liberal contribution being made towards the cost of site and building;

(3) One period a day should be allotted to the teaching of Arabic, the time being found by a careful adjustment of the hours assigned to all the subjects in the curriculum;

(4) Steps should be taken to ascertain whether a Malayalam or Tamil-knowing graduate in Arabic is available. Failing such, a non-Malayalam (or Tamil) knowing graduate in Arabic

should be appointed to the post of Mahomedan Inspector who should be given a Malayalam-knowing Assistant;

(5) Regarding the appointment of Arabic teachers, the Mahomedan Inspector (to be appointed) with the aid of local advisers should test the candidate's knowledge or Arabic and recommend for appointment those whom they find fit;

(6) Copies of curricula in Arabic should be obtained from all Arabic teaching Institutions of repute in India and draft syllabuses and recommendations regarding text books should be called for from the Mahomedan Inspector (when appointed) in consultation with such Arabic knowing Mahomedan gentlemen as may be agreed upon;

(7) The question papers in *Arabic* for the Vernacular School Leaving Certificate Examination should be set in *Malayalam* for all candidates;

(8) A few Special Schools for young Mahomedan girls should be opened, action regarding education of grown-up Mahomedan girls being deferred for the present; and

(9) Free scholarships to all Mahomedan students in His Highness the Maha Raja's College, Trivandrum, and 10 free scholarships in English Schools to pupils of that community should be sanctioned.

ORDER THEREON-No. E. 1939, DATED TRIVANDRUM, THE 31ST MAY 1919.

The subject of improving the education of the Mahomedan community has been receiving the anxious attention of His Highness' Government for the past few years. Government endorse the views of the Director of Public Instruction that the community has not taken the fullest advantage of the concessions already given by Government, such as free education in Lower Grade Vernacular classes, the half-fee concession in Higher Grade Vernacular Schools and English Schools, and the free admission of Mahomedans in all schools, that the community as a whole is indifferent to higher education and that this will continue to be so until a general improvement is effected in the education of their children in the lower stages. With this object and also to give an impetus to the higher education of Mahomedans, Government will now pass orders on the suggestions made by Mr. Hodgson.

(1) *Facility for teaching the Koran and Arabic.*—Government agree with the Director that, for securing better attendance of Mahomedan pupils in schools, it is necessary to afford facilities for teaching the Koran. While it would be possible in purely Mahomedan Schools to teach the Koran within school hours it is inadvisable to do so in Mixed Schools. It is enough to allow daily a period of half an hour for the purpose. In Mixed Schools, the time table will be so adjusted as to have the teaching of the Koran either at the beginning or at the close of the school work for the day or just before or after the midday recess. For this half hour, the pupils of non-Mahomedan persuasion will have leisure. Provision for the teaching of the Koran will be made only in such Mixed Schools as have an attendance of at least 25 Mahomedan pupils in all classes together. The pupils of all the classes will be brought together for teaching the Koran. In the Lower Grade Vernacular Schools, Arabic need not be taught as a language, the Koran alone being taught by a competent teacher. No special educational qualification need be insisted on for this teacher. In Higher Grade Vernacular Schools and English Schools, Government consider that Arabic should be taught as an optional subject where there are at least ten students. A qualified Arabic Munshi will be appointed in such schools, preferably one who knows Malayalam (or Tamil) and who, if possible, is able to teach Urdu or Hindustani also.

(2) *Appointment of a Mahomedan Inspector.*—The appointment of a Mahomedan Inspecting Officer was sanctioned by Government as early as November 1918, but the actual appointment has not been made hitherto for want of a properly qualified candidate. Government consider that the appointment should not be postponed any longer. The Director will at once advertise for a suitable candidate. The candidate should be a graduate in Arabic with a sound knowledge of Malayalam (or Tamil). The Mahomedan Inspector will belong to the Provincial Staff in the First Grade and will be placed under the direct control of the Deputy Director of Public Instruction.

(3) *Choice of teachers.*—The suggestion of the Director to leave the choice of Arabic teachers to the Mahomedan Inspector with the assistance of local Moulvies is approved. In order to train candidates for work in Mahomedan Schools, Government consider it necessary to send two Mahomedan graduates (or if graduates are not available, undergraduates) to a recognised Mahomedan College such as Aligarh for training on condition that the selected candidates should, on return, serve Government for at least five years. The Director will submit detailed proposals regarding the candidates, the College to which they should be sent, the period of training and the amount of scholarship which should be given &c.

(4) *Curricula for Arabic.*—Government approve of the proposals of the Director to call for syllabuses from Mahomedan Institutions elsewhere and to decide upon the curricula to be adopted in consultation with the Mahomedan Inspector and local advisers.

(5) *Examination.*—The Director's proposal to set the Arabic question paper for the Vernacular School Leaving Certificate Examination in Malayalam does not commend itself to Government.

(6) *Scholarships.*—In Lower Grade Vernacular Schools, no scholarships are necessary, education there being already free. Besides His Highness the Maha Raja's and other scholarships

in the English Schools and Colleges for which Mahomedan pupils also are eligible, Government sanction the following special scholarships for Mahomedan pupils:—

(i) 12 Scholarships of Rs. (3) three each per mensem tenable for three years in Higher Grade Vernacular Schools.

(ii) 8 scholarships of Rs. (3) three each per mensem tenable for four years in Lower Grade English Schools.

(iii) 5 scholarships of Rs. (5) five each per mensem tenable for three years in Higher Grade English Schools.

(iv) 2 scholarships of Rs. (10) ten each per mensem tenable in Colleges for four years which will be extended to five years in the case of those preparing for the Honors Degree Examination.

These scholarships will be awarded on the following conditions:—

(*a*) the scholarships in the Higher Grade Vernacular Schools will be awarded by the Deputy Director of Public Instruction. Those in the English Schools and the College, by the Director of Public Instruction;

(*b*) the scholarships will be granted only to subjects of Travancore;

(*c*) the scholarships will be stopped for continued absence, negligence in study, want of progress or misbehaviour; and

(*d*) if there are more candidates than the number of scholarships available, they will be awarded to those who pass higher in a competetive examination held by the authority who awards the scholarships.

(7) *Girls' Schools.* Wherever possible, separate Vernacular Schools for Mahomedan girls will be started. Education in such schools will be free. If Mahomedan girls attend the ordinary schools, the same concessions as are allowed to Mahomedan boys will be extended to girls also with the modification that the girls will be wholly exempted from the payment of fees. All Mahomedan girls attending English Schools and Colleges will be educated free and given scholarships at the rates mentioned above. The question of opening Zenana Schools for girls will lie over for the present. Regarding the policy of starting separate schools for Mahomedan girls, the Director will make the necessary enquiries and make specific recommendations to Government. In the beginning, they need only be Vernacular Schools of the Lower Grade standard.

(8) *English Schools for Mahomedans.*—A Lower Grade English School has already been opened at Alleppey and one is likely to be started at Alwaye next year. Government consider that two more schools for Mahomedans should be opened one at Varkalai or Chirayinkil and another at Thiruvithancode and that it should be the aim of the Department to raise one of the English Schools in due course to the Higher Grade standard where it will be possible to teach Arabic to a high standard and other subjects pertaining specially to Islamic studies.

(9) *Special interval.*—Government are also pleased to sanction the Director's proposal that in all schools attended by Mahomedan pupils the noon-day interval on Fridays should be increased by one hour. But the working hours of a day should not be less than five and for this purpose the school should be held till 5 P. M. on Fridays. The interval need not however be changed unless there are (10) ten or more Mahomedan pupils in all the classes together. In schools where the number of Mahomedan pupils is less than (10) ten, those pupils may be allowed leave to absent themselves for two instead of one hour for mid-day interval.

His Highness' Government fully trust that the several concessions now sanctioned and the appointment of the Mahomedan Inspector of Schools will go a great way to advance the educational condition of the Mahomedan community. At the same time, they would impress upon the leaders of the community that without their whole-hearted support and co-operation, no amount of concessions would lead to any substantial improvement of their educational status.

(By order)

R. MAHADEVA IYER,

Chief Secretary to Government.

To

1. The Director of Public Instruction.
2. The Account Officer.
3. Mr. P. M. Ismail Munavari, Member, S. M. P. A., Trivandrum.
4. Mr. Adam Sait, Member, S. M. P. A., Trivandrum.
5. Mr. Gnaniyar Sayyid Taha Sahib, Member, S. M. P. A., Nagercoil.
6. Mr. N. A. Mahomed Kunju, Member, S. M. P. A., Alleppey.
7. The Gazette.
8. The Press Room.

NOTICE.

The book "Robinson Crusoe" by Mr. C. V. Raman Pillai B. A., approved for use in Class IV of Vernacular Schools and published on page 151 of the Educational Sheet of the Gazette dated 13th May 1919 is deleted from the list.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 16th May 1919.

J. STEPHENSON,
Ag. Director of Public Instruction.

No. 2563/V. H

The following is the failure list of candidates in the Vernacular Higher Examination in Tamil held in April 1919.

A=TAMIL; B=ARITHMETIC; C=DEFICIENCY IN THE TOTAL NO. OF MARKS.

Register No.	*Subject.*
1	B
3	A and B
9	A
13	A
15	A
16	B
20	A and B
22	A
24	A and B
26	A and B
27	A and B
29	B
30	A
32	B
34	B
35	A and B
37	A and B

Office of the Deputy Director of Public Instruction,
Trivandrum, 2nd June 1919.

P. RAMASWAMY IYER,
Deputy Director of Public Instruction.

No. 4705/2108.

ERRATUM.

Page 153 of the Education Sheet of the Government Gazette dated 13th May 1919.

In the column "Author" for "V. K. Krishna Menon" against "[illegible]" read "P. Krishna Menon".

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 6th June 1919.

J. STEPHENSON,
Ag. Director of Public Instruction.

No. 4730/L. 21.

LEAVE OF ABSENCE.

Mr. S. Dharmaraja Iyer B. A. L. T., 1st Grade teacher, now on deputation as Special Officer in this office, is granted privilege leave on full pay for two months from the date of his relief from special duty.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 6th June 1919.

J. STEPHENSON,
Ag. Director of Public Instruction.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. / 27th Edavam, 1094.

Excise Department.

൧൦൯൫-൧൦൯൬-ാം ആണ്ടുകളിൽ സ്വതന്ത്ര പീടികകളിൽവച്ചു അഫീനും കഞ്ചാവും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ വില്പനയെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം.

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്വതന്ത്രപീടികകളിൽ ൧൦൯൫, ൧൦൯൬ ഈ ആണ്ടുകളിൽ അഫീനും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷാധികാരത്തെ, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും തീയതികളിലും, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫീസർമാർ പീടികപീടികയായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അഫീനും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള സ്വതന്ത്ര പീടികകളുടെ എണ്ണം, ഇത്ര വേണം ഇന്ന അതിർത്തികളിൽ പീടികകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇതിനോടു ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പ്രദേശത്തിന്റെ പേര		ലേലസ്ഥലം	ലേലത്തീയതി	ലേലം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
൧	തോവാള	താലൂക്ക	നാഗർകോവിൽ സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൨-ാം	നാഗർകോവിൽ സർക്കിൾ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
൨	അഗസ്തീശ്വരം	ടി	ടി	ടി	ടി
൩	ഇരണിയൽ	ടി	താലൂക്ക കച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാം	ടി
൪	കൽക്കുളം	ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൪-ാം	
൫	വിളവങ്കോട	ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൫-ാം	
൬	നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാം	തിരുവനന്തപുരം ടി
൭	തിരുവനന്തപുരം	ടി	തിരുവനന്തപുരം സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൭-ാം	ടി
൮	നെടുമങ്ങാട	ടി	താലൂക്ക കച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൮-ാം	ടി
൯	ചിറയിൻകീഴ	ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൧൦-ാം	ടി

ക്രമനമ്പർ	പ്രദേശത്തിന്റെ പേര്	ലേലസ്ഥലം	ലേലത്തീയതി	ലേലം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
൧൦	കൊല്ലം താലൂക്ക	കൊല്ലം സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൨-ാംനു-	കൊല്ലം സർക്കിൾ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
൧൧	കൊട്ടാരക്കര ടി	താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാംനു-	ടി
൧൨	പത്തനാപുരം ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൪-ാംനു-	ടി
൧൩	ചെങ്കോട്ട ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൫-ാംനു-	ടി
൧൪	കുന്നത്തൂർ ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാംനു	ടി
൧൫	കരുനാഗപ്പള്ളി ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൭-ാംനു-	കായംകുളം ടി
൧൬	കാർത്തികപ്പള്ളി ടി	കായംകുളം സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൯-ാംനു-	ടി
൧൭	മാവേലിക്കര ടി			
൧൮	ചെങ്ങന്നൂർ ടി	താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൧൦-ാംനു-	ടി
൧൯	തിരുവല്ലാ ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൧൧-ാംനു-	ടി
൨൦	അമ്പലപ്പുഴയും ചേർത്തല താലൂക്കിലെ വടക്കൻ ആശ്ലാട്ട തെക്കൻ ആശ്ലാട്ട ഈ പകുതികളും തെക്കൻ മാരാരിക്കുളവും ടി	ആലപ്പുഴ സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൨-ാംനു-	ആലപ്പുഴ ടി
൨൧	ചങ്ങനാശേരി ടി	താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാംനു-	കോട്ടയം ടി
൨൨	കോട്ടയം ടി	കോട്ടയം സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൪-ാംനു-	ടി
൨൩	പീരിമേട ടി			
൨൪	ഏററുമാനൂർ ടി	താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൫-ാംനു-	ടി
൨൫	മീനച്ചിൽ ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാംനു-	ടി
൨൬	ചേർത്തല- വടക്കൻ ആശ്ലാട്ടം തെക്കൻ ആശ്ലാട്ടം തെക്കൻ മാരാരിക്കുളവും ഒഴികെ	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൭-ാംനു-	അരൂക്കുററി ടി
൨൭	വൈക്കം (മുളക്കുളം ഒഴിച്ച്)	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൯-ാംനു-	ടി
൨൮	മൂവാററുപുഴ താലൂക്കും വൈക്കം താലൂക്കിൽ മുളക്കുളം പകുതിയും	താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൨-ാംനു-	പിറവം സർക്കിൾ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
൨൯	തൊടുപുഴ താലൂക്ക	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാംനു-	ടി
൩൦	കുന്നത്തുനാട ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൪-ാംനു-	ആലുവാ ടി
൩൧	ആലങ്ങാട ടി	ടി	൧൦൯൪ മിഥുനം ൫-ാംനു-	ടി
൩൨	പറവൂർ ടി	പറവൂർ സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാംനു-	ടി
൩൩	ദേവികുളം	ദേവികുളം സർക്കിൾ ആഫീസ്	൧൦൯൪ മിഥുനം ൨-ാംനു-	ദേവികുളം ടി

ലേലവില്പന താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

വില്പനയ്ക്കുള്ള പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ.

൧. ലേലം വിളിക്കേണ്ടുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ആളും ൧൦൦ രൂപാ വീതം നിരതദ്രവ്യം ലേലസമയത്തിനു മുമ്പായി എങ്കിലും അടുത്ത താലൂക്കുഖജനാവിൽ ഒടുക്കി അതിലേക്കുള്ള രസീതിനെ ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണം.

൨. ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ഏജന്റായി ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ പ്രമാണി ക്രമപ്രകാരം എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള മുക്ത്യാർനാമം അയാൾ വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയാൽ അല്ലാതെ അയാളെ ഏജന്റായി ഗണിക്കുന്നതല്ല.

൩. വില്പന നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തുവച്ചും, വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്പന തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി അതിലേക്കുള്ള പരസ്യത്തെ എല്ലാവരും കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം വായിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതുവനേയും താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിന്മേൽ അങ്ങനെ വിളികേൾക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനു വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു:—

(൧) തിരുവിതാംകോട്ട ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ചുള്ളതും സ്വത്തുസംബന്ധമായ കുററമോ കുററങ്ങളോ ഒരു ക്രിമിനൽകോടതി അയാളുടെ മേൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക;

(൨) സപറേറ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗൗരവപ്പെട്ട വല്ല കുററവും അയാളുടെമേൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക;

(൩) കലാൽവകകളോ അതിൻ വകയോ ആയ വല്ല കരാറുകളേയും സംബന്ധിച്ച് അയാൾ കുടിശിക വരുത്തിയിരിക്കയും ഇപ്പോഴും കുടിശിക തീരാതിരിക്കയും ചെയ്യുക;

(൪) അയാൾ ഇപ്പോൾ ഗവർമ്മെന്റ് ജോലി നടത്തുന്ന ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിരിക്കുക;

(൫) അയാൾ നല്ല പേരുള്ള ആൾ അല്ലാതെയിരിക്കുക;

(൬) അയാൾ ഈ ചട്ടപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ലവരുടേയും പ്രതിനിധിയായിരിക്കുക;

(൭) ലേലം വിളികേൾക്കുന്ന ആൾ നിർദ്ധനനെന്നു അപ്രകാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനു സംശയം തോന്നുകയും താഴെ ൧൪-ാംഖണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുന്നു തവണകളുടെ തുകകളുപകരം ആറു തവണകളുടെ തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് മനസ്സില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

൫. വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്പന പരസ്യത്തിലുള്ള ഓരോ ഇനത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ലേലം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ പേരിൽ വിളികേൾക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല.

൬. ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആദ്യവില ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ യുക്തംപോലെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

൭. ലേലം വിളികേൾക്കുന്നതിൽ മതിയായിടത്തോളമോ ശരിയായോ ഉള്ള മത്സരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു വില്പനനടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു ബോദ്ധ്യം വന്നാൽ, ആ ലേലത്തെ പൂർത്തിയാക്കാതെ പിറേറ ദിവസമോ മററു സൌകര്യമുള്ള വല്ല ദിവസമോ ഒരു ക്ലിപ്ത സമയത്തു ആ ലേലം നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം പരസ്യമായി തെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങിനെ മാററി വയ്ക്കുന്നതിനു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു.

൮. വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ലേലം നടന്നുവരുമ്പോൾ, വില്പന ലിസ്റ്റിൽ ലേലം വിളിച്ച ഓരോ ഇനത്തിനും എതിരായി, ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആളിന്റെ പേരും തുകയും എഴുതേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിനെ ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ലേലത്തിൽ തക്കതായ ആളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തനും ലേലസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ ഒപ്പിട്ടു തീയതി വയ്ക്കുകയും വേണം.

൯. ലേലസ്ഥലത്തും ലേലസമയത്തും വല്ല തർക്കവും ഉണ്ടായാൽ, വില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തീർച്ച അവസാനത്തീർച്ചയായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂടിയതുകകളെ വല്ല കാരണത്തിന്മേലും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അതിനടുത്ത കൂടിയതുകയെ അംഗീകരിക്കയോ ആ ഇനത്തിന്റെ ലേലത്തെ ആവർത്തിച്ചു നടത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ, ഗവർമ്മെന്റിന്റെ യുക്തംപോലെ, ആ വിശേഷാധികാരത്തെ ലേലം വഴിയായിട്ടല്ലാതെ പ്രത്യേക ഏർപ്പാട്ടിനാൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

൧൦. ലേലം വിളികേട്ടവനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തനും ഉടൻ തന്നെയോ ആ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പിലോ ലേലത്തുകയുടെ പത്തിൽ ഒരുഭാഗം രൊക്കം കെട്ടിവയ്ക്കണം. അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ൧-ാം ചട്ടമനുസരിച്ച് അയാൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു അടക്കുന്നതും ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്പനയ്ക്കുള്ള ആ അവകാശത്തെ ഉടൻ തന്നെയോ മേലാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമോ മേല്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർമ്മെന്റിന്റെ യുക്തംപോലെ മററു വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വീഴ്ചവരുത്തിയ ആളെ ഇതിലേക്ക തന്നെയോ ആ ആണ്ടിൽ കള്ളോ ചാരായമോ അഫീനോ വക മററതെങ്കിലും വിശേഷാധികാരം സംബന്ധിച്ചോ വീണ്ടും വിളികേൾക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

൧൧. ഒരു ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരുടേയും നിരതദ്രവ്യങ്ങളെ ലേലം അവസാനിച്ചതിൽപിന്നെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ അവർക്കു തിരിയെ കൊടുക്കയോ അവരുടെ തിരിയെ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കയോ ചെയ്യണം.

൧൨. ഗവർമ്മെന്റ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിന്മേൽ അല്ലാതെ യാതൊരു വില്പനയും ഗവർമ്മെന്റിനെ ബന്ധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തീർച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കയില്ല. ഏതെങ്കിലും ലേലം വിളികേൾപ്പിനെ അംഗീകരിക്കയോ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ നിരസിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവർമ്മെന്റിനു അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

൧൩. ലേല വില്പനയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ വിവരവും കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ രേഖാമൂലം ലേലത്തിൽകൊണ്ടവനെ അറിയപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

൧൪. ലേലത്തിൽകൊണ്ടയാൾ മുമ്പു കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുകയോടുകൂട്ടിയാൽ മുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ ൪-ാംഖണ്ഡത്തിലെ ൭-ാം ഉപഖണ്ഡപ്രകാരം ആറു) തവണകളുടെ കിസ്തിന്റെ തുക തികയുന്നതിനു വേണ്ട പണം, ലേലം

സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം അയാളെ തെരിയപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം, കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ തുക കെട്ടിവച്ച തീയതി മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമുള്ള ഉടമ്പടി എഴുതി വയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ലയിസൻസ് വാങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലത്തിൽ കൊണ്ടയാൾ അങ്ങനെ കെട്ടിവയ്ക്കുകയോ ഉടമ്പടി എഴുതി കൊടുക്കയോ ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായാൽ, അയാൾ മുൻകെട്ടിവച്ച തുകയെ ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു അടക്കുകയും ഗവർമ്മെന്റനുവാദത്തോടുകൂടി ആ പീടികയെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വീണ്ടും ലേലത്തിൽ വിൽക്കയോ മറ്റു വിധത്തിൽ വ്യാപരിക്കയോ ചെയ്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഉടമ്പടി എഴുതി കൊടുക്കുംമുമ്പ ലേലത്തിൽകൊണ്ടയാൾ മരിക്കുന്നതായാൽ, ഗവർമ്മെന്റു കുത്തകയെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ചവന്റെ അവകാശികളുടെ പക്കൽ നിന്നു ഉടമ്പടി എഴുതി വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൫. ൧൪-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം നടത്തുന്ന പുനർ വിക്രയം ആദ്യലേലം കൊണ്ടവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിൽ ജനിക്കുന്ന യാതൊരു ലാഭത്തിനും അയാൾക്ക് അവകാശം ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ നഷ്ടം വരുന്നതായാൽ ആദ്യത്തെ വില്പനയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു മുഴുവൻ കാലത്തേക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായ മുഴുവൻ തുകയും രണ്ടാമത്തെ വില്പനയിൽ ലേലത്തിൽ കൊണ്ടയാൾ കൊടുക്കേണ്ടതായ മുഴുവൻ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അയാളെക്കൊണ്ടു കെട്ടിവയ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ കെട്ടിവയ്പിക്കുന്നതിൽ, രണ്ടാമത്തെ വില്പനയിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യലേലംകൊണ്ടയാൾ മുമ്പു കെട്ടിവച്ചതും ഇളന്നുപോയതുമായ തുകയെ കുറയ്ക്കുന്നതും എന്നിട്ടു ബാക്കി ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ അതിനെ വീഴ്ചക്കാരനിൽനിന്നു, അതു കരക്കുടിശികയായിരുന്നാലെന്നപോലെ, ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ ലേലക്കാരൻ മുൻപേരായി കെട്ടിവച്ചതും ഇളന്നുപോയതുമായ തുക രണ്ടാമത്തെ വില്പന നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നാൽ, അങ്ങനെ കെട്ടിവച്ച മുഴുവൻ തുകയും ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതാകുന്നു. ഈ വിശേഷാധികാരത്തെ വീണ്ടും ലേലത്തിൽ വിൽക്കാതെ മറ്റു വിധത്തിൽ ഏർപ്പാട ചെയ്കയും അങ്ങനെ ഏർപ്പാട ചെയ്തതു നിമിത്തം ആദ്യത്തെ വില്പനയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു നഷ്ടം വരികയും ചെയ്യുന്നതായാൽ, വീഴ്ചവരുത്തിയ ആദ്യലേലക്കാരൻ ഈ വിധത്തിൽതന്നെ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൬. ഈ അധികാരത്തെ വിലയ്ക്കു കൊണ്ടവന്നു ക്രമപ്രകാരം ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നാലും, ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കുന്നതിനു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾക്കു അവൻ പാത്രമായിരിക്കും.

൧൭. ഈ അധികാരത്തെ എത്ര തുകയ്ക്കു വിൽക്കുന്നുവോ ആ തുക ആ കുത്തകയുടെ ഓരോ ആണ്ടിലേക്കും കൊടുക്കേണ്ട തുകയായിരിക്കും.

൧൮. ൧൦-ാം വകുപ്പിലും ൧൪-ാം വകുപ്പിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാസിറ്റുകളെ ലൈസൻസിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ശരിയായി നടത്തുന്നതിലേക്കുള്ള ജാമ്യമായി വച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ഡിപ്പാസിറ്റു തുകകളെ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മുമ്പിൽതന്നെ സർക്കാരിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു വരികിൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഒടുവിലത്തെ മൂന്നു തവണയ്ക്കു ചെല്ലേണ്ട കിസ്തുകളായി അവയെ മുതൽ വൈക്കുന്നതാകുന്നു.

അഫീനും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷാധികാരത്തിനു വേറെ ലൈസൻസുകൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ.

൧൯. ലൈസൻസു വാങ്ങിയവൻ അയാളുടെ ലൈസൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കു പുറമെ (ലൈസൻസില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചട്ടപ്രകാരം ഒഴികെ) അഫീനോ കഞ്ചാവോ വിൽക്കുകയോ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨൦. അഫീനും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള പീടികകളെ പട്ടികയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കു വെളിയിൽ മാറ്റിക്കൂടാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടേയോ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടേയോ സർക്കിൾ ആഫീസരുടേയോ മുന്നനുവാദത്തോടുകൂടി അവയെ ആ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റാവുന്നതാകുന്നു.

൨൧. ലൈസൻസു വാങ്ങീട്ടുള്ള യാതൊരാളും അയാളുടെ പീടിക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന താലൂക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നു ഒരു മൈൽ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തിനകത്തായി യാതൊരു പീടികയും, എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെ മുന്നനുവാദം ഇല്ലാതെ, സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. ഒരു പീടികയിൽ നിന്നു ഒരു മൈൽ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തിനകത്തായി വേറെ പീടിക തുറന്നുകൂടാത്തതാകുന്നു. തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം, ഈ താലൂക്കുകളിൽ ആകട്ടെ, അടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് അതിർത്തിയിൽ നിന്നു മൂന്നു മൈൽ ദൂരത്തിനകം യാതൊരു പീടികയും സ്ഥാപിച്ചുകൂടുന്നതല്ല.

൨൨. ലൈസൻസിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു വല്ല പീടികയേയും മാറ്റുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനും പൊതുജന സമാധാനത്തിനോ സദാചാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ യുക്തമായ കാരണത്തിന്മേലോ വല്ല പീടികയേയും അടച്ചുകളയണമെന്ന് ഗവർമ്മെന്റിന്റെ മുന്നനുവാദത്തോടുകൂടി ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനും എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൨൩. അഫീനോ കഞ്ചാവോ വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കായി മാത്രം പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉചിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വച്ചു മാത്രമേ അവ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളു.

൨൪. ലൈസൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ട യാതൊരു സ്ഥലത്തും ആ ലൈസൻസ് സംബന്ധിക്കുന്നില്ലാത്ത അഫീനോ കഞ്ചാവോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടുന്നതല്ല.

൨൫. ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ഥാനത്തെ തൊട്ടുകിടക്കുന്നതായ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തിനകത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീടികകളിൽ ലൈസൻസുകാരൻ ആ ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പുള്ള വിലയ്ക്കു കുറവായി അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ വിററുകൂടുന്നതല്ല.

൨൬. ഓരോ പീടികയുടെയും മുൻവശത്തായി എല്ലാവരും കാണത്തക്കസ്ഥലത്തു ലൈസൻസ് നമ്പരും ലൈസൻസുകാരൻെറ പേരും വില്ക്കുന്നതിനു ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൻെറയൊ സാധനങ്ങളുടെയൊ പേരും അവയെ ചില്ലറയായി വില്ക്കുന്ന വിലയും എഴുതി ഒരു അടയാളപ്പലക പതിച്ചിരിക്കണം. ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ നാട്ടുഭാഷയിലുള്ള അക്ഷരത്തിൽ വ്യക്തമായി വായിക്കത്തക്കവണ്ണം ചായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ലൈസൻസിനെ പീടികയ്ക്കകത്തു എല്ലാവൎക്കും കാണാവുന്ന സ്ഥലത്തു തൂക്കിയിരിക്കണം.

൨൭. സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതൊ വില്ക്കാനായി വച്ചിരിക്കുന്നതൊ ആയ അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ കലപ്പു ചേരാത്തതായും ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള വില്പനക്കാൎക്ക് അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ കൊടുക്കുന്നതിനു നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ളതരത്തിൽ ഉള്ളതായും ഇരിക്കണം. അതിൻെറ ലഹരിയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കൊ മററുവല്ല കാൎയ്യത്തിലേക്കൊ ആയി ഈ സാധനത്തോടു യാതൊന്നും കലത്തിക്കൂടുന്നതല്ല.

൨൮. ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തതൊ കലപ്പു ചേൎന്നിട്ടുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെട്ടതൊ ആയ ഏതെങ്കിലും അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു അതു വില്ക്കുന്ന പീടികകളെ പരിശോധിക്കാൻ അധികൃതനായ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തതായി കാണപ്പെടുന്ന അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ പീടികക്കകത്തു വച്ചിരുന്നാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണരെയും അസിസ്റ്റൻറ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാരെയും സൎക്കിൾ ആഫീസർമാരെയും അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൨൯. ൧൬ വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ആളുകളാകട്ടെ ഒററ കുഷ്ഠരോഗമൊ സാംക്രമിക രോഗമൊ പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാകട്ടെ അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ വില്ക്കുകയൊ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയൊ ചെയ്യുന്നതിനെയും അവയെ വില്ക്കുകയൊ കൊണ്ടുപോകയൊ ചെയ്യുന്നതിനായി പീടികകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ജോലിയിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനെയും വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൩൦. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെയൊ അസിസ്റ്റൻറ എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെയൊ സൎക്കിൾ ആഫീസരുടെയൊ പക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷാൽ അധികാരം കൂടാതെ യാതൊരു പീടികയും സൂൎയ്യോദയത്തിനു മുമ്പെ തുറക്കുകയൊ രാത്രി ൯ മണിക്കു മേൽ തുറന്നുവച്ചിരിക്കയൊ ചെയ്തുകൂടുന്നതല്ല.

൩൧. പീടികയ്ക്കകത്തു മദ്യമത്തതയെയൊ ലഹളയെയൊ ചൂതൊ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ദുൎന്നടത്തക്കാരൻ എന്നു പേരുകെട്ട യാതൊരാളിനെയും പീടികയിൽ വരുന്നതിനൊ പീടികക്കകത്തു താമസിക്കുന്നതിനൊ അനുവദിച്ചുകൂടാ. വല്ല കുററവും നടന്ന വിവരമൊ പതിവായി കുററം നടത്തുന്നവരൊ അക്രമികളൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവരമൊ ലൈസൻസുള്ള പീടികക്കാർ എത്രയും അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേട്ടിനെയൊ പോലീസ്സ്റ്റേഷനിലൊ തെര്യപ്പെടുത്തണം. ന്യായവിരുദ്ധമൊ സദാചാരവിരുദ്ധമൊ ആയ കാൎയ്യത്തിലേക്കായി യാതൊരാളും യാതൊരു പീടികയിലും കയറുകയൊ അതിൽ താമസിക്കുകയൊ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൂടുന്നതല്ല.

൩൨. (എ) കമ്മാണ്ടിങ്ങ് ആഫീസരുടെയൊ ഇതിലേക്കായി അയാളാൽ ക്രമപ്രകാരം അധികൃതനായ വല്ല ആളുടെയൊ രേഖാമൂലമായ അനുവാദം കൂടാതെ,

(൧) വല്ല യൂറോപ്യൻ നാൺ കമ്മിഷണ്ഡ് ആഫീസർ, പ്രൈവററ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജർ ഇവൎക്കും,

(൨) വല്ല യൂറോപ്യനൊ യൂറേഷ്യനൊ ആയ സേനാനുചരനും,

(൩) മേൽ പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ വല്ലവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗമായ ഏവനും,

(ബി) ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ

(൧) യൂറോപ്യനൊ യൂറേഷ്യനൊ ആയ വല്ല കപ്പലോട്ടക്കാരനും,

(൨) യാതൊരു പട്ടാളശിപായിക്കും പൊലീസ് സൈന്യത്തിൽ ചേൎന്ന ആൾക്കും,

(൩) എക്സൈസ് ഡിപ്പാൎട്ടുമെൻറിലെ യാതൊരു ജീവനക്കാരനും,

(൪) റെയിൽവെ കമ്പനിയിലെ യാതൊരു ജീവനക്കാരനും,

(സി) യാതൊരു അവസ്ഥകളിലും,

(൧) പൊലീസിൻെറ ബന്തോവസ്തിൽ പോകുന്ന വല്ല യൂറോപ്യനൊ യൂറേഷ്യനൊ ആയ ഉഴൽച്ചക്കാരനും,

(൨) ൧൬ വയസ്സിനു താഴെ ഉള്ള വല്ല കുട്ടിക്കും,

(൩) ഭ്രാന്തനായ വല്ലവനും,

(൪) മദ്യപാനലോലൻ എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയൊ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയൊ ചെയ്യുന്ന വല്ല ആൾക്കും

അഫിനൊ കഞ്ചാവൊ വില്ക്കുകയൊ കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്തുകൂടുന്നതല്ല.

൩൩. യൂറോപ്യൻ ശിപായിമാരൊ ഇൻഡ്യൻ ശിപായിമാരൊ ചേൎന്നിട്ടുള്ള പല പട്ടാളങ്ങളൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻെറ ഒരു വിഭാഗമൊ സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി പോകയൊ കൂടാരം അടിക്കയൊ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ, ആ വഴിയിലൊ വഴി അരികെയൊ ഉള്ള പീടികകളെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അടച്ചുപൂട്ടിക്കപ്പാ

ലെ അടക്കേണ്ടതാകുന്നു. അയൽ സ്ഥലത്തു ലഹളയോ ക്ഷോഭമോ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പീടികക്കാരൻ സ്വയമേവ പീടികയെ അടക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൪. ലൈസൻസു കൂടാതെ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നു ഗവർമ്മെന്റു വിധിച്ചിട്ടുള്ള അളവു മേലെയ ഒരു തോലയിൽ കൂടുതലായി അഫീനൊ കഞ്ചാവൊ സാധുവായ പെർമിട്ട് കൂടാതെ ലൈസൻസുള്ള യാതൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു കാലത്തിൽ യാതൊരുത്തനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാ.

൩൫. യാതൊരു പീടികയും ആയതു ഒൽക്കാലമായൊ സ്ഥിരമായോ അടക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അധികാരപ്പെടുത്തുകയോ, ആജ്ഞാപിക്കയോ ചെയ്തിരുന്നാൽ അല്ലാതെ ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ ൩൦-ാം വകുപ്പിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം തുറന്നു വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്ഥലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മതിയാകും എന്നു എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ സർക്കിൾ ആഫീസരൊ വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം അഫീനൊ കഞ്ചാവൊ ഓരോ പീടികയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൬. അഫീനൊ കഞ്ചാവൊ കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നു വല്ല ലൈസൻസുകാരനും കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷ ആ ലൈസൻസുകാരൻ ആ പീടികയെ എന്തു പാട്ടത്തിനായി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നുവൊ ആ പാട്ടത്തിനു ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലായിരുന്നാൽ, ആ പീടികയിൽ വില്പനയ്ക്കു ആവശ്യമെന്നു താൻ വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം ആ അപേക്ഷയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൩൭. ശോധനത്തിനായിട്ടല്ലാതെ പീടികകളിൽ അഫീനൊ കഞ്ചാവൊ വിററുകൂടുന്നതല്ല. പണം അല്ലാതെ മററു വല്ലതും അഫീനൊ കഞ്ചാവിനൊ ഉള്ള വിലയായി തരാമെന്നു പറയുന്നതായാൽ ആ വിവരത്തെ ഉടനെ പീടികക്കാരനും എത്രയും അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേട്ടിനേയൊ പൊലീസ് ആഫീസരേയൊ തെര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

൩൮. എല്ലാ ലൈസൻസുകാരനും അന്നന്നു നടക്കുന്ന കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽകളുടെ സത്യമായ വിവരം എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറത്തിൽ മഷികൊണ്ടു ദിവസേന എഴുതി തന്റെ പീടികയിൽ വച്ചിരിക്കണം. കിട്ടിയ അഫീനിനും കഞ്ചാവിനും ഉള്ള പെർമിററുകളേയും കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെർമിററുകളുടെ പ്രതികളേയും ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നീടു കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒഴിവായ പെർമിട്ടുകളെ ഒപ്പിട്ടു വച്ചുകൂടാ. കണക്കുകളും പെർമിട്ടുകളും അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അവ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നു അസൽ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു അധികൃതന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി അവയെ ഹാജരാക്കുകയും വേണം.

൩൯. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ സർക്കിളാഫീസരൊ അതാതു കാലം ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന പ്രസ്താവനകളും മററു വിവരങ്ങളും എല്ലാ ലൈസൻസുകാരനും അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪൦. അഫീനൊ കഞ്ചാവൊ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ താനൊ നിയുക്തനായ വല്ല ആളും കയാൽ നിയമമൊ അഫീൻ നിയമമൊ അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വല്ല ചട്ടമൊ ലംഘിച്ചു നടക്കുന്നതായ ഏതെങ്കിലും സംഗതി തന്റെ അറിവിൽപ്പെടുന്നതായാൽ ആ എല്ലാ സംഗതികളേയും എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കൊ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കൊ സർക്കിൾ ആഫീസർക്കൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങിനെയുള്ള ആളിനെ ജോലിയിൽ നിന്നു വിടുർക്കണം എന്നു എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ സർക്കിളാഫീസരൊ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവിനേയും അനുസരിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ലൈസൻസ്കാരനും ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൪൧. പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അവരുടെ വിമർശനങ്ങളെ എഴുതുന്നതിന് ഉതകത്തക്കവണ്ണം നമ്പർ ഇട്ട ഒരു പരിശോധന നോട്ടു ബുക്കു ലൈസൻസ്കാരൻ തന്റെ പീടികയിൽ വച്ചിരിക്കണം.

൪൨. തന്റെ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ മററു വിധത്തിൽ മാററുകയോ ചെയ്വാൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൪൩. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഉള്ള ലൈസൻസു അനുസരിച്ചു സിദ്ധിക്കുന്ന അവകാശം തയാർചെയ്ത അഫീനും കഞ്ചാവും വിൽക്കുന്നതിനു മാത്രമേ സംബന്ധിക്കയുള്ളു. വിൽക്കാനായി ലൈസൻസു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചു അഫീനൊ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളൊ പുക വലിക്കയോ ഉപയോഗിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനേയും പുക വലിക്കുന്നതിനായി (മദക്കൊ) അഫീൻ സ്വന്തമാക്കാനുകൊണ്ടാക്കിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിനേയും വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൪൪. ലൈസൻസുകാരൻ തന്റെ കുത്തകയോ ലൈസൻസൊ സംബന്ധിച്ച ജോലിയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഏജന്റിനെയൊ ഭൃത്യനെയൊ മാററണമെന്നു കുത്തകയുടേയൊ ലൈസൻസിന്റെയൊ ശരിയായ നടത്തിപ്പിനു ആവശ്യമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുമ്പോൾ, എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ ഉത്തരവുപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ലൈസൻസുകാരൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൪൫. ലൈസൻസുകാരൻ അയാളുടെ കുത്തകയുടേയൊ അയാൾക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന്റെയൊ വിഷയത്തെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ രേഖാമൂലമായ സമ്മതം കൂടാതെ പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുകയാകട്ടെ വിൽക്കുകയാകട്ടെ മററു വിധത്തിൽ കൈമാറുകയാകട്ടെ ചെയ്തുകൂടുന്നതല്ല.

൪൬. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരൊ കമ്മിഷണരാൽ ക്രമപ്രകാരം അധികൃതനായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ലൈസൻസുകാരൻ ലൈസൻസിനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനാകട്ടെ പുതുക്കുന്നതിനാകട്ടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪൭. ലൈസൻസുകാരൻ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി യാതൊരുവിധം പണമിടപാടും ചെയ്തുകൂടുന്നതല്ല.

൪൮. വിശേഷാധികാരത്തെ ഏതു തുകയ്ക്കു വാങ്ങിയോ ആ തുകയെ കരാറുകയിലെ ഒന്നാം വർഷം ആവണിമാസത്തിൽ തുടങ്ങി ഓരോ മാസത്തിലും പത്താം തിയതിക്കോ അതിനു മുമ്പായോ ഒന്നു ൧൨ ഗഡുക്കളായിട്ട്, അതാതു കാലത്തു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടാവുന്നതുപോലെ, സ്ഥലത്തെ താലൂക്ക ഖജനാവിലോ മററു ഖജനാവിലോ ലൈസൻസുകാരൻ ഒടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ൧൨-ാംനം പ്രകാരം പലിശ ചുമത്തുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ആ മാസം ഇരുപതാംതീയതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ആ വിശേഷാധികാരത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനോ ലൈസൻസിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതല്ല.

൪൯. പാട്ടത്തെ ഇളച്ചുകൊടുക്കണമെന്നോ കുറച്ചുകൊടുക്കണമെന്നോ യാതൊരു കാരണവശാലും ലൈസൻസ്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടുകൂടുന്നതല്ല.

൫൦. ലൈസൻസുകാരൻ ഒരു ഖജനാവിൽ തന്റെ കിസ്തുകൾ വകയ്ക്കു പണം ഒടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ പണത്തോടുകൂടി അയാളാൽ ഒപ്പിടപ്പെട്ടതും രണ്ട് മേലധികാരം ഉള്ള എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടരാൽ ആകട്ടെ ഇതിലേക്കായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണരാൽ അധികൃതനായ മററ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ആകട്ടെ, ഹാജരാക്കുന്നതിനു മൂന്നു ദിവസത്തിനു അധികം മുമ്പിലായിട്ടല്ലാതെ, മേലൊപ്പിടപ്പെട്ടതുമായി ആ പണം ഒടുക്കലിനുള്ള ഒരു ചെല്ലാൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫൧. ലൈസൻസുകാരൻ വല്ല മാസത്തേക്കും അവനിൽ നിന്ന് ഈടാകേണ്ടുന്ന കിസ്തുകളും അതോടുകൂടി ൪൮-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പലിശയും ആ മാസം ഇരുപതാം തീയതിയോ അതിനു മുമ്പായോ ഒടുക്കുന്നതിനു വീഴ്ചവരുത്തുമ്പോൾ, എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ലൈസൻസിനെ റദ്ദാക്കി ലൈസൻസുകാരന്റെ യോഗ്യായോഗ്യത്തിന്മേൽ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കയോ ആ കരാറുകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തരം നടത്തുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കയോ മററു വിധത്തിൽ നിവൃത്തിക്കയോ ചെയ്യും. കമ്മീഷണരുടെ ഈ നടപടി ഗവർമെന്റിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുന്നതാകുന്നു. വിശേഷാധികാരത്തെ അങ്ങനെ റദ്ദാക്കുകയോ വീണ്ടും വിൽക്കയോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മുഖാന്തരം നടത്തുകയോ മററുവിധത്തിൽ നിവൃത്തിക്കയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും മുടക്കം വരുത്തിയ ലൈസൻസുകാരൻ സഹിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു വല്ല ആദായവും ഉണ്ടായാൽ അതിലേയ്ക്കു ലൈസൻസുകാരനു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. പാട്ടത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കെട്ടിവച്ചിരിക്കാവുന്ന (ഡെപ്പാസിട്ട്) തുക വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു മുഴുവനും ഇല്ലാതെപോകുന്നതുമാകുന്നു. എന്നുവരികിലും, വിശേഷാധികാരത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നവരെയോ മററുവിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതുവരെയോ വില്പനകൾ നടന്നുകൊള്ളുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. കിസ്തുവകയിലോ മററുവിധത്തിലോ ലൈസൻസുകാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ വല്ല തുകയും പാട്ടത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അയാൾ ഡിപ്പാസിട് വല്ലതും കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വരികിൽ അതിൽനിന്നു ഈടാക്കുകയോ കരംപിരിവു റഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു പിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

൫൨. വരാനുള്ള എല്ലാ പണങ്ങൾക്കും ആണ്ടൊന്നുക്കു ൧൦൦-ന്നു പന്ത്രണ്ടു വീതം പലിശ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫൩. ലൈസൻസുകാരൻ ആകട്ടെ അയാളുടെ കാര്യസ്ഥനാകട്ടെ ലൈസൻസുകാരന്റെ കീഴിൽ വേല ചെയ്യുന്ന വല്ല ആളും ആകട്ടെ ലൈസൻസിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ വല്ലതിനേയും ലംഘിക്കുന്നതായാൽ, ലൈസൻസുകാരൻ

(എ) (൫൦) അൻപതു രൂപവരെ പിഴയ്ക്കുകീഴും,

(ബി) ഡിപ്പാസിട് കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഇല്ലാതെപോകുന്നതിനും, ലൈസൻസു റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതിനും അയാളുടെ യോഗ്യായോഗ്യത്തിന്മേൽ വിശേഷാധികാരം വീണ്ടും വിൽക്കപ്പെടുകയോ മററുവിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെങ്കിലും,

പാത്രമാകുന്നതാകുന്നു. ലൈസൻസ് ഇപ്രകാരം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസിലെ കാലാവധിയിൽ ശേഷം മാസങ്ങളിൻ അയാൾ ഒടുക്കേണ്ടതായ തുക ഉടൻതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതായിവരും.

മേല്പറഞ്ഞ പിഴ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. ഈ ഖണ്ഡപ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട വല്ല പിഴയും ലൈസൻസുകാരൻ ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ, അയാളുടെ പക്കൽനിന്നു ഈടാക്കേണ്ട കിസ്തു കൊടുക്കാതെയിരുന്നാൽ എന്തു ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു ൫൧-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ ഫലങ്ങൾ അയാൾക്കു നേരിടുകയും ചെയ്യും.

൫൪. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പിഴ ഇടുന്നതുകൊണ്ടോ ഡിപ്പാസിട് തുക ഇല്ലാതാക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ലൈസൻസുകാരൻ ആകട്ടെ അയാളുടെ ഏജൻറുകൾ ആകട്ടെ അയാളുടെ കീഴിൽ വേലചെയ്യുന്ന യാതൊരുത്തൻ ആകട്ടെ അബ്കാരി റഗുലേഷനോ മേൽ റെഗുലേഷനോ വിരോധമായി ചെയ്ത വല്ല പ്രത്യേക കുററത്തിന്നെങ്കിലും ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ വല്ല ലംഘനത്തിന്നെങ്കിലും പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നു വിമുക്തന്മാരാകുന്നതല്ല.

൫൫. സപാററ് റവന്യൂ സംബന്ധിച്ച് അതാതു കാലത്തു നടപ്പുള്ള വല്ല നിയമവും അനുസരിച്ച് ലൈസൻസുകാരന്റെ പേരിൽ വല്ല കുററവും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവക ലൈസൻസ് കൊടുത്തതിനു മുമ്പായി അപ്രകാരം ഉള്ള വല്ല കുററവും അയാളുടെപേരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ലൈസൻസ് കൊടുത്തതിനുശേഷം കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, അയാളുടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെപോയിട്ടുള്ളതായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ആജ്ഞാപിക്കാം. ഈ ആജ്ഞ ഗവർമെന്റിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ലൈസൻസുകാരന്റെ മേൽ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുററം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെ

ത്തിൽ ലൈസൻസു കൊടുത്തതിനു മുമ്പായി ആ നിയമപ്രകാരം അയാളുടെ മേൽ കുററം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ലൈസൻസു കൊടുത്തതിൽ പിന്നീടു കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, അയാളുടെ മേൽ സ്ഥാപിതമായ കുററം ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയാളെ ലൈസൻസു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു അയോഗ്യനാക്കിത്തീൎക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുററസ്ഥാപനം നിമിത്തം ലൈസൻസും ഡെപ്പാസിറ്റും ഇല്ലാതെയാകുന്നതിനു ഇടയാകുന്നതാണ്. ഈ ചട്ടം അനുസരിച്ചു ഒരു ലൈസൻസു ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ വിശേഷാധികാരത്തെ ലൈസൻസുകാരന്റെ യോഗ്യായോഗ്യത്വത്തിന്മേൽ വീണ്ടും വില്ക്കയോ മററു വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കയോ ചെയ്യുന്നതാണ്.

൧൬. ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ൧൫ ദിവസത്തെ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തു ലൈസൻസിനെ പിൻവലിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈസൻസുകാരൻ ഒടുക്കീട്ടുള്ള ഫീസിൽ വീതപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ അയാൾക്കു തിരികെ കൊടുക്കുകയും വേണം.

൧൭. ഇൻസ്പെക്ടരുടെ സ്ഥാനം ഉള്ളവരും ഇൻസ്പെക്ടരെക്കാൾ സ്ഥാനം കൂടിയവരുമായ എല്ലാ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കും ലൈസൻസുള്ള പീടികകളേയും പീടിക വളപ്പുകളേയും പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂക്കങ്ങളേയും വില്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളേയും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതിനും പീടികയിൽ വച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കാണുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെട്ടു അവയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു.

൧൮. അതാതുകാലം ഗവൎമ്മെണ്ടു നിശ്ചയിക്കാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളുള്ളതായ തൂക്കങ്ങളെ മാത്രമേ ലൈസൻസുകാരൻ ലൈസൻസുള്ള വല്ല സ്ഥലത്തും കൈവശം വച്ചിരിക്കയോ ഉപയോഗിക്കയോ ചെയ്യാവൂ.

൧൯. ലൈസൻസുകാരനു അഫീനോ കഞ്ചാവോ വാങ്ങിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അയാൾ വാങ്ങിക്കേണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിന്റെ വിലയും ഗവൎമ്മെണ്ടിനു ചെല്ലേണ്ട ചെലവുകളും വകയ്ക്കു ആ റേഞ്ചിലെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടരോ അതിനു അധികൃതനായ മററു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെല്ലാൻ അതാതു സമയം അയാൾ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള ഖജനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ അയാൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഖജനാ നമ്പീളു ഹാജരാക്കിയാൽ ഖജനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ താലൂക്ക ഖജനാ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു താലൂക്കതഹശീൽദാരോ ഒടുക്കപ്പെട്ട പണത്തിനുള്ള അഫീനും അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവും ഇരട്ടിപ്പായി ഒരു പാസ്സും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിൽ ഒരു പാസ്സിനെ പീടിക ഉടമസ്ഥനു ഉടൻതന്നെ കൊടുക്കുകയും മററതിനെ ഏതു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടരുടെ അധികാരാതിൎത്തിയിൽ ആ പീടിക സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ആ ഇൻസ്പെക്ടൎക്കു അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണമായി അഫീനും കഞ്ചാവും അതാതു സംഗതിപോലെ താലൂക്ക ഖജനാവുകളിൽ നിന്നോ താലൂക്ക കച്ചേരികളിൽ നിന്നോ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളു. അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം ഒഴിവു ദിവസമായിരുന്നാൽ അടുത്ത കച്ചേരി ദിവസം കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൦. താലൂക്ക ഖജനാവുകളിൽ നിന്നോ അപ്രകാരം ഖജനാവു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു താലൂക്ക കച്ചേരികളിൽ നിന്നോ അഫീൻ ഒരു സേരോ അരസ്സേരോ അടങ്ങിയ കട്ടകളിൽ അരസ്സേരായിട്ടോ അതിന്റെ പെരുക്കമായിട്ടോ കൊടുക്കുന്നതും കട്ടകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വല്ല കുറവുകൾക്കായിട്ടു ഉണ്ടാകാവുന്ന യാതൊന്നും വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൨൧. ലൈസൻസുകാരൻ തന്റെ പീടികയിൽ വച്ചു വില്ക്കുന്നതിനായി, സൎക്കാർ ഗസെററിൽ അതാതു സമയം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിലയ്ക്കു, പീടിക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള താലൂക്കിലെ ഖജനാവിൽ നിന്നോ തഹശീൽദാരുടെ കച്ചേരിയിൽ നിന്നോ ഒരേ സമയത്തിൽ അഫീൻ അരശേരിലും കഞ്ചാവു ഒരു ശേരിലും കുറയാതെ വാങ്ങുന്നതിനു നിബന്ധനയായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വില്പന വില അഫീൻ ശേർ ഒന്നിനു ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ ൧൨-ം കഞ്ചാവു ശേർ ഒന്നിനു ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ ൨൨ അണ ൮-ം ആകുന്നു. യാതൊരു ലൈസൻസ്‌കാരനാകട്ടെ അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലിയുള്ള വല്ലവരുമാകട്ടെ മറുപ്രകാരത്തിൽ കിട്ടിയ അഫീനോ കഞ്ചാവോ കൈവശം വച്ചുകൂടുന്നതല്ല.

൨൨. ഈ ഉടമ്പടി നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തു, അഫീനിന്റെയോ കഞ്ചാവിന്റെയോ സൎക്കാർ വില്പന വില കൂട്ടുന്നതായാൽ, ആ കൂടുതൽ വില നടപ്പിൽ വരുന്ന തീയതിക്കു ലൈസൻസ്‌കാരന്റെ കൈവശമുള്ള ഇരിപ്പിനു ആ കൂടുതൽ വിലയും ഖജനാവിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ അസൽ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അയാൾ ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൩. ഗവൎമ്മെണ്ടു ആവശ്യമാകുമ്പോൾ വേണ്ട അഫീനും കഞ്ചാവും ഗവൎമ്മെണ്ടു ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നോ ഖജനാവുകളിൽ നിന്നോ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഗവൎമ്മെണ്ടിനു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൪. ലൈസൻസ്‌കാരൻ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ ൪-ാം റെഗുലേഷനായ അഫീൻ റെഗുലേഷനും ൧൦൯൩-ാമാണ്ടത്തെ ൪-ാം റെഗുലേഷനായ കഞ്ചാവ് റെഗുലേഷനും അനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളേയും ഈ റെഗുലേഷനുകൾ അനുസരിച്ചാകട്ടെ അഫീനോ കഞ്ചാവോ ഉതപ്പെടുത്തിനെ, സംബന്ധിച്ചു ഇനിമേൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാകട്ടെ ഇനിമേൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങളേയും അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൯ ഏപ്രിൽ ൨൬-.

എം. കൃഷ്ണൻനായർ,
ദിവാൻ.

(A true translation)

K. R. KRISHNA PILLAI,
Head Translator to Government.

൧൦൯൫. ൧൦൯൬-ാം ആണ്ടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ

സ്വതന്ത്ര അഫീൻ ഗഞ്ചാ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

ഉടമ്പടിനമ്പർ	താലൂക്ക	ഷാപ്പു നമ്പർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം
൧	തോവാള	൧	തിട്ടുവിള
൨	ടി	൨	തോവാള
൩	അഗസ്തീശ്വരം	൧	മൈലാടി
൪	ടി	൨	കോട്ടാർ
൫	ഇരണിയൽ	൧	തിങ്കളാഴ്ചചന്ത
൬	ടി	൨	കരിങ്കൽചന്ത
൭	കൽക്കുളം	൧	തക്കല
൮	ടി	൨	കുലശേഖരം
൯	വിളവങ്കോട്	൧	തൊടുവെട്ടി
൧൦	ടി	൨	അരുമന
൧൧	ടി	൩	കൊല്ലംകോട്
൧൨	നെയ്യാറ്റിങ്കര	൧	പാറശ്ശാല
൧൩	ടി	൨	നെയ്യാറ്റിൻകര
൧൪	ടി	൩	ബാലരാമപുരം
൧൫	ടി	൪	നേമം
൧൬	ടി	൫	പനച്ചമൂട്
൧൭	ടി	൬	പൂവാർ
൧൮	ടി	൭	വിഴിഞ്ഞം
൧൯	തിരുവനന്തപുരം	൧	ചാല
൨൦	ടി	൨	കഴക്കൂട്ടം
൨൧	ടി	൩	തേമ്പാമൂട്
൨൨	നെടുമങ്ങാട്	൧	കരകുളം
൨൩	ടി	൨	നെടുമങ്ങാട്–ടൌൺ
൨൪	ടി	൩	കാട്ടാക്കട
൨൫	ടി	൪	മണിക്കൽ
൨൬	ടി	൫	വെമ്പായം
൨൭	ചിറയിൻകീഴ്	൧	ആറ്റിങ്ങൽ
൨൮	ടി	൨	ചിറയിൻകീഴ്
൨൯	ടി	൩	കടയ്ക്കാവൂർ
൩൦	ടി	൪	വർക്കല
൩൧	ടി	൫	കിളിമാനൂർ
൩൨	കൊല്ലം	൧	കൊല്ലം
൩൩	ടി	൨	കിളികൊല്ലൂർ
൩൪	ടി	൩	പരവൂർ
൩൫	ടി	൪	മീനാട്
൩൬	ടി	൫	കിഴക്കേകല്ലട
൩൭	കൊട്ടാരക്കര	൧	കൊട്ടാരക്കര
൩൮	ടി	൨	വെട്ടിക്കവല
൩൯	ടി	൩	ചടയമംഗലം
൪൦	ടി	൪	വെളിയം
൪൧	ടി	൫	എഴുകോൺ
൪൨	പത്തനാപുരം	൧	പുനലൂർ
൪൩	ടി	൨	അഞ്ചൽ
൪൪	ടി	൩	പത്തനാപുരം
൪൫	ടി	൪	പട്ടാഴി
൪൬	ടി	൫	തലവൂർ
൪൭	ചെങ്കോട്ട	൧	ചെങ്കോട്ട
൪൮	കുന്നത്തൂർ	൧	അടൂർ
൪൯	ടി	൨	[illegible]
൫൦	ടി	൩	[illegible]
൫൧	ടി	൪	പോരുവഴി
൫൨	മാവേലിക്കര	൧	മാവേലിക്കര
൫൩	ടി	൨	കണ്ണമംഗലം

൧൦൯൫-ാം ൧൦൯൬-ാം ആണ്ടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ
സ്വതന്ത്ര അഫീൻ ഗഞ്ചാ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.—(തുടർച്ച.)

തുടർച്ച നമ്പർ	താലൂക്ക	ഷാപ്പു നംബർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം
൫൪	മാവേലിക്കര	൩	തെക്കേക്കര
൫൫	ടി	൪	ചെന്നിത്തല
൫൬	ടി	൫	പള്ളിക്കൽ
൫൭	ടി	൬	പന്തളം
൫൮	കരുനാഗപ്പള്ളി	൧	കരുനാഗപ്പള്ളി
൫൯	ടി	൨	ചവറ
൬൦	ടി	൩	തേവലക്കര
൬൧	ടി	൪	ഓച്ചിറ
൬൨	ടി	൫	പുത്തൻതെരുവു
൬൩	കാർത്തികപ്പള്ളി	൧	ഹരിപ്പാട്
൬൪	ടി	൨	പത്തിയൂർ
൬൫	ടി	൩	മുതുകുളം
൬൬	ടി	൪	വലിയകുഴി
൬൭	ടി	൫	കാർത്തികപ്പള്ളി
൬൮	ചെങ്ങന്നൂർ	൧	വടശ്ശേരിക്കര
൬൯	ടി	൨	പുത്തൻകാവു
൭൦	ടി	൩	ചെങ്ങന്നൂർ
൭൧	ടി	൪	പന്തളം വടക്കേക്കര
൭൨	ടി	൫	റാന്നി
൭൩	ടി	൬	പത്തനംതിട്ട
൭൪	ടി	൭	ഇലന്തൂർ
൭൫	തിരുവല്ലാ	൧	തിരുവല്ലാ
൭൬	ടി	൨	കല്ലൂപ്പാറ
൭൭	ടി	൩	കവിയൂർ
൭൮	ടി	൪	കടപ്ര
൭൯	ടി	൫	മാന്നാർ
൮൦	ടി	൬	കോഴഞ്ചേരി
൮൧	അമ്പലപ്പുഴ	൧	അമ്പലപ്പുഴ
൮൨	ടി	൨	ആലപ്പുഴ
൮൩	ടി	൩	പുളിങ്കുന്നം
൮൪	ടി	൪	കോഴിക്ക
൮൫	ടി	൫	തലവടി
൮൬	ചങ്ങനാശ്ശേരി	൧	ചങ്ങനാശ്ശേരിചന്ത
൮൭	ടി	൨	കൂട്ടാർ
൮൮	ടി	൩	മാടപ്പള്ളി
൮൯	ടി	൪	പുതുപ്പള്ളി
൯൦	ടി	൫	വാഴൂർ
൯൧	കോട്ടയം	൧	തിരുനക്കര
൯൨	ടി	൨	വിജയപുരം
൯൩	ടി	൩	നാട്ടകം
൯൪	ടി	൪	പാമ്പാടി
൯൫	ടി	൫	അകലക്കുന്നം
൯൬	ടി	൬	അയ്മനം
൯൭	ടി	൭	കുമരകം
൯൮	ഏറ്റുമാനൂർ	൧	ഏറ്റുമാനൂർ
൯൯	ടി	൨	കാണക്കാരി
൧൦൦	ടി	൩	കൈപ്പുഴ
൧൦൧	ടി	൪	കടപ്പൂർ
൧൦൨	ടി	൫	കടുത്തുരുത്തി
൧൦൩	ടി	൬	മാഞ്ഞൂർ
൧൦൪	ടി	൭	ഓണംതുരുത്തു
൧൦൫	ടി	൮	കിടങ്ങൂർ

൧൦൯൪-൧൦൯൫ ആണ്ടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതായ

[illegible] ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്. (അവസാനം)

ഗ്രൂപ്പുനമ്പർ	താലൂക്ക	ഷാപ്പ നമ്പർ	ഷാപ്പുസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം
൧൦൬	ഏറ്റുമാനൂർ	൯	ഉഴക്കാട്
൧൦൭	മീനച്ചിൽ	൧	പുലിയന്നൂർ
൧൦൮	ടി	൨	ളാലം
൧൦൯	ടി	൩	ഭരണങ്ങാനം
൧൧൦	ടി	൪	കൊണ്ടൂർ
൧൧൧	ടി	൫	രാമപുരം
൧൧൨	ടി	൬	മീനച്ചിൽ
൧൧൩	പീരുമേട്	൧	മണിമല
൧൧൪	ടി	൨	ചിറക്കടവ്
൧൧൫	ടി	൩	മുണ്ടക്കയം
൧൧൬	ടി	൪	അഴുത
൧൧൭	ചേർത്തല	൧	അയ്യാട്ടുവടക്ക
൧൧൮	ടി	൨	മാരാരിക്കുളംതെക്ക
൧൧൯	ടി	൩	ചേർത്തല
൧൨൦	ടി	൪	തുറവൂർവടക്ക
൧൨൧	ടി	൫	അരൂർ
൧൨൨	ടി	൬	തണ്ണീർമുക്കം
൧൨൩	ടി	൭	വയലാറുപടിഞ്ഞാറു
൧൨൪	വൈക്കം	൧	വടയാർ
൧൨൫	ടി	൨	കുലശേഖരമംഗലം
൧൨൬	ടി	൩	തലയാഴം
൧൨൭	ടി	൪	തൈക്കാട്ടുശേരി
൧൨൮	ടി	൫	അരുക്കുറ്റി
൧൨൯	ടി	൬	[illegible]
൧൩൦	ടി	൭	ചെമ്പു
൧൩൧	ടി	൮	വൈക്കം
൧൩൨	ടി	൯	മുളക്കുളം
൧൩൩	മൂവാറ്റുപുഴ	൧	മുളവൂർ
൧൩൪	ടി	൨	കോതമംഗലം
൧൩൫	ടി	൩	പിറവം
൧൩൬	ടി	൪	കൂത്താട്ടുകുളം
൧൩൭	ടി	൫	ഇളവൂർ
൧൩൮	തൊടുപുഴ	൧	തൊടുപുഴ
൧൩൯	ടി	൨	കുമാരമംഗലം
൧൪൦	കുന്നത്തുനാട്	൧	ചേരാനല്ലൂർ
൧൪൧	ടി	൨	പെരുമ്പാവൂർ
൧൪൨	ടി	൩	അശമന്നൂർ
൧൪൩	ടി	൪	ഐക്കരനാട്
൧൪൪	ടി	൫	കുന്നത്തുനാട്
൧൪൫	ടി	൬	[illegible]
൧൪൬	ആലങ്ങാട്	൧	ഏടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം
൧൪൭	ടി	൨	ആലുവാ
൧൪൮	ടി	൩	പാറക്കടവ്
൧൪൯	ടി	൪	അങ്കമാലി ചന്ത
൧൫൦	ടി	൫	ചെങ്ങമനാട്
൧൫൧	ടി	൬	ആലങ്ങാട്
൧൫൨	പറവൂർ	൧	വരാപ്പുഴ
൧൫൩	ടി	൨	ഏഴിക്കര
൧൫൪	ടി	൩	കോട്ടുവള്ളി
൧൫൫	ടി	൪	പറവൂർ
൧൫൬	ടി	൫	പുത്തൻചിറ
൧൫൭	ടി	൬.	വടക്കേക്കര
൧൫൮	ദേവികുളം	൧	മൂന്നാർ.

൧൦൮൫-ാമാണ്ട ഇടവം, മിഥുനം, ഈ മാസങ്ങളിൽ സഞ്ചാരം ഡിപ്പോകളിൽവച്ചു നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തടി ലേലത്തീയതികളുടെ പട്ടിക.

നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഡിപ്പോ	ഇടവം	മിഥുനം
൧	വടക്കൻ	മുടിക്കൽ	൩-൧൦-൮൫ / ൧൭-൯-൧൮	൩-൧൧-൮൫ / ൧൭-൬-൧൮
		പിരവന്തൂർ	൮-൧൦-൮൫ / ൧൮-൯-൧൮	൮-൧൧-൮൫ / ൧൮-൬-൧൮
		വരാപ്പുഴ	൭-൧൦-൮൫ / ൨൧-൯-൧൮	൭-൧൧-൮൫ / ൨൧-൬-൧൮
		വെട്ടിക്കാട്	൮-൧൦-൮൫ / ൨൩-൯-൧൮	൧൦-൧൧-൮൫ / ൨൪-൬-൧൮
൨	കോട്ടയം	വെട്ടിക്കാട്	൧൦-൧൦-൮൫ / ൨൪-൯-൧൮	൧൨-൧൧-൮൫ / ൨൬-൬-൧൮
		ആലപ്പുഴ	൧൨-൧൦-൮൫ / ൨൬-൯-൧൮	൧൪-൧൧-൮൫ / ൨൮-൬-൧൮
		പാറമ്പുഴ	൧൪-൧൦-൮൫ / ൨൮-൯-൧൮	൧൬-൧൧-൮൫ / ൩൦-൬-൧൮
൩	സെൻട്രൽ	വീയപുരം	൧൬-൧൭-൧൦-൮൫ / ൩൦-൩൧-൯-൧൮	൧൭-൧൮-൧൧-൮൫ / ൧-൨-൭-൧൮
		തറയത്തുകര	൧൮-൧൦-൮൫ / ൧-൬-൧൮	൨൦-൧൧-൮൫ / ൪-൭-൧൮
൪	കോല്ലം	കൊല്ലം (ഇയന്മൂ)	൨൧-൧൦-൧൦-൮൫ / ൪-൬-൧൮	൨൩-൧൧-൮൫ / ൭-൭-൧൮
		തിരുവനന്തപുരം (കന്റാൺമെന്റ)	൨൨-൧൦-൮൫ / ൫-൬-൧൮	൨൪-൧൧-൮൫ / ൮-൭-൧൮
		പുനലൂർ	൨൩-൧൦-൮൫ / ൬-൬-൧൮	൨൫-൧൧-൮൫ / ൯-൭-൮൫
		ഇടമൺ	൨൪-൧൦-൮൫ / ൭-൬-൧൮	൨൬-൧൧-൮൫ / ൧൦-൭-൧൮
൫	ചെങ്കോട്ട	തെന്മല	൨൮-൨൯-൧൦-൮൫ / ൧൧-൧൨-൬-൧൮	൨൭-൨൮-൧൧-൮൫ / ൧൧-൧൨-൭-൧൮
		ആര്യങ്കാവ്	൩൦-൧൦-൮൫ / ൧൨-൬-൧൮	൩൦-൧൧-൮൫ / ൧൪-൭-൧൮
		ചെങ്കോട്ട	൩൧-൧൦-൮൫ / ൧൪-൬-൧൮	൩൧-൧൧-൮൫ / ൧൫-൭-൧൮
൬	തെക്കൻ	ടൌൺഡിപ്പോ (തിരുവനന്തപുരം)	൧൮-൧൦-൮൫ / ൨-൬-൧൮	൨൪-൧൧-൮൫ / ൮-൭-൧൮
		നാഗർകോവിൽ	൨൫-൧൦-൮൫ / ൮-൬-൧൮	...
		തക്കല		൨൦-൧൧-൮൫ / ൪-൭-൧൮
		കൊല്ലങ്കോട്		൨൨-൧൧-൮൫ / ൬-൭-൧൮

൬-൫-൮൫

ജെ. ഓ. സ്മെറീൺ,
കൺസർവേറ്റർ.

NOTICE

Is hereby given that the right of collection and removal during 1095 of the 5 undermentioned groups of minor forest produces from the reserved forests and the lands at the disposal of Government in the Thodupuzha and Meenachil Ranges of the Kottayam Forest Division, will be sold in public auction at the place and on the dates noted below:

2. The auction will commence at 1 P. M. when the intending bidders are requested to be present. Each bidder should deposit a sum of B. Rs. 15 as earnest money before the auction commences, otherwise he will not be allowed to bid.

3. The sale will be knocked down to the highest bidder provided his character and financial status be found satisfactory. The confirmation of the sale shall be subject to approval by the Conservator of Forests.

4. The successful bidder will have to pay one-third of the purchase money on the spot immediately after the auction and the balance 2/3 within 30 days from the date of communication of confirmation of the sale and execute an agreement in stamp paper supplied at the cost of the bidder after depositing a sum of Rs. 50 in the Sirkar Savings Bank as security for the due fulfilment of the contract.

5. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned to them immediately after the auction, but that of the successful bidders will be credited as part of the one-third amount to be paid on the spot.

6. If the successful bidder fails to pay the balance purchase money in time or to execute the agreement as required in para 4 above, the right will be resold at the risk of the original bidder who besides forfeiting his claims on the one-third amount paid, will also be held responsible for any loss sustained by Government by the resale of the right, but he shall however have no claim over the profit if any.

7. The agreement to be executed by the bidder will be based on the following chief conditions:—

1. The contract shall be valid till the end of the year 1095.

2. The contractor shall collect and remove only the produce herein specified and from within the limits herein specified.

3. The contract is not transferrable without the written permission of the Divisional Forest Officer.

4. The produce collected shall be removed through recognised routes and shall be accompanied by a pass issued by the Range Officer. Any produce found removed without being covered by a pass or through routes not specified in the pass shall be confiscated to Government and action thereon shall be taken under the Forest Regulation.

5. The contractor shall, from a book in Form No. III A purchased from the Department issue a pass to each of his sub-contractors and coolies quoting therein his license No. and No. and date of the pass issued by the Range Officer and this pass shall be in the possession of its holder when he is acting under this contract.

6. The contractor shall be responsible for all acts of his employees.

7. Any produce remaining unremoved after the expiry of the contract shall be deemed as the property of Government and the contractor shall have no claim for such produce or any expense or remuneration in connection therewith.

8. Should a fire break out in any of the Forests falling within the limits assigned to the contractor, he and his men shall do all the needful to put out the fire and shall also give timely information of it to the nearest Forest or Police Officer.

9. The passes issued by the contractor for removal of produce shall be in duplicate and the Office copy of the same shall be shown to any forest officer for inspection, and the stump book should be surrendered to the department at the expiry of the contract.

10. Any dues to Government from the contractor shall, if not paid as per the notice issued by the Divisional Forest Officer be recovered from his properties in accordance with Revenue Recovery Regulation in force.

11. The Divisional Forest Officer is competent to fine the contractor for any disobedience of his orders or infringement of the terms of the contract, subject to an appeal by the contractor to the Conservator of Forests whose decision shall be final.

12. If the contractor or his men be found guilty of any infringement of the terms of the contract or of the Forest Regulation or Rules, the Divisional Forest Officer, if he thinks it necessary, shall with the sanction of the Conservator of Forests cancel the contract and forbid further collection and removal of the produce and the Government shall not be responsible for any loss the contractor may sustain by such cancellation.

13. Should there be any dispute between the contractor and the Divisional Forest Officer on any matter, the orders of the Conservator of Forests shall be considered as final.

14. The bidder for 1st group of produce *viz.*, honey and wax will be found to deliver at the Utsavamadom stores at Trivandrum or at any other place as may be fixed by the Department not less than (10) ten paras of honey out of the quantity that may be obtained from each Range as may be required by the Department for Government purposes. For the quantity so delivered the bidder shall receive from Government the tariff value that may be in force at the time of delivery.

15. The security deposited by the contractor shall be refunded within 6 months from date of expiry of the contract after settling the liabilities against him.

Kottayam,
6-10-'94.

K. S. NARAYANA IYENGAR,
Divisional Forest Officer,
Kottayam Division.

LIST OF MINOR FOREST PRODUCE PROPOSED TO BE LEASED OUT.

Group No.	Name of produce.	Group No.	Name of produce.
I	Honey and wax ...		Galnut.
II	Incha ...		Thannikka.
III	Pulinchikka ...		Kolinji
IV	Manjakoova ...		Poonnapuvu.
V	Maramanjal ...		Nangumuthu.
	Karuvapatta ...		Murukumuthu.
	Vempatanpatta. ...		Puli (Tamarind).
	Black Dammar ...		Pavakka.
	White Dammar ...		Mango.
	Poovathu ...		Iruveli.
	Inchi (Ginger) ...		Ramacham.
	Valampirikka ...		Kalchada.
	Edampirikka ...		Kalpal.
	Channakka ...		Vazhanapuvu.
	Nuxvomica ...		Odakurnvu.
	Kacholam ...		Neervalam.
	Kazhanchikuru ...		Neerottika.
	Kasthurimanjal ...		Garudakodi.
	Avarampatta ...		Korumthotti.
	Karinchapatta ...		Puttumanga.
	Karuvelampatta ...		Malayari.
	Goosberry ...		Kalmadam.

Name of Range.	*Place of auction.*	*Date of auction.*
Thodupuzha	Thodupuzha	16th Karkadagom 1094. 1st August 1919.
Meenachil	Pulianoor	19th Karkadagom 1094. 4th August 1919.

നോട്ടീസ്.

കോട്ടയം ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള തൊടുപുഴ, മീനച്ചൽ ഈ റെയിഞ്ചുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടപ്പെട്ട വനങ്ങളിലും ഗവർമ്മെണ്ടു അധീനതയിലുള്ള ഭൂമികളിലും ഉണ്ടാകുന്നതും താഴെ (അഞ്ചു) ൫ ഗ്രൂപ്പായി വിവരിക്കുന്നതുമായ ചില്ലറ വനം വിളവുകളെ ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ചു അതാതു തീയതികളിൽ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. ലേലം പകൽ ൧൨ മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതും അപ്പോഴും ലേലത്തിൽ ചേരുവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുവാൻ മനസ്സുള്ള ആരായാലും ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പതിനഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷുരൂപ (൧൫) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കണം. നിരതദ്രവ്യം കെട്ടാത്തവരെ ലേലം വിളിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

൩. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളിന്റെ നടത്തയും സ്വത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമാണെന്നു കാണുന്നപക്ഷം ലേലം ആ ആളിന്റെ പേരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ലേലം കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്ത ആൾ ലേലസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കെട്ടേണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിക്കപ്പെടുന്ന തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബാക്കിയുള്ള തുകയും കെട്ടുകയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിൽ ഒരു മുദ്രപത്രം വാങ്ങി ഉടമ്പടി ശരിയായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉറപ്പിലേക്കു അൻപതു (൫൦) രൂപാ ഡെപ്പോസിറ്റ് കെട്ടിയതിന്റെശേഷം ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൫. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ അവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിയുന്ന ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവർ ഉടനെ കെട്ടേണ്ടതായ മൂന്നിലൊന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി വരവുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൬. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്ത ആൾ മേൽ നാലാമത്തെ വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ബാക്കി കെട്ടേണ്ടതായ ലേലസംഖ്യ കെട്ടി ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അയാൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നിൽ ഒരു സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതിനുപുറമെ കുത്തകയുള്ള അവകാശം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുനിമിത്തം ഗവർന്മെണ്ടിലേക്കു വല്ല നഷ്ടത്തിനും ഇടയായാൽ ആ നഷ്ടവും ആദ്യ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും എന്നാൽ വല്ല ലാഭത്തിനും ഇടയായാൽ അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൭. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖ്യമായ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. ഈ കുത്തക മലയാളവർഷം ൧൦൮൯ അവസാനംവരെ മാത്രമേ സാധുവായിരിക്കയുള്ളു.

൨. കുത്തകക്കാരൻ ഉടമ്പടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അതൃത്തികളിൽ നിന്നും ഉടമ്പടിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചരക്കുകൾ മാത്രമേ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ പാടൊള്ളു.

൩. കുത്തക ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെ രേഖാമൂലമായ അനുവാദംകൂടാതെ മറ്റൊരാൾക്കു തീറു കൊടുപ്പാൻ പാടില്ല.

൪. കുത്തകക്കാരൻ ശേഖരിക്കുന്ന ചരക്കുകളെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടിയും റേഞ്ചാഫീസരുടെ പാസ്സോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളെ പാസുകൂടാതെയോ പാസിൽ വിവരിക്കുന്ന വഴികളിൽകൂടിയല്ലാതെയോ മാററിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാൽ അവകളെ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതും ഫാറസ്റ്റ് റെഗുലേഷൻപ്രകാരം നടപടിനടത്തുന്നതും ആകുന്നു.

൫. കുത്തകക്കാരൻ അയാളുടെ കുത്തക അനുസരിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സബ് കൺട്രാക്ടർമാർ, കൂലിക്കാർ മുതലായ ആളുകൾക്കു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും വിലക്കു കൊടുക്കുന്ന III A നമ്പ്ര ബുക്കിൽ നിന്നും കുത്തകക്കാരന്റെ ലൈസൻസ് നമ്പരും തീയതിയും റേഞ്ചാഫീസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാസിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും കാണിച്ചു ഓരോ പാസു കൊടുക്കേണ്ടതും ആ പാസ് അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൬. കുത്തകക്കാരന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും കുത്തകക്കാരൻതന്നെ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

൭. കുത്തക അവധിക്കുള്ളിൽ വനത്തിൽ നിന്നും മാററിക്കൊണ്ടുപോകാതെ കിടപ്പുവരുന്ന ചരക്കുകൾ സർക്കാർവകയായിരിക്കുന്നതും ആ വക ചരക്കുകളോ അതുസംബന്ധിച്ചു ഏതെങ്കിലും ചിലവോ പ്രതിഫലമോ കിട്ടുന്നതിനു കുത്തകക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൮. കുത്തകക്കാരൻ ചരക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അതൃത്തിക്കകത്തു എവിടെയെങ്കിലും തീവീഴുന്നതായാൽ കുത്തകക്കാരനും അയാളുടെ ആളുകളും തീകെടുത്തുന്നതിലേക്കു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതും അതാതു സമയത്തു തന്നെ ഈ സംഗതിയെപ്പററി ഏററവും അടുത്തുള്ള ഫാറസ്റ്റോ പോലീസോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറിവുകൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൯. കുത്തകക്കാരൻ ശേഖരിക്കുന്ന ചരക്കുകൾ മാററം ചെയ്യുന്നതിനു കൊടുക്കേണ്ട പാസു ഡ്യൂപ്ലിക്കെററായിരിക്കേണ്ടതും അതിന്റെ സ്ഥലപ്രതി ഏതെങ്കിലും ഫാറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരിശോധനസമയത്തു കാണിക്കേണ്ടതും കുത്തക അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലപ്രതി പാസുപുസ്തകം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ തിരിച്ചു ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൦. കൺട്രാക്ടരിൽ നിന്നും ഗവർന്മെണ്ടിലേക്കു വല്ല പണവും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആ തുക ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ നോട്ടീസുപ്രകാരം കെട്ടാതിരുന്നാൽ അപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കരകുടിശ്ശിഖ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കൺട്രാക്ടരുടെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൧. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ ഉത്തരവുകളെ നിഷേധിക്കയോ കുത്തകവ്യവസ്ഥകൾക്കു വല്ല ലംഘനവും വരുത്തുകയോ കൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്നതായാൽ കൺട്രാക്ടർക്കു പിഴ നിശ്ചയിപ്പാൻ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു അധികാരമുള്ളതും അതിന്മേൽ കൺട്രാക്ടർക്കു കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അടുക്കൽ അപ്പീൽ ചെയ്യാവുന്നതും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തീർച്ച അവസാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൭. കൺട്രാക്ടരോ അയാളുടെ ആളുകളോ ഉടമ്പടിവ്യവസ്ഥകൾക്കോ ഫാറസ്റ്റ് റെഗുലേഷനൊ വിപരീതമായി നടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാൽ അതിലേക്ക ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്ക യുക്തമെന്ന തോന്നുന്നപക്ഷം കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ഉടമ്പടി റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചരക്കുകളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ എന്ന തടസ്ഥം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതും അതിൻവഴി വല്ല നഷ്ടവും കൺട്രാക്ടർ സഹിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതിലേക്ക ഗവർണ്മെന്റു ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൮. ഏതെങ്കിലും സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു കൺട്രാക്ടരും ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരും തമ്മിൽ വല്ല തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിന്മേൽ കൺസർവേറ്ററുടെ തീർച്ച അവസാനത്തീർച്ചയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൧൯. ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നപ്രകാരം ഒരോ റെയിഞ്ചിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതിൽ പകുതിപറയിൽ കുറയാതെ തേൻ ഗവണ്മെൻറാവശ്യത്തിലേക്ക തിരുവനന്തപുരം ഉത്സവമഠത്തിലോ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ നിശ്ചിതസമയത്തിനകം ഏല്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഏല്പിക്കുന്നവസ്തു അതാതുകാലത്തു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന താരിപ്പുവില പറ്റിക്കൊള്ളുന്നതിനും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ വിവരിക്കുന്ന വനം വിളവുകൾ വിളിച്ചെടുക്കാം ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ.

വനംവിളവിന്റെ പേർ.

ഗ്രൂപ്പ്	വനംവിളവിന്റെ പേർ
൧	തേനും മെഴുകും
൨	ഈഞ്ച
൩	പുളിഞ്ചിക്ക
൪	ഞൊകുവ,
൫	മരമഞ്ഞൾ
	കരുവപ്പട്ട
	വേമ്പാടൻപട്ട
	കറുത്തകുന്തിരിക്കം
	വെളുത്തകുന്തിരിക്കം
	പൂവത്തു
	ഈഞ്ചി
	വലംപിരിക്കാ
	ഇടംപിരിക്കാ
	ചണ്ണക്ക
	കാഞ്ഞിരക്കുരു
	ഉച്ചാവം
	കടുക്കാ
	കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ
	ആവാരംപട്ട
	കരിഞ്ഞപ്പട്ട
	കരുവേലംപട്ട
	നെല്ലിക്ക
	കടുക്ക
	താന്നിക്ക
	കോഴിഞ്ചി
	ചെത്തിപ്പൂവ്
	നാകദന്തം
	ഇരിക്കദന്തം
	പുളി
	പാവക്ക
	മരോട്ടി
	ഇരുവേലി
	നാമപ്പൂ
	കാട്ടുകൂട
	കൽമതം
	കുന്തളപ്പാൽ
	വരനപ്പൂറ്റ്
	ചടയൻ
	നീല്ലാമ്പൽ

ലേലം ചെയ്യുന്ന തീയതി	ലേലം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം	റെയിഞ്ചിന്റെ പേർ
൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൬൹ / ൧൯൧൨ ആഗസ്റ്റ് ൧൹	കോട്ടയം	കോട്ടയം
൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൭൹ / ൧൯൧൨ ആഗസ്റ്റ് ൨൹	പുളിയറക്കോണം	ചിന്നക്കൽ

കെ. എസ്. നാരായണയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the collection and delivery at the Town Depot, Trivandrum during the year 1095 sixteen thousand bamboos more or less from the area, the boundaries of which are given in the schedule noted below.

2. Tenders should quote the rate of Kolevila per (100) one hundred of each of the following class of bamboos.

1 Basal bamboos.
2 Top bamboos 30 feet long.
3 Top bamboos 20 feet long.

3. Tender should be addressed to the Divisional Forest Officer, Quilon Division, in sealed cover superscribed "Tenders for the supply of bamboos at the Town Depot, Trivandrum" and should be registered when sent by Anchel or post. Tenders should reach the Divisional Forest Officer before 1 P. M. on 2nd Mithunam 1094/16th June 1919 after which no tender will be accepted.

4. Each tender should be accompanied by a sum of B. Rs. 25 as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

5. Tenders will be opened by the Divisional Forest Officer, Quilon Division in his office at Quilon at 2 P. M. on 2nd Mithunam 1094/16th June 1919 in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

6. The lowest tender will be accepted provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The acceptance of the tender will be subject to the approval of the Conservator of Forests.

7. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them as soon as their tenders have been disposed of.

8. The successful tenderer will have to execute an agreement in stamped paper within 15 days from the date of communication of the Conservator's acceptance of the tender and before signing it, a security of B. Rs. 100 (one hundred) will have to be deposited. The amount already paid as earnest money will be returned to him soon after the execution of the agreement.

9. Should the successful tenderer fail to act in accordance with the terms laid down in clause 8 *supra*, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time, but will have no claim over the gain, if any.

10. For further particulars apply to the office of the undersigned.

CHIEF CONDITIONS.

1. Green and good bamboos shall alone be cut and removed from the coupe.
2. No culm of less than one year old should be cut in a clump.
3. In cutting bamboos not less than (8) eight culms of which at least six should be above one year and below 5 years of age should be left in a clump.
4. The reserved culms should be distributed evenly throughout the clump.
5. The felling must be commenced from one end of the area thrown open for exploitation and proceeded with regularly to the other end in a systematic manner.
6. The bamboos should be removed under passes obtained from the officer in charge of the range.
7. The contractor shall act in conformity with the rules and regulations and standing orders of the Department.
8. The contractor shall not sub-let his contract without the previous sanction of the Conservator of Forests.
9. The contractor shall obey all written orders of the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer in connection with the contract.
10. The contractor or his agent or workmen shall be bound to render such assistance to the Department in putting out forest fires and in preventing forest crimes as may be required by the Range Officer or any other Forest Officer.
11. The names of all sub-contractors or agents employed for the collection of bamboos shall be given in writing to the Divisional Forest Officer for his approval and if he has any valid objection to any of those men being employed, the contractor shall not engage him for the work. The sub-contractor or agents shall be provided with a certificate by the contractor showing that they have been engaged by him and that such engagement has been approved of by the Divisional Forest Officer. All the bamboos felled by persons not authorised in the manner indicated above shall be liable to confiscation.
12. The contractor shall be liable for payment to Government of Mellabham (tariff value minus Kolevila) together with a fine of 10 per cent of the tariff value of bamboos felled by or for him but not delivered at the Depot.

13. The contractor shall have no claim for Kolevila on the bamboos collected by him but left undelivered at the Depot within the contract period.

14. The contractor shall not trade in bamboos during the currency of this contract.

15. The Kolevila shall be paid at the agreed rates within a week after delivery at the Depot.

16. As soon as the bamboos are delivered at the Depot they will be counted and stored up in a shed which should be put up in the Depot premises by the contractor at his cost to protect the bamboos from being exposed to weather influences. A receipt shall thereupon be granted to the contractor by the Depot Officer for the number delivered.

17. If the contractor fails to fulfil his contract wholly or partially, his contract will be cancelled and his deposit forfeited to Government.

18. The contractor shall from time to time be bound to furnish all information called for by the Divisional Forest Officer in connection with the collection of bamboos contracted for.

19. No advance shall be made to the contractor on account of the collection of bamboos.

20. If it seems desirable that fellings should be stopped for the benefit of the forests or other reasons during the contract period, a notice shall be served on the contractor to that effect by the Divisional Forest Officer and the contractor shall from the date of receipt of notice stop fellings, but he will be permitted to remove and deliver the bamboos already felled at the Depot.

21. The number of bamboos delivered should not exceed the number stipulated in the agreement by more than 20 per cent and for the excess number delivered, if any, over the 20 per cent. allowed, no kolevila should be paid.

22. All dues to Government from the contractor on account of his failure to fulfil the contract or owing to other causes, stated in the foregoing paras shall, if he fails to pay the same within the time specified in a written notice given to him by the Conservator of Forests or the Divisional Forest Forest Officer, be treated as arrears of revenue and recovered from his security or other properties in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

23. When in the execution of the contract, the contractor or his agent or sub-contractor or other employees violates any of the conditions laid down in the agreement and are found guilty of any offence against the forest Regulation and Rules framed under it, his contract will terminate and his dues including the security money will be forfeited to Government.

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE AREA FROM WHERE THE EXTRACTION OF BAMBOOS IS PROPOSED.

NORTH. A portion of the Division boundary starting from a point about half a furlong to the south of the 32nd mile stone at Madathara on the Trivandrum-Shencottah road where the Ponmudi ridge meets the road, the line runs along the top of the ridge passing Velitankala Mala and Kolathoorakunnu to the Kolparakunnu.

EAST & SOUTH. From Kolparakunnu the line runs along the Chittar stream up to its junction with the Trivandrum-Shencottah road, that is along the Division boundary.

WEST. The Trivandrum-Shencottah road from the point where Chittar stream crosses it to the starting point about half a furlong to the south of the 32nd mile stone on the above road.

Quilon,
8th Edavom 1094.

M. P. JACOB,
Divisional Forest Officer,
Quilon Division.

NOTICE

Is hereby given that the right of collection and removal of all the standing trees over an area of about 3 acres of land comprised in S. No. 732/1 A, lying between 732/1 and 732/1V of the Kuttamangalam pakuthy near Uppukal and situated within the boundaries detailed hereunder will be reauctioned by the Divisional Forest Officer, Northern Division on 30th Edavom 1094/13th June 1919 at Kothamangalam at 2 P. M., under the conditions of the sale notified on page 143 of the Government Gazette dated 21-7-94, the original sale having been cancelled by the Conservator of Forests.

2-10-94.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division Malayattoor.

BOUNDARIES.

The coupe is located in the Kothamangalam-Neriamangalam cart trace near the 8th mile and the road forms the southern boundary of the coupe. The other three sides are demarcated by cut lines which forms the limits of S. Nos. 732/1 T. and 732/1 V. on the west north and east sides.

നോട്ടീസ്.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു ഏതാനും പതിനാറായിരം ഘനം ശേഖരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടർ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. താഴെ പറയുന്ന മാതിരി തടികളിൽ ഓരോന്നിനും ഘനം കോലിനു കിട്ടേണ്ടുന്ന വില ടെണ്ടറിൽ പ്രത്യേകമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧. ചുവട്ടുള്ള.
൨. ൩൦ അടി നീളത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള.
൩. ൨൦ അടി നീളത്തിൽ ടി

൩. ടെണ്ടറുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ അടക്കംചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോവിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്നു പുറത്തെഴുതീട്ടും നേരിട്ടോ തപാൽവഴിയായോ അയക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്തർചെയ്തും കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു ൧൦൯൪ മിഥുനം ൨൫-ാം ൹ ൧൧ മണിക്കൂർ പകൽ ഒരുമണിക്കു മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഓരോ ടെണ്ടറോടുകൂടി (൨൫) ഉറുപ്പികയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരതദ്രവ്യം അടക്കേണ്ടതും ഈ പ്രകാരം നിരതദ്രവ്യം കൂടാതെവരുന്ന ടെണ്ടറുകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൫. ടെണ്ടറുകളെ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൨൬-ാം ൹ ൧൧ മണിക്കൂർ പകൽ ഒരുമണിക്കു ഹാജരുള്ള ടെണ്ടർകാരുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൬. ടെണ്ടർകാരുടെ നടത്തയും ധനസ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയുള്ള ടെണ്ടറു സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടറിനെ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു കൺസർവേറ്ററുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

൭. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ടെണ്ടർകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ടെണ്ടറിനെ പറ്റി തീർച്ചചെയ്തുടൻതന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടർകാരൻ കൺസർവേറ്ററുടെ അനുവാദം തെളിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിക്കു പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവാങ്ങുന്നതും അതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു ജാമ്യമായി ൧൦൦ ഉറുപ്പികയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടേണ്ടതും ആണു. നിരതദ്രവ്യം വകക്കു ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടും.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടർകാരൻ മേൽ എട്ടാം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാതെയിരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യത്തെ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതും കൂടാതെ ടെണ്ടറു വിളിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഗവർമ്മെന്റിന്നുണ്ടാകാവുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. പച്ചയും നല്ലതുമായ മരങ്ങളെ യാതൊന്നും വെട്ടി മാറ്റംചെയ്യാൻ പാടില്ല.

൨. ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ഉള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളതായ മരങ്ങളെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല.

൩. ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ൫ വർഷത്തിൽ കൂടാതെയും ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയും പ്രായമുള്ള ആറെണ്ണം എങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ എട്ടു മരങ്ങൾ എങ്കിലും വെട്ടാതെ നിറുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

൪. വെട്ടാതെ നിറുത്തുന്ന മരങ്ങൾ അതാതു കൂട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായി ഒരു ക്രമത്തിൽ നിറുത്തേണ്ടതാണ്.

൫. മരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകളിൽനിന്നും വേറെ തടയാതെ ശ്രദ്ധയായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൬. റെയിഞ്ചു ചാർജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേൽനോട്ടംകൂടാതെ മരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുവാൻ പാടില്ല.

൭. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു റൂളുകളും, ചട്ടങ്ങളും മറ്റു നടപടികളും അനുസരിച്ചു കണ്ട്രാക്ടർ നടന്നുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ഫാറസ്റ്റു കൺസർവേറ്ററുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാതെ ഈ ഉടമ്പടി മറ്റൊരാൾക്കു ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല.

൯. ഈ ഉടമ്പടി സംബന്ധിച്ചു കൺസർവേറ്ററുടെയോ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെയോ രേഖാമൂലമായ എല്ലാ ഉത്തരവുകളെയും കണ്ട്രാക്ടർ അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതാണ്.

൧൦. കാട്ടുതീ കെടുത്തുന്നതിനോ വനംവക കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ റെയിഞ്ചാഫീസരോ മറ്റു വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും കണ്ട്രാക്ടർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

൧൧. മുളശേഖരിക്കുന്നതിനായി നിയമിക്കുന്ന സബ് കൺട്രാക്ടരന്മാർ, ഏജന്റന്മാർ മുതലായവരുടെ പേരു വിവരലിസ്റ്റ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരുടെ അനുവാദത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുക്കേണ്ടതും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്കു തക്കതായ വിരോധം ഉള്ളപക്ഷം കൺട്രാക്ടർ അവരെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ലാ. കൺട്രാക്ടർ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ സബ് കൺട്രാക്ടരന്മാർക്കും ഏജന്റന്മാർക്കും അവരുടെ നിയമനം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം കാണിച്ചു ഓരോ സർട്ടിഫിക്കെററ കൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ വിധം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അനുവദിക്കാത്തതായ ആളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതായ മുളകളെ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

൧൨. കൺട്രാക്ടരാലൊ കൺട്രാക്ടർക്കു വേണ്ടിയോ വെട്ടി ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും മുളകൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കാതെയിരിക്കുന്നപക്ഷം അതിന്റെ താരിപ്പു വിലയിൽ കോൾ വിലകഴിച്ചുള്ള മേൽഭാഗവും താരിപ്പു വിലയുടെ നൂറിനു പത്തുവീതമുള്ള പിഴയും കൺട്രാക്ടരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൩. കൺട്രാക്ടർ ശേഖരിച്ച വകയിൽ ഉടമ്പടി അവധികളുടെ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മുളകൾക്കു കൺട്രാക്ടർക്കു കോൾവില കൊടുക്കുന്നതല്ലാ.

൧൪. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു കൺട്രാക്ടർ മുളക്കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

൧൫. മുളകൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ചു രസീതു ഹാജരാക്കുന്ന തീയതികൾ മുതൽ ഒരു വാരത്തിനകം അതുകളുടെ കോൾവില ഉടമ്പടി ൧൦-ാ൦ അനുസരിച്ചു കൺട്രാക്ടർക്കു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൬. കൺട്രാക്ടർ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കുന്ന മുളകൾ വെയിലും മഴയുംകൊണ്ടു ചീത്തയായിപോകാതെയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഡിപ്പോ വളപ്പിൽ കൺട്രാക്ടരുടെ ചിലവിൽ ഒരു പന്തൽ കെട്ടി അതിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിനുശേഷംമാത്രം ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള മുളയ്ക്കു ഡിപ്പോ ആഫീസർ രസീതു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൧൭. കൺട്രാക്ടർ ഈ ഉടമ്പടി പൂർണ്ണമായൊ ഒരു ഭാഗമൊ ശരിയായി നടത്താതെയിരുന്നാൽ ഉടമ്പടി റദ്ദ്ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

൧൮. ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള മുളകൾ ശേഖരിച്ചു ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പഴപ്പോൾ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൯. മുളകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്കു കൺട്രാക്ടർക്കു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതല്ലാ.

൨൦. വനത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായൊ മററു കാരണങ്ങളാലൊ മുളകൾ വെട്ടാൻ പാടില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതായാൽ ആ വിവരത്തിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമായ ഒരു നോട്ടീസ് കൺട്രാക്ടർക്കു കൊടുക്കുന്നതും ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിയതിനുശേഷം മുള വെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. എന്നാൽ അതുവരെ മുറിച്ച എല്ലാ മുളകളേയും ശേഖരിച്ചു ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനു കൺട്രാക്ടരെ അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൧. ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള തുക ഏല്പിക്കാനുള്ളതിൽ നിന്നും നൂറിനു ൨൦ മതാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇതിലും കൂടുതലായി ഏല്പിക്കുന്ന മുളക്കു കൺട്രാക്ടർക്കു കോൾവില കൊടുക്കുന്നതല്ലാ.

൨൨. ഉടമ്പടി ശരിയായി നടത്താത്ത കാരണത്താലൊ മററു കാരണങ്ങളാലൊ കൺട്രാക്ടരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായ പണം മുഴുവൻ കൺസർവേററരൊ ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസരൊ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസിലെ അവധികളുള്ളിൽ ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ അതിനെ കരക്കുടിശ്ശികയായി ഗണിച്ചു കൺട്രാക്ടരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പണത്തിൽ നിന്നൊ മററു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിക റഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൩. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു കൺട്രാക്ടരോ കൺട്രാക്ടരുടെ സബ്കൺട്രാക്ടരൊ ഏജന്റൊ മററു ജോലിക്കാരരൊ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വിപരീതമായി നടക്കുകയോ വനം വക റഗുലേഷനും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി നടക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഈ ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കൺട്രാക്ടർക്കു ചെല്ലേണ്ടതായ സകല പണത്തെയും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

മുള ശേഖരിക്കേണ്ടതായ കടയ്ക്കൽ റെയിഞ്ചിൽ ഏറൂർ വർക്കിങ്സർക്കിൾ ഫെല്ലിങ്ങ് സിരീസ്

൧൪-ം ൧൬-ം നമ്പർ കൂപ്പുകളുടെ അതൃത്തിവിവരം.

വടക്കു—തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ മടത്തറ ൩൨-ാമത്തെ മയിൽക്കുററിക്കു ഉദ്ദേശം അര ഫർലാങ്ങ് തെക്കുവച്ചു പൊൻമുടി റിസ്സർവ് റോഡിനെ സന്ധിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്തു നിന്നും പൊൻമുടി റിസ്സർവിന്റെ കിഴക്കേ അതൃത്തിയിൽ കൂടി വേളിത്തകമല കല്ലത്തുരക്കുന്ന ഇരുകളെ കടന്നു കോൽപാറക്കുന്നുവരെ ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അതൃത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം.

കിഴക്കും തെക്കും—കോൽപാറകുന്നിൽ നിന്നും ചിററാർനദി വഴിപോയി തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിനെ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലംവരെ ടി ഡിവിഷൻ അതൃത്തി.

പടിഞ്ഞാറു—ചിററാർനദി തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടറോഡിനെ സന്ധിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇടത്തി ടി റോഡുവഴി ൩൨-ാമത്തെ മയിൽക്കുററിക്കു ഉദ്ദേശം അര ഫർലാങ്ങ് തെക്കു ആരംഭസ്ഥലംവരെയും തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടറോഡു.

കൊല്ലം, ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൭.

എം. പി. ജേക്കബ്,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the collection and delivery of timbers as per subjoined schedule at the Depots specified therein.

2. Tenders should clearly state the kolovila required per C. feet of each class of timber sold (1) for tariff value and above (2) for prices less than the tariff value.

3. Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division in sealed covers superscribed "Tenders for collection and delivery of..................cubic feet of timber at the........................Depot from..............................." Tenders should be registered when sent by anchal or post.

4. The tender for each work should be separate and should be accompanied by a sum of B. Rs. 25 (twenty-five) as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

5. Tenders should reach the Divisional Forest Officer before 1 P. M. on the 6th Mithunam 1094 corresponding to 20th June 1919. They will be opened by the Divisional Forest Officer in his Office at Trivandrum on the same day in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

6. The lowest tender, in respect of each work will be accepted provided the character and financial status of the tenderer is found satisfactory; but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The acceptance of the tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

7. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them directly their tenders have been disposed of.

8. The successful tenderer in case of each work will have to execute an agreement on stamp paper within 15 days from date of communication of the acceptance of his tender and before signing it he will have to deposit a security calculated at 8 cash per c. ft. deducting the amount already deposited as earnest money.

9. Should the successful tenderer fail to act in accordance with the terms laid down in clause 8 supra, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time but will have no claim for gain if any.

10. The agreement to be executed by the successful tenderer will be chiefly based on the following conditions. For further particulars apply to the office of the undersigned.

CONDITIONS.

1. The contractor shall obtain a printed license signed by the Divisional Forest Officer previous to his entry or sending his men into the forests.

2. The contractor shall provide himself with a stamp mark and get it duly registered by the Divisional Forest Officer.

3. The contractor shall fell all the trees marked by the Divisional Forest Officer or any Officer deputed by him for the purpose. In so doing the contractor shall see that felling is done systematically and proceeds from one end to the other.

4. The contractor shall see that stamp marks affixed on the tree both at the stump and on the tree are not defaced.

5. While conducting fellings the contractor shall see that no damage is caused to the surrounding trees or tree-growth.

6. If the stamp marks are found defaced, the contractor shall report the fact at once to the marking Officer and get it restamped before the log is removed.

7. The contractor shall as far as possible prepare logs of long lengths.

8. Soon after logging and drag-holing the contractor shall impress each log with his stamp mark and inscribe his name in a prominent place near drag-hole. Any log lying in the forests without having stamp marks or inscriptions shall be liable to be forfeited to Government.

9. The contractor shall mark the tree number to each of the pieces obtained by logging with serial letters attached for examples 13 (a), 13 (b), 13 (c), 15 (a), 15 (b), 16, 17.

10. The contractor shall get all logs collected by him registered and duly stamped by the Range Officer or any other Officer deputed for the purpose and obtain a transport pass before the log is removed from the stump. Nothing done to the contrary under written authority from a competent Officer on emergent occasions shall be construed as void.

11. The contractor shall furnish the Divisional Forest Officer with the names of all his sub-contractors or employees appointed to fell or collect timber from the forests for Divisional Forest Officer's approval and none without his approval shall be so employed.

12. The agents, sub-contractors, employees &c., approved of by the Divisional Forest Officer shall be furnished with a certificate by the contractor.

13. The contractor shall not engage anybody already engaged by the Department or any other contract.

14 The supply of logs at the Depot shall be regulated as follows :—

(a) Full quantity agreed to be supplied as per tender to be delivered within 12 months.

(b) Only 10% in excess on the agreed quantity will be accepted for which the contractor shall be entitled to the kolevila, the remaining being credited to Government. In the case of deficit 10% short delivery will be allowed.

(c) If more than 50% and less than 90 per cent. of the agreed quantity is supplied the contractor shall forfeit one chuckram per c. ft. undelivered.

(d) If the supply comes to less than 50 per cent the contract shall be liable to be cancelled and security deposit forfeited.

15. Nothing shall prevent the Conservator or Government from exempting the contractor from the payment of any penalty or all provided a reasonable and sufficient cause was shewn that the deficit was not due to his neglect but to circumstances beyond his control.

16. The logs on arrival at the Depot shall be measured, classed and brought to accounts as per circular orders on the management of depots and the contractor shall be bound to accept them as correct.

17. The logs at the Depot shall be disposed of by the Divisional Forest Officer to the best advantage of Government.

18. The contractor shall be bound to deliver all logs registered within 3 months from the date of issue of transport pass and within the contract period. If the delivery is delayed the contractor shall be given a further period of 3 months if within the contract period and shall be liable to pay a fine of half chuckram per C. ft. Beyond this period any registered log remaining undelivered will be taken charge of by the Department and contractor shall forfeit all claim to kolevila.

19. The contractor or his agent or employee shall be responsible for the safe custody of all logs felled by them. If any of the logs were burnt or lost, the tariff value should be recovered from the contractor.

20. If it is desired that for any other reason fellings in the assigned area to the contractor should be stopped the contractor shall be served a notice to that effect and the contractor on receipt of the notice shall stop further felling. The contractor will be permitted to deliver all logs felled already and will not be held responsible for any short delivery resulting from the stoppage of fellings. The Government will in no way be held responsible for any loss the contractor my sustain.

21. The contractor shall submit to the Divisional Forest Officer and Range Officer a monthly statement showing the number of trees felled number of logs converted, and number transported with approximate cubical contents explaining variations if any. He shall furnish any other information relating to the contract whenever called upon to do so by the Divisional Forest Officer or Range Officer.

22. During the currency of this contract the contractor shall not trade in any kind of timber or other forest produce nor shall he undertake any contract to collect timer from adjoining private forests.

23. The contractor shall not be given any advance for working but shall be paid a part-payment limiting to 60 % of the kolevila on the logs delivered at the Depot.

24. The contractor shall not conduct fellings outside the area intended for working and any collection made from such areas shall be forfeited to Government.

25. The contractor shall be given all possible assistance by the Department in the due fulfilment of the contract.

26. No log shall be allowed to pass beyond the limits of the depot (final destination). Any log so found if not properly and satisfactorily accounted for by the contractor shall be forfeited to Government.

27. The contractor shall pay all charges incurred by the Department in salving or carting the logs found abandoned or passed out of his custody though registered in his name.

28. The contractor shall produce depot receipts of acknowledgments and license when he claims payment. If the kolevila depends on the sale proceeds the payment shall be made within 30 days from date of sale. In other cases it shall be paid as soon as after delivery.

29. The contract is not transferable without the previous sanction of the Conservator of Forests or the Government as the case may be.

30. The contractor binds himself to act in accordance with the Forest Regulations and Rules framed thereunder.

31. All dues to Government from the contractor on account of this contract if not paid within the time specified by the Divisional Forest Officer shall be treated as arrears of revenue and will be recovered under the provisions of Revenue Recovery Regulation in force.

32. The contractor or his agent or employees shall be bound to render such assistance as is demanded by a Forest Officer in putting out fires or in preventing the commission of forest offences or towards its detection.

33. The contractor shall be bound to deliver the logs at any place within or beyond its destination as ordered by the Divisional Forest Officer. At the same time he shall be paid kolevila less or more according to the distance saved or increased by carting or floating.

34. Within 30 days from the date of expiry of the contract period the contractor shall hand over to the Divisional Forest Officer or any Officer deputed by him all logs collected by him, but not delivered at the Depot whether registered or not and also all trees marked but not felled by him unless the contractor obtains extension of contract towards the delivery of the same from the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests. On no account shall the contractor be permitted to start fresh fellings of marked trees in the assigned area during the period of extension granted.

35. Within 30 days from the date of expiry of the contract and extension period the contractor shall return to the Divisional Forest Office all stumps of Bandyman pass books and unused permit books purchased from the Office before applying for the return of deposit.

36. The contractor shall after the close of his contract submit such accounts as may be called for by the Divisional Forest Officer to facilitate the ready preparation of a liability list which would admit of any reduction from the security deposit before its return. In the event of any failure to do so or to act up according to clauses 26 and 35 no interest will accrue to the security deposit after 6 months from the date of expiry of the contract.

37. In the case of any dispute arising between the Divisional Forest Officer and the contractor as to any matter arising under the contract such disputes shall be referred to the Conservator of Forests whose decision thereon shall be final.

38. The terms of the contract cannot be added to, varied or rescinded by any verbal agreement subsequent to its execution. Any such verbal agreement will be repudiated by either party.

39. In the matter of conducting fellings and conversion and transport of trees marked by the Department the contractor shall act according to the existing circular orders of the Department.

Trivandrum,
10-10-94.

T. V. SUBBIAH IYER,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

SCHEDULE SHOWING THE PARTICULARS OF TIMBER FOR THE SUPPLY OF WHICH TENDERS ARE INVITED IN THE SOUTHERN DIVISION.

No.	Name of Range from which timber is to be collected.	Locality from which timber is to be collected.	Species of timber to be collected and delivered.	Quantity of timber to be delivered.	Depot at which delivery is to be made.	Period within which delivery is to be made.
1	Vilavancode...	Registered lands and Rubber estate of Kaliał.	Teak.	c.ft. 4,500	Nagercoil.	One year.
2	Kalkulam ...	Ullimala estate and other registered lands in Ponmana village.	Do.	5,000	Do.	Do.
3	Kalkulam ...	Coupe No. 5 Thadikarankonam fuel working circle.	Do.	500	Do.	Do.
4	Kalkulam ...	Ullimala estate and other registered areas in Ponmana village.	Blackwood.	4,000	Do.	Do.
5	Vilavancode ..	Kutappu Kani registered lands.	Teak.	6,480	Trivandrum Town Depot.	Do.
6	Nedumangad..	Unreserved forests.	Blackwood.	300	Do.	Do.
7	Kalkulam ...	Unreserved areas of Velimala hills and registered areas of Thiruvattar and Thripparappu villages.	Teak.	2,000	Thuckalai.	Do.

SCHEDULE SHOWING THE PARTICULARS OF TIMBER FOR THE SUPPLY OF WHICH TENDERS ARE INVITED IN THE SOUTHERN DIVISION.

No.	Name of Range from which timber is to be collected.	Locality from which timber is to be collected.	Species of timber to be collected and delivered.	Quantity of timber to be delivered.	Depot at which delivery is to be made.	Period within which delivery is to be made.
8	Vilavancode...	Unreserved areas of Kalial and Vazhichal beats.	Vengal. Thempavu.	1,000 2,000 3,000	Thuckalai.	Do.
9	Vilavancode...	Unreserved areas.	Chalathadies. (1) Kuravembo. (2) Karavazha. (3) Azhamthal. (4) Mullilavu. (5) Peelivaha.	5,000	Kollencode.	Do.

NOTICE.

1. Tenders are hereby invited for the wholesale purchase of the under-noted quantity of chalathadies lying at the Kollencode Depot of the Southern Forest Division.

2. Tenders must be sent in a registered cover when sent by anchal or post addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division superscribed "Tender for the wholesale purchase of chalathadies lying at the Kollencode Depot".

3. Tenders should clearly state the rate per c. ft. which they are prepared to pay.

4. Each tender should be accompanied by a sum of B. Rs. 100 as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

5. Tenders should reach the Divisional Forest Officer on or before 1 P. M. on 31st Edavom 1094/14th June 1919.

6. Tenders will be opened at 2 P. M. by the Divisional Forest Officer, Southern Division in his Office at Trivandrum on the same date in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

7. The highest tender will be accepted provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory. But the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The acceptance of the tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

8. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them as soon as their tenders have been disposed of.

9. The successful tenderer must pay the balance after deducting the earnest money of B. Rs. 100 deposited by him within 30 days from date of issue of the notice of acceptance of the tender and remove the timber within that time. If all the money is not paid within the time specified the earnest money previously deposited will be credited to Government and the timber resold. The defaulting purchaser shall in such cases of resale, be liable to make good to Government the loss and expenses if any resulting from such resale, but shall not be entitled to the advantage or gain if any. If however the timber is not resold but allowed to be removed by the original purchaser himself, he shall be called upon to pay ground rent as laid down in the Rules regulating the measurement and storage of timber in Depots published in the Government Gazette dated 29th Medom 1084, and the subsequent amendments thereto.

10. For further particulars apply to the Office of the undersigned or to the Range Officer, Vilavancode.

Divisional Forest Office, Quilon, 2-10-94.

T. V. SUBBIAH IYER,
Divisional Forest Officer.

PARTICULARS AND QUANTITY OF TIMBER AVAILABLE FOR SALE.

Species.	*No.*	*C. ft.*
Kuravembu	77	1530·477.
Karavazha	2	42·978.
Mullilavu	2	80·186.
Total...	81	1653·641.

ஏலவிற்பனை அறிவிக்கை.

செங்கோட்டை பாரஸ்டு டிவிஷன் புளியறைப்பகுதியில் முளகாச்சான்பாறை என்னும் ஸ்தலத்திலுள்ள 4-ம் நம்பர் கூப்பு விற்பனை.

இதினால் அறிவிப்பது என்னவென்றால் அடியிற்கண்ட நிபந்தனைகளை அனுசரித்து கவர்ன்மெண்டு வனமாகிய புளியறை ரிசர்வில் கீழே விவரித்திருக்கும் எல்லையில் உள்பட்ட ஸ்தலத்திலிருந்து ஸ்டாண்டார்டுகளாய் அடையாளப்படுத்தியிருக்கும் மரங்களைத்தவிர மற்ற மரங்கள் வெட்டி எடுத்துக்கொண்டுபோகும் உரிமை செங்கோட்டை டிவிஷன் பாரஸ்டு ஆபீஸில்வைத்து 1094-மாண்டு ஆனிமாஸம் 7-உக்குச் சரியான 1919-ம் வருஷம் ஜூன்மாஸம் 21-உயன்று பகல் 2 மணிக்கு ஏலத்தில் விற்கப்படும்.

குறிப்பு.—எல்லைகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்தலத்தினுடைய பிளான் டிவிஷன் பாரஸ்டு ஆபீஸில் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஏலம் கூற விரும்புவோர்களுக்கு ஸ்தலம் போய் பார்க்கவேண்டுமானால் அதற்கு வேண்டும் உதவி செங்கோட்டை ரேஞ்சாபீஸரைக்கொண்டு செய்யும்படி ஏற்பாடுபண்ணியிருக்கிறது.

(2) ஏலம் கூறுவதற்கு விரும்புவோர்கள் பி. ரூபாய் 50 நிரதப்பொருளாகக் கட்டவேண்டியது. அல்லாவிட்டால் ஏலம் கூற சம்மதிக்கப்படமாட்டாது. ஏலம் கொள்ளாதவர்களுடைய நிரதப்பொருள் ஸ்தலத்தில்வைத்தே திரும்பிக்கொடுக்கப்படும்.

(3) ஏலத்தில் அதிகத்தொகைக்கு கேட்பவருக்குத்தான் ஏலம் ஸ்திரப்படுத்தப்படும். ஏலம் பிடித்தவர் அப்பொழுதே நிரதப்பொருள் உள்பட விலையில் மூன்றிலொரு பங்கை கட்டுவதோடு பாக்கி மூன்றில் இரண்டு பங்கும் 1094-மாண்டு ஆனிமாஸம் முடிவுக்குள் ஒரு வாய்தாவிலும், ஆடிமாஸம் 25 தியதிக்குள் ஒரு வாய்தாவிலுமாக இரண்டு வாயிதாவாக கட்டவேண்டும். முன் குறித்த மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகையாவது அல்லது மற்ற இரண்டு பங்கு தொகையாவது உரியகாலத்தில் கட்டாதவிஷயத்தில் அதுவரையில் அவர் (ஏலம் கொண்டவர) செலுத்தியிருக்கிற தொகை முழுதும் கவர்ன்மெண்டுக்கு முதல்கட்டி விற்பனையை ரத்துசெய்து, முதல் ஏலம் எடுத்தவரின் கமதலையின்பேரில் மறு ஏலம்போட்டு லாபத்துக்கு பாத்தியதையில்லாமலும் நஷ்டத்துக்கு உத்திரவாதியாகவும் செய்யப்படும்.

(4) ஏலம் கொண்டவர் கன்ஸர்வேட்டரவர்கள் ஏலம் ஒப்புக்கொண்ட செய்தி தெரிவிக்கும் நோட்டீஸ் கிடைத்து 10 நாளுக்குள் தன் பாத்தியதை சரிவர நடத்துவதற்கு ஜாமீன்பொருளாக 200 பிரிட்டீஷ் ரூபாய் கட்டி ஒரு உடம்படிக்கை முத்திரை தாளில் எழுதிவைக்கவேண்டும்.

(5) கட்டப்படும் ஜாமீன் தொகை கண்டிருக்டு நிபந்தனைகள் மீறிநடந்து அக்குற்றத்திற்கு சர்க்காருக்கு முதல்சேர்க்கப்படாமலிருந்தால் உடம்படிக்கை வாய்தாக் கழிந்து ஆறுமாதத்திற்குள் திரும்பிக்கொடுக்கப்படும்.

(6) உடம்படிக்கையின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்கி நடக்காதவரவோ அவைகளை மீறிநடக்கவோ செய்யும்பக்ஷத்தில் உடம்படிக்கை ரத்துசெய்யவும்; அதுவரையில் கண்டிருக்டர் கட்டியிருக்கும் தொகை ஜாமீன்தொகை உள்பட கவர்மெண்டுக்கு முதல் சேர்க்கப்படும். அதுவரையிலும் கூப்பில் சேர்த்து வைத்திருப்பதில் எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் பாக்கியிருந்தால் அந்த சாமான்களின்பேரில் கண்டிருக்டருக்கு யாதொரு பாத்தியதையுமில்லை. கூப்பில் செய்யப்பட்டிருக்கும் அழிமதிகளுக்கு அவரே ஜவாப்தாரியாவார். பாரஸ்டு றெகுலேஷனுக்கு மாறுக நடந்திருந்த விஷயத்தில் கண்டிருக்டர் கிரிமினல் பிராஸிக்யூஷனுக்குள்ளாகவும்படும்.

(7) கண்டிருக்டர் கெவர்மெண்டுக்கு செலுத்தவேண்டும். பாக்கியிருந்தால் அந்த தொகையை காக்குடிசிகையாக பாவித்து அதற்கு திருவிதாங்கூர் ஸமஸ்தானத்தில் ஏற்பட்ட சட்டப்படி வசூல்செய்யப்படும்.

(8) கூடுதல் தெரியவேண்டிய சங்கதிகள் செங்கோட்டை றேஞ்சாபீஸரிடத்திலாவது டிவிஷன் பாரஸ்டு ஆபீஸரிடத்திலாவது விசாரித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள்.

(1) உடம்படிக்கை எழுதிவைக்கும் தியதி முதல் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் இந்த குத்தகை செல்லும்.

(2) கூப்பிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போகாது வைத்திருக்கிற யாதொரு சரக்குகளின்பேரிலும் கண்டிருக்டருக்கு உடம்படிக்கை வாயிதா கழிந்த பிற்பாடு ஒருவிதமான பாத்தியதையுமில்லை.

(3) உடம்படிக்கை எழுதிவைத்து டிவிஷனல் பாரஸ்டு ஆபீஸரிடமிருந்து லைசென்ஸ் பெற்றுக்கொண்டாலல்லது கண்டிருக்டர் கூப்பில் நுழையலாகாது.

(4) கூப்பில் அடையாளப்படுத்தி நிறுத்தியிருக்கிற ஸ்டாண்டர்டுகளை முறித்திடவோ கொம்புகள் வெட்டவோ குறைக்கவோ மற்றவிதமான உபத்திரவமோ கண்டிரு

க்டர் செய்யலாகாது. கண்டிருக்டர் வெட்டியிடும் மரங்கள் விழுந்து உண்டாகும் கெடுதிகளுக்கு உத்தரவாதி கண்டிருக்டரே யாவார்.

(5) ஸ்டாண்டார்டுகள் தவிர்த்து பாக்கி எல்லா மரங்களும் நரிக்கப்படலாம். ஆனல் தரையிலிருந்து 6 (ஆறு) இஞ்சை விட அதிகம் உயரத்தில்வைத்து முறித்தல் கூடாது. முறிக்கப்பட்ட மரங்களின் முரடுகள் எல்லாம் வெட்டும்பொழுதே நன்றாக (காபிஸ்) செதுக்கல் செய்திருக்கவேண்டும்.

(6) ரேஞ்சாபிசரிடமிருந்து பாஸ் வாங்கி கண்டிருக்டரின் பேரில் தடியாகவோ, விறவாகவோ, கரியாகவோ, எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஆனல் கரியாக்குதல் ரேஞ்சாபிசர் சம்மதிக்கப்பட்ட ஸ்தலங்களில் மட்டும் சுடப்படலாம்.

(7) கூப்புக்கு வெளியிலிருந்து மரங்களும், மற்ற வனவிளைவுகளும் முறிக்கவும் எடுத்துக்கொண்டுபோகவும் கூடாது.

(8) கண்டிருக்ட்டு நடத்துகிற விஷயத்தில் கண்டிருக்டரும் அவருடைய ஏஜெண்டுகளும், வேலைக்காரர்களும், ரேஞ்சாபிஸர் டிவிஷனல பாரஸ்டு ஆபிஸர், கன்ஸர்வேடர் இவர்களுடைய ஆக்ஞையக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

(9) தானே, தன ஏஜெண்டுகளோ, அல்லது தன் சில்பந்திகளோ, வேலைக்காரர்களோ கூப்பில் செய்யும் தவறுதல்களுக்கு கண்டிருக்டரே ஜவாப்தாரியாவார்.

(10) கண்டிராக்டர் வெட்டும், மரங்களின் முரடுகளை சரியாக (காபிஸ்) செதுக்கல் செய்யாமலிருந்தால் கண்டிராக்ட்ருக்கு கொடுக்கும் நோட்டீஸ் வாய்தாவுக்குள் வேலையை சரியாக செய்ய தவறினல் மேற்படி வேலையை வேறுவிதமாக செய்து அதனுடைய சிலவு தொகையை கண்டிருக்டரிடமிருந்து ஈடாக்கிறதும் தவிர அன்பது ரூபாய் (50) அபராதம் கொடுக்கவேண்டியது வரும்.

(11) பாரஸ்டு தெருலேஷனுக்கும் அதையொட்டி எழுதப்பட்டுள்ள சட்டங்களுக்கும் இந்த டிபார்ட்டுமெண்டில் இப்பொழுது நடையிலிருக்கிற எல்லா ஆடர்களுக்கும் இணங்கி கண்டிருக்டர் நடக்கவேண்டும் கூப்புக்கடுத்த காடுகளில் ஏதேனும் தீ விழும் பக்ஷத்தில் அதை அணைத்தலில் கண்டிருக்டரும், கூப்பில் வேலை செய்யும் அவருடைய வேலையாட்களும் பாரஸ்டு டிபார்ட்மெண்டு உத்தியோகஸ்தர்களை வேண்டியபடி துணைசெய்யவேண்டும். பாரஸ்டு கேஸுகள் கண்டுபிடிப்பதிலும் அவர்கள் கூடிய வரையில உதவிபுரிய வேண்டும்.

(ஒப்பு). ஆர். தனுக்கோடிப்பிள்ளை,
டிவிஷனல் பாரஸ்டு ஆபீஸர்.

1094-ம் ஆண்டில் ஏலத்தில் விற்கப்படும் புளியறை ரிஸர்வில்

மூலகரச்சான்பாறை கூப்பின் எல்லுகை விவரம்.

இடப்பு.

இந்த கூப்பு புளியறை ரிஸர்வின் தெக்கு சருவில் சர்வே செய்யாத காடுகளில் மூன்றும் நம்பர் கூப்பின் மேற்கு பாகமாக கிடக்கிறது.

விஸ்தீர்ணம்.

ஏக்கர் (67)
செண்டு (12)

எல்லுகை.

வடக்கு.—மூன்றும் நெம்பர் காபிஸ் கூப்பின் வடக்கு மேற்கு மூலையிலிருந்து, எட்டு சங்கலை. வடக்கு மேற்கில் ஆரம்பித்து தெளித்திருககிற லயின்வழி மேற்கு கிழக்காக ஒன்பது சங்கலை தூரம் வரையும்.

கிழக்கு.—அவிடமிருந்து தெளித்திருக்கிற லயின்வழி ஏறக்குறைய தெற்கு மேற்காக மூன்றும நம்பர் கூப்பின் வடக்கு மேற்கு மூலை வரையிலும், அவிடமிருந்து மேற் சொல்லிய கூபபின் மேற்கு அதிர் வழியாக புளியறை, ரிஸர்வு பௌண்டரியில் 56-ம், 57-ம் ஜெண்டாகுத்திக்கு நெடுவில் கரையாளர் தோட்டம் ஓடை வந்துசேருகிற இடம் வரையிலும்.

தெற்கு.—புளியறை ரிஸர்வின் பௌண்டறி வழியாக 63-ம் நம்பர் ஜெண்டாகுத்திக்கு மேற்கு இரண்டு சங்கலை தூரம்வரை.

மேற்கு.—அவிடமிருந்து ஏறக்குறைய வடமேற்காக, நாலு சங்கலை தூரத்திலுள்ள ராமக்கல் பள்ளம் ஓடை வரையிலும், பின்னீடு அந்த ஓடை வழியாக வடகிழக்காய இருபது சஙகலை தூரம் வரையிலும், அவ்விடமிருந்து அதே செவ்வாக தெளித்திருக்கிற லயின் வழி பதினைந்து சங்கலை தூரம் போய் கூப்பின் வடக்கு எல்லுகையில் சேருகிறது.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the collection and delivery at the under-noted Depots of bamboos of the following kinds during the year 1095 M. E.

Serial No.	Name of Depot.	No. and size of bamboos required.	Name of localities where from bamboos should be collected.
1	Trivandrum Town Depot.	30' top bamboos. 4,000	Pallode and other reserved forests in the Nedumangad Range.
2	Nagercoil Depot.	10,000	Virapuli Reserved Forest in Kalkulam Range.
3	Thuckalai Depot.	6,000	Virapuli Reserved Forest in Kalkulam Range.

2. Tenders may be made for one or more Depots, and in that case separate tenders should be sent for each Depot.

3. Tenders should clearly state the rate of kolevila required for (100) one hundred bamboos of each kind to be delivered at the Depot.

4. Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division, in sealed covers superscribed "Tenders for the supply of bamboos at the..............Depot" and should be registered when sent by Anchal or Post. Tenders should reach the Divisional Forest Officer before 1 P. M. on 6th Mithunam 1094/20th June 1919 after which date no tender will be accepted.

5. Each tender should be accompanied by a sum of B. Rs. (25) twenty-five as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

6. Tenders will be opened at 2 P. M. by the Divisional Forest Officer in his Office at Trivandrum on 6-11-1094 in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

7. The lowest tender will be accepted provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory, but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

8. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them as soon as their tenders have been disposed of.

9. The successful tenderer will have to execute an agreement in stamped paper within seven days from the date of communication of the acceptance of the tender and before signing it a security of B. Rs. 100 will have to be deposited deducting the amount already paid as earnest money.

10. Should the successful tenderer fail to act according to the terms laid down in para 9 supra, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time but will have no claim over the gain if any.

11. For further particulars apply to the Office of the undersigned.

CHIEF CONDITIONS.

1. Green and good bamboos may alone be cut and removed from the coupe.

2. No culm of less than one year old should be cut in a clump.

3. In cutting bamboos, not less than eight culms of which at least six should be above one year and under five years of age should be left in a clump.

4. The reserved culms should be distributed evenly throughout the clump.

5. Extraction of basal portions of culms leaving thin tops in the clump shall not be permitted.

6. The felling must be commenced on one side and proceeded with regularly to the other end.

7. In cutting basal bamboos all the culms felled should be cut at a height of between one and two feet from the ground.

8. The bamboos should be removed under passes (Form No. III of the Forest Rules) obtained from the Officer in charge of the Range. For convenience of transport, the contractor may issue bandyman passes under his signature in Form No. IIIA which will be supplied from the Divisional Office on payment of value therefor for each cartload of bamboos transported duly filling up all the columns therein. The bandyman pass issued to each cart-man should be handed over to the Depot Officer as soon as the bamboos are delivered at the Depot.

9. The contractor shall act in conformity with the rules and regulation and standing orders of the Department.*

10. The contractor shall not sub-let his contract without the previous sanction of the Conservator of Forests.

11. The contractor shall obey all written orders of the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer in connection with the contract.

12. The contractor or his agent or workmen shall be bound to render such assistance to the Department in putting out forest fires and in preventing forest crimes as may be required by the Range Officer or any other Forest Officer.

13. The names of all sub-contractors or agents appointed to fell or collect bamboos shall be given in writing to the Divisional Forest Officer for his approval and if he has any valid objection to any of those men, the contractor shall not engage him for the work. The sub-contractors or agents or other employees shall be provided with a certificate by the contractor showing that they have been engaged by him and that such engagement has been approved of by the Divisional Forest Officer. No one shall be entertained by one who has been engaged by another contractor. All the bamboos felled by persons not authorised in the manner indicated above shall be liable to confiscation even though they were registered by the Range Officer.

14. The contractor shall be liable for the mellabhom (tariff value minus kolevila due to the contractor) of the bamboos felled by or for him and which may through negligence of himself, his agent be burnt, carried away by floods or stolen or dried up by not removing in time and shall also forfeit all claims to kolevila on them.

15. Any bamboos collected from places other than those mentioned in the contract and all bamboos found adrift below the Depot and bamboos delivered at the Depot after expiry of the contract time shall be regarded as unreservedly the property of Government and no claim for kolovita for it shall be entertained.

16. The contractor or any member of his tharavad if it is an undivided one shall not trade in bamboos or other forest produce during the currency of his contract.

17. The kolovila for good bamboos delivered at the Depot in one month shall be paid in the first week of the next month on receipt of bills from the Depot Officer. The rejected bamboos shall be sold in auction and the contractor shall be entitled to only one half of the sale proceeds provided the same does not exceed the kolevila for sound bamboos.

18. As soon as the bamboos are supplied to the depot, the bamboos will be counted and receipts will be given by the Depot Officer.

19. When the contractor applies for payment of kolovila, he shall produce his license and the receipts he has obtained for bamboos delivered so that they may be entered on the back of the license.

20. The number of bamboos to be delivered is only approximate and this may be increased or decreased by the Divisional Forest Officer to meet the public demand.

21. The number of bamboos to be delivered as per indents of the Depot Officer shall be supplied within 30 days from the date of receipt of the indent. If the contractor fails to deliver the number indented for within the time specified, he shall forfeit to Government 25 per cent of the mellabhom (i. e., tariff value minus kolovila) on every 100 bamboos delivered short out of his security money or any other money due to him from this Department.

22. The stumps of handyman pass books with the unused passes if any should be handed over in the Divisional Office by the contractor on the expiry of the contract.

23. The contractor shall from time to time be bound to furnish all information called for by the Divisional Forest Officer in connection with the collection of bamboos contracted for.

24. No advance shall be made to the contractor for this work.

25. If it seems desirable that fellings in any part of the area assigned to the contractor should be stopped for the benefit of the forests or for any other good reasons, a notice shall be served on the contractor to that effect by the Divisional Forest Officer and the contractor shall from the date of receipt of the notice stop felling there, but he will be permitted to remove the bamboos already felled and Government will in no way be held responsible for any loss the contractor may sustain. The contractor will not however be held responsible for any short delivery resulting from the stoppage of fellings from the place.

26. The quantity of bamboos to be delivered during each month shall be supplied before the end of the month. In the event of an excess over the stipulated quantity as per clause 20 mentioned above, as the case may be, only 20 per cent of the quantity brought in excess shall be given credit to him and this condition shall be strictly adhered to.

27. All dues to Government from the contractor on account of his failure to fulfil the contract or owing to other causes stated in the foregoing paras, shall, if he fails to pay the same within the time specified in a written notice given to him by the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer be treated as arrears of revenue and recovered from his properties in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

28. When in the execution of the contract, the contractor or his agent or sub-contractor or other employees violate any of the conditions laid down in the agreement and are found guilty of any offence against the Forest Regulation and Rules framed under it, his contract will terminate and his dues including the security money will be forfeited to Government.

29. The terms of this contract cannot be added to, varied or rescinded by any verbal agreement subsequent to its execution. Any such verbal agreement will be repudiated by the Department.

Trivandrum, 9-10-'94.

T. V. SUBBIAH IYER,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the manufacture and delivery of charcoal at the undermentioned Depots during the year 1095 M. E. subject to the chief conditions set forth below:—

	Name of Depot.	No. of paras for the year.	No. of paras per month.	Place of collection.
1.	Trivandrum Town Depot.	1,000	84	Unreserved forests of Neyattinkara and Nedumangad Ranges.
2.	Nagercoil Depot.	1,000	84	Fuel coupe No. V of Thadikarcokonam, Virapuli working circle, Kalkulam Range.
3.	Thuckalai Depot.	1,600	134	Unreserved forests of Velimala hills, Kalkulam Range.
4.	Arambeli Depot.	1,000	84	Coupe No. III of Mahendragiri Reserved Forest Mahendragiri Range.

2. Tenders may be made for one or more Depots and in that case separate tenders should be sent for each Depot.

3. Tenders must be sent in a registered cover when sent by Anchal or Post and addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division superscribed "Tenders for the supply of charcoal at the..................Depot from................Range.

4. Tenders should clearly state the kotetila which they are prepared to accept for each Madras para of 4,000 cubic inches to be delivered at each Depot.

5. Each tender shall be accompanied by a sum of B. Rs. (25) twenty five as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

6. Tenders should reach the Divisional Forest Officer on or before 1. P. M. on the 6th Millunam 1094/20th June 1919.

7. Tenders will be opened at 2 P. M. by the Divisional Forest Officer, Southern Division in his Office at Trivandrum on 6-11-94/20-6-19 in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

8. The lowest tender will be accepted provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory; but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason. The acceptance of the tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

9. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them as soon as their tenders have been disposed of.

10. The successful tenderer will have to execute an agreement in stamped paper within 7 days from the date of communication of the Conservator's sanction of his tender and before signing it a security of B. Rs. (50) fifty will have to be deposited deducting the amount already paid as earnest money.

11. Should the successful tenderer fail to act according to the terms laid down in para 10 supra, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time but will have no claim on the gain if any.

12. For further particulars apply to the office of the undersigned.

CHIEF CONDITIONS.

1. Charcoal should be collected from the branchwoods, and defective timbers resulted from the trees felled for timber in the coupes as well as from creepers utilisable for the purpose.

2. The contractor will be permitted to make pits to burn charcoal only in localities pointed out by the Range Officer or Forester in charge of the coupe. The contractor should clear the forest growth round the pit for a distance of 30 ft.

3. The contractor should supply the quantity as per the Depot Officer's indent and on no occasion he should allow the stock in the Depot to go below 50 paras.

4. The charcoal should be supplied at the Depot under cover of passes (Form No. III of the Forest Rules) obtained from the Range Officer or Forester in charge of the coupe. For convenience of transport, the contractor may issue Bandyman passes under his signature in Form No. III A which will be supplied from the Divisional Office on payment of value therefor for each cartload of charcoal transported duly filling up all the columns therein. The Bandyman pass issued to each cartman should be handed over to the Depot Officer as soon as the charcoal is delivered at the Depot. The contractor should produce the indent received from the Depot Officer before the officers by whom passes will be issued.

5. Kolevila will be paid for all charcoal collected and delivered at the depot and disposed of during one month in the first week of the next month on receipt of bills from the Depot Officer. Charcoal of inferior quality supplied to the Depot will be sold in auction and the contractor will get only half the sale proceeds in such cases but not exceeding the kolevila rate.

6. The contractor will be held responsible for any loss or damage or injury that may be caused by the negligence of his agent or workmen.

7. The contract is not transferable without the sanction of the Conservator of Forests.

8. The contractor shall appoint only such sub-contractors or agents as may be approved of by the Divisional Forest Officer for the execution of the work and he shall supply them as well as the labourers with a pass signed by him to be produced to any Forest Officer on demand.

9. The contractor or his agent or workmen should bind himself to act in accordance with the Forest Regulation or Rules in force and also with the orders issued by the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests in the manufacture and supply of charcoal contracted for.

10. The contractor or his agent or workmen shall be bound to render such assistance to the Department in putting out forest fires and in preventing forest crimes as may be required by the Range Officer or any other Forest Officer.

11. The contractor or any member of his Tharavad if it is an undivided one shall not deal in charcoal or any other forest produce during the currency of his supplying contract.

12. The stumps of Bandyman pass books with the unused passes if any should be handed over in the Divisional Office by the contractor on the expiry of contract.

13. The quantity of charcoal to be delivered as per indent of the Depot Officer shall be supplied within a month's time from the date of the receipt of the indent. If the contractor fails to deliver at least 75 per cent of the quantity of the indent within the time specified, he shall forfeit to Government one chuckram on every para below 75 per cent of the quantity undelivered out of his security or any other money due to him from this Department. In the event of an excess over the stipulated quantity for the year being delivered only 10 per cent of the excess quantity shall be given credit to him and this condition shall be strictly adhered to and the contractor will have no claim for kolevila on such excess quantity over 10 per cent.

14. The charcoal should be of big size as far as possible, free from dust and of the best quality.

15. Charcoal will be measured by means of charcoal boxes (multiples of 4,000 cubic inches) or by paras of 4,000 cubic inches. The contractor should fill the boxes at his own expense.

16. The contractor shall abide by the decision of the Divisional Forest Officer in connection with the supply of charcoal contracted for, subject to an appeal to the Conservator of Forests whose decision shall be final.

17. When the contractor applies for payment of kolevila he shall produce the indents and the receipts he has obtained for the charcoal supplied.

18. All dues to Government from the contractor on account of his failure to fulfil the contract or owing to other causes stated in the foregoing paras, shall, if he fails to pay the same within the time specified in a written notice given to him by the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer, be treated as arrears of revenue and recovered from his properties in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

19. The terms of this contract cannot be added to, varied or rescinded by any verbal agreement subsequent to its execution. Any such verbal agreement will be repudiated by the Department.

Trivandrum,
9-10-94.

T. V. SUBBIAH IYER,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the collection and delivery of fuel at the several Depots of Southern Forest Division as per the sub-joined schedule during 1095.

Name of Depot.	*Quantity. Tons.*	*Place of collection.*
Trivandrum Town Depot	750	Unreserves of Nedumangad and Neyyattinkarai Ranges.
Do. Fort Fuel Depot	450	
Nagercoil	2500	Fuel coupe No. V of Thadikaronkonam fuel working circle, Kalkulam Range.
Thuckalai	200	Unreserved forests of Kalkulam and Vilavancode Ranges.
Aramboli	300	Coupe No. III Mahendragiri Reserved Forest, Mahendragiri Range.
Darusanamkope	500	Fuel coupe No. V of Thadikarenkonam fuel working circle, Kalkulam Range.

NOTE:—(1) Tenders may be made for one or more Depots and in that case separate tenders should be sent for each Depot.

(2) The working of the fuel coupes at Thadikarenkonam will have to be done under the coppice standard system, the conditions for which can be had on application to the Range Officer Kalkulam or in the Office of the undersigned.

2. Tenders should clearly state the rate of kolevila required per ton including toll gate fees if any.

3. Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Southern Division in sealed covers superscribed "Tenders for the supply of firewood" at the........................Depot during 1095 and should be registered when sent by anchal or post.

4. Each tender should be accompanied by a sum of B. Rs. 25 as earnest money without which no notice will be taken of the tender.

5. Tenders should reach the Divisional Forest Officer on or before the 6th Mithunam 1094/20th June 1919 on which date they will be opened by the Divisional Forest Officer in his Office at Trivandrum at 1 P. M. in the presence of such of the tenderers as may choose to be present. No notice will be taken of the tender received after the fixed date.

6. The lowest tender will be accepted subject to the approval of the Conservator of Forests provided the character and financial status of the tenderer be found satisfactory; but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason.

7. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them directly their tenders have been disposed of.

8. The successful tenderer will have to execute an agreement on stamped papers within 10 days from date of communication of the acceptance of the tender and before signing it he will have to deposit into the Taluk Savings Bank a sum of S. Rs. 100 as security for the due fulfilment of the contract.

9. Should the successful tenderer fail to act up to the terms laid down in para 8 *supra*, his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss the Government might sustain by calling for tenders a second time but will have no claim over the gain if any.

10. For further particulars apply to the Office of the undersigned.

CHIEF CONDITIONS.

1. Fuel should be collected from the branchwoods of trees felled by the timber supplying contractors in the coupes of the several Ranges.

2. The fuel supplied at the Depot should be dry. If it is green, it will not be accepted. The whole quantity should be supplied before end of Karkadakam 1095.

3. No firewood should be removed from the forests before passes in Form No. III of the Forest Rules are issued by the Range Officer for its transport. For convenience of transport of fuel passed by the Range Officer the contractor may issue under his signature Bandyman passes in Form No. IIIA which will be supplied by the Department on payment of value therefor for each cartload of fuel. The bandyman pass issued to each bandyman should be handed over to the Depot Officer concerned on delivery of fuel at the Depot.

4. The firewood collected should be billetted to uniform size of not more than 4' in length.

5. Billets over 36" in girth should be split and delivered.

6. Payment of kolevila for the fuel delivered at the Depot as per the indent of the Depot Officer will be made within 30 days from date of supply at the Depot on receipt of bills from the Depot Officer.

7. The contractors shall submit for the approval of the Divisional Forest Officer a list showing the names of sub-contractors or agents engaged for the execution of this work and only such of them as have been approved of by the Divisional Forest Officer shall be engaged by the contractor. The contractor shall furnish each of them with a certificate signed by himself showing that they have been approved of by the Divisional Forest Officer and this shall be produced before any Forest Officer on demand in the forests. No one who has been engaged by another contractor shall be engaged for the purpose.

8. The contractor shall make good to Government the mellabhom (tariff value minus kolevila due to the contractor) of firewood that may be burnt by wild fire stolen or otherwise lost through the negligence of himself, his sub-contractors or agents besides forfeiting the kolevila thereon. He shall also be liable for 10 per cent of the tariff value of fuel by way of fine.

9. The contractor shall not trade in timber, firewood, charcoal, bamboos or other minor forest produce during the currency of this contract.

10. The contract is not transferable without the written sanction of the Government or the Conservator of Forests as the case may be.

11. The contractor shall bind himself to act in accordance with the Forest Regulation and the rules thereunder already in force or that may hereafter come into force and also with the orders of the Divisional Forest Officer and the Conservator of Forests in connection with the collection and transport of fuel.

12. If the contractor fails to supply at the depot at least 75 per cent of the total quantity agreed to be supplied within the contract period, his contract will be cancelled and his security forfeited to Government. But if the contractor delivers 75 per cent or more and if this supply be short of the full quantity contracted for a fine of one Rupee per ton delivered short will be recovered from his kolevila or other money due to him from this Department. If the short delivery is due to want of sufficient quantity of topends and branchwoods for collecting the total quantity of fuel, the contractor will not be made liable to the above penalty.

13. The quantity of fuel stipulated for supply may be reduced or increased by the Divisional Forest Officer according to demand for fuel at the Depot.

14. Any quantity of firewood remaining undelivered on the expiry of the contract period should be handed over to the Range Officer and a receipt taken and the contractor shall have no claim to any working charges thereon. If the contractor fails to do this, the mellabhom on the quantity remaining undelivered will be recovered from him, as specified in clause 8 supra.

15. When in the execution of this contract, the contractor, his sub-contractors or agents violate any of the conditions hereinbefore mentioned he (contractor) shall be liable to pay such fine or compensation as may be fixed by the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests according to the merits of the case.

16. If the contractor fails to furnish any information or statement pertaining to this contract as required by the Divisional Forest Officer, the contractor may be fined not more than B. Rs. 5 (five) at a time and the fine thus levied will be recovered from his kolevila or other money due to him.

17. The contractor shall be responsible for the acts of himself, his sub-contractors or agents engaged for the execution of this work.

18. The contractor, his sub-contractors or agents shall be bound to render any assistance to the Forest Department in putting out forest fires should any break out in the neighbouring forests and in preventing and detecting forest crimes as required by the Range Officer or any other Forest Officer.

19. The security deposited for this contract shall be refunded within six months from date of expiry of the contract period after settling the liabilities if any against the contractor.

20. The contractor shall return to the Divisional Office the stumps of all bandyman passes and the folios of all unused passes directly the contract expires and a receipt obtained therefor.

21. The contractor shall not be paid any advance for the collection and transport of fuel as per this contract.

22. If the contractor, his sub-contractors or agents be found guilty of any offence against the Forest Regulation or the rules framed thereunder or fail to act up to the orders of the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer his contract shall be cancelled and his security forfeited to Government in addition to any other punishments which the laws of the State provide.

23. All dues to Government from the contractor on account of his failure to fulfil the contract or otherwise or owing to any causes stated in the foregoing paras, shall, if he fails to pay up the same within the time specified in a written notice issued by the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests be treated as arrears of revenue and recovered from his properties in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force at the time in Travancore.

24. The terms of this contract cannot be added to, varied or rescinded by any verbal agreement subsequent to its execution. Any such verbal agreement will be repudiated by the Department.

Trivandrum,
9-10-34.

T. V. SUBBIAH IYER,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

പരസ്യം.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്ന ഡിപ്പോകളിൽ വിറകുതടി വകയ്ക്കു തടി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു കുത്തക എടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ദർഖാസ്തു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨. ഏൽപ്പിക്കുന്ന തടികളിൽ (൧) താരിപ്പു വിലയ്ക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വിലയ്ക്കും വില്പന ചെയ്യുന്ന തടികൾക്കും (൨) താരിപ്പിൽ കുറഞ്ഞവിലക്കു വില്ക്കുന്ന തടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഓരോ തരത്തിനു ക്യൂബിക്കടി ഒന്നുക്കു എന്തു കൊടുവില കിട്ടണമെന്നുള്ള ഭാഗം ദർഖാസ്തിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ദർഖാസ്തുകൾ അരക്കുമുദ്രവച്ചും കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്തു ഇന്ന റെയിഞ്ചിൽ ഇന്നസ്ഥലത്തുനിന്നും ഇത്ര ക്യൂബിക്കടി ഇന്ന ഇന്ന ഇനംതടി ശേഖരിച്ചു ഇന്ന ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഖാസ്തു എന്നു പുറത്തെഴുതിയും തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരുടെ പേർക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അഞ്ചൽവഴിയായോ തപാലിലയോ അയക്കുന്ന ദർഖാസ്തുകളെ രജിസ്തർ ചെയ്തു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഓരോ കുത്തകക്കുള്ള ദർഖാസ്തു പ്രത്യേകംപ്രത്യേകം അയക്കേണ്ടതും ഓരോ ദർഖാസ്തിനും (൨൫) ഇരുപത്തഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ വീതം നിരതദ്രവ്യം വെക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം കൂടാതെ വരുന്ന ദർഖാസ്തുകളെ പറ്റി ഗൌനിക്കുന്നതല്ല.

൫. ദർഖാസ്തുകൾ ൧൦൯൪ മിഥുനമാസം ൬-ാം൲ ൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-ാം൲ പകൽ ൧ മണിക്കു മുമ്പായി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്കു കിട്ടേണ്ടതാകുന്നു. അന്നേദിവസം അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഖാസ്തുകാരുടെ മുമ്പാകെ ദർഖാസ്തുകൾ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൬. ദർഖാസ്തുകാരന്റെ നടത്തയുടെയും സ്വത്തിന്റെയും സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓരോ വേലയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകക്കുള്ള ദർഖാസ്തുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ദർഖാസ്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്കുള്ളതാണ്. ദർഖാസ്തുകളെ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൭. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദർഖാസ്തുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ദർഖാസ്തിനെ പറ്റി തീരുമാനിച്ച ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാർ ദർഖാസ്തു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം അവരവർ ഏറ്റിട്ടുള്ള ഓരോ വേലക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി എഴുതിവെയ്ക്കേണ്ടതും ആ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി ഉടമ്പടി തുകയുടെ ക്യൂബിക്കടി ഒന്നിനു ൮ ചക്രം വീതം കണക്കാക്കിവരുന്ന തുകയെ ഡിപ്പോസിറ്റായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ വയ്ക്കേണ്ട ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിരതദ്രവ്യം വകക്കു മുമ്പു കെട്ടിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ കഴിച്ചു ബാക്കി കെട്ടിയാൽ മതിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാരൻ മേൽ ൮-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നതുപോലെ നടക്കാതെ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാൽ അയാൾ വച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനും പുറമെ രണ്ടാമതു ദർഖാസ്തു വിളിക്കുന്നതിൽ വച്ചു സർക്കാരിനു ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനു ഇടവരുന്നതായാൽ അതിലേക്കു അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അതിനു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാരൻ എഴുതിവയ്ക്കേണ്ട ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രധാനമായി താഴെ പറയുന്നവകളാകുന്നു. കൂടുതലായി വല്ല വിവരവും അറിയേണ്ടവർ നമ്മുടെ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. കണ്ട്രാക്ടർ വനത്തിനകത്തു പ്രവേശിക്കുകയോ വേലക്കാരെ അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ കയ്യൊപ്പിട്ട അച്ചടിച്ച ഫാറത്തിൽ ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളണം.

൨. കണ്ട്രാക്ടർ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടാക്കിച്ചു അതിനെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരെ കൊണ്ടു രജിസ്തർ ചെയ്യിച്ചു വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൩. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി നിയമിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനാലോ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളേയും കണ്ട്രാക്ടർ മുറിക്കേണ്ടതും ഈ വിധം മുറിക്കുന്നതു രീതിയായിട്ടു ഒരു അറ്റം തുടങ്ങി മറ്റേഅറ്റം വരെ ക്രമമായിട്ടിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

൪. വൃക്ഷത്തിന്റെ കുറ്റി മുട്ടിലും തടിയിലും അടിച്ചിട്ടുള്ളതായ മുദ്ര മാഞ്ഞുപോകാതെ കണ്ട്രാക്ടർ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.

൫. മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നസമയം ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾക്കോ ചെറിയ ചെടികൾക്കോ യാതൊരു ദോഷവും വരാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

൬. മുദ്ര മാഞ്ഞുപോയാൽ ഉടൻതന്നെ ആ വിവരം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചു തടി മാറ്റുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

൭. കണ്ട്രാക്ടർ കഴിയുന്നേടത്തോളം നീളംകൂടിയ തടികൾ തയ്യാറാക്കണം.

൮. തടികൾ മുറിച്ചു വശങ്ങളുള്ള അടിച്ചുടൻ ഓരോ തടിയിലും കണ്ട്രാക്ടരുടെ മുദ്ര അടിക്കേണ്ടതും വശങ്ങളുടെ സമീപം നല്ലപോലെ കാണത്തക്കവിധത്തിൽ കണ്ട്രാക്ടരുടെ പേരു കുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം അടയാളമോ പേരോ കൂടാതെ വല്ല തടികളും വനത്തിൽ കിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാൽ അവ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

൯. ഓരോ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ചുകിട്ടുന്ന തുണ്ടുകളിൽ ഓരോന്നിലും വൃക്ഷത്തിന്റെ നമ്പർ അക്ഷരപരമ്പരയോടു കൊത്തേണ്ടതാണ്. അതായതു ൧൩ നമ്പർ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ചുകിട്ടുന്ന തുണ്ടുകളിൽ ൧൩-എ, ൧൩-ബി, ൧൩-സി എന്നിങ്ങനെ നമ്പരുകൾ കൊത്തിയിരിക്കണം.

൧൦. കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ വെട്ടിശേഖരിച്ച എല്ലാ തടികളേയും ഡെയിഡ്യാഫിസരൊ അവരാല്‍ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ടോ ഗുറപ്പൊതല കണക്കെടുത്തു മുദ്ര അടിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും കൂറ്റി മുട്ടില്‍ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനു മുമ്പില്‍ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പാസു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു. അത്യാവശ്യമായ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അധികാരപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേല്‍നോട്ടമായി ഉത്തരവനുസരിച്ചു മേല്‍ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിപരീതമായി ചെയ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം സാധുവല്ലെന്നു ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല.

൧൧. വനത്തില്‍ നിന്നും തടിമുറിക്കുന്നതിനോ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ ആയി കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഏജന്റന്മാര്‍ കീഴ് കണ്‍ട്രാക്ടന്മാര്‍ വേലക്കാര്‍ മുതലായവരുടെ പേരുവിവരം ഡിവിഷണല്‍ ഫാറസ്റ്റാഫീസരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ടതും സമ്മതിക്കപ്പെടാത്ത ആരേയും കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൨. മേല്‍പ്രകാരം ഡിവിഷണല്‍ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാല്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏജന്റന്മാര്‍ കീഴ്കണ്‍ട്രാക്ടന്മാര്‍ വേലക്കാര്‍ മുതലായവര്‍ക്കു കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ ഓരോ സര്‍ട്ടിഫിക്കെററു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

൧൩. ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിനാലോ മററു കണ്‍ട്രാക്ടന്മാരാലോ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരുത്തരേയും കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ വേലയ്ക്കു എടുത്തുകൊള്ളുവാന്‍ പാടില്ല.

൧൪. ഡിപ്പോവില്‍ തടികള്‍ ഏല്പിക്കേണ്ടതു താഴെ കാണിക്കുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ചു വേണ്ടതാണ്.

(എ) ഒരു മാസത്തില്‍ ഏല്പിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവനും തടികള്‍ ൧൨ മാസത്തിനകം ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയില്‍ കൂടുതല്‍ സംഖ്യയുള്ള തടി ഏല്പിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ൧൦-ല്‍ ഒന്നുവീതം മാത്രം സ്വീകരിച്ചു കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു കോള്‍വില്പന അവകാശം കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും ഇതിനും കൂടുതലുള്ള തടികളെ സര്‍ക്കാരിലേക്കു ചേര്‍ക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(സി) സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയില്‍ ൧൦൦-നു ൫൦-ല്‍ കൂടിയും ൧൦-ല്‍ കുറവായും ഏല്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഏല്പിക്കാതെ കുറവു വരുത്തുന്ന ഓരോ ക്യൂബിക്കടിക്കും ക്യൂബിക്കടി ഒന്നിനു ഒരു ചക്രം വീതം കണ്‍ട്രാക്ടരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

(ഡി) നൂററിനു അന്‍പതില്‍ കുറവായി ഏല്പിച്ചിരുന്നാല്‍ കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനു ഇടവരുന്നതും വേണ്ടിവന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്കു മുതല്‍കൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു.

൧൫. കുറവായി ഏല്പിച്ചതിലേക്കു, തന്നാല്‍ വഹിക്കാന്‍ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നുപോയതിനാലാണെന്നും തന്റെ ഉപേക്ഷകൊണ്ടു വന്നതല്ലെന്നും മററും തക്കതായ കാരണം കാണിച്ചു തെളിയിക്കുന്നപക്ഷം കണ്‍സര്‍വെററര്‍ അവര്‍കള്‍ക്കോ ഗവണ്മെണ്ടിലേക്കോ മേല്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള പിഴ കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലെന്നു തീരുമാനിക്കാം.

൧൬. ഡിപ്പോവില്‍ തടികള്‍ വന്നുചേരുന്ന മുറയ്ക്കു അവയെ അളന്നു തരംതിരിച്ചു ഡിപ്പോവില്‍ തടികള്‍ ഏല്പിക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ ആര്‍ഡര്‍ അനുസരിച്ചു കണക്കില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നതും അതിനെ കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ ശരിയാണെന്നു വകവെക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൭. ഡിപ്പോവില്‍ ഏല്പിക്കുന്ന തടികള്‍ ഗവണ്മെണ്ടിലേക്കു ഏററവും ഗുണകരമായിരിക്കത്തക്ക വിധത്തില്‍ ഡിവിഷന്‍ ആഫീസര്‍ അവര്‍കളാല്‍ വില്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൮. കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു ഡിപ്പോവില്‍ ഏല്പിക്കുന്നതിനു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്ന തടികള്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടു പാസു കൊടുക്കുന്ന തിയതിമുതല്‍ മൂന്നു മാസത്തിനകവും കണ്‍ട്രാക്ട് അവധിക്കകവും ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ താമസത്തിനു ഇടവരുന്നതായാല്‍ ഉടമ്പടി കാലാവധിക്കകമാണെങ്കില്‍ കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു പിന്നീടു മൂന്നു മാസത്തേക്കു കൂടി ഇടകൊടുക്കുകയും അങ്ങിനെ ഇറക്കുന്ന തടികള്‍ക്കു ക്യൂബിക്കടി ഒന്നുക്കു ഓരോ ചക്രം വീതമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഈ അവധിയും കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത തടികള്‍ ഇറക്കാതെ കിടക്കുന്നതായാല്‍ അവയെ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെണ്ടിലേക്കു ചേര്‍ക്കുന്നതും കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു അതിന്മേലുള്ള കോള്‍വില്പന യാതൊരു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൯. കണ്‍ട്രാക്ടരോ ഏജന്റോ വേലക്കാര്‍ മുതലായവരോ അവരാല്‍ മുറിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ തടികളേയും കൈവശം വച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനു അവര്‍ ചുമതലപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും തടികള്‍ തിരിവെന്നു പോകുകയോ കളവു പോവുകയോ ചെയ്താല്‍ അവയുടെ താരിപ്പുവില കണ്‍ട്രാക്ടരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൦. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു തടി മുറിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തില്‍ നിന്നും തടി മുറിപ്പു നിറുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം ആ വിവരം കാണിച്ചു ഒരു നോട്ടീസ് കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു കൊടുക്കുന്നതും ആ നോട്ടീസ് കിട്ടുന്നതു മുതല്‍ തടിമുറിപ്പു നിറുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ മുമ്പുതന്നെ മുറിച്ചിട്ടുള്ള തടികളെ ഇറക്കി ഏല്പിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതും തടിമുറിപ്പു നിറുത്തിയതില്‍ വച്ചു ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറവിനു കണ്‍ട്രാക്ടരെ ബാദ്ധ്യതപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്കു ഇതില്‍വച്ചുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കു ഗവണ്മെണ്ടു ഉത്തരവാദിയല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൨൧. കരാര്‍ക്കാരന്‍ മുറിച്ചിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതില്‍നിന്നു കിട്ടിട്ടുള്ള തടികളുടെ എണ്ണവും ഡിപ്പോവില്‍ ഇറക്കിട്ടുള്ളവയുടെ നമ്പരും ശരാശരി ക്യൂബിക്കടിയും ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നാല്‍ അതിലേക്കുള്ള കാരണവും കാണിച്ചു ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റു ഡിവിഷണല്‍ ഫാറസ്റ്റാഫീസര്‍ക്കും റേഞ്ചാഫീസര്‍ക്കും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ഈ കരാര്‍ സംബന്ധിച്ചു ഏതെങ്കിലും വിവരം ഡിവിഷന്‍ ആഫീസര്‍ അവര്‍കളാലോ റേഞ്ചാഫീസര്‍ അവര്‍കളാലോ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൨. ഈ കരാര്‍ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കാലത്തു കണ്‍ട്രാക്ടര്‍ തടിയോ മററു വനം വിളവുകളോ കച്ചവടം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ അടുത്തുള്ള കുടി പുരയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും തടി ശേഖരിക്കുന്നതിനു കരാറേറ്റെടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൨൩. കൺട്രാക്റ്റർ തടി ശേഖരിക്കുന്ന വകയ്ക്കു പ്രത്യേകമായി യാതൊരു പണവും കൊടുക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ തടി ഡിപ്പോവിൽ ഇറക്കി ഏല്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിനുള്ള കോൾവിലയിൽ നൂറിനു നാലു പതിൽ കവിയാതെയുള്ള ഒരു തുക കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨൪. കൺട്രാക്റ്റർക്ക് അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ തടികൾ ശേഖരിക്കാൻ പാടുള്ളു. ഇതല്ലാതെ മററു വല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തടികൾ ശേഖരിക്കുന്നതായാൽ അവ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨൫. ഈ കൺട്രാക്റ്റ് നിറവേററുന്നതിലേക്കു ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യാവുന്നേടത്തോളം സഹായം കൺട്രാക്റ്റർക്കു ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

൨൬. യാതൊരു തടികളും ഡിപ്പോ അതൃത്തിക്കപ്പുറം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അപ്രകാരം കാണപ്പെടുന്ന തടികൾക്കു കൺട്രാക്റ്റർ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ അവ ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨൭. കൺട്രാക്റ്ററുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും തന്റെ കൈവശം വിട്ടുപോയതോ ഉപേക്ഷിച്ചതോ ആയ തടികളെ വഴിയിൽ കയററുന്നതിനും മററും ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും ചിലവാകുന്ന എല്ലാ വക പണവും കൺട്രാക്റ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൮. കൺട്രാക്റ്റർ കോൾവിലയ്ക്കു അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ച തടികൾക്കുള്ള രസീതും ലൈസൻസും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോൾവില, വിററഴിക്കാകുന്ന തടികൾക്കാണെങ്കിൽ തടി വിററുകഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിനകം കൺട്രാക്റ്റർക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. മററു സംഗതികളിൽ ഡിപ്പോവിൽ തടി ഏല്പിച്ച ഉടൻ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

൨൯. കൺസർവേറർ അവർകളുടേയോ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയോ മുൻപേരുള്ള അനുവാദം കൂടാതെ കുത്തക വേറൊരാളുടെ പേർക്കു മാററി കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൩൦. കൺട്രാക്റ്റർ വനം വക റെഗുലേഷനും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതാണ്.

൩൧. ഈ കുത്തക അനുസരിച്ചു വല്ല പണങ്ങളും കുത്തകക്കാരനിൽ നിന്നും ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആ വക പണങ്ങൾ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള അവധിക്കകം ഒടുക്കേണ്ടതും അതിനു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതായാൽ അവകളെ കരകുടിശ്ശികയായി ഗണിച്ചു ഇപ്പോൾ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കരകുടിശ്ശിക റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കൺട്രാക്റ്ററിൽ നിന്നു ഈടാക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൩൨. വനംവക കുററങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ കാട്ടുതീ കെടുത്തുന്നതിനോ വനംവക ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനു കുത്തകക്കാരനും അയാളുടെ ഏജൻറന്മാരും മററു വേലക്കാരും കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു.

൩൩. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെ ഉത്തരവുപ്രകാരം തടികൾ ഏല്പിക്കുന്നതിലേക്കു ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തടികൾ ഏല്പിക്കേണ്ടതിനു കൺട്രാക്റ്റർ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ഏല്പിക്കുന്ന തടികളിന്മേലുള്ള കോൾവില അതാതുസ്ഥലത്തിന്റെ ദൂരം അനുസരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩൪. ഉടമ്പടികാലാവധികഴിഞ്ഞ് ക്ലിപ്തദിവസത്തിനകം കുത്തകക്കാരൻ ശേഖരിച്ചു ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിക്കാതെ കിടപ്പുള്ള വകയിൽ മുറ്റ അടിച്ചതോ അടിക്കാത്തതോ മാർക്ക ചെയ്തു മുറിക്കാത്തതോ ആയ എല്ലാ തടികളേയും കൺട്രാക്റ്റർക്കു കൂടുതൽ അവധികിട്ടാത്തപക്ഷം അവകളെ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ അവർകളേയോ അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മററു വല്ല ജീവനക്കാരേയോ ഏല്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും കൺട്രാക്റ്റർക്കു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നും കൂടുതൽ അവധിക്കകം കൺട്രാക്റ്റർക്കു മാർക്കചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ മുറിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ.

൩൫. കൺട്രാക്റ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ക്ലിപ്തദിവസിനകം കൺട്രാക്റ്ററുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വഴിപാസു പുസ്തകങ്ങളുടെ കുററികളും ഉപയോഗിക്കാത്ത പെർമ്മിററു പാസു പുസ്തകങ്ങളും ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിയെ കിട്ടണമെന്നുള്ള അപേക്ഷക്കു മുമ്പു തന്നെ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

൩൬. കുത്തക അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും പണം ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ അവർകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സകല കണക്കുകളും കൺട്രാക്റ്റർ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്കോ ൨൬-ം ൩൩-ം വകുപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുംപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നതിനോ വല്ല വീഴ്ചകളും കൺട്രാക്റ്റർ വരുത്തുന്നതായാൽ കുത്തക അവധി കഴിഞ്ഞു ആറുമാസത്തിൽ പിന്നിട്ടല്ലാതെ കൺട്രാക്റ്ററുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പലിശ കൺട്രാക്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലാ.

൩൭. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കും കൺട്രാക്റ്റർക്കും തമ്മിൽ കൺട്രാക്റ്റ് സംബന്ധിച്ചു വല്ല തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അവകളെ പററി കൺസർവേറർ അവർകളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ച അവസാനതീർച്ചയായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൩൮. ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടതിന്റെ ശേഷം വാക്കാലുള്ള ഏതെങ്കിലും കരാർ അനുസരിച്ചു ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ മാററുകയോ ചെയ്യാവുന്നതല്ല. അപ്രകാരം വാക്കാലുള്ള ഒരു കരാറും ഇരുഭാഗക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നതുമല്ലാ.

൩൯. ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചു തടികൾ മുറിക്കേണ്ടതും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും മററും കൺട്രാക്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൦-൧൦-൯൪.

ടി. വി. സുബ്ബയ്യാരയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

ഡിപ്പോകളിൽ തടി ഇറക്കസംബന്ധിച്ച വിളിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഡറിന്റെ വകക്ക എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്.

നമ്പർ	തടികൾ വെട്ടിക്കപ്പെടുന്ന റെയിഞ്ചുകളുടെ പേര	സ്ഥലവിവരം	ഇനം	ഏറ്റുപ്പിക്കേണ്ട സംഖ്യ ക്യൂബിക്കടി	ഇന്ന ഡിപ്പോവിൽ ഏറ്റുപ്പിക്കേണ്ടതു	കാലം
൧	വിളവംകോട്	കളിയൽ റബ്ബർ എസ്റ്റേററിലും കരം പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്നു	തേക്ക	൪൫൦൦	നാഗർകോവിൽ ഡിപ്പോ	ഒരു വർഷം
൨	കല്ക്കുളം	ഉള്ളിലെ എസ്റ്റേററിലും പൊന്മന വില്ലേജിലുള്ള ഒററ കരം പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു	ടി	൬൦൦൦	ടി	ടി
൩	ടി	തടിക്കാരൻകോണം ൫൦-ാം നമ്പർ ബ്ലൂവൽ ക്ലൂപ്പിൽ നിന്നും	ടി	൫൦൦	ടി	ടി
൪	ടി	ഉള്ളിലെ എസ്റ്റേററിലും പൊന്മനവില്ലേജിലുള്ള ഒററ കരംപതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും	ഈട്ടി	൪൦൦൦	ടി	ടി
൫	വിളവംകോട്	കുട്ടപ്പകാണിയിൽ കരംപതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ	തേക്ക	൩൪൮൦	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ	ടി
൬	നെടുമങ്ങാട്	ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങൾ	ഈട്ടി	൩൦൦	ടി	ടി
൭	കല്ക്കുളം	വേളിമലയിൽ ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുവട്ടാർ ഉൾപ്പെട്ട വില്ലേജുകളിൽ കരം പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്നു	തേക്ക	൨൦൦൦	തക്കലഡിപ്പോ	ടി
൮	വിളവംകോട്	കളിയലിലും പാഴിച്ചലിലും ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ	വേങ്ങ തേമ്പാവു	൧൦൦൦ ൨൦൦൦	ടി	ടി
൯	ടി	ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങൾ	ചാമ്പതടി ചുരുൾവേമ്പു കാരാവാഴ ആഞ്ഞിലി ഇല്ലിപ്പ പിലിവാക	൫൦൦൦	കൊല്ലംകോട്	ടി

ററി. വി. സുബ്ബയ്യാഅയ്യർ,
ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

പരസ്യം.

കടയ്ക്കൽ റെയിഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാമനപുരം മൈനർ ഡിപ്പോവിൽ കിടപ്പുള്ള തേമ്പാവു, വേങ്ങ മുതലായ പാഴ്മരത്തടികളെ വാമനപുരത്തുവച്ചു താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ കൺസർവേററരാൽ ൧൦൯൭ മുതൽ നമ്പർ ഗസററിൽ ൧൧൧൫ മെ മാസം ൩൦-ാം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലേല നോട്ടീസിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

എം. പി. ജേക്കബ്,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
കൊല്ലം ഡിവിഷൻ.

കൊല്ലം
൧൦൯൪ ഇടവം ൩-.

ലേലതീയതികൾ.

൧ ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൯-/൧൯൧൯-ജൂൺ ൨-.
൨ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൨൦-/൧൯൧൯-ജൂലായി ൪-.

പരസ്യം.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നപ്രകാരമുള്ള വിറക അതാതിന്റെ നേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു തെക്കൻ ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽചേർന്ന ഡിപ്പോവുകളിൽ ഏറ്റേല്പിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടർ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നമ്പ്ര	ഡിപ്പോവിന്റെ പേർ	ഏറ്റേല്പിക്കേണ്ട തുക	ശേഖരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ
		ടൺ	
൧	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോ	൭൫൦	നെടുമങ്ങാടു നെയ്യാററുകര റേഞ്ചുകളിൽ പെട്ട ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങൾ
൨	ടി	൪൫൦	നെടുമങ്ങാടു നെയ്യാററുകര റേഞ്ചുകളിൽ പെട്ട ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങൾ
൩	നാഗർകോവിൽഡിപ്പോ	൨,൫൦൦	കൽക്കുളം റേഞ്ചിൽ വീരപ്പുലി റിസർവിൽ തടിക്കാരംകോണത്തുള്ള ൫-ാം നമ്പർ ഫ്യുവൽ കൂപ്പു
൪	തക്കല ഡിപ്പോ	൨൦൦	കൽക്കുളം വിളവംകോടു റേഞ്ചുകളിൽപ്പെട്ട ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങൾ
൫	ആരുവാമൊഴി ഡിപ്പോ	൩൦൦	മഹേന്ദ്രഗിരി റേഞ്ചിൽ മഹേന്ദ്രഗിരി റിസർവിലുള്ള ൩-ാം നമ്പർ കൂപ്പു
൬	മണ്ണംകുഴി ഡിപ്പോ	൫൦൦	കൽക്കുളം റേഞ്ചിൽ വീരപ്പുലി റിസർവിൽ തടിക്കാരംകോണത്തുള്ള ൫-ാം നമ്പർ ഫ്യുവൽ കൂപ്പു

കുറിപ്പു:—൧. ഒരാൾ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പോവിലേക്ക വിറക ഏറ്റേല്പിക്കാവുന്നതും അങ്ങിനെ ആയാൽ ഓരോ ഡിപ്പോവിലേക്കും പ്രത്യേകം ടെണ്ടർ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൨. തടിക്കാരംകോണം ഫ്യുവൽ കൂപ്പുകളിൽ നിന്നും വിറക ശേഖരിക്കുന്നതു കാപ്പിസ്സിസ്റ്റംപ്രകാരമാകകൊണ്ടു ആ വ്യവസ്ഥകൾക്ക കൽക്കുളം റേഞ്ചാഫീസിലോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിലോ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

൩. ടൺ ഒന്നുക്ക എന്തു കോൾവില കിട്ടണമെന്ന ടെണ്ടറിൽ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ടെണ്ടറുകൾ കവറിൽ അടക്കംചെയ്തും അരക്കുമുദ്രവച്ചും തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിലും ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു ഡിപ്പോവിൽ വിറക ഏറ്റേല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന പുറത്തെഴുത്തോടുകൂടിയും അഞ്ചൽമാർഗ്ഗമോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ അയക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ത്രചെയ്തും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ഓരോ ടെണ്ടറോടുകൂടി (൨൫) ഉറുപ്പികയുടെ പ്രിലിമിനറി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതും അപ്രകാരം നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാതെ അയക്കുന്ന ടെണ്ടറുകളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൬. ടെണ്ടറുകൾ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൩൧-ാം൹ ൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-ാം൹ യോ അതിനു മുമ്പോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ടെണ്ടറുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ ൧ മണിക്ക അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടർകാരുടെ മുമ്പാകെവച്ചു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ തിരുവനന്തപുരത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിൽവച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയതിക്ക പിന്നിട്ടു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറിനെ പററി ഗൌനിക്കുന്നതും അല്ല.

൭. ടെണ്ടർകാരന്റെ നടത്തയും സ്വത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏററവും കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ടെണ്ടറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കുള്ളതാകുന്നു.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ടെണ്ടർകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ടെണ്ടറിനെപ്പററി തീർച്ച ചെയ്ത ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടർകാരൻ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതും ആ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി ഉടമ്പടി ശരിയായി നിറവേററുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലേക്കായി ൧൦൦ സർക്കാർരൂപാ ഡിപ്പോസിറ്റായി തുക്കല സേവിങ്ങ്സ്ബാങ്കിൽ കെട്ടേണ്ടതും ആകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടർകാരൻ മേൽ വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നടക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായാൽ അയാൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതിനും പുറമേ രണ്ടാമതു ടെണ്ടർ വിളിക്കുന്നതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു എന്തെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനു ഇടവരുന്നതായാൽ ആയതിലേക്കും അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ലാഭമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിനു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦. കൂടുതൽ വിവരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണു.

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. റേഞ്ചുകളിലുള്ള കൂപ്പുകളിൽനിന്നും തടിയിറക്കു കണ്ട്രാക്ടർമാർ മുറിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിൽനിന്നും വിറകു ശേഖരിക്കേണ്ടതാണു.

൨. ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിറകു ഉണക്കയായിരിക്കണം. പച്ചയായിരുന്നാൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള വിറകു മുഴുവനും ൧൦൯൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം അവസാനത്തിനു മുമ്പു ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി റേഞ്ചാഫീസർ വനംവക ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ൩-ാം നമ്പർ പാസു കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പു വിറകു വനത്തിൽനിന്നും ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. വിറകു കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള സൌകര്യത്തിനായി കണ്ട്രാക്ടർ ഒപ്പിട്ട ഓരോ വണ്ടിക്കും ൩൦ നമ്പർ എ. ഫാറത്തിൽ ഓരോ വഴിപ്പാസു കൊടുക്കാവുന്നതാണു. വഴിപ്പാസു പുസ്തകം അതിനുള്ള വില ഒടുക്കി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണു. വിറകു ഡിപ്പോവിൽ ഇറക്കി ഏൽപ്പിച്ച ഉടൻ ഓരോ വണ്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള വഴിപ്പാസു ഡിപ്പോ ആഫീസരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വിറകു ൪ അടി നീളത്തിൽകൂടാതെ ഒരേ സൈസിൽ മുറിച്ചെടുക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ൬ ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചുററുവണ്ണമുള്ള തുണ്ടുകളെ പിളർന്നു ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬. ഡിപ്പോവിൽ ഡിപ്പോ ആഫീസരുടെ ഇൻഡന്റു അനുസരിച്ചു ഇറക്കി ഏൽപ്പിച്ച വിറകിനുള്ള കോമ്പവില ഏൽപ്പിച്ച തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഡിപ്പോ ആഫീസരുടെ ബില്ലു വരുത്തി കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൭. ഈ വേല നടത്തിപ്പിനായി കണ്ട്രാക്ടർ നിയമിക്കുന്ന 'സബ്' കണ്ട്രാക്ടർമാർ ഏജന്റന്മാർ മുതലായവരുടെ പേരുവിവരം കാണിച്ച ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ട്രാക്ടർ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗീകരിച്ചവരെ മാത്രം കണ്ട്രാക്ടർ ഈ വേലക്കു നിയമിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഇവർ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി ഇവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ട്രാക്ടർ ഒപ്പിട്ട ഓരോ സർട്ടിഫിക്കേററു കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ സർട്ടിഫിക്കേററു വനത്തിൽ വച്ചു ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു വനം വക ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും കാണിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു. വേറെ ഒരു കണ്ട്രാക്ടർ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആരെയും ഈ വേല നടത്തിപ്പിനായി കണ്ട്രാക്ടർ നിയമിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

൮. കണ്ട്രാക്ടരുടേയോ സബ് കണ്ട്രാക്ടരുമാരുടേയോ ഏജന്റന്മാരുടേയോ ഉപേക്ഷ നിമിത്തം തീകത്തിയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ മററു വിധത്തിലോ പോകുന്ന വിറകിന്റെ മേൽ ലാഭത്തിനു (താരിപ്പിൽ നിന്നും കോമ്പവില കുറച്ചുവരുന്ന തുക) കണ്ട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതിനും പുറമെ അതിന്മേലുള്ള കോമ്പവിലയ്ക്കും കണ്ട്രാക്ടർക്കു അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം കളഞ്ഞുപോകുന്ന വിറകിന്റെ താരിപ്പു വിലയുടെ നൂററിനു പത്തുവീതമുള്ള തുക കണ്ട്രാക്ടർ പിഴയായി ഒടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൯. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കാലത്തു കണ്ട്രാക്ടർ തടിയോ വിറകോ കരിയോ മുളയോ മററു വല്ല വനം വിളവുകളോ കച്ചവടം ചെയ്വാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൦. ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയോ കൺസർവേറർ അവർകളുടെയോ രേഖാമൂലമായ ഉത്തരവു കൂടാതെ ഈ ഉടമ്പടി അന്യനു കൈമാററം ചെയ്വാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൧. വിറകു ശേഖരിച്ചു ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു വനം വക റഗുലേഷനും കൺസർവേറർ അവർകളും ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരും കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചു കണ്ട്രാക്ടർ നടന്നുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൨. ഉടമ്പടിപ്രകാരം കണ്ട്രാക്ടർ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നു ഉടമ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിറകിൽ നൂററിനു എഴുപത്തിഅഞ്ചുവീതമെങ്കിലും ഉടമ്പടി കാലാവധിക്കു മുമ്പു ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ കരാറു റദ്ദുചെയ്യപ്പെടുന്നതും അയാൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഡെമണി സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ കണ്ട്രാക്ടർ ൧൦൦-ന ൭൫ വീതമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഏൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതു ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള മൊത്തം തുകയിൽ കുറവായും ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങിനെ കുറവു വരുത്തിയിട്ടുള്ള വിറകിനു ടൺ ൧-ക്കു (൧) ഒരു രൂപാ വീതം പിഴ കണ്ട്രാക്ടർക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള കോമ്പവിലയിലോ മററു പണത്തിലോ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള കുറവു വിറകായി ശേഖരിക്കുന്നതിനു പാകമായ ശിഖരങ്ങളും കൊമ്പുകളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു വരുന്നതായാൽ മേൽ വിവരിച്ച പിഴ മുതലായതിനു കണ്ട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല.

൧൩. ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിറകിന്റെ തുക ഡിപ്പോവിൽ വിറകിനുള്ള പ്രിയം അനുസരിച്ചു ഡിവിഷൻ ആഫീസർക്കു കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

൧൪. ഉടമ്പടി കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഡിപ്പോവിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ കിടപ്പുള്ള വിറകിനെ റേഞ്ചാഫീസരെ ഏൽപ്പിച്ചു രസീതു വാങ്ങേണ്ടതും ആ വിറകിന്മേൽ കണ്ട്രാക്ടർക്കു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിലവുകൾക്കു അയാൾക്കു

അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം കൺട്രാക്ടർ ചെയ്യാതെയിരുന്നാൽ മേൽ ൧൰ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ഡിപ്പോവിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിടപ്പുള്ള വിറകിന്റെ മേൽ ചുങ്കം കൺട്രാക്ടരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൧൫. ഈ കുത്തക നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നകാലത്തു കൺട്രാക്ടരോ അയാളുടെ സബ്‌കൺട്രാക്ടരന്മാരോ ഏജന്റന്മാരോ മേൽ വിവരിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ സംഗതിയുടെ ഗൌരവം അനുസരിച്ചു കൺസർവേറ്റർ അവർകളോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരോ നിശ്ചയിക്കുന്ന പിഴയോ പരിഹാരമോ കുത്തകക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൬. ഈ കുത്തകസംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റോ കുത്തകക്കാരൻ കൊടുക്കാതെയിരുന്നാൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഓരോ തവണയ്ക്കും (൫) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപയിൽ കവിയാതെ പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതും ഇപ്രകാരം ഇട്ടിട്ടുള്ള പിഴ കൺട്രാക്ടർ ചെല്ലുവാനുള്ള കോംവിലയിലോ മറ്റു പണത്തിലോ നിന്നും ഈടാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

൧൭. ഈ വേല നടത്തിപ്പിനായി ഏല്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സബ്‌കൺട്രാക്ടരന്മാർ ഏജന്റന്മാർ മുതലായവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു കുത്തകക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

൧൮. സമീപത്തുള്ള കാടുകളിൽ തീപിടിക്കുന്നപക്ഷം അതിനെ കെടുക്കുന്നതിനോ വനംവക കുറ്റങ്ങളെ അന്വേഷണം ചെയ്യുന്നതിനോ ആയി റെയിഞ്ചാഫീസരോ മറ്റു വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനു കൺട്രാക്ടരും അയാളുടെ സബ്‌കൺട്രാക്ടരന്മാരും ഏജന്റന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു.

൧൯. ഈ ഉടമ്പടിക്കായി കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉടമ്പടികാലാവധി കഴിഞ്ഞു ആറു മാസത്തിനകം കൺട്രാക്ടരുടെ പേരിലുള്ള ചുമതല തീർപ്പെടുത്തിയതിന്റെശേഷം തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

൨൦. കൺട്രാക്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിപ്പാസുകളുടെ കൗണ്ടർഫോയിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത പാസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതും ഉടമ്പടി കാലാവധി കഴിഞ്ഞുടൻ കൺട്രാക്ടർ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ ഹാജരാക്കി രസീതു വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൧. ഈ ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള വിറകു ശേഖരിച്ചു ഡിപ്പോവിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു കൺട്രാക്ടർക്കു യാതൊരു പണം കൊടുക്കുന്നതല്ല.

൨൨. കുത്തകക്കാരനോ അയാളുടെ സബ്‌കൺട്രാക്ടരന്മാരോ ഏജന്റന്മാരോ വനംവക റെഗുലേഷനോ റൂൾസിനോ വിപരീതമായി ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്കയോ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെയോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെയോ ഉത്തരവനുസരിച്ചു നടക്കാതെ ഇരിക്കയോ ചെയ്താൽ അതിലേക്കായി കുത്തക റദ്ദുചെയ്തു അയാൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റു സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതുകൂടാതെ ഈ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ചട്ടപ്രകാരമുള്ള മറ്റു ശിക്ഷകൾക്കും കൺട്രാക്ടർ പാത്രീഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൩. കുത്തകക്കാരൻ ഉടമ്പടിക്കു വല്ല ലംഘനവും ചെയ്തു അതുനിമിത്തമോ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം വേറെ വല്ല ഇനത്തിലോ അയാളിൽനിന്നും സർക്കാരിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടതായിവരുന്ന എല്ലാ പണങ്ങളെയും ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരോ കൺസർവേറ്റർ അവർകളോ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസിലെ അവധിക്കകം കൊടുത്തു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ഗണിച്ചു കുത്തകക്കാരന്റെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിക റെഗുലേഷൻപ്രകാരം വസൂലാക്കുന്നതാകുന്നു.

൨൪. ഈ ഉടമ്പടി എഴുതിയതിന്റെശേഷം അതിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ഏതെങ്കിലും വാക്കാലുള്ള കരാറുകൊണ്ടു കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്വാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അപ്രകാരം വാക്കാലുള്ള കരാറുകളെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതും അല്ല.

തിരുവനന്തപുരം, } ൯൪-൧൦-൩൦.

ടി. വി. സുബ്ബയ്യാഅയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

AUCTION SALE NOTICE.

SALE OF COPPICE COUPE NO. IV AT MULAKARACHANPARA, PULIYARA PAKUTHY IN THE SHENCOTTAH FOREST DIVISION.

It is hereby notified that subject to the following conditions, the right of collection and disposal of the tree-growth except the trees marked as standards from the Government Forests of the Pulyara Reserve falling within the boundaries given below, will be sold in public auction in the Divisional Forest Office, Shencottah, on the 7th Mithunam 1094 corresponding to 21st June 1919 at 2 P. M.

N. B. The boundaries of the coupe are demarcated on the ground and a plan of the area may be seen at the office of the undersigned. The Range Officer, Shencottah has instructions to render any help to intending purchasers for the inspection of the coupe.

2. Intending bidders should deposit a sum of B. Rs. 50 as earnest money without which no one will be allowed to bid. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned at the spot.

3. The sale will be knocked down to the highest bidder, who shall have to pay one-third of the bid amount including the earnest money already paid at the spot and the balance two-third in two instalments, the first before the end of Mithunam and the second before the 25th of Karkadagom 1094. If either the one-third amount or the two instalments be not paid in time, the money already paid will be forfeited to Government and the sale will be cancelled and the right resold at the risk of the original bidder who shall then be responsible for any loss to Government resulting from such resale but shall have no claim over the gain if any.

4. The purchaser shall also execute an agreement in stamped paper depositing a security of Rs. 200 for the due fulfilment of the contract within 10 days from the date of notice intimating approval of sale by the Conservator of Forests.

5. The security deposit will be refunded within six months after the expiry of the contract, provided it has not been confiscated for any breach of conditions of the contract.

6. Should the purchaser fail to act up to or violate any of the conditions of the agreement, the contract will be cancelled and all the money paid by the purchaser including the security deposit will be confiscated to Government and he shall have no claim over the produce left unremoved from the coupe but shall also be liable for the damage caused or loss sustained by Government. The contractor also is liable to criminal prosecution in case of violation of any of the provisions of the Forest Regulation.

7. All money due to Government by the purchaser will be treated as arrears of land revenue and will be recovered in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

8. Further particulars can be had either from the Range Officer, Shencottah, or from the Divisional Forest Officer.

CHIEF CONDITIONS.

1. The contract shall be valid only for one year commencing from the date of execution of the agreement.

2. The contractor shall have no claim over the produce left unremoved in coupe after expiry of the contract period.

3. The purchaser shall not enter upon the coupe before executing the agreement and obtaining a license therefor from the Divisional Forest Officer.

4. The contractor shall not fell, lop, mutilate or interfere with in any way, the standards marked within the coupe. He shall also be held responsible for damage caused to them by the fall of trees felled by him.

5. All other trees may be felled, but the felling must be done at not more than 6" above the ground. The stumps of all the felled trees should be well coppiced simultaneously with the felling.

6. The produce may be removed as timber, firewood or charcoal as the contractor chooses, under cover of passes obtained from the Range Officer. Conversion of charcoal will be allowed only in places approved of by the Range Officer.

7. No trees or other produce shall be felled, collected or removed from outside the coupe.

8. The contractor, his agents and workmen are bound to obey the orders of the Range Officer, Divisional Forest Officer and the Conservator of Forests in the matter of carrying out the contract failing which the contractor is liable to a fine of not less than Rs. 10 by the Divisional Forest Officer.

9. The contractor shall be liable for all irregularity committed within the coupe by himself, his agents, workmen or employees.

10. If the contractor fails to coppice the stumps of felled trees or coppice them improperly, a notice shall be issued to the contractor to re-do the work satisfactorily within a prescribed time failing which, the work will be got done by other agencies the cost of which will be recovered from the contractor who shall also in that case be liable for a further fine of Rs. 50.

11. The contractor shall act up to the Forest Regulation and rules framed thereunder and other standing orders of the Department. He and his men working in the coupe shall be bound to render assistance to the Forest Department in putting out forest fires if any happen in the neighbouring Forests and in preventing or detecting Forest offence.

SITUATION AND BOUNDARY DESCRIPTION OF THE COPPICE COUPE TO BE SOLD AT MULAKARACHANPARA, IN THE PULIYARA RESERVE DURING 1094.

Situation. The coupe is situated in the unsurveyed portion of the Puliyara Reserve on its southern slope to the west of coppice coupe No. III.

Extent. 67 acres and 12 cents.

Boundaries.

North. A cleared line to a distance of 3 chains from west to east starting from a point about 8 chains north west of the North-western cover of coppice coupe No. III.

East. Thence a cut line more or less in a south-westerly direction until it meets the north-western corner of coupe No. III, thence along the cleared western boundary of the above coupe till it meets the (Puliyara) Reserve boundary between cairn Nos. 56 and 57 in the Karayalar Thottam odai.

South. Thence along the Reserve boundary to a point 2 chains west of cairn No. 63 on that boundary.

West. Thence a cleared line more or less in a north-westerly direction for about 4 chains where it meets the Ramakal pallam odai, thence along that odai in a north-easterly direction for about 20 chains, thence almost in the same direction along a cleared line for about 15 chains until it meets the northern boundary of the coupe.

Shencottah, 14-10-1094.

R. DHANUKOTI,
Divisional Forest Officer.

പരസ്യം.

താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു പട്ടികപ്രകാരമുള്ള കരി അതാതിന്റെ നേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചു ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഡിപ്പോകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ദർഖാസ്തു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഡിപ്പോകളുടെ പേരു.	ആകെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കരിയുടെ സംഖ്യ പറ	മാസംതോറും ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതു	ശേഖരിക്കേണ്ട സ്ഥലം.
൧. തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോ	൧൦൦൦	പറ ൮൪	നെടുമങ്ങാട്ട്, നെയ്യാറ്റുങ്കര റേഞ്ചുകളിലുള്ള ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങളിൽനിന്നും
൨. നാഗർകോവിൽ ഡിപ്പോ	൧൦൦൦	പറ ൮൪	കല്ക്കുളം റേഞ്ചിൽ തടിക്കാരൻകോണം (വീരപ്പുലി) റിസർവിൽ ൭-ാംനമ്പർ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും
൩. തക്കല ഡിപ്പോ	൧൫൦൦	പറ ൧൨൫	കല്ക്കുളം റേഞ്ചിൽ വേളിമല ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത വനങ്ങളിൽ നിന്നും
൪. ആരുവാമൊഴി	൧൦൦൦	പറ ൮൪	മഹേന്ദ്രഗിരി റേഞ്ചിൽ മഹേന്ദ്രഗിരി റിസർവ് ൩-ാംനമ്പർ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും

൨. ഒരാൾ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പോവിലേക്കു കരി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു ദർഖാസ്തു ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും അങ്ങനെയായാൽ ഓരോ ഡിപ്പോവിലേക്കും പ്രത്യേകം ദർഖാസ്തു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൩. ദർഖാസ്തുകൾ കവറിൽ അടക്കംചെയ്തു അഞ്ചൽവഴിയോ തപ്പാൽവഴിയോ അയക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്റ്റർചെയ്തും തെക്കൻഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിലും   റേഞ്ചിൽ നിന്നും   ഡിപ്പോവിൽ കരി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഖാസ്തു എന്നു പുറത്തെഴുത്തോടുകൂടിയും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ഓരോ ഡിപ്പോവിലും ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കരി ൪൦൦ ക്യൂബിക്ക ഇഞ്ചുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു മ്ലാസ്സ് പറയ്ക്കു എന്തു കോൾവില വേണം എന്നുള്ള ഭാഗം ദർഖാസ്തിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ഓരോ ദർഖാസ്തിനോടുകൂടി (൨൫) ഇരുപത്തഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപ നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാതെ അയയ്ക്കുന്ന ദർഖാസ്തുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൬. ദർഖാസ്തുകൾ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു ൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാം൹ക്കു ൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-നു പകൽ ൨ മണിക്കു മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഖാസ്തുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൭. ദർഖാസ്തുകൾ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൬-ാം൹ക്കു ൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-നു പകൽ ൨ മണിക്കു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഖാസ്തുകാരുടെ മുമ്പാകെ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൮. ദർഖാസ്തുകാരന്റെ നടത്തയും സ്വത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനുള്ള ദർഖാസ്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ദർഖാസ്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്കുള്ളതാകുന്നു. കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ദർഖാസ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദർഖാസ്തുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ദർഖാസ്തിന്റെപുറത്തു പതിച്ചുവെച്ചു, ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാരൻ ദർഖാസ്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി എഴുതി വെയ്ക്കേണ്ടതും ആ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കിട്ടുള്ളതുൾപ്പെടെ (൫൦) അമ്പതു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപ ജാമ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൧. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഖാസ്തുകാരൻ മേൽ പത്താം വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നടക്കാതെ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാൽ അയാൾ ഒടുക്കിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനും പുറമേ രണ്ടാമതു ദർഖാസ്ത് വിളിക്കുന്നതിൽ വച്ചു സർക്കാരിലേക്കു ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം നേരിടുന്നതായാൽ ആ തികയ്ക്കു അയാൾ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതും എന്നാൽ ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൨. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണു.

പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ.

൧. കൂപ്പുകളിൽനിന്നും തടികൾ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇലമാറകളിൽ നിന്നും ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും കേടുകൾ വീണിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കരി എരിക്കാൻ ഉപയോഗമുള്ള വള്ളികളിൽ നിന്നും കരി എരിച്ചു ശേഖരപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

൨. റേഞ്ചാഫീസരോ കൂപ്പു ഫാറസ്റ്റരോ കരി എരിക്കാനായി അനുവദിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാതെ മററു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴി എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങിനെ കരി എരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കുഴികൾ ചുററും ൩൦ അടി വിസ്താരത്തിൽ ഉള്ള കാടു കൺട്രാക്ടർ വെട്ടി മാററിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ഡിപ്പോ ആഫീസരുടെ ഇൻഡൻഡ് അനുസരിച്ചു കൺട്രാക്ടർ കരി ഏല്പിക്കേണ്ടതും എല്ലാ സമയത്തും ൫൦ പറയിൽ കുറയാതെ കരി ഡിപ്പോവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൪. റേഞ്ചാഫീസരോ, കൂപ്പു ചാർജ്ജു വഹിക്കുന്ന ഫാറസ്റ്ററോ ഫാറസ്റ്റ് റൂൾസ് അനുസരിച്ചുള്ള ൩-ം ഫാറത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പാസ്സു സഹിതം കരികൾ നീക്കംചെയ്യണം. കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായി ൩ എ ഫാറത്തിൽ കൺട്രാക്ടർ ഒപ്പിട്ട ഓരോ വണ്ടിക്കു ഓരോ വണ്ടിപ്പാസു കൊടുക്കാവുന്നതും ഈ പാസു ബുക്കുകൾ വിലക്കു ഡിവിഷൻ ആപ്പീസിൽ നിന്നും കൺട്രാക്ടർക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഓരോ വണ്ടി കരികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന പാസ് ബുക്ക് എല്ലാ കാളവും പൂർത്തിയാക്കി പാസു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു. കരി ഡിപ്പോവിൽ ഏല്പിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ അതോടുകൂടിയുള്ള വണ്ടിപ്പാസും ഡിപ്പോ ആഫീസരെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണു. പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെ അടുക്കൽ ഡിപ്പോ ആഫീസർ അയച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡൻറും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

൫. ഓരോ മാസത്തിലും ശേഖരിച്ചു വിററുതീർത്തു കഴിച്ചിട്ടുള്ള കരികളുടെ കണക്കുവിവരം ഡിപ്പോവിൽ നിന്നും ബിൽ വരുത്തി അടുത്തമാസത്തിലെ ൧-ാംതീയതി ആസ്ഥലത്തിൽ കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതാണ്. താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള കരി ഡിപ്പോവിൽ ഏല്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അതിനെ ലേലത്തിൽ വിററു തീർത്തു ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിൽ വിററുതുകയിൽ ഒന്നുപകുതി മാത്രം അതു കോൺട്രാക്ടിൽ കവിഞ്ഞു പോകാത്തപക്ഷം കൺട്രാക്ടർക്കു കിട്ടുന്നതുമാകുന്നു.

൬. കൺട്രാക്ടരുടെ ഏജൻറിൻറെയോ വേലക്കാരുടെയോ ഉപേക്ഷ നിമിത്തം നേരിടുന്ന സകല നഷ്ടം മുതലായതുകൾക്കും കൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

൭. കൺസർവേറററുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഈ ഉടമ്പടി മറെറാരാൾക്കു തിരിച്ചുകൊടുപ്പാൻ പാടില്ല.

൮. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വേലനടത്തിപ്പിനായി കൺട്രാക്ടർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സബ് കൺട്രാക്ടർ ഏജൻറു വേലക്കാർ മുതലായവർ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ളവർക്കു കൺട്രാക്ടർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതും ഇതു കാണുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫാറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൯. കരി ശേഖരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു കൺട്രാക്ടർ വനംവക റെഗുലേഷനും നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും കൺസർവേറററും ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരും അപ്പപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചു നടന്നുകൊള്ളണം.

൧൦. വനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീ കെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വനംവക കുററങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും റേഞ്ചാഫീസരോ മററു ഫാറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളേയും ചെയ്തുകൊടുപ്പാൻ കൺട്രാക്ടരും ഏജൻറു വേലക്കാർ മുതലായവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൧൧. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കാലത്തു കൺട്രാക്ടരോ അവിടത്തെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നാൽ കൺട്രാക്ടരുടെ തൊട്ടുള്ള മററാളുകളോ കരി ആകട്ടെ മററു വനംവിളവുകളാകട്ടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാ.

൧൨. ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി പാസ്സുകളുടെ കൗണ്ടർഫോയിലുകളും ഉപയോഗിക്കാത്ത പാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതുകളും ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിൽ ഏല്പിച്ചു രസീതു വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩. ഇൻഡൻറുകൾ അനുസരിച്ചു ഏല്പിക്കേണ്ട കരി ഇൻഡൻറിലെ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഡൻറു അനുസരിച്ചു ഏല്പിക്കേണ്ടതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കുറവായി ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പറയ്ക്കും ഒരു ചക്രം വീതമുള്ള പിഴ കൺട്രാക്ടരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ഈ പണം ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിന്നും കൺട്രാക്ടർക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള ഡിപ്പാസിററിൽ നിന്നോ മററു പണത്തിൽ നിന്നോ ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഓരോ മാസം ഏല്പിക്കേണ്ടതിൽ കൂടുതലായി ഏല്പിച്ചിരുന്നാൽ ൧൦൦-നു ൧൦ വീതമുള്ള കൂടുതൽ മാത്രം വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ൧൦൦-നു പത്തുവീതത്തിൽ കൂടുതലായി ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള കരിയിന്മേലുള്ള കോൺട്രാക്ട് കൺട്രാക്ടർക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൪. കരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്ന കരി സാമാന്യം വലിപ്പത്തിലും പൊടി കൂടാതെയും നല്ല തരത്തിലും ആയിരിക്കേണ്ടതാണു.

൧൫. കരി അളക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരിപ്പെട്ടിയിലിട്ടോ ൪,൦൦൦ ക്യൂബിക് ഇഞ്ചിൻറെ പെട്ടകമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവ അഥവാ ൪,൦൦൦ ക്യൂബിക് ഇഞ്ചിനോടു ഒത്ത പറകൊണ്ടു അളക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൺട്രാക്ടരുടെ ചിലവിന്മേൽ കരി പറകൾ നിറച്ചിടുവിക്കേണ്ടതാണു.

൧൬. കരി ശേഖരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷണൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവുകളേയും അനുസരിച്ചു നടന്നുകൊള്ളാം. ഡിവിഷൻ ആഫീസരുടെ തീർച്ചയിന്മേലുള്ള അപ്പീൽ കൺസർവേറററുടെ തീർച്ച അവസാന തീർച്ചയായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൧൭. കൺട്രാക്ടർ കോൾവില വാങ്ങിക്കാനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പോ ആഫീസർ അയച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡൻഡുകളും ശരി എൿസ്പ്ലിക്കുതിനു കിട്ടിയിട്ടുള്ള രസീതുംകൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

൧൮. കൺട്രാക്ടരിൽനിന്നു സർക്കാരിലേക്ക ഉടമ്പടി വീഴ്ചവരുത്തിയതുനിമിത്തമോ മറ്റുവല്ല പ്രകാരത്തിലോ ഈടാക്കേണ്ടതായിവരുന്ന സംഖ്യ പിഴ മുതലായ എല്ലാ പണങ്ങളേയും കൺസർവേറ്റർ അവർകളോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസിലെ അവധിക്കകം ഒടുക്കി തീർക്കാതെപക്ഷം കൺട്രാക്ടരുടെ ജംഗമ സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിഖ റഗ്ഗുലേഷൻപ്രകാരം വസൂലാക്കുന്നതാണ്.

൧൯. ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടതിൽപിന്നീട അതിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുവഴിയുള്ള കരാറുകൊണ്ടു കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ മാററുകയോ ചെയ്വാൻ പാടില്ല. അപ്രകാരം വാക്കുവഴിയുള്ള കരാറുകളെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതും അല്ല.

തിരുവനന്തപുരം,
൯-൧൦-൯൪.

ടി. വി. സുബ്ബയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

നോട്ടീസ്.

൧. തെക്കൻ ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ കൊല്ലങ്കോട്ട ഡിപ്പോവിൽ കിടപ്പുള്ള താഴെ വിവരിക്കുന്ന ചാളത്തടികളെ മൊത്തമായി വിലയ്ക്ക വാങ്ങിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ മുദ്രാസു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൨. മുദ്രാസുകൾ കവറിൽ അടക്കംചെയ്തും അരക്കിട്ട മുദ്രവെച്ചും രജിസ്റ്റർചെയ്തും തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിലും "കൊല്ലങ്കോട്ട ഡിപ്പോവിലെ ചാളത്തടികളെ മൊത്തമായി വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള മുദ്രാസു" എന്നു പുറത്തെഴുതിയും കൂടിയും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ഒരു ക്യൂബിക്കടിക്ക എന്തു റേറു വെച്ചിട്ടാണെന്നു മുദ്രാസിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

൪. ഓരോ മുദ്രാസിനോടുകൂടി ൧൦൦ ബ്രി. രൂപ നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാതെ അയക്കുന്ന മുദ്രാസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൫. മുദ്രാസുകൾ ൧൦൯൪-ാമാണ്ട തുലാം ൩൧-ാം൹ [illegible] ൧൨ മണിക്കു മുമ്പായി ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാണ്.

൬. മുദ്രാസുകൾ അന്നു ൧ മണിക്ക അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള മുദ്രാസുകാരുടെ മുമ്പാകെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൭. മുദ്രാസുകാരന്റെ നടത്തയുടെയും സ്വത്തിന്റെയും സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏററവും കൂടിയ റേററിലുള്ള മുദ്രാസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും മുദ്രാസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്കുള്ളതാകുന്നു. മുദ്രാസു കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത മുദ്രാസുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ മുദ്രാസിന്മേൽ എഴുതിച്ചെയ്തു ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മുദ്രാസുകാരൻ മേൽ ൪-ാം പാരാവിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറു ബ്രിട്ടീഷ്രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റു കഴിച്ച ബാക്കി സംഖ്യ മുദ്രാസു സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആ സമയത്തിനകത്തു തടികളെ മാററിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമാണ്. അവധിക്കകം വില മുഴുവൻ ഒടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പു കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുക സർക്കാരിലേക്ക മുതൽ കൂട്ടുകയും തടികളെ രണ്ടാമതു വില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ രണ്ടാമതു മുദ്രാസു വിളിക്കുന്നതിനിടവരുത്തിയാൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ മുദ്രാസുകാരൻ അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾക്കും നഷ്ടത്തിനും ഗവൺമെണ്ടിലേക്ക ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. വല്ല കാരണവശാലും തടികൾ വീണ്ടും മുദ്രാസു വിളിക്കപ്പെടാതെ ആദ്യ മുദ്രാസുകാരൻ തന്നെ മാററിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ഡിപ്പോവുകളിൽ തടികൾ ഇരിക്കുന്നതിനേയും നികുതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേയും കുറിച്ചു ൧൦൮൪ മേടം വർഷം ൨൯-ാം൹ ഗവൺമെന്റു ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൂൾസു അനുസരിച്ചു തറവാടക ഈടാക്കിയതിനുശേഷം മുദ്രാസുകാരനു തടികൾ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

൧൦. ഇതിൽ കൂടുതലായി വല്ല വിവരവും അറിയണമെന്നിരുന്നാൽ വിളവങ്കോട്ട റേഞ്ചാഫീസിലോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിലോ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

സ്ഥലം
തീയതി

ടി. വി. സുബ്ബയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള തടി വിവരം.

ഇനം.	നമ്പർ.	ക്യൂബിക്കടി.
കൂരൻ വേമ്പു	൭൭	൧൫൩൦·൪൭൭
കാരാവാ	൨	൪൨·൯൭൮
മഞ്ഞിലവു	൨	൮൦·൧൮൩
ആകെ	൮൧	൧൬൫൩·൬൩൮

NOTICE

Is hereby given for general information that the undernoted articles of minor forest produce collected from the forests of the High Range Division will be sold in public auction at Cumbam on the 26th and at Bodinayakanur on the 28th Edavam 1094 corresponding to the 9th and 11th June 1919 respectively.

2. The auction will commence precisely at 3 P. M.

3. Intending bidders must deposit a sum of B. Rs. 15 as earnest money or they will not be allowed to bid. This earnest money will be returned to them directly the auction is over if no purchase is made. In the case of successful bidders, the earnest money will be deducted from the bid amount.

4. The sale will be knocked down to the highest bidder.

5. The purchaser must pay the full amount bid on the spot, failing which the money already deposited will be credited to Government and the produce resold at the risk of the original bidder any loss resulting therefrom being made good from him.

6. For further particulars apply to the office of the Undersigned.

Peermade,
8-10-94.

P. THANU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
High Range Division.

		Articles.	
1	Turmeric	4 sacks 27 maunds...	Cumbam, 26-10-94. / 9-6-19.
2	Cheyyakka	3 sacks 76 maunds...	
3	Dammer	1½ sacks 24 maunds...	
4	Honey	2 tins ...	
5	Wax	15 pounds ...	
6	Kadukka	21 sacks ...	
7	Turmeric (Kasthuri Manjal)	1½ Maunds ...	
1	Cheeyakka	133 Maunds ...	Bodi, 28-10-94. / 11-6-19.

പരസ്യം.

ഇതിനാൽ പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ കട്ടമംഗലം പകുതി സർവെ [illegible]/൧ ബിക്കും [illegible]/൧ വിക്കും മദ്ധ്യേകിടക്കുന്നതും അടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അതൃത്തിക്കകത്തു ഉള്ളതുമായ കല്ലിൻ സമീപം സർവെ [illegible]/൧ ഏ നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ഏകദേശം ൮൮ എണ്ണം തേക്കു നില്ക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടിമാററി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ ആദ്യംവെച്ചതു കൺസർവേറർ അവർകളാൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ രണ്ടാമതായി കോതമംഗലത്തുവെച്ചു [illegible] ഇടവം [illegible] പകൽ രണ്ടുമണിക്കു [illegible]-ലെ ഗവൺമെന്റു ഗസറ്റിൽ [illegible] വശത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു വടക്കൻ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

[illegible].

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

അതൃത്തി വിവരം.

ഈ കുപ്പ കോതമംഗലം—നേര്യമംഗലം വഴിപ്പാതയിൽ [illegible]-ാം മയിലിനു സമീപം കിടക്കുന്നതും റോഡ് കുപ്പിന്റെ തെക്കെ അതൃത്തിയും ആകുന്നു. കുപ്പിന്റെ മററ മൂന്നുവശങ്ങളും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കിഴക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]/൧ ബിയും [illegible]/൧ വിയും നമ്പരുകളിൽ നിന്നും വെട്ടി മാററിയിരിക്കുന്നു.

NOTICE.

It is hereby notified that the right of collection and disposal of 88 Nilavaradu teak trees standing outside the boundaries of the Payipra reserve in Manjapra Range will be sold in public auction at Malayattur on 10-11-94/24-6-19 at 2 P. M.

2. Intending purchasers must pay an earnest money of Bh. Rs. 100 before the auction and pay down one-third of the purchase amount minus the earnest money at the close of the auction.

3. The sale is subject to the confirmation of the Conservator of Forests. On confirmation the purchaser must pay down the full amount and execute an agreement with the Government binding himself to fell and remove all the 88 teak trees before 1st Chingom 1095.

4. A copy of the agreement to be executed can be seen at the time of the auction.

Further particulars can be had from the Manjapra Range Officer or the undersigned.

Malayattur.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

പരസ്യം.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന മാതിരി മുളകൾ അതാതിന്റെ നേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വെട്ടിച്ച് ൧൦൯൫-ാമാണ്ടത്തേക്കു ഡിപ്പോവുകളിൽ ഏറ്റെടുപ്പിക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ടെൻഡറ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നമ്പ്ര.	ഡിപ്പോവിന്റെ പേർ.	മുളകളുടെ വിവരം.	വെട്ടിക്കേണ്ട സ്ഥലം.
൧.	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോ	൩൦ അടി നീളമുള്ള മുള ൪൦൦൦	നെടുമങ്ങാട്ട റേഞ്ചിൽ പാലോട്ട മുതലായ റിസർവ്വുകളിൽ നിന്നും
൨.	നാഗർകോവിൽ	൧൦,൦൦൦	കൽക്കുളം റേഞ്ചിൽ വീരപ്പുലി റിസർവിൽനിന്നും
൩.	തക്കല	൩൦൦൦	കൽക്കുളം റേഞ്ചിൽ വീരപ്പുലി റിസർവിൽ നിന്നും

൨. ഒരാൾ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പോവിലേക്കു മുളകൾ ഏറ്റെടുപ്പിക്കുന്നതിനു ടെൻഡറുകൾ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും, അങ്ങിനെയായാൽ ഓരോ ഡിപ്പോവിലേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടെൻഡറുകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആണ്.

൩. ഓരോ ഡിപ്പോവിലും ഏറ്റെടുപ്പിക്കാനുള്ള മുളകൾ നൂറിനു എന്തു തോതു വില വേണമെന്നുള്ള ഭാഗം ടെൻഡറിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ടെൻഡറുകൾ കവറിൽ അടക്കംചെയ്തും അവ അരക്കുമുദ്ര വച്ചു തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിലും ഇന്ന ഡിപ്പോവിൽ മുള ഏറ്റെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ എന്നു പുറത്തെഴുത്തോടു കൂടിയും അഞ്ചൽ മാർഗ്ഗമൊ തപാൽ മാർഗ്ഗമൊ അയക്കുന്നതായാൽ രെജിസ്റ്റർചെയ്തും ൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാം/൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-ാം- ൧൨ മണിക്കു മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

൫. ഓരോ ടെൻഡറിനോടു കൂടി ൨൫ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതും അപ്രകാരം നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാതെ അയക്കുന്ന ടെൻഡറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൬. ടെൻഡറുകൾ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൩-ാം ൧൯൧൯ ജൂൺ ൨൦-ാം- ൨ മണിക്കു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെൻഡർകാരുടെ മുമ്പാകെ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ചു തുറക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൭. ടെൻഡർകാരന്റെ നടത്തയും, സ്വത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനുള്ള ടെൻഡറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ടെൻഡറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കുള്ളതാകുന്നു. ടെൻഡറു കൺസർവേറ്ററുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൮. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ടെൻഡർകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവരുടെ ടെൻഡറിനെപ്പറ്റി തീർച്ച ചെയ്തുടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൯. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെൻഡർകാരൻ ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതും ആ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിനു മുമ്പായി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിയിട്ടുള്ളതുൾപ്പെടെ ൱ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൦. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെൻഡർകാരൻ മേൽ ൯-ാം വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നടക്കാതെ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാൽ അയാൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനും പുറമെ രണ്ടാമതും ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നതിൽ വച്ചു സർക്കാരിലേക്കു ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം നേരിടുന്നതായാൽ അതിലേക്കു അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ലാഭം വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിനു അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൧. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

മുഖ്യവ്യവസ്ഥകൾ.

൧. പഴുത്തതായും നല്ലതായും ഉള്ള മുളകളെ മാത്രമെ കൂപ്പിൽ നിന്നും വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യാവൂ.

൨. ഒരോ മുളംകൂട്ടത്തിലും നിന്നു ഒരു സംവത്സരം തികയാത്ത മുളകളെ വെട്ടാൻ പാടില്ല.

൩. മുള വെട്ടുന്നതിൽ ഓരോ മുളങ്കൂട്ടത്തിലും എട്ടു മുളയിൽ കുറയാതെ വിടേണ്ടതാണ്. അതിൽ ആറു മുളയെങ്കിലും ഒരു സംവത്സരത്തിനു മേൽ അഞ്ചു സംവത്സരം വരെ പ്രായം ചെന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം.

൪. മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട മുളകൾ മുളംകൂട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായിരിക്കണം.

൫. മുളകളുടെ തലഭാഗങ്ങളെ മുളംകൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടുവെച്ചു മുട്ടുഭാഗങ്ങളെ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൬. മുളവെട്ടുന്നതു കൂപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങി ക്രമമായി മറ്റെ അറ്റം വരെ പോകേണ്ടതാകുന്നു.

൭. മുട്ട മുള വെട്ടുന്നതായാൽ തറയിൽ നിന്നും ഒരടിക്കുമേൽ രണ്ടടിക്കു താഴെ വച്ചു വെട്ടേണ്ടതാണ്.

൮. രണ്ടു ചാർജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ നിന്നു ഫാറസ്റ്റ് റൂൾസു അനുസരിച്ചു മൂന്നാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ പാസ്സു വാങ്ങിയതിന്മേൽ മുളകൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു. കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സൌകര്യത്തിലേക്കായി കണ്ട്രാക്ടർക്കു ന. എ. ഫാറത്തിൽ കണ്ട്രാക്ടർ ഒപ്പിട്ട ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ വണ്ടിപ്പാസ്സു കൊടുക്കാവുന്നതും ഈ പാസ്സ്ബുക്കുകൾ വിലക്കു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും കണ്ട്രാക്ടർക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ വണ്ടി മുളകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന പാസിൽ ഉള്ള ഓരോ കാളത്തിലും വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി പാസ്സു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു. മുളകൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏറ്റിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓരോ വണ്ടിക്കാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്സുകളെ ഡിപ്പോ ആഫീസരെ ഏൾപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൯. കുത്തകക്കാരൻ വനം വക റെഗുലേഷനും റൂൾസും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു സ്ഥിരമായ ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦. കൺസർവേറററുടെ അനുവാദംകൂടാതെ ഈ കുത്തക അന്യന്മാർക്കു വീറു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൧. ഈ കുത്തക സംബന്ധിച്ചു കൺസർവേറററ് അവർകളും, ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരും കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചു കണ്ട്രാക്ടർ നടന്നുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൨. വനംവക കുറങ്ങളെ അമർച്ചചെയ്യുന്നതിനും, കാട്ടുതീ കെടുത്തുന്നതിനും, റേഞ്ചാഫീസരോ മററു ഫാറസ്റ്റ് ജീവനക്കാരോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്വാൻ കുത്തകക്കാരനും അയാളുടെ ഏജന്റു വേലക്കാർ മുതലായവരും ബന്ധിതരാകുന്നു.

൧൩. മുള വെട്ടുന്നതിനോ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ കുത്തകക്കാരൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സബ് കണ്ട്രാക്ടർമാർ ഏജന്റന്മാർ ഇവരുടെ പേരുവിവരം മുതലായതു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരെ രേഖാമൂലം തെര്യപ്പെടുത്തി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസരുടെ യുക്തംപോലെ നിരോധിക്കാവുന്നതും അങ്ങിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ ഉടനേ ഒഴിവാക്കി പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. സബ് കണ്ട്രാക്ടർമാർ ഏജന്റന്മാർ മുതലായവരെ കുത്തകക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തി ഡിവിഷൻ ആഫീസർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള വിവരം കാണിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും കുത്തകക്കാരൻ സർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കണം. അങ്ങിനെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും സർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കുന്നതും മററു കണ്ട്രാക്ടർമാർ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മേൽ വിവരിച്ചതുപോലെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ മുളകളും റേഞ്ചാഫീസരാൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ തന്നെയും അവകൾ സർക്കാരിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൧൪. കണ്ട്രാക്ടരാലൊ അയാൾക്കുവേണ്ടിയോ മുറിക്കപ്പെടുന്നതും, അയാളുടെയോ അയാളുടെ സബ് കണ്ട്രാക്ടരുടെയോ ഏജന്റിന്റെയോ ഉപേക്ഷ നിമിത്തം തീപിടിക്കയോ, വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ ഒഴുകിപ്പോകയോ, മോഷണംപോകയോ, സമയത്തു ഇറക്കാത്തതുകൊണ്ടു ഉണങ്ങിപ്പോകയോ ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാ മുളകളുടേയും മേല്പ്പോട്ടത്തിനു (അതായതു താരിപ്പു വിലയിൽനിന്നും കണ്ട്രാക്ടർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായ കൊറുവില കഴിച്ചുള്ള തുക) കണ്ട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതും അതിന്റെ കൊറുവിലക്കു കണ്ട്രാക്ടർക്കു യാതൊരു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൫. ഉടമ്പടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്നതും, ഡിപ്പോവിനു താഴെ ഒഴുകിപ്പോയതും, ഉടമ്പടി അവധികഴിഞ്ഞു ഡിപ്പോവിൽ ഏൾപ്പിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ മുളകളേയും യാതൊരു തടസ്ഥംകൂടാതെ സർക്കാർവകയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതും, അതിന്മേൽ കുത്തകക്കാരനു കൊറുവിലക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൬. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം കണ്ട്രാക്ടരും, അവിഭക്തകുടുംബമായിരുന്നാൽ കണ്ട്രാക്ടരുടെ തറവാട്ടിലുള്ള മററു അംഗങ്ങളും, മുളയോ മററു വനംവക ചരക്കുകളോ കച്ചവടം ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

൧൭. ഓരോ മാസത്തിലും, ഡിപ്പോവിൽ ഏൾപ്പിക്കുന്നതായ നല്ല മുളകളുടെ കൊറുവില ഡിപ്പോ ആഫീസരുടെ ബില്ലു കിട്ടുന്നമുറക്കു അടുത്തമാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. തിരിവുമുളകൾ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതും അവയിന്മേൽ കുത്തകക്കാരനു നല്ല മുളകളുടെ കൊറുവിലക്കു കവിയാതെ വിററുമുതലിൽ ഒന്നു പകുതിക്കു അവകാശമുള്ളതുമാകുന്നു.

൧൮. മുളകൾ ഡിപ്പോവിൽ ഏൾപ്പിച്ച ഉടനെ അവകളെ ഡിപ്പോ ആഫീസർ കണക്കാക്കി രസീതു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൧൯. കൊറുവില വാങ്ങുന്നതിനു കുത്തകക്കാരൻ ഹാജരാകുന്നസമയം, കുത്തകക്കാരന്റെ മുള ഏൾപ്പിച്ചതിനുള്ള ലൈസൻസും, അതുവരെ കിട്ടിട്ടുള്ള രസീതുകളും, ഹാജരാക്കി ഏൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുളകളുടെ തുക ലൈസൻസിന്റെ പുറത്തു എഴുതിവാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൦. ഏൾപ്പിക്കേണ്ടതായ് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മുളകളുടെ സംഖ്യ ഉള്ളതായ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യംപോലെ ഡിവിഷൻആഫീസർ ടി സംഖ്യയെ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

൨൧. ഡിപ്പോ ആഫീസരുടെ ഇൻഡൻറുപ്രകാരം ഏൾപ്പിക്കേണ്ട മുളകളെ ഇൻഡൻറു കിട്ടിയ തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഏൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ അവധിക്കകം ഇൻഡൻറു അനുസരിച്ചുള്ള സംഖ്യ ഏൾപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ കുറവു വരുത്തിയ മുളകളിന്മേൽ ഓരോ നൂറു മുളക്കും വരുന്ന മേല്പ്പോട്ടത്തിൽ (അതായതു താരിപ്പിൽ നിന്നും കൊറുവില കുറച്ചു വരുന്ന തുക) നൂററിനു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വിതം പിഴ കുത്തകക്കാരന്റെ ജാമ്യത്തിൽ നിന്നോ മററു വല്ല പണത്തിൽനിന്നോ ഈടാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

൨൨. ഉടമ്പടി കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിപ്പാസ്സുകളുടെ കുററികളും, ഉപയോഗിക്കാതെ പാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതും ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ ഏൾപ്പിച്ചു രസീതു വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

൧൩. ഉടമ്പടിപ്രകാരമുള്ള ഒരുകൂപ്പു വെട്ടിക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ചു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിനു കരാറുകാരൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൧൪. കരാറുകാരനു ഈ വേല നടത്തിപ്പിനായി അഡ്വാൻസ്സ് കൊടുക്കുന്നതല്ലാ.

൧൫. കരാറുകാരനു അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും, വനത്തിന്റെ ഗുണത്തിനായിട്ടോ മറ്റുവല്ല കാരണവശാലോ ഒരു മുറിച്ചുകൂടാ എന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ആ വിവരം കാട്ടി ഡിവിഷൻ ആഫീസർ കരാറുകാരനു നോട്ടീസ്സ് കൊടുക്കുന്നതും, ആ നോട്ടീസ്സ് കിട്ടിയ തീയതിമുതൽ ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും കരാറുകാരൻ ഒരുമരം വെട്ടിക്കൂടാത്തതുമാകുന്നു. എന്നാൽ നോട്ടീസ്സ് കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പു വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരട്ടു ഇറക്കി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു കരാറുകാരനെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലേക്കു കരാറുകാരനു വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നപക്ഷം അതിലേക്കു ഗവർമെന്റു ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും ഒരു വെട്ടാത്തതുകൊണ്ടു വരാവുന്ന കുറവിനായി കരാറുകാരനെ ബാധ്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാ.

൧൬. ഓരോ മാസത്തിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുകരട്ടു ആ മാസാവസാനത്തിനകം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ ൧൦-ാമതു പാരാവിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിശ്ചയപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായാൽ ആറിനു ൧ ൦ വീതം ഉള്ള കൂടുതൽ കരാറുകാരനു കൊടുക്കുന്നതും ഈ വ്യവസ്ഥ കണിശമായി അനുസരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൭. കരാറുകാരൻ ഉടമ്പടിക്കു വല്ല ലംഘനവും ചെയ്തു അതുനിമിത്തമോ മേൽ വിവരിച്ച ക്രമത്തിനു വേറെ വല്ല ഇനത്തിലോ അയാളിൽ നിന്നു സർക്കാരിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടതായി വരുന്ന എല്ലാ പണങ്ങളും കൺസർവേറ്റർ അവർകളോ, ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസ്സരോ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസ്സിനെ അവധിക്കകം ഒടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ അതിനെ കരുടിസ്ട്രിലേപോലെ ഗണിച്ചു കരാറുകാരന്റെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കരുടിസ്ട്രിലെഗുലേഷൻപ്രകാരം വസൂലാക്കുന്നതാണ്.

൧൮. കൺട്രാക്ടരോ, ഏജന്റോ വേലക്കാർ മുതലായവരോ മേൽപറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുകയോ ഫാറസ്റ്റ് റെഗുലേഷനോ റൂൾസിനോ വിപരീതമായി പ്രവൃത്തിക്കയോ ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അതിലേക്കായി ഈ ഉടമ്പടി റദ്ദുചെയ്യുന്നതും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റുൾപ്പടെയുള്ള സംഖ്യകൾ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

൧൯. ഈ ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചതിൽ പിന്നീടു അതിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ വാക്കാലുള്ള ഏതെങ്കിലും കരാറുകൊണ്ടു കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വാക്കാലുള്ള കരാറുകളെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതും അല്ല.

തിരുവനന്തപുരം, }
൯-൧൦-൧൦൯൪. }

റി. വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ,
ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

NOTICE

Is hereby given that the right of collection and removal of all the standing trees except royal trees in the coupe noted below in the Neyyaltinkarai Range will be sold by public auction by the undersigned on 31st Edavom 1094/14th June 1919 at 1 P. M. at the Divisional Forest Office, Trivandrum.

2. Intending purchasers should deposit a sum of B. Rs. 50 as earnest money without which no one will be allowed to bid.

3. The purchaser must pay one-third of the amount bid for on the spot failing which the earnest money deposited by him will be credited to Government and the right resold at the risk and loss of the purchaser but shall have no claim over the gain if any, which may accrue by such resale. The balance two-thirds of the purchase money should be paid within 7 days from date of communication of the Conservator's order confirming the sale.

4. The sale will be confirmed subject to the approval of the Conservator of Forests in favour of the highest bidder who shall execute an agreement within 10 days from date of communication of the Conservator's order approving the sale binding himself to collect and remove the whole permitted stock of tree-stands within 12 months from the date of permission granted by the Divisional Forest Officer.

5. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned on the spot while that of the successful bidder will be credited towards one-third of the purchase money to be paid by him.

6. The purchaser will be supplied with a sketch of the area sold to him.

7. The purchaser shall enter the coupes only after executing the agreement and obtaining the permission of the Divisional Forest Officer. He may remove the standing over-growth except all royal trees in logs or as firewood and charcoal as he wishes covered by passes issued by the Divisional Forest Officer or the Range Officer under the orders of the Divisional Forest Officer.

8. For the satisfactory execution and completion of the work, the purchaser shall deposit a sum of B. Rs. 50 as security before the execution of the agreement. This amount will be invested in the Travancore Government Savings Bank.

9. Royal trees listed out shall not under any circumstances be interferred with either by the purchaser or by his workmen employed in collection and removal of timber

and fuel and charcoal. Any damage or loss resulting from a violation of the above condition either by himself or by his workmen shall be made good by the purchaser in accordance with the orders of the Divisional Forest Officer, and the purchaser shall pay a fine of B. Rs. 3 in addition, for every tree that is interferred with.

10. The work of collection and removal of timber or firewood or charcoal should be commenced immediately after permission has been granted to the purchaser from one end and continued in regular succession to the other end. If the purchaser fails to collect and remove the whole permitted stock of over-growth within the prescribed time, the purchaser shall have no claim on the timber or other produce left on the land consisting of either felled or standing trees or firewood or charcoal which shall be forfeited to Government.

11. Charcoal should be burnt so carefully in localities pointed out by the Range Officer or Forester who may be deputed for the purpose as not to affect the royal trees. No trees or other produce from outside the coupes notified shall be felled and removed.

12. The purchaser shall act up to the orders of the Divisional Forest Officer issued from time to time in the matter of collecting and removing timber, fuel or charcoal and shall also act in accordance with the provisions of the Forest Regulations and Rules.

13. The purchaser shall be liable for all acts committed by his workmen and employees.

14. The purchaser shall also bid himself to render every help to the Department in extinguishing fires, if any, should break out in the area.

15. Should the purchaser fail to act up to any of the conditions set forth above or to be embodied in the agreement to be executed the contract will be cancelled and all the money paid by the purchaser including security money shall be forfeited to Government and he shall have no claim whatever over the timber or other produce either standing or lying felled on the land and shall be liable for any damage caused to or loss sustained by Government besides subjecting himself to criminal prosecution.

16. All money due to Government from the purchaser shall be treated as arrears of land revenue and shall be recoverable in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

17. For further particulars apply to the Office of the undersigned.

Trivandrum,
22-9-94.

T. V. SUBHAYYA IYER,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE FUEL COUPE AT KARODE.

Situation. This fuel coupe lies west of Cherinakottu Reserved Forest and comprises of Resurvey Nos. 1183, 1202, 1208 and 1248 of Perumkulam village, Nedumangad Taluk.

Extent.

		Acres.	Cents.
I.	Survey Nos. 1183, 1202 and 1248	69	05.
II.	Do. 1208	18	05.
	Total.	87	10.

BOUNDARIES.

I. *Survey Nos 1183, 1202 and 1248.*

North:—Survey No. 1264.

East:—Survey Nos. 1265, 1245, 1217, 1206, 1201, 1157, 1203, 1151, 1158, 1160, 1161, 1162 and 1163.

South:—1166, 1180, 1181 and 1182.

West:—From the North West corner of the last mentioned Survey No. the village boundary between Perumkulam and Kulathumal villages till the South East corner of Survey No. 1188, thence that No. and 1187, 1184, 1193, 1201, 1200, 1249, 1250, 1251 and 1256.

II. *Survey No. 1208.*

North:—Survey Nos. 1243 and 1242.

East:—Survey Nos. 1211, 1210 and 1209.

South:—Survey Nos. 1152 and 1153.

West:—Survey Nos. 1207, 1247, 1246, 1215 and 1244.

NOTICE.

Whereas it is observed that out of 206 teak saplings from the Ariankavu Plantations (150 III class, and 56 IV class saplings) sold in auction to Mr. Krishna Thevar Timber Merchant Shencotta on 28-1-94 the purchaser has removed only 197 saplings and the balance 9 saplings have not been removed by him in spite of a registered notice issued to him, notice is hereby given to the said Mr. Krishna Thevar or his duly authorised agent to take charge and remove them after remitting the ground rent up to date within 30 days from the date of publication of this notice in the Government Gazette failing which the saplings will at the expiry of the period fixed, be resold in public auction and the sale proceeds credited to Government. No notice will be taken of claims after the period specified above.

28-9-94.

P. RAMAN PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Plantation Division.

തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്ന നിബന്ധനകൾ

നെയ്യാറ്റിൻകര റേഞ്ചിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒഴിച്ചു ശേഷം എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൧-ാം തീയതി ൧൯൧൯ ജൂൺ ൧൪-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

൨. അവകാശത്തെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നതിനു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അൻപതു (൫൦) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാതെയും അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

൩. ലേലക്കാരൻ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിൽ ഒരുഭാഗം ഉടനെ കെട്ടിവയ്ക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ അയാൾ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിയിട്ടുള്ള തുകയെ സർക്കാരിലേക്കു ചേർത്തുകൊണ്ടും അവകാശത്തെ ലേലക്കാരന്റെ ബാദ്ധ്യതയിന്മേൽ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല ആദായവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനു ലേലക്കാരൻ അവകാശിയല്ലാത്തതും വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനു ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദി ആകുന്നതുമാകുന്നു. ബാക്കി രണ്ടുഭാഗം ലേലത്തുക കൺസർവേറ്റർ അവർകളാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിക്കപ്പെട്ട തീയതിമുതൽ ൭ ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കി തീർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. മുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ മേൽ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലക്കാരൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന തീയതി മുതൽ ൧൨ മാസത്തിനകം എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവു കിട്ടുന്ന തീയതിമുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകം ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ലേലം വിളിക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും, വിളിച്ചെടുത്ത ലേലക്കാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായ മൂന്നിലൊന്നു തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൬. ലേലക്കാരനോ അയാൾ വിളിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കൂപ്പിന്റെ പ്ലാൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെടും.

൭. ലേലക്കാരൻ കൂപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും അനുവാദം കിട്ടിയതിന്മേൽ മാത്രമേ പാടുള്ളു. ലേലക്കാരൻ അയാളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ കണക്കുവൃക്ഷം ഒഴിച്ചു തടിയായോ വിറകായോ കരിയായോ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെയോ മറ്റു ആളുകളുടെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം റേഞ്ചാഫീസരാലോ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന പാസുകളോടുകൂടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

൮. ലേലക്കാരൻ വേല ശരിയായി നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലേക്കായിട്ടു ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പു ൫൦ (അൻപതു) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ ഡിപ്പാസിറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ഡിപ്പാസിറ്റുക തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റു സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ ഇടുന്നതാകുന്നു.

൯. കൺട്രാക്ടരോ തടി, വിറകു, കരി ഇതുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ടരുടെ ശമ്പളക്കാരോ വിറ്റിട്ടുള്ള രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ചേതപ്പെടുത്തുകയോ, മുറിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ. മേല്പറഞ്ഞ ചട്ടത്തെ കൺട്രാക്ടരോ അയാളുടെ വേലക്കാരോ ലംഘിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ആയതിനു കൺട്രാക്ടരിൽനിന്നും ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതും കൂടാതെ ചേതപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ വൃക്ഷത്തിനും മൂന്നു രൂപാവീതമുള്ള പിഴ കൺട്രാക്ടരിൽനിന്നു ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൧൦. തടി, വിറകു, കരി ഇതുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു അനുവാദം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ വേല ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ തുടങ്ങുന്നതു ഒരു അറ്റത്തിൽനിന്നും വേലയും തുടർച്ചയായി അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനംവരെ ശേഖരിച്ചുപോരേണ്ടതുമാണ്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനകം തടി മുതലായതു ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ മുറിക്കയോ ശേഖരിച്ചതിൽ വല്ലതും കിടപ്പുവയ്ക്കുകയോ മുറിക്കാതെ വിട്ടിരിക്കയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അവയ്ക്കു കൺട്രാക്ടർക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും അവ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൧. കരി കരിക്കുന്നതു റേഞ്ചാഫീസരോ ഇതിലേക്കു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറസ്റ്റരോ കാണിച്ചുതരുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽവച്ചു രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾക്കു യാതൊരു ചേതവും നേരിടാതെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. കൂപ്പുസ്ഥലത്തിനു വെളിയിൽനിന്നും തടി മുറിക്കയോ മററു വല്ല ചരക്കുകളും ശേഖരിച്ചു നീക്കം ചെയ്കയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൧൨. തടി മുതലായതു ശേഖരിക്കയും കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നതു ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അപ്പോഴപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവനുസരിച്ചും ഫാറസ്റ്റ് റഗുലേഷനിലെയും നിബന്ധനകളോടുകൂടിയും വേണ്ടതാണ്.

൧൩. കൺട്രാക്ടരുടെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വീഴ്ചയ്ക്കു കൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

൧൪. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു തീ കത്തുന്നതായാൽ അതിനെ കെടുത്തുന്നതിനു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുന്നതിനു കൺട്രാക്ടർ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൧൫. മേല്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിരോധമായോ ഇതിനാൽ ആവശ്യമാക്കുന്ന മറ്റു നിബന്ധനകൾക്കു വല്ല കരാറുകൾക്കോ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതായാൽ ഉടമ്പടി റദ്ദുചെയ്യുന്നതും കൂടാതെ കൺട്രാക്ടർ ഇതിലേക്കായി അടച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പാസിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാപണങ്ങളും സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കുന്നതും, ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ചരക്കുകളെയോ, ശേഖരിപ്പാൻ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലോ കൺട്രാക്ടർക്കു യാതൊരു ബാദ്ധ്യതയുമില്ലാത്തതും ഇതുനിമിത്തം ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ നഷ്ടത്തിനും കോടതിവഴിയായി കൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

൧൩. ഈ കൺട്രാക്ട സംബന്ധിച്ച കൺട്രാക്ടരുടെ പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായ എല്ലാ പണങ്ങളേയും കരക്കുടിശ്ശിഖയായി ഗണിച്ച തിരുവിതാംകൂർ കരക്കുടിശ്ശിഖ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഈടാക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൪. മററ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം, ൨൨-൯-൯൪. } റി. വി. സുബ്ബയ്യാഅയ്യർ, ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ, തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

കാരോട് ബ്ലൊക്ക്.

കിടപ്പ് :—ഈ ബ്ലൊക്ക നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കിൽ പെരുങ്കുളം വില്ലേജിൽ റീസർവെ ൧൧൪൬– ൧൨൦൨– ൧൨൦൩– ൧൨൪൩ നമ്പരുകൾ അടങ്ങിയതും ചെറിയാൻകോട്ട റിസർവിന്റെ പടിഞ്ഞാറുമായി കിടക്കുന്നു.

		ഏക്കർ.	സെൻറ.
വിസ്തീർണ്ണം :—	(൧) സർവെ ൧൧൪൬, ൧൨൦൨, ൧൨൪൩.	൩൯	·൦൬
	(൨) ടി ൧൨൦൩.	൧൩	·൦൬
	ആകെ	൪൨	·൧൨

അതിരുകൾ.

൧. സർവെ ൧൧൪൬, ൧൨൦൨, ൧൨൪൩-ം നമ്പരുകൾ.

വടക്ക :—സർവെ ൧൨൩൪-ാം നമ്പർ.

കിഴക്ക :—സർവ്വെ ൧൨൩൮, ൧൨൪൮, ൧൨൪൭, ൧൨൧൩, ൧൨൦൪, ൧൧൯൭, ൧൨൦൧, ൧൧൭൭, ൧൧൭൪, ൧൧൩൦, ൧൧൩൧, ൧൧൩൨, ൧൧൩൫-ം നമ്പരുകൾ.

തെക്ക :—സർവെ ൧൧൩൩, ൧൧൪൦, ൧൧൪൧, ൧൧൪൨.

പടിഞ്ഞാറ :—പെരുങ്കുളവും കുളത്തൂരും വില്ലേജുകൾക്കുള്ള അതിർത്തിയായ ഒടുവിൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലമുതൽ സർവെ ൧൧൪൪-ാം നമ്പരിന്റെ തെക്കുകിഴക്കെ മൂലവരെയും ആ നമ്പരും ൧൧൪൫, ൧൧൪൮, ൧൧൫൦, ൧൨൦൧, ൧൨൦൦, ൧൨൪൫, ൧൨൬൦, ൧൨൭൪, ൧൨൮൩-ം.

൨. സർവ്വെ ൧൨൦൩. നമ്പർ.

വടക്ക :—സർവെ ൧൨൪൪, ൧൨൪൨-ം നമ്പരുകൾ.

കിഴക്ക :—സർവെ ൧൨൪൧, ൧൨൧൦, ൧൨൦൫-ം നമ്പരുകൾ.

തെക്ക :—സർവെ ൧൧൯൨, ൧൧൯[illegible]-ം നമ്പരുകൾ.

പടിഞ്ഞാറ :—സർവെ ൧൨൦൭, ൧൨൪൭, ൧൨൪൩, ൧൨൪൮, ൧൨൪൪-ം നമ്പരുകൾ.

൨൨-൯-൯൪. റി. വി. സുബ്ബയ്യാഅയ്യർ, ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ, തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

No. 2217/F. & M. R./15/15. NOTIFICATI N.

It is hereby notified for general information that the following tariff rates are fixed for bison heads, tiger claws, &c. :—

			Rs.	as.	p.	
1.	BISON HEAD WITH HORNS.					
	1st class—30" span and above		10	0	0	each
	2nd class—20" span and above up to 30"		7	0	0	„
	3rd class—Below 20" span		4	0	0	„
2.	SAMBUR HEAD WITH HORNS.					
	Large—30" span and above		5	0	0	„
	Small—below 30" span		3	0	0	„
3.	Leopard, Panther or Cheeta teeth		0	8	0	„
4.	Do. claws		0	12	0	„
5.	Tiger claws		0	12	0	„
3.	Tiger teeth		1	0	0	„

(By order)

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st May 1919. }

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

NOTICE

UNDER SECTIONS 17 AND 18 OF THE FOREST RULES.

No. and date.	No. and description of article.	Measurement.	Marks and stamps.	Age.	Where, when and by whom found or seized.	Where secured.	Officer before whom claim is to be made.	Remarks.
5 Teak Materials.	(1) 7¾×3¾×3¼ (2) 7¾×4×4 (3) 4¾×6×5 (4) 3¾×4×3¾ (5) 4×3¾×2¾	...	...	One month.	Found out by Range Peon M. K. Mathew.	Meenachil Range Office.	Divisional Forest Officer, Kottayam Division	Claimants, if any, should prefer their claim, within 30 days from the date of publication of this notice in the Government Gazette. No notice will be taken of claims preferred after that date

12-10-94.

K. S. NARAYANA IYENGAR,
Divisional Forest Officer.

വനംവക ചട്ടം ൧൭-ം ൧൮-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

നമ്പരും തീയതിയും	സാമാനവും എണ്ണവും	അളവ്	മുദ്രയും അടയാളവും	പഴക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതു	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു	ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	വിവരം.
൫ തേക്ക ഉരുപ്പടികൾ	(൧) ൭¾×൩¾×൩¼ (൨) ൭¾×൪×൪ (൩) ൪¾×൬×൫ (൪) ൩¾×൪×൩¾ (൫) ൪×൩¾×൨¾	...	...	ഒരുമാസം	റെയിഞ്ച് പ്യൂൺ എം. കെ. മാത്യു കണ്ടുപിടിച്ചു	മീനച്ചിൽ റെയിഞ്ചാഫീസിൽ	ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ, കോട്ടയം ഡിവിഷൻ	അവകാശക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ് ഗവർമെണ്ട് ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം അവകാശം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം ബോധിപ്പിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൧൨-൧൦-൯൪.

കെ. എസ്. നാരായണയ്യങ്കാർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

NOTICE.

The undernoted merchant has registered his property mark in the Northern Division for the year 1094 M. E. under rule 10 of the Forest rules framed under Section 31, 32, 33 and clause (*d*) of Section 60 of the Forest Regulation.

Malayattur,
14-10-1094.

M. VELOO PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

No. & date of certificate.	Name of holder.	Name of place where trade carried on.	Remarks.
3/20-8-94.	Mr. M. M. H. J. M. Chottani, Ernakulom.	Mudikal.	Registered.

പരസ്യം.

ഫോറസ്റ്റ് റെഗുലേഷൻ ൩൧, ൩൨, ൩൩, ൬൦ (ഡി) ൧൦ ഈ വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാം വകുപ്പ അനുസരിച്ചു താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആറം വടക്കൻ ഡിവിഷനിലേക്ക ൧൦൯൪-ാമാണ്ടത്തേക്ക മുദ്ര രജിസ്റ്ററാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റേഷൻ മലയാറ്റൂർ,
തിയതി
൧൪. ൧൦-൯൪.

എം. വേലുപിള്ള,
ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

സർട്ടിഫിക്കേററ് നമ്പരും തിയ്യതിയും	മുദ്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വാങ്ങിയ കച്ചവടക്കാരന്റെ പേര	കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം	റിമാർക്ക
൩/൨ ൦-൮-൯൪	എം. എം. എച്ച്. ജെ. എം. ചോററാനി എറണാകുളം	മുടിക്കൽ	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

NOTICE

Is hereby given that the undernoted timbers concerned in O. R. No. 1 of 93 of the Malayattur Teak Plantations and lying in the Vengur beat of the Manjapra Range will be sold in public auction at Malayattur on 10-11-94/24th June 19 under the usual conditions of sale notified in the Government Gazette Forest sheet No. 19 by the Conservator of Forests under date 6th May 1919/23rd Medom 1094.

Maruthy logs	...	15
Venteak do.	...	12
Unnam do.	...	5
	Total	...32 logs.

14-10-94.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

പരസ്യം.

മലയാറ്റൂർ തേക്കുതോട്ടം ൯൩-ൽ രജിസ്റ്റർ ഒന്നാം നമ്പർ കേസിൽപെട്ടതും മഞ്ഞപ്ര റേഞ്ചിൽ ചേർന്ന വേങ്ങൂർ ബീററിൽ കിടക്കുന്നതുമായ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ടിവക തടികളെ മലയാററൂരിൽ വച്ചു ൯൪ മിഥുനം ൧൦-ാംനു ശരിയായ ൧൯൧൯ ജൂൺമാസം ൨൪-നു കൺസർവേറ്റർ അവർകളാൽ ൧൯-ാം നമ്പർ ഗവർണ്മെന്റു ഗസെററ് ഫാറസ്റ്റ് ഷീററിൽ ൨൩-൯-൯൪/൬-൫-൧൯-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൪-൨-൯൪.

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

മരുതുതടി	൧൫
വെന്തേക്ക	൧൨
ഉന്നം	൫
ആകെ	൩൨

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. / 27th Edavam, 1094.

Judicial Department.

THE LAW COLLEGE.

TRIVANDRUM.

Rules regulating the constitution and working of the Trivandrum Law College.

Object.

1. The College, which is affiliated to the Madras University in the Faculty of Law, is intended to afford instruction to students preparing for the B. L. and M. L. Degree Examinations of the said University and for the Pleadership, the Civil and Criminal Special Tests and such other examinations in Law as have been or may hereafter be instituted by the Travancore Government.

Control.

2. Subject to the control of the High Court, the general management of the College is vested in the Principal.

3. The members of the staff are subordinate to the Principal and all communications which they may wish to address to any higher authority must be forwarded through him.

Staff.

4. The staff shall consist of a Principal, two Senior Lecturers, four Elective Lecturers and a Lecturer in Medical Jurisprudence.

5. The Principal shall be a Barrister-at-Law, or a Vakil of the High Court, being a Graduate in Law, of not less than five years' standing in either case, the two Senior Lecturers shall be Barristers-at-Law of not less than three years' standing or Vakils of the High Court, being Graduates in Law, of not less than five years' standing; and the four Elective Lecturers shall be Barristers-at-Law, or Vakils of the High Court, being Graduates in Law, of not less than three years' standing.

6. The Senior and Elective Lecturers will be required to lecture one hour daily during the five working days of the week and the Principal one hour a week.

7. The duties of the Lecturers shall from time to time be determined by the Principal.

Courses of Instruction.

8. The courses of instruction for the B. L. Classes shall be as laid down in the Bye-laws and Regulations of the Madras University. They shall extend over two years, divided into four

terms, the terms being separated by the two vacations of the year. During the first two terms, students shall be prepared for the First Examination in Law, and during the remaining two terms, students who have completed their course of instruction in the F. L. Class and who have passed the necessary class examinations shall be prepared for the B. L. Degree Examination. The courses of instruction for the Pleadership Classes shall embrace the subjects prescribed in the rules made by the High Court and shall extend over two years or four consecutive terms.

Classes.

9. The College shall contain the following classes:—

I. B. L. Class—to consist of students preparing for the B. L. Degree Examination.
II. F. L. Class—to consist of students preparing for the F. L. Examination.
III. Pleadership Classes—to consist of students preparing for the Pleadership Examinations.

Strength of Classes.

10. There shall be no fixed limit to the number of students to be admitted into any class, admissions being regulated with due regard to the accommodation and staff available for efficient instruction. But should it be considered necessary that a limit should be fixed as regards admission, selection shall be made in order of the receipt of application by the Principal.

Admissions, Dismissals and withdrawals.

11. All applications for admission shall be in a prescribed form and shall be submitted so as to reach the Principal not later than the first Monday in July for the B. L., F. L. and Pleadership Classes. Every application must be accompanied by a transfer certificate from the School or College to which the applicant was last attached.

12. The Principal may refuse admission to any candidate whose character or previous conduct has not been satisfactory.

13. Any student who has obtained admission into the College by means of a false certificate or by false representation of any kind, or who may be found guilty of grave misconduct, shall be summarily dismissed.

Qualifications for admission.

14. Candidates for admission to the B. L. Classes must have passed the B. A. Degree Examination of the Madras University or some other examination accepted by that University, as equivalent thereto. Provided that candidates who have appeared for the B. A. Degree Examination may be provisionally admitted pending publication of the results.

15. Candidates for admission to the First Grade Pleadership Class must have passed the B. A. Degree Examination. Candidates for admission to the Second Grade Pleadership Class must have passed F. A. Examination or the Matriculation Examination of a British Indian University or the Secondary School Leaving Certificate Examination or such other examination as may be declared by the High Court to be equivalent thereto.

Fees.

All fees shall be paid in advance. The Principal may, in addition, levy from each student a fee of not more than eight annas per term for the Law College Association and another eight annas for athletics.

16. Fees shall be levied as under:—

B. L. Class	...	Rs. 63 per term.
F. L. Class	...	Rs. 54 per term.
Pleadership Class	...	Rs. 45 per term.

17. No refund shall be made except in the case of a student admitted in the F. L. Class who has appeared for the B. A. Degree examination and who, having failed in that examination has to withdraw from the College.

18. The fees may be increased or reduced by Government at any time.

Hours of Instruction.

19. The hours of instruction shall be fixed by the Principal. The general scheme of study shall also be arranged by the Principal.

Vacations, Holidays and Leave.

20. The College shall be closed for the Midsummer Vacation for three months from April to July and also for a week during Christmas.

21. The occasional holidays allowed for the College will be notified by the Principal.

22. Students may obtain leave of absence, in case of illness or for other good reason by application to the Principal.

Registers and Accounts.

23. The following Registers shall be kept:—

I. Register of admissions and withdrawals for each class.
II. Monthly register of attendance.
III. Register of fees paid showing dates of payment.
IV. Acquittance roll and pay abstract.

V. Library catalogue and Register.
VI. Register of expenditure on contingencies.
VII. Inventory of valuable stock.
VIII. Register of marks obtained by each student at College Examinations.
IX. A counterfoil book of transfer certificates.

Miscellaneous.

24. Th Principal and Lecturers shall hold written examinations half-yearly to test the students in their knowledge of the subjects of instruction during the preceding half-year. No student shall ordinarily be granted a term certificate unless he gets 40 per cent. of the marks assigned for each subject, or otherwise satisfies the Principal and Lecturers concerned that he is qualified for such term certificate.

25. An abstract of those rules, with such alterations as may have been sanctioned within the preceding twelve months, in so far as they relate to the students, shall be published in the first issue of the Travancore Government Gazette in June.

The Law College,
Trivandrum, 31st May 1919.

H. S. CHATFIELD M. A., BARRISTER-AT-LAW.
Principal, Law College.

FIRST TERM—1919.

The Law College, Trivandrum.

Work for the first term for all the classes will commence on Monday the 7th July 1919 and the attendance will count from that date.

New admissions.

B. L., F. L. and Pleadership Classes:—Candidates seeking admission to the B. L. Class shall have completed the course of study prescribed for the first Examination in Law and shall have passed the class examinations; and those seeking admission to the F. L. and First Grade Pleadership Classes shall have passed the B. A. Degree Examination of the Madras University; and those seeking admission to the Second Grade Pleadership Examination shall have passed the F. A. Examination or the Matriculation Examination of the Madras University or the Secondary School Leaving Certificate Examination or such other examination of any other Indian University as may be declared by the High Court to be equivalent thereto. No candidate will be admitted to the College unless he presents with his application, a transfer certificate showing (*a*) the name of the candidate in full, (*b*) the date of birth as entered in the admission register, (*c*) the dates on which he was admitted to and on which he left the institution, (*d*) the class in which he studied at the time of leaving it, (*e*) the subjects or portions thereof studied by him while enrolled, and (*f*) that he has paid all fees or other money due to that institution in respect of the last term in which he was enrolled.

In the case of an applicant who has been previously employed the application must be accompanied by a certificate of good character from the head of the office where he was employed. In the event of his being employed in a department where a register of service is maintained, the application should be accompanied by an authenticated extract from such register.

Term Fees.

The term fee for the F. L. Class will be Rs. 51; for the B. L. Class, Rs. 63; and for the Pleadership Class, Rs. 45. But Mahomedan students will be required to pay only half the usual fee. All fees are to be paid in advance, into the Huzur Major Treasury before Saturday the 12th July 1919 to the credit of Government under the Head IX A. E. and the receipt filed in the Cash Office.

Application for Admission.

Application forms may be obtained from the College Writer. These must be duly filled up and filed in the College Office with transfer and Vaccination certificates. Applications with incomplete entries will not be accepted, and no name will be registered until the application in the prescribed printed form is filed in the College Office.

The Law College,
Trivandrum, 31st May 1919.

H. S. CHATFIELD, M. A., BARRISTER-AT-LAW.
Principal, Law College.

നമ്പർ ൧൨൧. പത്തനംതിട്ട ഡി. മജിസ്ട്രേട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും

ചെയ്യുന്ന പരസ്യം.

റാന്നി വൈക്കം മുറിയിൽ പുലിക്കുട്ടംകൽ ശിരാപ്പിള്ളയുടെ മകൻ കുഞ്ഞാഹമ്മതിനു കഴിഞ്ഞ ൧൦൯൪ ൨൦-ാം പത്തനംതിട്ട ചന്തയിൽ കിടന്നുകിട്ടിയതും പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ (൧൦) പത്തു രൂപായുടെ ഒരു കറൻസിനോട്ട, തന്റെ വകയാകുന്നു എന്നും തനിക്ക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നും മൈലപ്ര മുള്ളനിക്കാട്ട മുറിയിൽ [illegible] വക്കീൽ ഉമ്മൻ ഹാജി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഹർജിക്കാരനു നോട്ടിനുള്ള അവകാശത്തിൽ ആക്ഷേപം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അവധി കഴിയുന്നതോടു നോട്ട ഹർജിക്കാരൻ വക്കീൽ ഉമ്മനു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦൯൪-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൧.

ആർ. ഡി. [illegible] മജിസ്ട്രേട്ട.
[illegible] മാത്തൻ.

THE TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919 / 27th Edavam, 1094.

Land Revenue Department.

NOTICE UNDER SECTION 9 OF REGULATION XI OF 1059.

Whereas Government have resolved to acquire and intend to take possession of the lands mentioned in the subjoined schedule for the construction of a latrine on the road to the west of the Chenthittai tank all persons claiming any interest in the said lands are hereby required to appear before this office on 10th Mithunam 1094, either in person or by agent, to state to the undersigned the nature of their respective interests in the lands, particulars of their claims to compensation for such interests, and the amount of compensation which they may claim.

It is further notified that Government having sanctioned the acquisition of the lands under Section 17 of the Regulation, the lands will be taken possession of immediately on the expiration of 15 days from the date of publication of this notice in the Gazette.

Division Assistant's Office,
Trivandrum, 23-10-1094.

N. NILACANTA PILLAI,
Ag. Division Assistant.

Schedule.

Serial No.	Taluk.	Pakuthy.	Survey No.	Tenure.	Area.			Name of Pattadar.	Name of person in possession.
					Acres	Cents.	Sq. links.		
	Trivandrum.	Chengazhaseri.	2503/1	Vythanappikattu Madampakkatti	...	2	..	Chedambaram Pillai Padmanabha Pillai Thuravilakathu Veedu, Mattukkada road, Chalai.	1. Velayudhan Parameswaran. 2. Velayudhan Padmanabhan of Thellankottu Veedu, Marukil Pakuthi.

NOTICE.

An Entrance Examination for the selection of candidates to the Survey School, Kottayam, will be held on Saturday the 28th Mithunam 1094/12th July 1919 at 1 P. M. in the Higher Grade Vernacular School for boys at Kottayam.

2. Applications for admission to the Entrance Examination should reach the Survey Sub-Assistant, Kottayam, not later than the 25th Mithunam 1094.

3. Applications which are not in the prescribed form, and are not supported by the required certificates (in original) will not be attended to.

4. A fee of sirkar rupee one, should also be remitted along with the application.

Division Cutcherry, Kottayam, 19th Edavam 1094.

K. ANANTHANARAYANA AIYER,
Dewan Peishkar.

നോട്ടീസ്.

കോട്ടയം സർവ്വേസ്കൂളിലേക്കു വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ ൧൦൯൪ മിഥുനമാസം ൨൮-ാംനു- ൧൯൧൯ ജൂലായി ൧൨-ാംനു- ശനിയാഴ്ചദിവസം പകൽ ൧൦ മണിക്കു കോട്ടയം മലയാളം ഹയർഗ്രേഡ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽവച്ചു നടത്തപ്പെടും.

൨. പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ചേരേണ്ടതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ മിഥുനം ൨൫-ാംനു-ക്കകം കോട്ടയം സർവെ സബ് അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ കിട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

൩. നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള ഫാറത്തിലല്ലാത്തതും അതിലേ തെളിവുപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ (ഒറിജിനൽ) കൂടാതെയും വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാ.

൪. അപേക്ഷയോടുകൂടി ഒരു സർക്കാർ രൂപാവീതം ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഡിവിഷൻകച്ചേരി, കോട്ടയം, ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൯-ാംനു-.

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
കെ. അനന്തനാരായണയ്യർ.

൧൦൭൯-ൽ മാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള
നോട്ടീസ്.

ചെന്തിട്ട കുളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം റോഡിൽ മതക്കൂട്ടസ് കെട്ടുന്നവകയ്ക്കു താഴെ പട്ടികയിൽപറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ഗവർമ്മെന്റിൽ നിന്നും പൊന്നുംവില കൊടുത്തു ഒഴിപ്പിച്ചു കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും ബാദ്ധ്യതയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും, അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ ഈ വരുന്ന മിഥുനമാസം ൧൦-ാംനു- ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കു വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിനേയും, പ്രതിഫലത്തുകയേയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം റിഗുലേഷൻ ൧൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവർമ്മെന്റിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ ചേർക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ൧൫ ദിവസം കഴിഞ്ഞാലുടൻ, സ്ഥലം കൈയ്യേൽക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. എന്നും
പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം,
൨൯-൧൦-൧൦൯൪

എൻ. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,
ആ. ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്.

പട്ടിക.

മുറനമ്പർ	താലൂക്ക്	പകുതി	സർവേ നമ്പർ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം			പട്ടാദാരന്റെ പേരു	അനുഭവക്കാരന്റെ പേരു
					ഏക്കർ	സെന്റ	സ്ക്വയർലിങ്ക്സ്		
൧	[illegible]	[illegible]	൨൫൦൩൧	[illegible]	...	൮	...	ചാല മേക്കട റോഡിൽ ചിതംബരംപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള	മേക്കിൽ പകുതിയിൽ, തെല്ലംകോട്ട വീട്ടിൽ മാധവയ്യൻ പരമേശ്വരൻ നീലിൽ, മാധവയ്യൻ പത്മനാഭൻ

നമ്പർ ൪൨൨.

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നു
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന
പരസ്യം.

കോട്ടയം ട്രഷറിയിലെ ൪ ... നമ്പർ പെൻഷൻ ആർഡർകാരനായിരുന്ന ൧൦൯൪ മകരം ൨൬-ാംനു- മരിച്ചുപോയ പായിക്കാട്ടു ... പുരം ഗ്രാമത്തു ... പെൻഷൻ വകയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണം

വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കററു കിട്ടണമെന്നു ടി യാന്റെ മകൾ (൧) കോട്ടയം തിരുനക്കര കരയിൽ താഴത്തു പുരയ്ക്കൽ കിഴക്കെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ നാരായണയ്യൻ, (൨) സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ ശ്രീനിവാസയ്യൻ, (൩) സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ അനന്തനാരായണയ്യൻ, (൪) സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ ഗണപതി അയ്യൻ ഇവർ ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ടിൽ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ഹർജിക്കാർ മരിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യയ്യന്റെ മക്കളും അവകാശികളുമാണെന്നു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല തർക്കവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞു വരുന്ന തർക്കമൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്നു

൧൦൯൪ ഇടവം ൨൧൹.

തഹശീൽദാർ, വി. ജോസഫ്പിള്ള.

സ്പെഷ്യൽ ഫാറസ്റ്റ് സെററിൽമെന്റ പേഷ്കാർ ആഫീസ്.

൧൦൯൪ മിഥുനമാസത്തെ സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം.

൧-൧൧-൯൪	പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും വൈക്കത്തേക്കു സർക്യൂട്ട്.
൨-൧൧-൯൪	ഉച്ചകഴിഞ്ഞു വൈക്കത്തുനിന്നും ആലപ്പുഴക്കു സർക്യൂട്ട്.
ടി	രാത്രി ആലപ്പുഴനിന്നും കൊല്ലത്തേക്കു യാത്ര.
൩-൧൧-൯൪	ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു സർക്യൂട്ട്.
൪-൧൧-൯൪	തിരുവനന്തപുരം പുതുവീട്ടുമുറിയും വഴിച്ചലും ഗ്രേസിങ് ബ്ലാക്കു സംബന്ധിച്ചു കേസുകളുടെ വിചാരണ.
൫-൧൧-൯൪	ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കൊല്ലം.
൬-൧൧-൯൪	ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പുനലൂരിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഏരൂരിലേക്കും സർക്യൂട്ട്.
൭-൧൧-൯൪ മുതൽ ൧൧-൧൧-൯൪ വരെ	ഏരൂർ, അഞ്ചൽ ഗ്രേസിങ്ബ്ലാക്കു സംബന്ധിച്ച വിചാരണയും പൊരാന്വേഷണം.
൧൨-൧൧-൯൪	കൊല്ലത്തേക്കു മടക്കം.
൧൩-൧൧-൯൪ മുതൽ ൧൮-൧൧-൯൪ വരെ	കൊല്ലം
൨൧-൧൧-൯൪	രാവിലെ ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കു സർക്യൂട്ട്.
൨൨-൧൧-൯൪	ടി തിരുവല്ല.
൨൩-൧൧-൯൪ മുതൽ ൩൦-൧൧-൯൪ വരെ	തിരുവല്ല ൧൦൯൪-ൽ ൧൬൨ നമ്പർ സെററിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേസുകളുടെ വിചാരണ.
൩൧-൧൧-൯൪	ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ചെങ്ങന്നൂർ.
൩൨-൧൧-൯൪	രാവിലെ കൊല്ലം.

൨൨—൧൦—൯൪.

എൻ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ,
സ്പെഷ്യൽ ഫാറസ്റ്റ് സെററിൽമെന്റ പേഷ്കാർ.

CIRCUIT PROGRAMME OF THE SPECIAL FOREST SETTLEMENT PEISHKAR, QUILON, FOR THE MONTH OF MITHUNOM 1094.

1-11-1094.	March from Perumbavoor to Vaikom.
2-11-94.	Afternoon—March from Vaikom to Alleppey.
Do.	Night—March to Quilon.
3-11-94.	Afternoon—March to Trivandrum.
4-11-94.	Trivandrum Enquiry of the claim cases connected with Vazhichal and Puthuvithumuri grazing blocks.
5-11-94.	Afternoon—March to Quilon.

6-11-94.	Afternoon—March to Punaloor and thence to Yeroor.
7-11-94. to 11-11-94.	Halt at Yeroor-Enquiry and perambulation in respect of Anchal Grazing block.
12-11-94.	March to Quilon.
13-11-94. to 19-11-94.	Halt at Quilon.
20-11-94.	Morning—March to Chengannoor.
21-11-94.	Do. . March to Thiruvella.
21-11-94. to 30-11-94.	Halt at Thiruvella Enqniry of Boundry dispute cases Nos. 1 and 2 of 94.
31-11-94.	Evening—March to Chengannoor.
32-11-94.	Morning—March to Quilon.

Quilon
22-11-94.

N. KRISHNA AIYENGAR,
Special Forest Settlement Peishcar.

നംബർ ൩൩൨൨.

കൽക്കുളം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഇഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ ക്ലർക്കായിരുന്ന ൩൩൨൧-ാം നമ്പർ പെൻഷൻ ആർഡർപ്രകാരം പെൻഷൻ വാങ്ങി വന്നിരുന്ന പി. കെ. നാരായണപിള്ള ഇരുവത്തു ൧൦൬൯-മാണ്ടു മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ടും ടി യാന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള ബാക്കി പെൻഷൻ അവകാശിയും ജ്യേഷ്ഠനുമായ തനിക്കു കിട്ടണമെന്നു കൽക്കുളം കോട്ടയ്ക്കകത്തു ഇടവിളാകത്തു വടക്കെ പുത്തൻവീട്ടിൽ കുമാരൻ പരമേശ്വരൻ ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു കൽക്കുളം പാർവത്യകാർ മുഖാന്തിരം നടത്തിച്ചു വരുത്തിയ വിചാരണ നോക്കിയതിൽ ഹർജിക്കാറൻ മരിച്ചുപോയ നാരായണപിള്ളയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും തറവാട്ടു കാരണവരും ആണെന്നും നാരായണപിള്ളക്ക നാലു പെൺകുട്ടികളും ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു മകനും ഉണ്ടെന്നും അവരെല്ലാം ഹർജിക്കാറന്റെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പ്രകാരവും പണം ഹർജിക്കാറന്റെ പേരുക്കു പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്നു ബാലകൃഷ്ണനും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അതിനാൽ മരിച്ചുപോയ നാരായണപിള്ളക്ക പെൻഷൻ വകയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണം ഹർജിക്കാറനായ കുമാരൻ പരമേശ്വരന്റെ പേരുക്കുപ്രകാരം കൊടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധവും ഉള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗെസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞും അങ്ങനെ മറ്റും വരുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാ എന്നു

൧൦൬൯-ാമാണ്ടു മേടമാസം ൨൩-നു.

എൻ. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ,
ആ. തഹശിൽദാർ.

കൽക്കുളം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

നംബർ ൩൩൨൧.

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ ക്ലർക്കായിരുന്ന ൧൦൬൯ കന്നി ൩൧-നു മരിച്ചുപോയ പത്മനാഭപിള്ള കാളിപ്പിള്ളയുടെ ശമ്പളംവകയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണം അവകാശിയും സഹോദരിയുമായ തനിക്കു കിട്ടണമെന്നു കൽക്കുളം കോട്ടയ്ക്കകത്തു കരിതോട്ട പുത്തൻവീട്ടിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള ഗൌരിപ്പിള്ള ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു കൽക്കുളം പാർവത്യകാർ മുഖാന്തിരം നടത്തിച്ചു വരുത്തിയ വിചാരണയിൽ മരിച്ചുപോയ കാളിപ്പിള്ളക്ക അവകാശിയായി സഹോദരിയായ ഈശ്വരിപിള്ള ഗൌരിപ്പിള്ളയും ഗൌരിപ്പിള്ളക്ക ജാനകി എന്ന ഒരു മകളും ഉണ്ടെന്നും ടി രണ്ടുപേരും ഗൌരിപ്പിള്ളയുടെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും കാളിപ്പിള്ളയുടെ മറ്റു ഗൌരിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ളയും രണ്ടു ആൺ മക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടെന്നും ഇവർ ഒന്നിച്ചും ജാനകിപ്പിള്ളയുടെ സംരക്ഷണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും കാളിപ്പിള്ളക്ക ചെല്ലുവാനുള്ള പണം ഒന്നുപാതി മറ്റു ജാനകിപ്പിള്ളക്ക കൊടുക്കുന്നതു സമ്മതമെന്നു സഹോദരി ഈശ്വരിപ്പിള്ള ഗൌരിപ്പിള്ള എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടും കാണുന്നു. അതിനാൽ കാളിപ്പിള്ളക്ക ചെല്ലുവാനുള്ള പണത്തിൽ ഒന്നുപാതി ഈശ്വരിപ്പിള്ള ഗൌരിപ്പിള്ളക്കും ഒന്നുപാതി ഗൌരിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ളക്കും കൊടുപ്പിക്കുന്നതിനെ തീർച്ചയെയ്യുന്നതിൽ വല്ല വിരോധവുമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗെസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അവധികഴിഞ്ഞും അങ്ങനെ മറ്റും വരുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാ എന്നു

൧൦൬൯ മേടം ൨൩-നു.

എൻ. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ,
ആ. തഹശിൽദാർ.

കൽക്കുളം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

നംബർ [illegible].

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ഈ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉണ്ണിയൂർ? ദേവസ്വം [illegible] ൧൦൯൪ [illegible] മാതേവൻ പിള്ളക്കു ഡെമണി വകയിലും ബാക്കി [illegible] ചെല്ലേണ്ട പണം [illegible] തനിക്കു കിട്ടേണ്ട വാഴ്വച്ച ഗോപുര [illegible] വിട്ടിൽ നാരായണൻ ഇടവാൻ [illegible] ബോധിപ്പിച്ച വാഴ്വച്ചശേഷം പാർത്യകാർ [illegible] നടത്തിയ വിചാരണയിൽ ഹർജിക്കാരൻ മരിച്ചുപോയ മാതേവൻപിള്ളയുടെ [illegible] കാരണവരാണെന്നും മാതേവൻപിള്ളക്കു [illegible] ഭാര്യയും രണ്ടു ആൺ കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നും ഇവർ ഹർജിക്കാരന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ആണു ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരന്റെ പേരൾക്കു പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നതു സമ്മതമാണെന്നും എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. [illegible] മരിച്ചുപോയ മാതേവൻപിള്ളക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള പണം നാരായണൻ ഇടവാന്റെ പേരിൽ കൊടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തിയതി മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിച്ചുവരുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എന്ന

൧൦൯൪ മേടം [illegible].

എൻ. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ,

ആ. തഹശീൽദാർ.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

൧. ഈ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന താലൂക്കുകളിലെ ദേവസ്വം വക ചിലവിനു ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു [illegible] ആവശ്യമുള്ള നെല്ലും അരിയും സഹായവിലയ്ക്കു കരാറായി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെടാതെ [illegible] വരുന്ന മിഥുനമാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു അതാതു താലൂക്കുകച്ചേരികളിൽ വച്ചു തഹശീൽദാർ മുഖാന്തിരവും മിഥുനമാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു ഈ കച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളാവുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ള ആളുകൾ [illegible] ലേലത്തിനു മുമ്പായി [illegible] രൂപ വീതം ഡെമണി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അതിനെ കെട്ടിവയ്ക്കാത്തവരെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു. താലൂക്കുകളിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ലേലം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നെ ആ ലേലത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നു താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെമണി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും താലൂക്കു ലേലത്തിൽ ചേർന്നു ഡെമണി വച്ചിട്ടുള്ളവരും ആ ഡെമണി തിരിച്ചു വാങ്ങാത്തവരും ആയ ആളുകൾക്കു ഡിവിഷനിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ ഡെമണി കൂടാതെ ചേരാവുന്നതും പുതിയതായി ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ മാത്രം ഡിവിഷനിൽ പ്രത്യേകം ഡെമണി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണു. ലേലം അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആകെ ലേലത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരോ അവരുടെ ജാമ്യം അവർ ഉറപ്പാക്കേണ്ട [illegible]. ഡെമണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി വച്ചുകൊള്ളുന്നതു ശേഷംപേരുടെ ജാമ്യ അവരവർക്കു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ലേലം ചെയ്യുന്നതു മാത്രം താലൂക്കിലേക്കു ഒട്ടുക്കു ലേലത്തിനു ഒന്നായിട്ടോ ഓരോ വിധത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലം കുറഞ്ഞ തുകക്കു വിളിച്ചുകൊള്ളുന്നവരുടെ പേരിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഗവണ്മെന്റു അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. കരാറുകൾ ഏർപ്പെടുന്നവർ അവർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന [illegible] വിലയിൽ പതിനാറിലൊരംശം ഡെമണി വയ്ക്കേണ്ടതും അതിൽ നാലിലൊരംശം ലേലം അവസാനിച്ച ഉടനെയും ശേഷം ഡെമണി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ [illegible] വരത്തിനകവും ഉറപ്പാക്കി കല്പ്പനപ്രകാരം സ്വന്തം ചിലവിന്മേൽ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി വച്ചു കരാറു നടത്തേണ്ടതുമാകുന്നു.

൪. ഡെമണി കെട്ടിവയ്ക്കാതെയോ ഡെമണി കെട്ടിവച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചു ഏറ്റതിനു പിന്നെ അതിൻപ്രകാരം കരാറു നടക്കാതെയോ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായാൽ വച്ചിട്ടുള്ള ഡെമണി ഇളകിപ്പോകുന്നതും ആവർത്തിച്ചു ലേലംചെയ്തു ആളെ ഏർപ്പെടുത്തിയോ ഓരോ വിധത്തിലോ [illegible] വച്ചു സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും വീഴ്ച വരുത്തിയ ആളിൽ നിന്നും [illegible] വസൂലാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആവർത്തന ലേലത്തിൽ ലാഭം വന്നാൽ ആയാൾക്കു അവകാശപ്പെടുന്നതല്ല.

൫. ഏല്പിക്കേണ്ട നെല്ലു മുതലായവ കരാറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗുണം പഴയതും ചീത്തയും [illegible] വിധത്തിലും ഉള്ളതല്ലാത്തതും സ്ഥലം തഹശീൽദാർ സമ്മതിക്കപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കണം.

൬. കരാറു ഏൽക്കുന്നവർ നെല്ലോ അരിയോ ഇന്നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു ഇന്നിന്ന [illegible] ഇന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഏൽപ്പിക്കണമെന്നു സ്ഥലം തഹശീൽദാർ മുമ്പിൽകൂട്ടി കല്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചു അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലും സമയത്തും സർക്കാർ പറ്റു, അളവു കൊടുക്കേണ്ടതും അതിനെ [illegible] കൊടുക്കുന്ന വകക്കു ഉടനടൻ പ്രതിഫലവും [illegible] ഏല്പിക്കുന്നതിനു [illegible] വില [illegible] നിന്നും കല്പനപോലെ അടുത്ത മാസത്തിലും കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൭. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു നെല്ലോ അരിയോ [illegible] ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതും തഹശീൽദാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ അവധിക്കകം കരാറുകാരൻ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള വിലക്കു ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. കുത്തക സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും ഡിവിഷനിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ഈ കുത്തക ഒരു വർഷം നടന്നിരിക്കാണെങ്കിലും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ അതിനിടക്ക ഏതു സമയത്തും കുത്തകയെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർണ്മെന്റിലേക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതും ആകുന്നു. പരസ്യത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായി വല്ലതെങ്കിലും വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ താലൂക്ക തഹശീൽദാർ മുഖാന്തിരം അറിയപ്പെടാവുന്നതുമാകുന്നു എന്നു,

൧൦൮൯-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൦-.

നാരായണയ്യൻ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ,
സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / [illegible]TH EDAVAM, 1094.

Marine Department.

NOTICE TO MARINERS.

India. *West Coast.* *Alleppey.*

Smooth water anchorage.

Smooth water will be found one mile south of Nircum and 7 miles south of Alleppey.

A temporary flagstaff will be erected and an occasional Red Light shown when Steamers are expected.

Port Office,
Alleppey, 5th June 1919.

W. L. KELLY,
LT. COMMANDER R. N. R.,
Principal Port Officer.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Medical and Sanitary Departments.

No. G. 3422. NOTIFICATION.

The following plague notification of the Government of Madras, Local and Municipal Department, is published for general information.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 23rd May 1919. } R. MAHADEVA IYER, *Chief Secretary to Government.*

Ootacamund May 13, 1919.

No. 19-*P.*—In modification of notification No. 18-P., published on pages 203-204 of Part 1 A of the *Fort St. George Gazette*, dated 6th May 1919, the following revised lists of plague-infected areas are published :—

I.—In the Madras Presidency.

District.	Talok.	Village (including hamlets) or town.	District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
			Bellary.	Kudligi.	Amball.
Arcot, North.—	Arni.	Arni.			Kuditinamaggi.
	Trippattor.	Trippattur.			Tulahalli.
				Siruguppa.	Hac'cholli.
	Vellore.	Ambur.	Chittoor.	Madanapalle.—	Pedda Tippasamudram union.

I.—In the Madras Presidency—contd.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.	District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
Coimbatore.	Coimbatore.	Coimbatore. Kurichchi.	Madras City.—		The portion of the Triplicane (18th) Division bounded on the north by the Wallajah, Bell's and Pycroft's roads, on the east by the South Beach road, on the south by the Ice-house road and on the west by the Westcott and General Patter's roads.
	Dharapuram.	Dharapuram Municipality.			
	Gobichettipalaiyam.	Marur.			
	Kollegal.	Ajjipuram. Singanallur.			
	Palladam.	Appanayakkanpatti. Kulangal. Kallapalaiyam. Pidampalli.	Malabar.—	Palghat.	Palghat.
	Udamalpet.	Kannamanayakkanur. Reddipalaiyam. Sinnavirampatti. Udumalpet Municipality.	Nilgiris.—	Coonoor.	Coonoor Municipality.
			Salem.—	Hosur.	Achchittapalli.
					Begepalli.
Cuddapah.	Cuddapah.	Cuddapah.			Hosur.
	Pulivendla.	Vempalli.			Jakkeri.
Guntur.	Bapatla.	Bapatla. Chebrolu. China Ganjam. Chirala. Ipurupalem. Jandrapetta. Kottapatanam. Pandilapalli. Perala. Ravurupeta. Santaravuru. Vetapalemu union.			Kembatti. Mattagondapalli. Nagondapalli. Sanamavu. Sattanur. Togarai Agraharam.
	Guntur.	Etukuru.		Krishnagiri.	Boganapalli.
		Guntur Municipality.			
		Tadikonda.		Salem.	Panamaraltuppatti.
	Ongole.	Ongole Municipality.			
		Timmasamudram.		Uttangarai.	Ittiyampatti. Virappanayakkampatti.
		Uppugunduru.			
Kanara, South.	Mangalore.	Mangalore.	Trichinopoly.—	Musiri.	Turaiyur.

II.—Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
I. Mysore.	The whole State.
II. Bombay.	1. *Northern Division.*— (*a*) Districts.— Broach. Kaira. Surat and Thana. (*b*) Town and port— Bombay. 2. *Central Division.*— (*a*) Districts— Ahmednagar. Kolaba. Nasik. Poona. Satara. Sholapur and West Khandesh. (*b*) Towns and Ports — Poona. Sholapur and Uran. 3. *Southern Division*— (*a*) Districts— Belgaum. Bijapur and Dharwar. (*b*) Town and port— Ratnagiri. 4. *Sind*— Town and ports— Karachi and Keamari. 5. *Political Charges.*— States and Agencies. Baroda State. Cambay State. Cutch State. Kathiawar Agency. Kolhapur and Southern Mahratta Country. Mangrol Port. Mundra Port Satara Agency and Surat Agency.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
III. Bihar and Orissa.	(*a*) Districts— Bhagalpur. Champaran. Darbhanga. Gaya. Mainpuri. Monghyr. Muzaffarpur. Patna. Sarun and Shahabad. (*b*) Towns— Bhagalpur, Gaya and Patna.
IV. The Punjab.	(*a*) Districts— Ambala. Attock. Ferozepur. Gujranwala. Gujarat. Gurdaspur. Gurgaon. Hissar. Hoshiarpur. Jhang. Jhelum. Jullunder. Lahore. Ludhiana. Lyallpur. Montgomery. Multan. Rawalpindi. Rohtak. Shahpur and Sialkot. (*b*) States— Bahawalpur. Jind. Nabha and Patiala.
V. Burma.	(*a*) Districts— Bassein. Bhamo. Henzada. Insein. Lower Chindwin. Magwe. Mandalay. Minbu. Myingyan. Myitkyina. Pegu. Prome. Sagaing. Shwebo. Toungoo. Tharrawaddy. Thaton and Yamethin.

II.—Outside the Madras Presidency—concld.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
V. Burma.—*contd.*	(*b*) Towns and ports— Bassein, Mandalay, Moulmein and Rangoon. (*c*) States— Northern and Southern Shan States.	VI. The United Provinces.—*contd.*	(*a*) *Districts*— *contd* Moradabad. Pilibhit. Rae Bareli. Saharanpur. Shahjahanpur. Sultanpur and Unao. (*b*) Towns—Fyzabad and Gorakpur.
VI. The United Provinces.	(*a*) *Districts*— Allahabad. Azamgarh. Ballia. Bara Banki. Basti. Benares. Bijnor. Bulandshahr. Cawnpore. Etah. Farrukhabad. Fatehpur. Fyzabad. Ghazipur. Gonda. Gorakhpur. Jaunpur. Lucknow. Mainpuri. Mirzapur.	VII. The Central Provinces.	(*a*) Districts— Balaghat. Betul. Bhandara. Jubbulpore. Nagpur and Seoni. (*b*) Towns—Jubbulpore. Jubbulpore cantonment. Kamptee cantonment and Nagpur.
		VIII. Hyderabad.	The whole State.
		IX. Central India.	(*a*) Town—Sehore Cantonment. (*b*) States—Gwalior and Rewa.
		X. Rajputana.	(*a*) District—Ajmeer. (*b*) State—Bhartpur.
		XI. Bengal.	(*a*) District—24 Parganas. (*b*) Town and port—Calcutta City.

H. G. STOKES,
Acting Secretary to Government.

NOTICE.

The public are hereby informed that a new Dispensary was opened at Thaikattuseri in the Vaikom Taluk on the 1st Edavam 1094/15th May 1919.

Durbar Physician's Office,
Trivandrum, 26th May 1919.

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

നോട്ടീസ്.

൧൦൯൪ ഇടവം ൧-ാംനു ൧൯൧൯ മെ ൧൫-നു മുതൽ വൈക്കം താലൂക്കിൽ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്തു എല്ലാ ജാതിക്കാരേയും ചികിത്സിക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു ആസ്പത്രി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ദർബാർഫിസിഷ്യന്റെ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൯ മെ ൨൬-നു.

എച്ച്. ക്യാമ്പൽ പർക്കിൻസ്,
ആക്ടിംഗ് ദർബാർഫിസിഷ്യൻ.

പരസ്യം.

൧൦൯൫ മേടമാസത്തേക്കു താഴെ പറയുന്ന ആശുപത്രികളിലേക്കു ആവശ്യമുള്ള ആട്ടിറച്ചി ഏല്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന മനസ്സുള്ളവർ ടെണ്ടറുകൾ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ജനറൽ ആശുപത്രി,	തിരുവനന്തപുരം.
കണ്ണാശുപത്രി,	ടി
സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആശുപത്രി,	ടി
ഊളമ്പാറയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസാ ആശുപത്രി,	ടി
ഊളമ്പാറയിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രി,	ടി
ഊളമ്പാറയിൽ കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി,	ടി
കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് വിക്ടോറിയാ ആശുപത്രിയും	
ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രി ആലപ്പുഴ,	

൨. ൧൦൯൫-ാമാണ്ടത്തേക്കു ഓരോ ആശുപത്രികളിലേക്കും ആവശ്യമുള്ള ആട്ടിറച്ചിയുടെ ഉദ്ദേശക്കണക്കിനു ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റു ഇതോടു കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൩. ടെണ്ടറുകൾ മുദ്രയിട്ടു മേൽകവറിൽ ഭദ്രമായി വച്ചു "തിരുവനന്തപുരത്തു ഡർബാർഫിസിഷൻ അവർകൾക്കു" എന്നും ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു (ആശുപത്രികളുടെ പേരുവച്ചു) "ആട്ടിറച്ചി ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ" എന്നും മേൽവിലാസം എഴുതി ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൧-൯൧ ക്രിസ്തുവർഷം ൧൯൧൯ ജൂൺ ൧൩-ാം തീയതി പകൽ ൨ മണിക്കു മുമ്പായി കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിൽ പിന്നിട്ടു വരുന്ന ടെണ്ടറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

൪. ൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൩൧-ാംനു ൧൯൧൯ ജൂൺ ൧൩-നു പകൽ ൨ മണിക്കു ഡർബാർ ഫിസിഷൻ അവർകളുടെ ആഫീസിൽ ആ സമയം ഹാജരാകുവാൻ മനസ്സുള്ള ടെണ്ടർക്കാരുടെയോ അവരുടെ കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയോ മുമ്പാകെ വച്ചു ടെണ്ടറുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൫. ഏല്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാം തരം രണ്ടാം തരം ആട്ടിറച്ചിയുടെ വില വിവരം റാത്തൽ ഒന്നിനു ഇന്നവിധമുള്ള ഏല്പിക്കാമെന്ന ചക്രം കാശായി ടെണ്ടറുകളിൽ വിവരിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬. ആട്ടിറച്ചി ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടറു സഹിതം ഓരോ ആശുപത്രിക്കും (൨൫) ഇരുപത്തിയഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ വീതം ഡെപ്പാസിറ്റ് അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഡെപ്പാസിറ്റുകൂടാതെ വരുന്ന ടെണ്ടറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

൭. ടെണ്ടറിനുള്ള ഡെപ്പാസിറ്റ് പണം ഹജൂർ ഖജനാവിൽ നിന്നും പണം ഒടുക്കി കിട്ടുന്ന രസീതുകളായിട്ടു ടെണ്ടറുകളോടു കൂടി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ഏല്പിക്കുന്ന ആട്ടിറച്ചിയുടെ വില ഓരോ ആശുപത്രികളിലും ഉള്ള അതാതു മെഡിക്കൽ ആഫീസർമാർ അവരവരുടെ പതിവുപ്രകാരമുള്ള ബില്ലുകൾ അയച്ചു ഉടൻ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ മാസംതോറും ഹജൂർ ഖജനാവിൽ നിന്നും കൊടുക്കപ്പെടും. മുമ്പേറ പണം കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൯. ഗവർമെന്റു അനുവാദത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകൾ ഉടമ്പടിപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കുന്നതിലേക്കു ജനറൽ ആശുപത്രിക്കും സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആശുപത്രിക്കും ഭ്രാന്താശുപത്രിക്കും കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രിക്കും (൧൦൦) നൂറു സർക്കാർ രൂപാവീതവും ഇൻഫ്ലുവൻസാ ആശുപത്രിക്കും കണ്ണാശുപത്രിക്കും (൨൫) ഇരുപത്തിയഞ്ചു സർക്കാർ രൂപാവീതവും കൊല്ലം ആശുപത്രികൾക്കു ഒരുമിച്ചു (൫൦) അമ്പതു രൂപാവീതവും ആലപ്പുഴ ആശുപത്രിക്കു (൨൫) ഇരുപത്തിയഞ്ചു രൂപായും ഡെപ്പാസിറ്റ് കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ആശുപത്രിയിലേയും കോൺട്രാക്ട് ഒരേ ടെണ്ടർക്കാരൻ ഏല്പിക്കുന്നതായാൽ എല്ലാത്തിനുംകൂടി (൩൦൦) മുന്നൂറു സർക്കാർ രൂപാ ഡെപ്പാസിറ്റ് മതിയാകുന്നതാകുന്നു. കോൺട്രാക്ട് ശരിയായി നടത്തുന്നവർക്കു ജാമ്യമായി ഡെപ്പാസിറ്റുകളും ഉടമ്പടിക്കു വല്ല വീഴ്ചയും വരുത്തിയാൽ ഡെപ്പാസിറ്റുകളെ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും ആകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ കോൺട്രാക്ടർ യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ കോൺട്രാക്ട് ശരിയായി നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും അല്ലാതെ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ആയതിനു ഡർബാർഫിസിഷൻ അവർകളാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ളതിലേക്കു അയാളുടെ സ്വന്തച്ചെലവിന്മേൽ എട്ടണ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൦. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടർക്കാരൻ ടെണ്ടറു സ്വീകരിച്ച തീയതിമുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ഡെപ്പാസിറ്റ് കെട്ടിവച്ചു ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ടെണ്ടറു സ്വീകരിച്ച വിവരത്തിനു ഉടൻ അറിവു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെണ്ടറിനോടുകൂടിയുള്ള ഡെപ്പാസിറ്റ് പണം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുകൂടാതെ ആ വീഴ്ചയാൽ ഗവർമെന്റിലേക്കു ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനു ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. സ്വീകരിക്കാത്ത ടെണ്ടർക്കാരുടെ ഡെപ്പാസിറ്റുകൾ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതും സ്വീകരിച്ച ടെണ്ടർക്കാരന്റെ ഡെപ്പാസിറ്റുകൾ ആ ടെണ്ടറുകൾക്കു മുഴുവൻ പണമായോ അതിൽ ഒരു അംശമായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു.

൧൧. ആട്ടിറച്ചി ഏല്പിക്കേണ്ട ക്രമം താഴെ പറയുംപ്രകാരം ആകുന്നു.

എ. ഇറച്ചി ഒന്നാന്തരമായി ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. രണ്ടാന്തരമായി കുറിക്കുന്നതു സ്വീകരിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ബി. കാൽ കുറകുകളും വിലാവും കൈക്കുറകുകളും കഴുത്തും നെഞ്ചും മാത്രമേ ഒന്നാംതരം മാംസമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

സി. ആട്ടിറച്ചിയുടെ തൂക്കത്തിൽ നിന്നു ആറിലൊന്നു ഭാഗം അസ്ഥി അനുവദിക്കപ്പെടും. ഇതിൽ അധികമായി വന്നാൽ ആയതു ഓരോദിവസവും ആട്ടിറച്ചിയുടെ തൂക്കത്തിൽ നിന്നും കുറവുചെയ്യപ്പെടും.

ഇറച്ചി സ്വീകരിച്ചശേഷം അസ്ഥിയിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചു തൂക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എല്ലു തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

ഡി. കരാറുകാരനോ അയാളുടെ കാര്യസ്ഥനോ ഏറ്റേല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാംസത്തിനു ദിവസേന ഒരു രസീതു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഇ. ദിവസംതോറും എല്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും മാംസം ഏറ്റേല്പിക്കേണ്ടതു കാലത്തു ൮ മണിക്കാകുന്നു.

൧൦. വന്നിട്ടുള്ള ടെണ്ടറുകൾ എല്ലാമൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ നിരാകരിക്കുന്നതിനു ദർബാർഫിസിഷ്യനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൯൫-ാമാണ്ടത്തേക്കു ആവശ്യമുള്ള ആട്ടിറച്ചിയുടെ ഉദ്ദേശ കണക്കിനെ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റുമെൻറ.

ആശുപത്രികളുടെ പേര്	ആവശ്യമുള്ള തൂക്കം റാത്തൽ.
ജനറൽ ആശുപത്രി	൧൩൦൦
കണ്ണാശുപത്രി	൩൦൦
സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആശുപത്രി	൧൩൦൦
ഊൻപ്പുറമ്പിൽ ആശുപത്രി	൨൫൦
ഭ്രാന്തൻ ആശുപത്രി	൪൦൦൦
കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രി	൩൦൦൦
കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രി	൧൦൦൦
കൊല്ലം വിക്ടോറിയാ ആശുപത്രി	൨൫൦൦
ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രി	൮൦൦

ദർബാർഫിസിഷ്യൻ ആഫീസ്, ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൩-.

എച്ച്. ഗ്രാമ്പൽ പെർകിൻസ്,
ആർ. ദർബാർ ഫിസിഷ്യൻ.

NOTICE.

Tenders are invited for the supply of mutton on contract to the following institutions for the Malabar year 1095.

1. General Hospital, Trivandrum.
2. Ophthalmic Hospital, Trivandrum.
3. Women and Children's Hospital, Trivandrum.
4. Hospital for incurables, Oolampara, Trivandrum.
5. Lunatic Asylum Do. Do.
6. Leper Asylum Do. Do.
7. District and Victoria Hospitals, Quilon.
8. District Hospital, Alleppey.

2. The approximate quantity of mutton required for each institution for the year is shewn in the statement attached.

3. Tenders should be enclosed in sealed covers which should be addressed to the "Durbar Physician, Trivandrum" and superscribed 'Tender for the supply of mutton to (name of Institution) for 1095" They should be forwarded in time to reach his office not later than 2 P. M. on 18th July 1919/2nd Audy 1094 after which time no tender will be received.

4. Tenders will be opened in the Durbar Physician's Office at 2 P. M. on the 19th July 1919/3rd Audy 1094 in the presence of such of the tenderers or their agents, as may choose to attend.

5. Tenders should specify the rates per lb. of the first and 2nd class mutton (in chuckrams and cash) at which it will be supplied.

6. Tenders should be accompanied by the sum of British Rupees (25) twenty-five for each Institution as earnest money without which no tender will be received.

7. The amount of earnest money should be forwarded in receipts from Huzur Treasury along with the tenders.

8. Payments for the mutton supplied will be made from the Huzur Treasury monthly as soon as possible after submission of the usual bills by the Medical Officers concerned. No advance will be given.

9. On any of the tenders being accepted and sanctioned by Government, the successful tenderer will be required to place a deposit of Sirkar Rupees (100) one-hundred each for the contract for the General and the Women & Children's Hospitals, Lunatic and Leper Asylums respectively, and Sirkar Rupees (25) twenty-five each for the Hospitals for Incurables and Ophthalmic Hospital respectively Rs. (50) each for the Quilon Hospital and Rs. (25) twenty-five for the District Hospital, Alleppey but if the contractor takes the contracts for all Institutions, Sirkar Rupees (300) three-hundred will suffice for the whole. The deposit is to be placed as security for the fulfilment of the contract, and it shall be forfeited to Government in case of any breach of

contract. The successful tenderer will be further required to execute an agreement on an (8) eight anna stamped paper at his cost binding himself to carry out the conditions of the contract without failure, or otherwise subject himself to such penalty as may be prescribed by the Durbar Physician for default.

10. The deposit money should be paid and the agreement executed by the successful tenderer within (5) five days from the date of acceptance of the tender, of which due notice will be given to him. Should he fail to do so, his earnest money shall be forfeited to Government, and he will be held responsible for any loss to Government on account of such failure. The earnest money of unsuccessful tenderers will be returned to them immediately after the result of contract is known, and that of the successful tenderer will be retained as part or whole of his deposit money.

11. The following are the particulars of the supply of mutton.—

(a) Only first class mutton will be accepted, but a proportion of 1/5 second class mutton may be taken.

(b) Legs, loins and shoulders, neck and breast alone will be considered first class mutton.

(c) A proportion 1/5 of bone by weight will be allowed. All excess of bone will be deducted from the several weights daily. The mutton after delivery will be stripped off the bone and separately weighed; bones will not be returned.

(d) The contractor or his agent will daily be furnished with a receipt for the amount of mutton delivered.

(e) Mutton must be delivered at all the institutions by 8 A. M. daily.

12. The Durbar Physician reserves to himself the right of rejecting any or all of the tenders without assigning any reason.

STATEMENT OF APPROXIMATE QUANTITY OF MUTTON REQUIRED FOR 1095.

Name of institution.			*Quantity required.*
General Hospital	...	...	2,600
Ophthalmic Hospital	...	...	300
Women and Children's Hospital	...	...	2,600
Hospital for Incurables	...	...	150
Lunatic Asylum	...	...	7,000
Leper Asylum	...	...	3,000
District Hospital, Quilon	...	...	2,000
Victoria Hospital, Quilon	...	...	1,500
District Hospital, Alleppey	...	...	400

Durbar Physician's Office, Trivandrum, 6th June 1919.

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again:

(1) Kuthagapattom Rules issued by Government under date the 3rd July 1914.
(2) Notification No. 7063/L. R., dated the 12th November 1917.
(3) G. O. No. 2879/L. R. & F., dated the 4th March 1914.
(4) G. O. No. 4550/F. & M. R., dated the 2nd November 1915.
(5) G. O. No. 3722/L. R., dated the 26th May 1916.
(6) G. O. No. 6256/L. R., dated the 9th October 1917.

ORDER THEREON, NO. 3706/L. R., DATED, TRIVANDRUM, 27TH JULY 1918.

The Kuthagapattom Rules dated the 3rd July 1914 and the amendments thereto dated the 12th November 1917, do not, as they now stand, apply to Departments other than the Land Revenue Department. As the other Departments have also been empowered to lease out the usufruct of the trees standing on the Government lands under their control, the Government consider that these Departments should, as far as practicable, follow the principles laid down in the Kuthagapattom Rules and the amendments thereto in dealing with these trees. The Government accordingly resolve to issue the following instructions on the subject in modification of those contained in G. Os. Nos. 4550/F. & M. R. and 3722/L. R., dated the 2nd November 1915 and 26th May 1916, respectively, for the guidance of Departments other than the Land Revenue Department:—

(1) All Kuthagapattom leases should be given only for definite periods except in cases provided for in paragraph (7) *infra*.

(2) The leases should be granted by public auction after due advertisement so as to secure the maximum amount of revenue to Government.

(3) The practice of collecting the produce of the trees departmentally should be resorted to only in the event of no person coming forward to take up a Kuthagapattom lease on reasonable terms.

(4) Any Gazetted Officer who may be authorised in this behalf by the Head of the Department concerned may grant leases for a period not exceeding 3 years.

(5) The Head of the Department may grant leases for a period not exceeding 12 years.

(6) Every lease for a period exceeding 12 years should be submitted to Government for sanction.

(7) The existing trees on poramboke lands such as public roads, canals, irrigation tanks, field bunds &c., may be leased on Kuthagapattom without limit of time to the ryots, provided that there is clear and indubitable evidence that they have been planted and nurtured by them and that such lease is not, in the opinion of the head of the Department concerned, prejudicial to the public interests. The lease should be subject to the following condition, namely, that the lessee would cut and remove the trees when called upon to do so and would plant no fresh trees or otherwise interfere with the poramboke lands on which the trees stand. In the case of all taxable trees, the Settlement rates as particularised in the appended schedule should be adopted and in the case of other trees, the rent should be fixed at a fair and reasonable rate.

(By order),
R. KRISHNA PILLAI,
Under Secretary to Government in charge.

To

All Heads of Departments.
The Gazette.
The Press Room.

SCHEDULE.

Serial No.	Kind of trees.	Assessment class.	Rate for one bearing tree. Fs.	Chs.	Cash.	Places where assessed.	Remarks.
1	Coconut ...	I	1	...	...	Assessed throughout the State.	Trees numbers 2 to 7 bear a uniform rate.
		II	...	3	8		
		III	...	3	...		
		IV	...	2	8		
		V	...	2	4		
		VI	...	2	...		
		VII	...	1	8		
		VIII	...	1	...		
2	Areca ...	...	...	...	8		
3	Jack ...	...	1	...	...		
4	Palmyra ...	...	...	...	8	1. Thovala. 2. Agastiswaram 3. Eraniel. 4. Kalkulam. 5. Vilavankode. 6. 2 Villages in Neyyattinkara *viz.*, Kulattur and Parassala and 7 Shencotta.	
5	Tamarind ...	...	...	2	...	1. Thovala. 2. Agastiswaram. 3. Eraniel. 4. Kalkulam. 5. Shencotta. 6. Anchanad.	
6	Punna ...	...	...	...	12	1. Thovala. 2. Agastiswaram. 3. Eraniel. 4. Kalkulam. 5. Vilavankode.	
7	Mango ...	...	...	...	2	1. Thovala. 2. Agastiswaram. 3. Eraniel. 4. Kalkulam. 5. Shencotta.	

Medical Department.

TRANSFER.

Sub Assistant Surgeon G. R. Subba Row from the District Hospital, Chirayinkil, to the District Dispensary, Bhoothapandy as a temporary measure.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Sub Assistant Surgeon G. R. Subba Row assumed temporary charge of the District Dispensary, Bhoothapandy, on the afternoon of 20-10-1094.

RESUMPTION OF CHARGE.

Sub Assistant Surgeon P. Krishna Menon returned from leave and resumed charge of the District Dispensary, Haripad, on the forenoon of 18-10-1094.

Durbar Physician's Office,
Trivandrum, 5th June 1919.

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

LEAVE OF ABSENCE.

Sub Assistant Surgeon R. Venkatachalapathi Naidu has been granted three months' privilege leave with effect from the forenoon of 5-6-19/22-10-1094.

TRANSFER.

Sub Assistant Surgeon S. Renga Iyengar from the District Dispensary, Bhoothapandy, to the Nair Brigade Hospital, Trivandrum, as a temporary measure.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Sub Assistant Surgeon S. Renga Iyengar assumed temporary charge of his duties in the Nair Brigade Hospital, on the forenoon of 5-6-'19/22-10-1094.

Durbar Physician's Office,
Trivandrum, 7th June 1919.

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

No. 43. PUBLIC HEALTH REPORT FOR THE WEEK ENDING SATURDAY, 7TH JUNE 1919/24TH EDAVOM 1094.

Name of prevailing disease.	Name of the place where the disease prevails.			No. of deaths during the week.	No. of deaths since the commencement of the year.	Remarks.
	Taluk.	Proverthy or Pakuthy.	Village or town.			
Cholera	Ambalapuzha	Alleppey	Town	2	24	
	Kottayam	Kottayam	Town	1	6	
	Changanacherry	Changanacherry	Town	7	7	
			Total ...	10	37	
Small-pox	Nedumangad	Nallanad		1	8	
	Karthigapalli	Pallippad		1	10	
			Total ..	2	18	
	Trivandrum	Trivandrum	Town	3	69	
	Ambalapuzha	Alleppey	Town	1	67	
			Total ...	4	136	
			Grand Total...	16	191	

Office of the Sanitary Commissioner, Trivandrum,
7th June 1919.

JACOB J. CHANDY,
District Sanitary Officer,
For Ag. Sanitary Commissioner,
Travancore.

നംബർ ൪൩. സാനിട്ടറി ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ട്.

൧൦൮൦-ാം വൎഷം ഇടവമാസം ൭ / ൧൯൦൫-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൪ -ാം ശനിയാഴ്ചയോടു അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെ ദീനസ്ഥിതി

റിപ്പോൎട്ട്.

നടപ്പുള്ള ദീനത്തിന്റെ പേര്	ദീനം നടപ്പുള്ള സ്ഥലം			തൻവാരത്തിൽ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം	ഈ ആണ്ടിൽ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം	റിമാൎക്ക്
	താലൂക്ക	പകുതി	വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടൌൺ			
൧. വിഷൂചിക	അമ്പലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	ടൌൺ	൨	൨൪	
	കോട്ടയം	കോട്ടയം	ടൌൺ	൫	൩	
	ചങ്ങനാശ്ശേരി	ചങ്ങനാശ്ശേരി	ടൌൺ	൬	൭	
			ആകെ	൧൦	൩൭	
൨. വസൂരി	നെടുമങ്ങാട്	നല്ലനാട്		൫	൮	
	കാൎത്തികപ്പള്ളി	പള്ളിപ്പാട്		൫	൫൦	
			ആകെ	൨	൫൮	
	തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	ടൌൺ	൩	൩൯	
	അമ്പലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	ടൌൺ	൫	൩൭	
			ആകെ	൪	൫൩൩	
			ആകെ	൫൩	൫൯൫	

സാനിട്ടറി കമിഷണരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൦ ഇടവം ൨൪ -

കെ. ജെ. ചാണ്ടി,
തിരുവിതാംകൂർ ആക്ടിംഗ് സാനിട്ടറി കമിഷണർ, അവൎക്കുവേണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് സാനട്ടറി ആഫീസർ.

നോട്ടീസ്സ്.

തിരുവനന്തപുരം ഡർബാർഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ഞെക്കാട്ടുകാരിയായ ലക്ഷ്മി മാണിക്യം എന്ന പേരുള്ള ൪൫ വയസ്സു പ്രായം വരുന്ന ഒരു നായർ പെൺകുട്ടി ഊളമ്പാറ ഇൻസ്സാനെ ആസ്പത്രിയിൽ കിടന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മേടമാസം ൫൩-, മരിച്ചു പോയതായി റിപ്പോൎട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അവകാശികളായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ്സു തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അവകാശത്തെ തെളിയിച്ചു ആ സ്ത്രീയുടെ വക ചുവപ്പു കല്ലുവച്ച ഒരു മുക്കുത്തിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെ ആരും ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ അവധികഴിഞ്ഞാലുടൻ മി സാമാനത്തെ ലേലത്തിൽ വില്പിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന തുകയെ സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

ഡർബാർഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസ്,
൧൦൮൦ ഇടവം ൧൨-.

എച്ച്. ക്ലാമ്പൽപെൎക്കിൻസ്,
ആക്ടിംഗ് ഡർബാർഫിസിഷ്യൻ.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Observatory Department.

		h.	m.	s.	
Trivandrum Observatory Long ...	... ...	5	7	59.	
	=	76°	59'	45"	East.
Lat. ...	... ... =	8°	30'	33"	North.

MAGNETIC ELEMENTS 1919.

Deviation of the Compass ... ... = 2° 2·3' West increasing annually 5·3 minutes.

Dip (North end of needle dipping) ... = 1° 4·7' increasing annually by 6·7 minutes.

Horizonta Force ·3815, C. G. S. increasing annually by 92×10^{-5} C. G. S.

Vertical Force ·0064 C. G. S.

Height above the Sea level ... ... = 197 feet.

Trivandrum Mean Time is 5 h. 7 m. 59 s., in advance of G. M. T.,
or 22 m. 1 s. behind the Standard Time,
or 13 m. 1 s. behind the Madras Time.

OBSERVATORY TIME NOTICE.

Reports of Gun fire from 31st May—6th June 1919, were noted as below:—

1919.	Morning Gun.			Noon Gun.			Evening Gun.			Remarks.
	h.	m	s.	h.	m.	s.	h.	m.	s.	
May										
31 Saturday ...	4	59	32	11	59	55	7	59	55	
June 1 Sunday ...	4	59	53	12	0	2	8	0	0	
2 Monday ...	5	0	0	11	59	58	7	59	56	
3 Tuesday ...	4	59	58	11	59	54	7	59	55	
4 Wednesday ...	4	59	56	11	59	53	8	0	8	
5 Thursday ...	4	59	40	11	59	36	7	59	35	
6 Friday ...	4	59	42	11	59	31	7	59	39	

H. H. The Maha Raja's Observatory, Trivandrum, 7th June 1919.

J. STEPHENSON,
Honorary Director.

METEOROLOGICAL RESULTS FROM 31ST MAY—6TH JUNE 1919.

1919.	Atmospheric Pressure (Readings corrected for temperature to 32° F.) Maximum.	Minimum.	Mean.	Temperature. Means. Dry Bulb.	Wet Bulb.	Extremes. Maximum in sun.	Maximum in shade.	Minimum in shade.	Minimum on grass.	Daily range.	Mean Temperature of the Dew point.	Mean Vapour Pressure in inches of Mercury.	Humidity. (Saturation=100.)	Wind. Mean Direction.	Average Velocity in miles per day.	Amount of Evaporation of Sea-water in shade per day.	Amount of Cloud. (Overcast=100.)	Bright sunshine.	Rainfall. As measured at 8 A. M., since 8 A. M. previous day.	Total since 1st January 1919.	Average from 1st January up to date.	General character of weather.
May	Inches	Inches	Inches	° F.	° F.	° F.	° F.	° F.	° F.	° F.	° F.					Inches		Hrs.	Inches	Inches	Inches.	
31 Sat.	29·614	29·269	29.612	82·9	77·1	139·4	86·0	76·5	74·2	9·5	73·2	·870	91	N W ¼ N	214·7	·042	81	8·2	—	13·38	15·92	Occasional rain after 9 P. M; distance lightning.
June 1 Sun.	·691	·595	·643	82·8	77·2	139·0	88·0	75·4	73·2	12·6	73·5	·856	92	N W ¼ N	301·9	·050	77	9·5	0.27	13·65	16·33	Occasional rain during early morning hours; strong breeze.
2 Mon.	·661	·558	·617	82·5	77·8	139·4	87·8	76·0	73·5	11·8	74·7	·888	93	N W ½ W	255·1	·030	93	3·8	—	13·65	16·71	Distant thunder; frequent thunderstorm from 5·25 P. M. to 6·15 P. M. with occasional rain, strong breeze.
3 Tues.	·637	·625	·600	78·0	75·6	128·4	87·6	76·0	72·1	11·6	73·9	·854	96	N W b N	204·3	·020	100	0	0·68	14·33	17·25	Occasional distant thunder, with strong gust of wind and rain during early morning hours.
4 Wed.	·606	·521	·586	76·7	75·1	139·4	79·6	74·8	73·6	4·8	74·0	·850	97	N W ¼ N	229·8	·010	97	0	0·82	15·15	17·14	Thunder storm during midnight hours with occasional heavy rain.
5 Thur.	·629	·514	·574	76·5	75·1	139·1	80·1	74·0	72·8	6·1	74·1	·834	96	N W ¼ N	273·8	·022	92	4·2	1·05	16·20	18·27	During early morning hours rain now and then; distant lightning.
6 Fri.	·614	·546	·587	77·5	74·5	144·0	81·0	71·0	72·6	7·0	72·8	·821	96	N W ¼ N	312·2	·033	95	2·8	0·21	16·11	18·94	Strong breeze during the day time.

The height of the Barometer is 197 feet above mean sea-level.
Most of the Meteorological Elements are observed six times a day at 6 A. M., 8 A. M., 10 A. M., 2 P. M., 4 P. M. and 8 P. M.
The Maximum and Minimum Barometer reading are the highest and lowest readings of the six taken.
The Maximum and Minimum thermometers in the shade are read and set at 8 A. M. The Maximum temperature is placed to the previous day and the minimum to the day of reading.
The Maximum (in sun) thermometer is read and set at 6 P. M; the grass Minimum is set at 6 P. M. and read at 8 A. M. and both sets of readings are entered to the day of reading.
The average velocity of Wind refers to the whole 24 hours up to 8 A. M. next morning.
The evaporation of water given refers to the 24 hours from 6 P. M of the previous day.
All the other means are the means of the six daily readings corrected when necessary.

H. H. The Mahà Raja's Observatory,
Trivandrum, 7th June 1919.

COMPARATIVE STATEMENT OF RAINFALL.

Station	Total fall from 1st Chingom up to 23rd Edavam 1093.	1094.	Annual Average, (1041—1093.)	Total Rainfall. 1092	1093.
Trivandrum.	Inches. 48·73	Inches. 31·19	Inches 64·73	Inches. 58·83	Inches 66·55

J. STEPHENSON,
Honorary Director.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] **PUBLISHED BY AUTHORITY.** [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919 / 27th Edavam 1094.

Police Department.

TRAVANCORE POLICE.

Proclaimed Offender.

District. *'A' list—Madras City.* *Circle.* *Station.*

Circle.	Taluk.	Name and address.	For what offence charged; Station Crime No.	Station, Village and house name.	When and by which Magistrate warrant issued Magistrate's calendar Case No.	General description, caste, occupation, age, height, colour style of features marks and clothing.	Names of relatives and their residence.	Where the absconder is likely to go.	Amount of reward offered.	Whether Sections 69 & 70, Criminal P. C. have been put in force.
South Malabar.		Ramaswami Iyer, son of Visvanatha Iyer No. 1 Tengoor Selva Vinayagar Kovil Street, Mylapore.	Section 408 I. P. C.	Mylapore, Madras.	18-12-16. 2nd Class Magistrate, Tiruvangadi.	Age 28/19; height, 5 ft., Fair; lean build; tuft of hair on the head.	Brother Krishnaswami yet living in No. 1 Tengoor Selva Vinayagar Kovil Street, Mylapore.	Madras, Travancore, Cochi, Rangoon He was a clerk in a timber merchant's office.	...	Yes

Office of the Commissioner of Police, Trivandrum, 5-6-'19.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

NOTICE.

Driver Kunjukrishna Pillai who was an absentee from No. 3 Mule Depot, Meerut and whose name was published in Police sheet dated 29th April 1919 has since rejoined the Depot.

Office of the Commissioner of Police, Trivandrum, 6-6-'19.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

No. 145.

No. 5 Mule Depot,
Lucknow, 21-5-1919.

To

The Superintendent of Police,
Travancore District.

Army Transport attendant name and description as noted in the margin, and enrolled and attested combatant under the Indian Articles of War absented without leave from No. 5 Mule Depot, Lucknow on 17-2-'19.

No. Z. K. 0100082
Date of enrolment. 7-11-18
Rank. Driver
Name. P. Devasaya
Father's Name. Bapu
Cast. Christian
Height. 5' 2½"
Probable age on date of enrolment. 22
Village. Chunangameli
Thana. Alwaye
Tehsil. Alengad
District. Travancore.

2. I would request that every endeavour be made to arrest the man and information sent to me to enable me to sent an escort to bring him here for trial.

Sd. CAPT.
Commanding No. 5 Mule Depot.

(True copy)

Published for information of the Department. If traced the fact should be communicated to the undersigned.

Office of the Commissioner of Police,
Trivandrum, 6-6-'19.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

No. G/1785.

Kirkee, 26-5-1919.

From

The Commandant,
Followers' Central Depot,
Kirkee.

To

The District Superintendent of Police,
Travancore.

Follower No. 11313 is absent from this Depot since 19-5-19. Will you kindly take necessary steps to apprehend him. If arrested, kindly send him under police escort or intimate the fact to me to enable me to send an escort from this Depot. The following are the particulars concerning the man :—

Name	...	Nilakantan.
Father' name	...	Sankara.
Caste and Class	...	Nayar (W. S. Coy. E.)
Village	...	Kalkulam.
Post Office or Taluk	...	Perumkadavila, Neyattamkom.
District	...	Travancore.
Age	...	19
Height	...	5-2
Place and date of enrollment	...	1-7-18.
Identification marks	...	A black mole on the outer surface on the left arm middle third.

N. B. In all future correspondence please quote the number and name of the follower and if arrested intimate nearest Railway Station.

Sd. Lt.,
Assistant Commandant,
Follower's Central Depot.

(True copy)

Published for information of the Department. If traced the fact should be communicated to the undersigned.

Office of the Commissioner of Police,
Trivandrum, 6-6-'19.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

DESCRIPTIVE ROLL.

Native Soldiers.

2/75th Carnatic Infantry.

No. 6145. Name— Madathil Narayana Pillay.

Description.

Religion, Class tribe	...	Hindu Nair.
Height {Feet	...	5.
Height {Inches	...	4½.
Chest in inches	...	31—35.
Father's Name	...	Krishnan Nair.
Personal appearance and particular marks	...	A mole above middle of right collar bone, a small scar 6" below left nipple, a mole 1½" above middle of left collar bone.
Age when enlisted	...	23.
Residence.		
Village	...	Muriamangalam.
Thana	...	Do.
Pargannah	...	Kunnatnad.
Tahsil	...	Do.
District	...	Travancore.
Nearest Telegraph Office	...	Ernakulam.
Nearest Post Office	...	Do.
Nearest Railway Station	...	Do.
Date of enrolment	...	26-3-18.

Bangalore,
21-5-'19.

Sd.
2nd Lieut.,
Commanding A Company 2/75th C. I.

(True copy.)

Published for information of the Department. If traced the fact should be communicated to the undersigned.

Office of the Commissioner of Police,
Trivandrum 4-6-'19.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

ADDENDUM TO THE MOTOR BUS TIMINGS
Dated the 4th March 1915.

NAGERCOIL TO ARAMBOLY.

Departure.

Nagercoil — 5 A. M. The Sinduroyer Motor Service.

Office of the Commissioner of Police,
Trivandrum, 2nd June 1919.

K. PADMANABHAN THAMPI,
For Commissioner of Police.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Public Works Department.

NOTICE

Is hereby given to the heirs and legal representatives of late N. Ayappan Pillai who was a Maistry in this Sub-Division and who is reported to have died on 15-7-94, that a sum of Rs. (5-14-0) Five and chuckrams fourteen only is due to the diseased on account of his pay for 1 to 15-7-94. They are requested to submit to the undersigned either in person or by a duly authorised agent their claims to the said amount within one month from the date of first publication of this notice in the Government Gazette, failing which the amount will be credited to Government.

(2) As to the nature of proof required to establish their claims, the application should be accompanied by a heirship certificate which will be accepted only if it is satisfactory.

Assistant Engineer's Office,
Neyyattinkara, 26th May 1919.

K. GOVINDA PILLAI,
Assistant Engineer,
Neyyattinkara Sub-Division.

നോട്ടീസ്.

ഈ സബ് ഡിവിഷനിൽ മേസ്ത്രിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുംഭമാസം ൧൫-ാം മരിച്ചുപോയതായി അറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ. അയ്യപ്പൻപിള്ളയ്ക്കു കുംഭമാസത്തെ ശമ്പളം വകയിൽ അഞ്ചുരൂപ പതിനാലു ചക്രം ചെല്ലാനുണ്ടെന്നു ടിയാന്റെ അവകാശികളേയും ക്രമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളേയും ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നോട്ടീസ് ഗസറ്റിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം അവകാശികളോ ക്രമപ്രകാരം അധികാരം സിദ്ധിച്ച പ്രതിനിധികളോ ഈ ആഫീസ് മുമ്പാകെ നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏജന്റുമുഖാന്തിരമോ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം സർക്കാരിലേക്കു പണം മുതൽ കൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

അവകാശത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതും അതു തൃപ്തികരമായിരുന്നാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ് ഇഞ്ചിനീയരാഫീസ്, നെയ്യാററുകര,
[illegible]

കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള,
അസിസ്റ്റന്റ് ഇഞ്ചിനീയർ,
നെയ്യാററുകര സബ്ഡിവിഷൻ.

NOTIFICATION.

It is hereby notified that the right of collecting Tolls at the undermentioned Gates for one year from 1st Avany 1095 (17th August 1919) will be sold in public auction on Monday 5th Audy 1094 (21st July 1919) at the P. W. D. Divisional Office, Kottayam. The auction will commence at 1 P. M. on the day specified.

Name of Toll Gate.	*Upset price.*	*Place of auction.*
Kanjirapally	Rs. 4,000	Kottayam.
Kumili	Rs. 1,500	Do.

2. The Toll Gates will be auctioned separately at the upset prices noted against each and knocked down to the highest bidder subject to the confirmation by the Chief Engineer who shall be at liberty to accept or reject any bid at his discretion. Parties intending to bid must appear either in person or by duly authorised agents. No person will be allowed to bid either in his own behalf or on behalf of any one else until he has deposited 5 per cent of the upset price of the Toll Gate concerned. If a deposit has been used up by the successful purchase of a Toll Gate it cannot be taken into consideration at the sale of the succeeding Gate for which a fresh deposit is required. The deposit of all unsuccessful bidders will be returned at the close of the sale.

3. The successful bidder must on the same day deposit an amount which with the initial deposit will be equal to one-tenth of the bid. On his failure to do so, his initial deposit will be forfeited to Government and the Gate resold or otherwise disposed of at his risk. He will be liable to make good any loss at resale but will not be entitled to participate in any gain that may accrue.

4. The purchaser shall sign an agreement binding himself to observe the conditions hereinafter set forth on paper duly stamped within one week from the date of the confirmation of the sale. If he fail or refuse to sign the agreement within the specified period, all deposits already made will be forfeited and the exclusive right resold at his loss and risk as stated in the preceding paragraph or disposed of otherwise as the Chief Engineer shall deem fit. In the case of the purchaser's death after signing the agreement it will be binding on his heirs and assignees.

5. As soon as the agreement has been executed and deposited with the Division Officer, the Division Officer will issue an order assigning the purchaser the exclusive privilege of the collection of tolls subject to the following conditions:—

(*a*) The exclusive privilege shall not permit the lessee to levy tolls prohibited by law or in excess of the rates in the schedule hereto annexed or to establish any new gates.

(*b*) The lessee shall not sell or sublet the lease.

(*c*) The lessee will have the use of the Toll Gate buildings free of rent but he will be responsible to make good any damage caused to them either through his act or neglect or that of any of his employees. He will have also to attend to the periodical maintenance works at his cost and hand over the buildings and the gate in good order to the Department on the expiry of the lease period.

(*d*) The lessee must deposit before 30th Audy 1094/15th August 1919 a second sum equal to one-tenth of the lease amount.

(*e*) The balance of the lease amount shall be payable in eight monthly instalments commencing from 1st Purattasy 1095/17th September 1919. If the first of any Malabar month happens to be a public holiday the instalment for that month shall be paid on the next succeeding working day, failing which a sum equal to one per cent on the amount of instalment due, shall be charged for every day the instalment remains unpaid after the due date.

(*f*) No remission or abatement of the lease amount shall on any account whatever, be claimable by the lessee.

(*g*) The lessee shall not claim any interest on the amount deposited.

(*h*) Should payment be delayed for more than 15 days after the due date even after the infliction of a fine of one per cent referred to in (e) above for delayed payment, the lease will be cancelled and the gate resold or otherwise disposed of at the risk of the lessee as stated in para 3.

(*i*) The lessee shall be bound to furnish the P. W. D. any account or information relating in any way to his management of the gate.

(*j*) The lessee shall not unnecessarily detain any animal or vehicle arriving at the gate but shall pass them on at once after collecting the toll due and he shall behave towards the public with perfect civility in the discharge of his duties.

(*k*) The lessee shall be bound by any additional rules which may from time to time be issued in this behalf by Government or by the Chief Engineer.

(*l*) In case of any breach of conditions of the agreement by the lessee or by any person employed by him or by any other person with the connivance or privity of the lessee it shall be competent for the undersigned to declare the deposit money forfeited, and to cancel the lease and to resell or otherwise dispose of the Toll Gate at the risk of the lessee and all loss thereby caused shall be made good by the lessee.

(*m*) For every breach either on the part of the lessee or of his servants of the conditions herein specified the Division Officer may impose a fine not exceeding S. Rs. 50.

(*n*) All incidental expenses in realising the tolls from and legal charges in proceeding under the act against any defaulting vehicle shall be borne by the lessee.

SCHEDULE OF RATES.

			Rs.	Ch.	C.
1.	Renard Road Train	...	2	0	0
2.	Motor Bus	...	1	0	0
3.	Motor car	..	0	14	0
4.	Four wheeled vehicle	...	0	7	0
5.	Two wheeled vehicle	...	0	4	0
6.	Rikshaw or push push	...	0	2	0
7.	Motor cycle	...	0	7	0
8.	Ordinary cycle	...	0	2	0
9.	Horses either carried or carrying persons	...	0	2	0
10.	Led horses	...	0	1	0
11.	Loaded bullocks, ass, etc.,	...	0	2	0
12.	Elephant	...	1	0	0
13.	Camel	...	0	7	0

(1) Tolls at the rate of Rs. 2 for the Traction engine and Re. 1 for the waggons or Rs. 3 for the engine and waggons together will be levied whenever they pass the toll gate.

(2) No tolls should be levied on

(*a*) Sirkar haml carts and water carts.

(*b*) Steam Rollers and Trailors attached to them.

(*c*) Vehicles conveying Royal personages of Travancore.

(*d*) State Motor car.

(3) No toll must be levied more than once a day on any vehicle or animal passing through the same Toll Gate, the day being reckoned from sunrise one day to sunrise the next day. The lessee must, if demanded when the Toll is paid, issue a printed pass in the following form.

(4) In the case of two or four wheeled vehicle drawn by more than 2 animals (bullocks, horses or other animals) passing the toll gate, a toll of chs. four will be levied for every pair of bullocks, horses or other animals yoked to the vehicle over and above the ordinary toll of chs. 4 or 7 as the case may be charged according to the above schedule for the vehicle with a pair of animals drawing them.

TOLL PASS.

....Toll Gate..................

Valid till day..

Hour

Description of Vehicle..

Name of Driver...

N. B. This pass will be issued if demanded when the Toll is paid.

Executive Engineer's Office,
Kottayam, 24-5-19.

K. V. NATESA IYER,
Executive Engineer.

പരസ്യം.

താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചുങ്കസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ൧൦൯൫-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧-ാം ൧൯൧൯ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൭-ാം മുതൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു ചുങ്കം ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ താഴെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോട്ടയം ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചു ൧൦൯൪ കർക്കടകം ൩൧-ാം ൧൯൧൯ ജൂലൈമാസം ൧൬-ാം തീയതി പകൽ ൧ മണിക്കു ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

	ചുങ്കസ്ഥലത്തിന്റെ പേരു.	കുറഞ്ഞ ലേലസംഖ്യ.	ലേലസ്ഥലം.
൧.	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	൪൦൦൦ രൂപാ	കോട്ടയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആഫീസ്
൨.	കുമിളി	൧൫൦൦ രൂപാ	ടി

൩. ചുങ്കസ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോന്നും അതാതിനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ സംഖ്യക്കു ലേലം വിളിക്കപ്പെടുന്നതും കൂടുതൽ തുകക്കു ഏറ്റുകൊള്ളുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം ചീഫ് എൻജിനീയർക്കുള്ളതാകുന്നു. ലേലം സ്വീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരവും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളതാകുന്നു. ലേലം വിളിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ

TOLL PASS

NOTIFICATION.

It is hereby notified that the collecting tolls from the Punalore Bridge for one year from 1st Chingom 1095/17th August 1919 will be sold in public auction by the undersigned on 2-12-'94/18-7-19, at the Divisional Office, Quilon. The auction will commence at 10-30 A. M. precisely.

2. The auction will be commenced at the upset price of S. Rs. 2,500 and knocked down to the highest bidder subject to the confirmation by the Chief Engineer who shall be at liberty to accept or reject any bid at his discretion. Parties intending to bid must appear either in person or by duly authorised agents. No person will be allowed to bid either on his own behalf or on behalf of any one else until he has deposited 5 per cent of the upset price of the Toll Gate. The deposit of all unsuccessful bidders will be returned at the close of the sale.

3. The successful bidder must on the same day deposit an amount which with the initial deposit will be equal to one-tenth of the bid. On his failure to do so his initial deposit will be forfeited to Government and the gate resold or otherwise disposed of at his risk. He will be liable to make good any loss at resale but will not be entitled to participate in any gain that may accrue.

4. The purchaser shall sign an agreement binding himself to observe the conditions hereinafter set forth on paper duly stamped within one week from the date of the confirmation of the sale. If he fail or refuse to sign the agreement within the specified period, all deposits already made will be forfeited and the exclusive right resold at his loss and risk as stated in the preceding paragraph or disposed of otherwise as the Chief Engineer shall deem fit. In the case of the purchaser's death after the signing the agreement it will be binding on his heirs and assignees.

5. As soon as the agreement has been executed and deposited with the Undersigned, he will issue an order assigning to the purchaser the exclusive privilege of collection subject to the following conditions:—

(a) The exclusive privilege shall not permit the lessee to levy tolls prohibited by law or in excess of the rates in the schedule hereto annexed or to establish any new gates.

(b) The lessee shall not sell or sub-let the lease.

(c) The lessee will have the use of the Toll gate buildings free of rent but he will be responsible to make good any damage caused to them either through his act of neglect or that of any of his employees. He will have also to attend to the periodical maintenance works at his cost and hand over the buildings and the Gate in good order to the department on the expiry of the lease period.

(d) The lessee must deposit before the 30th Audy 1094/15th August 1919 a second sum equal to one-tenth (1/10) of the lease amount.

(e) The balance of the lease amount shall be payable in eight equal monthly instalments commencing from the 1st Purattasy 1095/17th September 1919. If the first of any Malabar month happens to be a public holiday the instalment for that month shall be paid on the next succeeding working day failing which a sum equal to one per cent on the amount of instalment due shall be charged for every day the instalment remains unpaid after the due date.

(f) No remission or abatement of the lease amount shall on any account whatever, be claimable by the lessee.

(g) The lessee shall not claim any interest on the amount deposited.

(h) Should payment be delayed for more than 15 days after the due date even after the infliction of a fine of one per cent referred to in (e) above for delayed payment the lease will be cancelled and the gate resold or otherwise disposed of at the risk of the lessee as stated in para 3.

(i) The lessee shall be bound to furnish the P. W. D. any account or information relating in any way to his management of the gate.

(j) The lessee shall not unnecessarily detain any animal or vehicle arriving at the gate, but shall pass them on at once after collecting the toll due and he shall behave towards the public with perfect civility in the discharge of his duties.

(k) The lessee shall be bound by any additional rules which may from time to time be issued in this behalf by Government or by the Chief Engineer.

(l) In the case of any breach of conditions of the agreement by the lessee or by any person employed by him or by any other persons with the connivance or privity of the lessee, it shall be competent for the undersigned to declare the deposit money forfeited, to cancel the lease and to resell or otherwise dispose of the toll-gate at the risk of the lessee; and all loss thereby caused shall be made good by the lessee.

(m) For every breach either on the part of the lessee or of his servants, of the conditions herein specified the undersigned may impose a fine not exceeding S. Rs. 50.

(8) All incidental expenses in realising the tolls from and legal charges in proceeding under the act against any defaulting vehicle shall be borne by the lessee.

SCHEDULE OF RATES.

		Rs.	Chs.	C.
1.	Renard road train ...	2	0	0
2.	Motor Bus ...	1	0	0
3.	Motor Car ...	0	14	0
4.	Four wheeled vehicle ...	0	7	0
5.	Two Do. Do. ...	0	4	0
6.	Riksha or Push push ...	0	2	0
7.	Motor Cycle ...	0	7	0
8.	Ordinary Cycle ...	0	2	0
9.	Horse either loaded or carrying persons	0	2	0
10.	Led Horse ...	0	1	0
11.	Loaded bullock, ass etc., ...	0	2	0
12.	Elephant ...	1	0	0
13.	Camel ...	0	7	0
14.	Traction Engine ...	2	0	0
15.	Do. waggon ...	1	0	0
16.	Engine and waggons ...	3	0	0

(1) No toll shall be levied on

(a) Sirkar hand carts and water carts.
(b) Steam rollers and trailers attached to them.
(c) Motor vehicles conveying Royal personages of Travancore.
(d) The State Motor car.

(2) No toll must be levied more than once on any vehicle or animal passing through the same toll gate in the course of 24 hours, i. e., from sunrise one day to sunrise the next day. The lessee must, if demanded, when the toll is paid issue a printed pass in the following form:—

TOLL PASS.

....Toll Gate

....

Valid till day...

....

Hour...

....

Description of vehicle......................................

....

Name of driver...

....

N. B. This pass will be issued if demanded when the toll is paid.

....

Executive Engineer's Office, Quilon, 29-5-19. — R. EVERARD, *Executive Engineer.*

പരസ്യം.

[illegible]

[illegible]

കവേണ്ടിയൊ മററാൾക്കുവേണ്ടിയൊ ലേലം വിളിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. ലേലാവസാനത്തിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടുകിട്ടാത്തവരുടെ തുക അവൎക്കു തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടുകിട്ടിയ ആൾ അപ്പോൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഉൾപ്പെടെ ലേല സംഖ്യയിൽ പത്തിൽ ഒരംശം അന്നേദിവസംതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ ആൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും ആ ആളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ചുങ്കസ്ഥലത്തെ വീണ്ടും ലേലംചെയ്കയോ മററുവിധത്തിൽ ഏൎപ്പാടുചെയ്കയോ ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. അതിൽവച്ചു ഉണ്ടാകാവുന്നതായ നഷ്ടം ആ ആളിൽനിന്നു ഈടാക്കപ്പെടുന്നതും വല്ല ലാഭവും ഉണ്ടായാൽ അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൪. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി മൂന്നുദിവസത്തിനകം ലേലക്കാരൻ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ളതിലേക്കു മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിശ്ചിതസമയത്തിനകം ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കാതിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുക മുഴുവൻ സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടപ്പെടുന്നതും മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം നടത്തുകയോ ചീഫ് എഞ്ചിനീയരുടെ യുക്തംപോലെ മററുവിധം ഏൎപ്പാടു ചെയ്കയൊ ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെശേഷം ലേലക്കാരൻ മരിച്ചുപോകുന്നതായാൽ ആ ഉടമ്പടി അവന്റെ അവകാശികളും കാൎയ്യസ്ഥന്മാരും അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ഉടമ്പടി എഴുതി കൊടുത്തതിന്റെശേഷം താഴെ കയ്യൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിനുള്ള പൂൎണ്ണ അധികാരത്തെ ലേലക്കാരനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി ഒരു ഉത്തരവു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൬. (ഏ) ലേലപ്രകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പൂൎണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിയമവിരുദ്ധമാകയൊ ഇതോടു ചേൎത്തിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ കൂടുതൽ ആയൊ ചുങ്കം ഈടാക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും പുതിയതായി ചുങ്കസ്ഥലങ്ങൾ ഏൎപ്പെടുത്തിക്കൂടാത്തതുമാകുന്നു.

(ബി) പാട്ടക്കാരനു (ലേലക്കാരനു) തന്റെ അവകാശത്തെ വിൽക്കുകയൊ കീഴ്പാട്ടം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതല്ലാ.

(സി) പാട്ടക്കാരനു ചുങ്കസ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിനെ വാടക കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ, താൻനിമിത്തമൊ തന്റെ സില്ബന്ധികൾ നിമിത്തമൊ കെട്ടിടങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകാവുന്ന കേടുപാടുകളെ പോക്കേണ്ട ചുമതല തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതും തന്റെ ചിലവിന്മേൽ കെട്ടിടം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും പാട്ടാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിടത്തെയും ചുങ്കസ്ഥലത്തെയും നല്ല സ്ഥിതിയിൽ ഈ ഡിപ്പാൎട്ടുമെന്റിലേക്കു തിരിയെ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(ഡി) പാട്ടക്കാരൻ [illegible] ആടിമാസം [illegible] മുമ്പു രണ്ടാമത്തെ ലേലത്തുകയുടെ പത്തിലൊരംശം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(ഇ) ബാക്കിയുള്ള ലേലസംഖ്യ [illegible] മുതൽ തുടങ്ങി ഓരോ മാസത്തിൽ എട്ടിലൊരംശം വീതം അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള മാസത്തിൽ ഒന്നാംതീയതി ഒഴിവു ദിവസമായി വന്നാൽ ആ മാസത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയെ അടുത്ത ആഫീസു ദിവസം അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ട തുകയെ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ തന്നെ അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതായാൽ ആ നിശ്ചിത തീയതിമുതൽ പിന്നീടടയ്ക്കുന്ന തീയതി വരെ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയിൽ ദിവസം ഒന്നിനു രൂപ ഒന്നു വീതം വരാവുന്ന തുക കൂട്ടലായി ഈടാക്കുന്നതാണ്.

(എഫ്) യാതൊരു കാരണത്താലും ലേലസംഖ്യ ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനൊ പാട്ടക്കാരൻ അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(ജി) പാട്ടക്കാരൻ കെട്ടിവച്ച തുകയ്ക്കു പലിശ ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(എച്ച്) പണം അടയ്ക്കേണ്ട തീയതികഴിഞ്ഞു [illegible] ദിവസത്തിന്മേൽ താമസിക്കുന്നതായാൽ താമസിച്ച പണം അടയ്ക്കുന്നതിനു (൩) വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം [illegible] ഒന്നുവീതമുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ഈടാക്കുന്നതിനും പുറമെ പാട്ടം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മൂന്നാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ പാട്ടക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം നടത്തുകയൊ മററുവിധത്തിൽ ഏൎപ്പാടു ചെയ്കയൊ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

(ഐ) ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും കണക്കൊ മററുവിവരമൊ പബ്ലിക്‌വൎക്സ് ഡിപ്പാൎട്ടുമെന്റു ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനു പാട്ടക്കാരൻ നിബന്ധിതനാകുന്നു.

(ജെ) പാട്ടക്കാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തു വരുന്ന യാതൊരു മൃഗത്തിനേയും വാഹനത്തെയും അനാവശ്യമായി നിറുത്തി താമസിപ്പിക്കാതെ ചുങ്കം ഈടാക്കിയ ഉടൻതന്നെ വിട്ടയക്കേണ്ടതും തന്റെ ചുമതലകളെ നിൎവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങളോടു ഏററവും ആദരവായി പെരുമാറേണ്ടതുമാകുന്നു.

(കെ) ഇതിൽ കൂട്ടലായി സൎക്കാരിലേക്കുവേണ്ടി ഗവൎമ്മെണ്ടിനാലൊ ചീഫ് എഞ്ചിനീയരാലൊ മേലാൽ ഏൎപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നതിനു പാട്ടക്കാരൻ നിൎബന്ധിതനായിരിക്കും.

(എൽ) പാട്ടക്കാരനൊ തന്റെ സില്ബന്ധികളൊ തന്റെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടി മററു വല്ലവരുമൊ ഉടമ്പടിയിലെ ചട്ടങ്ങൾക്കു വിഘ്നം വരുത്തിയാൽ താൻ (പാട്ടക്കാരൻ) കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിനെ സൎക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിനും പാട്ടം റദ്ദ്ചെയ്യുന്നതിനും പാട്ടക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ചുങ്കസ്ഥലം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനും, അല്ലാത്തപക്ഷം മററുവിധത്തിൽ ഏൎപ്പാടു ചെയ്യുന്നതിനും താഴെ കയ്യൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവകാശമുള്ളതാകുന്നു. ഇതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും പാട്ടക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

(എം) പാട്ടക്കാരനോ അവന്റെ സിൽബന്തിയോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വല്ല വിഴ്ചയും വരുത്തുന്നതായാൽ ഓരോ വീഴ്ചകൾക്കും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ൫൦ സർക്കാർ രൂപായിൽ കവിയാതെ ഒരു തുക പിഴ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു.

(എൻ) ചുങ്കം ഈടാക്കുന്നതിൽ വരാവുന്നതായ ചില്ലറ ചിലവുകൾക്കും ചട്ടത്തിനു വിരോധമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ മേൽ നിയമാനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിലേക്കു വരാവുന്നതായ ന്യായമായ ചിലവുകൾക്കും പാട്ടക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

ചുങ്കനിരക്കുകൾ.

		രൂപാ.	ചക്രം	കാശു.
൧.	റെനാർഡ്റോഡ്ട്രാം	൨	൦	൦
൨.	മോട്ടോർബസ്സ്	൧	൦	൦
൩.	മോട്ടോർകാർ	൦	൧൪	൦
൪.	നാലുചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടി	൦	൭	൦
൫.	രണ്ടു ടി	൦	൪	൦
൬.	റിക്ഷാ (അ) പുഷ്പുഷ്	൦	൨	൦
൭.	മോട്ടാർ സയിക്കിൾ	൦	൩	൦
൮.	സാധാരണ സയിക്കിൾ	൦	൨	൦
൯.	ആളുകയറിയതോ ഭാരംവഹിക്കുന്നതോ ആയ കുതിര	൦	൨	൦
൧൦.	വെറുംകുതിര	൦	൧	൦
൧൧.	ഭാരംവഹിക്കുന്ന കാളമുതലായവ	൦	൨	൦
൧൨.	ആന	൧	൦	൦
൧൩.	ഒട്ടകം	൦	൭	൦
൧൪.	ട്രാക്ഷൻഎൻജിൻ	൨	൦	൦
൧൫.	ടി വാഗൺ	൧	൦	൦
൧൬.	ഇൻജിനും വാഗണും	൩	൦	൦

൧. താഴെപറയുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു ചുങ്കം വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(എ) സർക്കാർവകയായ കൈവണ്ടികളും വിപ്പുവണ്ടികളും.
(ബി) സ്റ്റീംറോളറും അതിനോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയും.
(സി) തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം പോകുന്ന മോട്ടാർ വണ്ടികൾ.
(ഡി) തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ടു മോട്ടാർകാർ.

൨. ൨൪ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുങ്കസ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന യാതൊരു മൃഗത്തിനും വാഹനത്തിനും ഒരു പ്രാവശ്യത്തിലധികം ചുങ്കം ചുമത്തുവാൻ പാടില്ല. ൨൪ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (അതായതു) ഒരു ദിവസം കാലത്തു സൂര്യോദയംമുതൽ പിറേറദിവസം സൂര്യോദയംവരെ ആകുന്നു. ചുങ്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്കു താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടു ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്സ് പാട്ടക്കാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആർ. ഇവറാഡ്,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻജിനിയർ,
കൊല്ലം ഡിവിഷൻ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻജിനിയരാഫീസ്,
കൊല്ലം, ൨൯-൫-൧൯.

Toll Pass. ടോൾപാസ്.

... ... Toll gate... ...
... ... ടോൾഗേററ്.
Valid till day... ... ...
ഈ ദിവസം, ...
Hour. ... ...
ഈ മണിക്കൂർവരെ (ഉപയോഗപ്പെടും) ... ...
Description of vehicle... ... ...
വാഹനവിവരം, ...
Name of driver. ... ...
പേരു. ... ...

N. B. This pass will be issued if demanded when the toll is paid.
ചുങ്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പാസ്സ കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that the Western Outlet road or High Range road from Kothamangalam to Munnar is open for wheeled traffic from 15th Valkasy 1094/29-5-'19.

30-5-19.

J. KURIYEN,
Executive Engineer.

പരസ്യം.

൧൦൯൪ ഇടവം ൧൫-ാം/൧൯൧൯ മെയ് മാസം ൨൯-ാം മുതൽ ഹൈറേഞ്ച് റോഡു എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന വെസ്റ്റേൺഔട്ട്‌ലെറ്റ് റോഡ് കോതമംഗലത്തു നിന്നും മൂന്നാർവരെ വണ്ടി സഞ്ചാരത്തിനായി തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

൩൦-൫-൧൯.

ജെ. കുരിയൻ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ.

THE

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10TH JUNE, 1919. / 27TH EDAVAM, 1094.

Registration Department

തിരുവനന്തപുരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽനിന്നും
പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

കരമന പാർവ്വതീപുരം ഗ്രാമത്തിൽ വലിയമഠത്തു തെരുവിൽ ലിംഗയ്യർ രാമകൃഷ്ണയ്യൻ ൧൦൯൪ ഇടവം ൨-൫-നു എഴുതിവച്ചതായ ഒരു ഉയിൽപത്രത്തെ, ഉയിൽപത്രത്താൽ അവകാശപ്പെട്ട കക്ഷിയും ഭാര്യയുമായ ശ്രീവരാഹത്തു വാടപിള്ളാകത്തു മഠത്തിൽനിന്നും വലിയമഠത്തെരുവിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന പുത്രി അമ്മാൾ രജിസ്റ്റർചെയ്യാനായി ൧൦൯൪ മേടം ൩൦-നു ടിയാരുടെ വാസസ്ഥലമായ വലിയശാല പകുതിയിൽ തമ്പാനൂർ വടക്കേപുത്തേറ്റി വീട്ടിൽവച്ചു ഹാജരാക്കി, ഉയിൽപത്രകർത്താ ൧൦൯൪ ഇടവം ൨-൭-നു രാത്രി മരിച്ചുപോയി എന്നും അവകാശികളായി താനല്ലാതെ വേറെ ആരുംഇല്ലെന്നും മൊഴി എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കു വല്ല അവകാശതർക്കമോ മററോ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർ ഈ കച്ചേരിയിൽ വിചാരണദിവസമായ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൧൫-നു ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു,

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു
ഇടവം ൧൫-നു.

റ്റി. സുന്ദരംപിള്ള,
സബ്‌രജിസ്ട്രാർ.

കോട്ടയം അഡിഷനാൽ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽനിന്നും
പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

വിജയപുരം പകുതിയിൽ കരയിൽ മേച്ചേരിൽ നീലകണ്ഠന്റെ അനന്തിരവൻ രാമൻ, തന്റെ മകൻ ആനന്ദതട്ടിയായ കാക്കനാട്ടു രാമൻ രാമനെ കാര്യംനടത്തുന്നതിനു നിയമിച്ചും അവകാശികളിൽ ഒരാൾ ആക്കിയും എഴുതിവച്ചതായി കാണുന്ന ഒരു വിൽപത്രം, ടി നീലകണ്ഠൻ രാമൻ മരിച്ചുപോയതായി പറഞ്ഞു ടി രാമൻ രാമൻ ൧൦൯൪ ഇടവം ൬-നു രജിസ്റ്റർചെയ്യുന്നതിനായി ഈയാഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്മേലുള്ള വിചാരണ ൧൦൯൪ മിഥുനം ൧൫-നു വച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ ടി വിൽപത്രത്തെപ്പററി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല തർക്കമോ അവകാശമോ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ വിചാരണദിവസമോ അതിനുമുമ്പോ ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാതെ അതിൽ പിന്നീടു വരുന്ന തർക്കങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയുംപററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ല.

൧൦൯൪ ഇടവം ൧൫
കോട്ടയം.

വി. ഐ. കോര,
സബ്‌രജിസ്ട്രാർ.

രജിസ്ത്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ൯൪-ാം വകുപ്പു അനുസരിച്ചു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
൯൯-ാം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം നാഗർകോവിൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാരാഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

താഴെ വിവരിക്കുന്ന സബ് രജിസ്ത്രാർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്തർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള കക്ഷി ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്തർ ചെയ്ത തീയതിമുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞയുടൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൯-ാമാണ്ടു മേടമാസം ൧൩-നു.

പി. വി. നാണുപിള്ള,
ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ.

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സബ് രജിസ്ത്രാർ ആഫീസിന്റെ പേര്	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ			ആധാരം രജിസ്തർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത					രജിസ്തർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്നു	ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ					
കുളച്ചൽ	൧൦൮൯	മേടം	൨൩	൧൦൮൯	മേടം	൨൩	൧	൨൭൩൧	രജിസ്തർ ചെയ്തതു	കുളച്ചൽ പകുതിയിൽ നെയ്യൂർ ഇലങ്കം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ നീലകണ്ഠപിള്ള യുടെ മകൻ കുഞ്ഞു കാരണവൻ പിള്ള	കുളച്ചൽ മേലതെരുവിൽ കുമാരപിള്ള മകൻ ചിന്നപിള്ള	കൊടുത്ത കക്ഷി	ആറായിരം ബ്രിട്ടീഷ് രൂപയ്ക്കുള്ള പണയ പുറത്തെഴുത്തു

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 23.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 10th June, 1919. / 27th Edavam, 1094.

Town Improvement Committees.

NOTIFICATION.

No. G. 3422.

The following plague notification of the Government of Madras, Local and Municipal Department, is published for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd May 1919

R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

Ootacamund May 13, 1919.

No. 19-P.—In modification of notification No. 18-P., published on pages 203-204 of Part I A of the *Fort St. George Gazette*, dated 6th May 1919, the following revised lists of plague-infected areas are published :—

I.—In the Madras Presidency.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.	District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
			Bellary.	Kudligi.	Amball.
Arcot, North.—	Arni.	Arni.			Kuditinamaggi.
	Trippattur.	Trippattur.			Tulahalli.
				Siruguppa.	Hacholli.
	Vellore.	Ambur.	Chittoor.	Madana-palle.—	Pedda Tippasamudram union.

I.—In the Madras Presidency—contd.

District.	Taluk.	Village (including hamlets) or town.
Coimbatore.	Coimbatore.	Coimbatore. Kurichchi.
	Dharapuram.	Dharapuram Municipality.
	Gobichettipalaiyam.	Marur.
	Kollegal.	Ajjipuram. Singanallur.
	Palladam.	Appanayakkanpatti. Katangal. Kallapalaiyam. Pidampalli.
	Udamalpet.	Kannamanayakkanur. Reddipalaiyam. Sunavirampatti. Udumalpet Municipality.
Cuddapah.	Cuddapah.	Cuddapah.
	Pulivendla.	Vempalli.
Guntur.	Bapatla.	Bapatla. Chebrolu. China Ganjam. Chirala. Ipurupalem. Jandrapeta. Kottapatanam. Pamidipalli. Perala. Ravurupeta. Santaravuru. Vetapalemu union.
	Guntur.	Etukuru.
		Guntur Municipality.
		Tadikonda.
	Ongole.	Ongole Municipality.
		Timmasamudram.
		Uppugunduru.
Kanara, South.	Mangalore.	Mangalore.
Madras City.		The portion of the Triplicane (18th) Division bounded on the north by the Wallajah, Bell's and Pycroft's roads, on the east by the South Beach road, on the south by the Ice-house road and on the west by the Westcott and General Patter's roads.
Malabar.	Palghat.	Palghat.
Nilgiris.	Coonoor.	Coonoor Municipality.
Salem.	Hosur.	Achchittapalli.
		Begepalli.
		Hosur.
		Jakkeri.
		Kembatti.
		Mattagondapalli.
		Nagondapalli.
		Sanamavu.
		Sattanur.
		Togarai Agraharam.
	Krishnagiri.	Boganapalli.
	Salem.	Panamarattuppatti.
	Uttangarai.	Ittiyampatti. Virappanayakkanpalli.
Trichinopoly.	Musiri.	Turaiyur.

II.—Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
I. Mysore.	The whole State.	III. Bihar and Orissa.	(*a*) Districts— Bhagalpur. Champaran. Darbhanga. Gaya. Mainpuri. Monghyr. Muzaffarpur. Patna. Saran and Shahabad. (*b*) Towns— Bhagalpur, Gaya and Patna.
II. Bombay.	1. *Northern Division.*— (*a*) Districts.— Broach. Kaira. Surat and Thana. (*b*) Town and port— Bombay. 2. *Central Division.*— (*a*) Districts— Ahmednagar. Kolaba. Nasik. Poona. Satara. Sholapur and West Khandesh. (*b*) Towns and Ports — Poona. Sholapur and Uran. 3. *Southern Division*— (*a*) Districts— Belgaum. Bijapur and Dharwar. (*b*) Town and port— Ratnagiri. 4. *Sind*— Town and ports— Karachi and Keamari. 5. *Political Charges.*— States and Agencies. Baroda State. Cambay State. Cutch State. Kathiawar Agency. Kolhapur and Southern Mahratta Country. Mangrol Port. Mundra Port Satara Agency and Surat Agency.	IV. The Punjab.	(*a*) Districts— Ambala. Attock. Ferozepur. Gujranwala. Gujarat. Gurdaspur. Gurgaon. Hissar. Hoshiarpur. Jhang. Jhelum. Jullunder. Lahore. Ludhiana. Lyallpur. Montgomery. Multan. Rawalpindi. Rohtak. Shahpur and Sialkot. (*b*) States— Bahawalpur. Jind. Nabha and Patiala.
		V. Burma.	(*a*) Districts— Bassein. Bhamo. Henzada. Insein. Lower Chindwin. Magwe. Mandalay. Minbu. Myingyan. Myitkyina. Pegu. Prome. Sagaing. Shwebo. Toungoo. Tharrawaddy. Thaton and Yamethin.

II.—Outside the Madras Presidency—concld.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
V. Burma.—*contd.*	(b) Towns and ports— Bassein. Mandalay. Moulmein and Rangoon. (c) States— Northern and Southern Shan States.	VI. The United Provinces.—*contd.*	(a) *Districts*—*contd.* Moradabad. Pilibhit. Rae Bareli. Saharanpur. Shahjahanpur. Sultanpur and Unao. (b) Towns—Fyzabad and Gorakpur.
VI. The United Provinces.	(a) *Districts*— Allahabad. Azamgarh. Ballia. Bara Banki. Basti. Benares. Bijnor. Bulandshahr. Cawnpore. Etah. Farrukhabad. Fatehpur. Fyzabad. Ghazipur. Gonda. Gorakhpur. Jaunpur. Lucknow. Mainpuri. Mirzapur.	VII. The Central Provinces.	(a) Districts— Balaghat. Betul. Bhandara. Jubbulpore. Nagpur and Seoni. (b) Towns—Jubbulpore. Jubbulpore cantonment. Kamptee cantonment and Nagpur.
		VIII. Hyderabad.	The whole State.
		IX. Central India.	(a) Town—Sehore Cantonment. (b) States—Gwalior and Rewa.
		X. Rajputana.	(a) District—Ajmeer. (b) State—Bhartpur.
		XI. Bengal.	(a) District— 24 Parganas. (b) Town and port— Calcutta City.

H. G. STOKES,
Acting Secretary to Government.

No. G. 3612.

AMENDMENTS TO THE LICENSE RULES OF THE TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KUZHITHURAI UNDER SECTIONS 33, 53 AND 55 OF THE TOWNS CONSERVANCY AND IMPROVEMENT REGULATIONS PASSED BY HIS HIGHNESS THE MAHA RAJA UNDER DATE THE 22ND MAY 1919.

I. To Section 7 of the 'General conditions' of the License Rules of the Committee add the following :—

"License fees prescribed for the year shall be paid in full even though the license is required only for a portion of the year".

II. Substitute the following for Section 5 of the rules under Section 33 of the Regulation :—

"The following ground-rent shall also be charged for the occupation of Sirkar open ground in the town e. g., putting up of sheds, tents, &c., with or without premises for dramatic and other purposes,—two chackrams for every hundred square feet or fraction thereof for the first fifteen *continuous* days of occupation, and one chackram for every *additional* day of occupation when the period exceeds fifteen days".

"*Exception.*—Occupation of Sirkar open ground on market days in Thoduvetti market, *i. e.*, on Tuesdays and Fridays, will be treated as continuous period of occupation for the purposes of this rule and ground-rent will be levied accordingly".

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st May 1919.

By order,
R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

No. G. 3611.

NOTIFICATION.

Under Clause 2 Section 7 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, amended by Regulations V of 1085 and II of 1088, it is hereby notified that His Highness the Maha Raja has been pleased to approve the re-election and sanction the re-appointment of M. R. Ry. N. Subbiah Thevar Avl., as a non-official member of the Town Improvement Committee Shencottah, for a further term of three years.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st May 1919.

By order,
R. MAHADEVA IYER,
Chief Secretary to Government.

തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി,

൧൦൯൪ ഇടവമാസം ൱൬-ക്കു ൧൯൧൯ മേയ്മാസം ൨൯-നു വ്യാഴാഴ്ചകൂടിയ

വിശേഷാൽ യോഗത്തിലെ

നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ. കെ. രത്നനായകംപിള്ള അവർകൾ, ബി. എ. പ്രസിഡണ്ട്.
,, സി. ബാലകൃഷ്ണറാവു അവർകൾ, ബി. എ., ബി. ഇ.
,, ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള അവർകൾ, ബി. എ., ബി. എൽ.
,, ആർ. ഗോപാലപിള്ള അവർകൾ, ബി. എ., ബി. എൽ.
,, ടി. എസ്. തമ്പിരാജ്യക്കാർ അവർകൾ.
,, എം. എൻ. പിള്ള അവർകൾ, എൽ. എം. ആൻഡ് എസ്. (ഹോഖിമ:)
,, എ. നാരായണപിള്ള അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ.
,, കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള അവർകൾ, ബി. എ., ബി. എൽ.
എ. എ. മൊറായിറാ എസ്ക്വയർ എൽ. എം. ആൻഡ് എസ്.
എൽ. എച്ച്. നൈററാ എസ്ക്വയർ.

൧. കമ്മിററിയുടെ ധനസ്ഥിതിയെപ്പററിയുള്ള സബ്കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

സബ്കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ ഗവർമ്മെൻറിൽ സമർപ്പിക്കയും ഇപ്പോഴത്തേക്കു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻറായി ൫,൦൦൦ രൂപാ കമ്മിററിക്കു നല്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെൻറിനോടു അപേക്ഷിക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കയുംചെയ്തു. കമ്മിററിയുടെ ധനസ്ഥിതിയെപ്പററി ദിവാൻജി അവർകളെ അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായി കമ്മിററിയുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രസിഡണ്ടും മെസ്സേഴ്സ് ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ളയും, വി. രാമകൃഷ്ണശാസ്ത്രിയും, എസ്. ആദംസേട്ടുംകൂടി പോയി കാണണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ ൧ൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളെപ്പററി ഗവർമ്മെണ്ടിൽനിന്നും ഉത്തരവു വന്നതിൽപിന്നീടു പ്രസ്തുത സബ്കമ്മിററി റിപ്പോർട്ടിനെ വീണ്ടും ആലോചിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൨. കമ്മിററിവക ഉപയോഗമില്ലാത്ത ചില കാളകളെ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള സബ്കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

സബ്കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉപയോഗമില്ലാത്ത കാളകളെ പ്രസിഡണ്ടു ലേലത്തിൽ വില്ക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

൩. വാഹനങ്ങളുടേയും മൃഗങ്ങളുടേയും കരംപിരിക്കുന്നതിനു തൽക്കാലത്തേക്കു സ്പെഷ്യലായി ആളെ നിയമിക്കണമെന്നുള്ള പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നോട്ട് വായിച്ചു.

രണ്ടുമാസത്തേക്കു തൽക്കാലമായി രണ്ടു താഴിനാലാർമ്മാരെ ൧൨ രൂപാവീതം ശമ്പളത്തിൽ നിയമിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

പ്രസിഡണ്ട്,
കെ. രത്നനായകംപിള്ള,
(ഒപ്പ്).

(ശരിപകർപ്പ്)

കെ. രത്നനായകംപിള്ള,
പ്രസിഡണ്ട്.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KUZHITHURA.

Proceedings of the meeting held on Saturday the 3rd Edavom 1094/ 17th May 1919 at 5 P. M. in the Committee's Office.

Present.

M. R. Ry. M. H. Viraraghava Iyer Avergal, B. A., *President.*
" S. S. Ramaswamy Iyer Avergal.
" K. Raman Thampi Avergal.
" K. Marthandan Thampi Avergal.
" R. Narayana Pillai Avergal.
" G. S. Ramasubba Iyer Avergal.
" M. Kannoo Panikkar Avergal.

I. Read and recorded the following :—

(a) Government letters.

(1) No. J. 4220/13 of 18 dated 8th May 1919 forwarding copy of letter No. J. 127/L. R. 212 of 89 dated 22-7-17 *in re* the grant of copies of certain records which appear to be correspondence between Departmental officers.

(2) No. G. 3218 dated 14th May 1919 sanctioning the acceptance of the resignation tendered by member Mr. V. Devanayagom, L. M. S. Medical Officer, consequent on his transfer.

(3) No. G. 3139 dated 10-5-19 sanctioning the re-appropriation of fund to the "Conservancy charges" from "charges on account of market, stalls, &c."

(4) No. G. 2901 dated 28-4-19 sanctioning the discontinuance of Plague Passport Inspection by Special Passport Officers in Town Improvement Committees.

(5) No. 67/Records dated 6-5-19 *re* correction of proof pages of the Malayalam Almanac for 1095 M. E. relating to the T. I. C. Kuzhithura.

(6) No. 40/O. A. D. dated 26-9-94 sanctioning travelling allowance to the Conservancy Overseer under the Committee for duty outside his jurisdiction in connection with Prosecution of cases.

II. Read again G. O. No. J. 1880/99 of 13 dated 26-2-19 *re* the restoration to the P. W. D. the thatched shed near the toll gate used as the Conservancy Overseer's Office.

Resolved that Government be requested for sanction of a sum of Rupees 750 for the construction of a new building in the T. I. C. Office premises for holding the offices of the Overseer and the vaccinator under the Committee.

(2) Read again G. O. No. G. 5894 dated 31st August 1918 *in re* the acquisition of site for cremation ground, night soil depot, and rubbish depot for the town.

Resolved that a reminder be sent to the Division Assistant, Padmanabhapuram, to this office letter No. 187 dated 3-7-94 on the subject.

(3) Read again G. O. No. G. 7833 dated 25-11-18 *in re* the acquisition of sites for extending the Thodnvetty Markets.

Resolved that the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram, be reminded of G. O. No. G. 7832 dated 25-11-18 addressed to him by the Government on the subject.

III. Read the completion bills of well-work at Anthikkada, Kuzhithura, and near the 24th mile stone M. S. Road, Marthandam.

Read also the Budget Estimate of expenditure for the current year in this connection.

As there is no fund available in the allotment for complete payments being made to contractors who sunk wells at the 24th mile stone, cattle market and at Anthikkada in consequence of the cost having exceeded the original estimate due to unexpected difficulties met with in the matter of blasting rocks and deepening the wells, resolved that Government may be addressed to sanction a further sum of (800) Rupees for this purpose.

IV. Disposal of petitions.

(1) Petitions from R. Subrahmanya Iyer dated 13-9-94 (2) Perumal Powt dated 12-9-94 (3) N. Arunachalam Pillay dated 13-9-94 (4) I. Ponnon Pillay dated 23-9-94 (5) M. Sivanaody Pillay dated 23-9-94; (6) S. Kootty Pillay dated 1-10-94 praying for permission to put up buildings and pandals.

Permission granted.

V. Notices.

No.	*Names.*	*Offence.*	*Decision.*
1	A. Mohamed Kunoo Lobba	Section 48	Matter dropped as the danger by the building has been removed.
2	P. Ponnumoothoo	Do. 31	Compounded on realisation of 4 ch. fee.
3	N. Raman	Do.	Do.
4	P. Ponnoo	Do	Do.
5	P. Veloo	Do.	Do.

No.	Names.	Offence.	Decision.
6	M. Dharmom	Section 101	Compounded on Re. 1 fee.
7	C. Mohamed Kanoo	Sale of kerosine oil against rules	No evidence.
8	N. Bhagavathi Asari	Section 48	Two weeks' time allowed to repair his building.
9	Ameen Kannoo	Do. 55	Explanation accepted.

VI. The following licenses issued have been confirmed.

No.	Names.	Purpose.	Duration.
112	A. Abdulkadir Pillay	For a thatty	2nd Half year.
113	M. Kunnoo Panikor	Do.	Do.
114	R. Vellaya Nadan	For a shed	Do.
115	O. Pourakunnoo	Sale of cotton	For 1094.
116	C. Mohamed Kannoo	Do.	Do.
117	C. Challayanantham Pillay	For a thatty	2nd Half year.
118	M. Meeltiyan Pillay	Do.	Do.

M. H. VIRARAGHAVA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, PADMANABHAPURAM.

Proceedings of a special meeting of the Committee held on Thursday the 1st Edavom 1094 at 5-30 P. M. at Thuckalay.

Present.

M. R. Ry. K. Govinda Pillai Avergal, B. A., *Vice-President.*
" B. Dasanna Char, Avergal, M. B. & C. M.
" S. Lakshminarayana Aiyer Avergal.
" K. N. Padmanabha Pillai Avergal.
" T. K. Veloo Pillay Avergal.
" D. S. Pillay Avergal.

1. Read Budget Estimate for 1095.

Resolved that the Budget estimate as prepared by the Vice-President be approved.

The receipts being Rs. 5290-0-0.
The expenditure " 5231-0-0.

Balance " 59-0-0.

The meeting dispersed at 6 P. M.

K. GOVINDA PILLAI,
Vice-President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KAYANKULAM.

Proceedings of the ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 16th Meenam 1094/the 29th March 1919.

Present.

Mr. M. E. Illyerah B. A., *President.*
" K. U. Alexander B. A.
" P. I. Chacko.
" N. J. Varghese.
M. R. Ry. P. Rama Pai Avergal.
Rev. Fr. A. J. Michael.

I. Read Government letter No. G. 2064 dated 24th March 1919, *re* notice of temporary occupation of streets by the Contractors of the Public Works Department.

Recorded.

II. Read Government letter No. G. 2083 dated 27th March 1919, informing that the Committee themselves should bear the expenditure of their servants who proceed to Coonoor for Anti-rabic treatment.

Recorded.

III. Read Government letter No. G. 1967 dated 25-3-'19 re appointment of an additional peon for 6 months on Rs. 6 per mensem.

Recorded.

IV. Read the Sanitary Inspector's report No. 158 dated 11-8-'94, recommending cancellation of the license of Sreenivasa Pai, for violating license rules.

Resolved that the licensee's explanation be obtained.

V. Read Sanitary Inspector's report No. 160 dated 11-8-'94, requesting sanction for Rs. 23 for an almirah for his office use.

Sanctioned.

VI. Read the Sanitary Inspector's report No. 138 dated 24-7-'94, applying for sanction for Br. Rs. 13-12-0 for painting the 50 Street lanterns.

Sanctioned.

VII. Read the following license applications.

S. No.	*L. A. No.*	*Name.*	*Section.*	*Purport.*	*Resolution.*
1	138	Sankaran Narayanan	53	For storing cocoanut husks up to 4000 for 1094.	Sanctioned.
2	139	N. Govinda Pillai	Do.	Do.	Do.
3	140	B. Venoo Bhakthan	Do.	For storing gingelly seeds up to 4 maunds for 1094.	Do.
4	141	Do.	Do.	— nuxvomica up to 8 maunds for 1094.	Do.
5	142	Do.	Do.	— കോലരക്ക് up to 8 maunds for 1094.	Do.
6	143	Do.	Do.	— പടിക്കാരം up to 8 maunds for 1094.	Do.
	Petn. No.				
7	510	Krishnan Madhavan		For constructing a building.	Do.
8	521	Krishna Senai Janardana Senai.		Do.	Do.

VIII. Read the following petitions.

S. No.	*Petn. No.*	*Name.*	*Purport.*	*Resolution.*
1	518	Adima Mahamed Kunjoo	Praying to compromise the case charged against him under Section 55 of the Regulation.	The case may be compounded on payment of chs. (7) seven.
2	519	Vappu Kunjoo Vava	Do. 53	The case may be compounded on payment of a license fee of Rs. 2 and a composition fee of chs. 4 four.

The meeting terminated at 5-30 P. M.

(True copy).

(Sd.) M. E. ITTYRAH,
President.

P. THARYAN,
President.

ടി. ഐ. സി. പത്മനാഭപുരം.

൧൦൯൪-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ൧൩-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു
സഭയിൽ വച്ചു കൂടിയ കമ്മറ്റിയിലെ ഒരു വിശേഷാൽ
യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

൧. രാ: രാ.	കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകൾ, ബി. എ.		വൈസ്പ്രസിഡണ്ട.
ടി	ബി. ധനഞ്ജയാചാർ ടി	എം. ബി. സി. എം.	
ടി	എസ്. ലക്ഷ്മിനാരായണയ്യർ ടി		
ടി	കെ. എൻ. പത്മനാഭപിള്ള ടി		
ടി	ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള ടി		
ടി	ഡി. എസ്. പിള്ള ടി		

I. ൧൦൯൪-ാമാണ്ടത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ വായിച്ചു.

വൈസ്പ്രസിഡണ്ട അവർകളാൽ തയാറാക്കപ്പെട്ടതും

വരവിനു	രൂപ	൧൨൦	൦	൦
ചിലവിനു	...	൧൧൩	൦	൦
ബാക്കി	...	൭	൦	൦

ഈ-ആണ്ടത്തേക്കു ഏകദേശ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു യോഗം പിരിഞ്ഞു.

വൈസ്പ്രസിഡണ്ട,
കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TRIVANDRUM.

Proceedings of the Town Improvement Committee, Trivandrum, passed at the meeting held on Monday the 5th Idavam 1094/19th May 1919.

Present.

M. R. Ry. K. Maruthanayagom Pillai Avergal, B. A., *President.*
" C. Balakrishna Row Avergal, B. A., & B. E.
" K. Parameswaran Pillay Avergal, B. A., & B. L.
" G. Parameswaran Pillay Avergal, B. A., & B. L.
" A. Narayana Pillai Avergal, B. A., & B. L.
" R. Gopala Pillai Avergal, B. A., & B. L.
" T. S. Nambi Aiyengar Avergal.
Mr. A. A. Moriora L. M. & S.
" L. H. Notto and
Sahib Bahadur S. Adam Sait.

I. *Letters from Government* :—

1. Read letter No. G. 3051 dated 5-5-'19, forwarding for disposal, a petition from Mr. R. Krishna Pillai, *in re*: introduction of private scavenging system to a few houses in a lane near the Police District Superintendent's Office.

Recorded, as action having already been taken by the President.

2. Read letter No. G. 3069 dated 6-5'19, *in re*: publication of vital statistics in the Government Gazette.

Recorded, as action having already been taken by the President.

3. Read letter No. 49 Records, dated 6-5-'19, *in re*: proof pages of the Malayalam Almanac for 1095.

Recorded.

4. Read letter No. P. W. 2579/1969 of '08, dated 8-5-19, forwarding copy of proceedings of Government, *in re*: provision of lights in the Kuthiravattom road.

Recorded.

5. Read letter No. J. 4210/13 of 18, dated 8-5-19 forwarding copy of G. O. to the Senior Dewan Peishkar, Trivandrum, with copy of enclosure, *in re* grant of copies of official correspondence between Departmental Officers.

Recorded.

6. Read letter No. G. 3089 dated 7-5-19, forwarding for disposal, a petition from Krishna Pillai and others, complaining about the construction of the public latrine near the Chonthittay tank.

Recorded.

7. Read letter No. P. W. 2662/109 of '06, dated 10-5-19, forwarding copy of G. O. to the Senior Dewan Peishkar, *in re*: acquisition of sites for the construction of a public latrine near the Chenthittai tank.

Recorded.

8. Read letter No. P. W. 2792/292 of 19, dated 13-5-19, forwarding copy of G. O. to the Chief Engineer, *in re*: sinking of a well in the Vanchiur Kunnumpuram road.

Recorded.

II. *Proposals and reports by the President* :—

1. Read Executive Engineer's letter No. 326 dated 23-2-19, *in re*; construction of a slaughter-house at Pakkattuvilakom.

Resolved that the alteration in the location of the gate proposed by the Executive Engineer be adopted.

Resolved further that the Executive Engineer be informed that in the opinion of the Committee, it would be better to sink two wells and to provide two cisterns as suggested by the Ag. Health Officer.

2. Read Ag. Health Officer's No. 1486 dated 9-9-94, submitting a report from the Sergeant, Connemara Market, *in re* framing of rules relating to the letting out of stalls.

Resolved that a sum of Rs. (3) three be deposited by applicants for stalls in the Connemara Market, along with their applications for the same.

3. Read Ag. Health Officer's report No. 1552 dated 19-9-94, stating that Ummar Sait and Nagoor Adima have not removed thatching as required by notices issued to them.

Resolved that notices be issued to the parties to remove thatching within a week, failing which further action will be taken against them.

III. *Propositions by members* — Nil.

IV. *A.* Read statement of receipts and expenditure for the month of Meenam 1094.

Approved.

B. Statement of work carried out by the President, in anticipation of the Committee's sanction:— Nil.

V. *Issue of notices and licenses:*—

A. Notices :— Nil.

B. Licenses :—

No.	*Messrs.*	*Name.*	*Section.*	*Resolution.*
1	"	Raman Pillai,	34 A.	Sanctioned.
2	"	Chenpakakutti Kochummioi,	Do.	Do.
3	"	K. Nilakanta Pillai,	Do.	Do.
4	"	Mrs. B. M. D'Cruz,	Do.	Do.
5	"	Chenpakam Ammal Valli Ammal,	Do.	Do.
6	"	Sitha Ammal Ammini Ammal,	Do.	Do.
7	"	R. Velu Pillai,	Do.	Do.
8	"	Aiyappen Pillai,	Do.	Do.
9	"	Narayana Iyer Sesha Iyer,	Do.	Do.
10	"	V. Ramakrishna Sastrial,	Do.	Do.
11	"	Fernando Patchekku,	Do.	Do.
12	"	V. Harihara Iyer,	Do.	Do.
13	"	Madhavan Velauthan,	Do.	Do.
14	"	Padmanabhan Mathevan.	Do.	Do.
15	"	Viswanatha Iyer,	Do.	Do.
16	"	Abdul Hussain Sahib,	Do.	Do.
17	"	Krishna Pillai,	Do.	Do.
18	"	Kali Pillai,	Do.	Resolved that license be granted provided that non-inflammable materials are used for roofing.
19	"	K. Thanu Pillai,	Do.	Do.
20	"	Ebrams,	Do.	Do.
21	"	Padmanabhan Sankaran,	Do.	Do.
22	"	N. Padmanabha Pillai,	34 A.	Do.
23	"	Kalu Kochappi,	Do.	Do.
24	"	Mathevan Velauthan,	Do.	Do.
25	"	Mathevan Pillai,	Do.	Do.
26	"	Raman Narayanan,	Do.	Do.
27	"	Sankara Pillai,	Do.	Do.
28	"	Nathan Govindan and	Do.	Do.
29	"	Krishnan Padmanabhan,	55 (slughtering animals).	Resolved that the applicant be directed to renew his application after constructing a proper slaughter house.

VI. *Disposal of petitions.*

No.		*Name.*	*Section.*	*Purport.*	*Resolution.*
1	Messrs.	S. Ramanatha Pillai,	40	Prays for permission to put up flights of steps.	Resolved that permission be granted subject to the usual P. W. D. conditions.
2	"	S. Krishnan Potti,	Do.	Do.	Do.
3	"	M. Manikkavachakom Pillai &	Do.	Prays for permission to put up a covering stone over the drain.	Do.
4	"	Ramaswami Pillai.	Do.	Prays for a compromise for an offence under section 42.	Resolved that the case be compromised provided he pays a composition fee of (14) fourteen Chuckrams.

VII. *Prosecutions.*

No.	*Name.*	*Section violated.*	*Nature of violation.*	*Resolution.*
1	P. Subramonia Pillai.	52 & 82	Unenclosed and insanitary condition of a compound even after conviction.	Resolved that he be proceeded for each day of the continuance of the offence.
2	Subramonia Aiyer.	33	Occupation of sirkar ground without license.	Prosecution sanctioned.
3	Kamalamma Pillai.	Do.	Do.	Do.
4.	Narayanan Nilakantan.	34 A	Construction of a building without license.	Do.
5	Thandan Podyinn Kochappi.	Do.	Do.	Do.
6	Govinda Pillai	53	Trading in cadjans and bamboos without license.	Do.
7	Mr. Parasoo Pillai	47	Non-removal of an old building.	Do.
8	Mr. Lloyid	52	Un-enclosed and insanitary condition of a compound.	Do.
9	Mr. V. Narayana Iyer	Do.	Un-enclosed condition of a lane.	Do.
10	Parameswaran Pillai	Do.	Do.	Do.
11	Mr. Velu Pillai	42	Non-removal of an objectionable privy.	Do.
12	Govinda Pillai	Do.	Non-introduction of scavenging.	Do.
13	Mr. Parasoo Pillai	51	Non-removal of the over-hanging branches of a tree.	Do.
14	Parameswaran Pillai	47	Non-removal of a cocoanut tree.	Do.
15	Kolappa Pillai	115	Failure to report about vital statistics.	Do.
16	Joona Sail	Do.	Do.	Do.
17	Chadayan	Do.	Do.	Do.
18	Krishna Pillai	Do.	Do.	Do.
19	Kaniyan Raman	Do.	Do.	Do.
20	Paramoo	Do.	Do.	Prosecution sanctioned as the explanation is not satisfactory.
21	Lekshmi Ammal	42, 44 & 52	Non-provision of privy etc.	Do.
22	Atchi Valli Ammal	42	Non-removal of a pit privy.	Prosecution sanctioned as the explanation is reported by the Ag. Health Officer to be false.

Sd. K. MARUTHANAYAGOM PILLAI,
President.

(True copy.)

K. MARUTHANAYAGOM PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, NEYYATTINKARA.

Minute No. 14 of 1094.

Proceedings of the special meeting held at 3 P. M. on Saturday the 10th Edavam 1094.

Present.

M. R. Ry. N. Achyuthan Pillai Avergal, B. A., *President.*
" N. C. Kesava Pillai Avergal.
" V. K. Govinda Pillai Avergal.
Mr. K. Alikanoo Pillai.

Read the revised estimates of receipts and disbursements for 1094 and the Budget Estimates of receipts and disbursements for 1095.

Resolved that the revised budget for 1094 and the budget for 1095 be approved and submitted to Government.

Dispersed at 4-30 P. M.

N. ACHUTHAN PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 20th Medam 1094/3rd May 1919 at the Committee's Office.

Present.

M. R. Ry. S. Kolappa Pillai Avl., B. A. & B. L., *President.*
Mr. A. M. Dravyam L. M. & S.
M. R. Ry. B. Aunda Pillai Avl.
" P. Chellaswami Chinnapanja Paodian Avl.

I. Read letter No. G. 2905 dated 28th April 1919 from Government forwarding letter No. G. 2889 dated 26th April 1919 addressed to the Ag. Sanitary Commissioner, Travancore, *re*: the discontinuance of plague pass-port inspection by special passport officers in the Town Improvement Committees and by medical officers at the Railway stations.

Resolved that the same be noted and the plague allowance be discontinued from 21-9-1094.

II. Read letter dated 1st May 1919 from M. R. Ry. R. Govinda Puluval Avergal, ex-president of this T. I. C., presenting a lantern to be placed in the Servaicaran Puthoor street, one of the main roads within the town.

Resolved that the matter be referred to a sub-committee consisting of Messrs. B. Aunda Pillai, and S. P. Kuttalalingam Pillai.

III. Read letter No. 2833 dated 8-8-94 from the local Tahsildar *re*: the encroachment on poramboke in S. N. 90/1 91 and 94.

Resolved that notices be issued to the occupants to explain their action in having encroached upon the poramboke.

IV. Read again report dated 2-4-19 from the sub-committee *re* the putting up of a thatty by one Muhideenpicha Rowther in front of his shop.

Resolved that permission, prayed for to put up an unsupported thatty, be granted.

V. 1. Read petition dated 19-9-94 from Sanitary Overseer S. Ramalingam Pillai to give him an increase of Rs. 10.

Resolved that the question of increment be deferred for the next meeting.

2. Read petition dated 30-8-94 from Viswanatha Iyer *re*: the washing of cattle, horses &c in Kundar river.

Resolved that the matter be referred to a sub-committee consisting of Messrs. G. Padmanabha Iyer, A. M. Dravyam and S. Kasy Iyer.

3. Read petition dated 15-8-94 from Krishna Iyer and others objecting to the covering over of the Perumalkulam Kal in front of Vadivelumuruka Pillai's shop.

Resolved that, as permission has already been granted to Vadivelumuruka Pillai, upon taking an agreement from him, the committee see no reason to alter its decision.

The meeting dispersed at 6 P. M.

(Signed) S. KOLAPPA PILLAI,
President.

(True copy)

S. KOLAPPA PILLAI,
President.

ടി. ഐ. സി. പത്മനാഭപുരം.

൧൦൯൪-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൭-ാം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ൪ മണിക്കു തക്കലയിൽ വച്ചുകൂടിയ കമ്മിററിയിലെ സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ:

മ. രാ. രാ. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകൾ, ബി. ഏ., വൈസ്സ്പ്രസിഡണ്ട.
ടി ബി. ധാസനാചാർ അവർകൾ, എം. ബി., സി. എം.
ടി എസ്. ലക്ഷ്മിനാരായണയ്യർ അവർകൾ.
ടി കെ. എൻ. പത്മനാഭപിള്ള അവർകൾ.
ടി ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള അവർകൾ.
ടി ഡി. എസ്. പിള്ള അവർകൾ.

I. ഗവൺമെണ്ടിൽ നിന്നും വന്ന ലെട്ടർകൾ:—

ക. തക്കലയിൽ തന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽകട്ടിനെ പൊളിച്ചുമാററാൻ പാടില്ലാ എന്നു കൊടുത്ത കല്പനയിന്മേലുള്ള അപ്പീൽ ഹർജിയെ തള്ളിയിരിക്കുന്ന വിവരംകണ്ട ൨൩-൫-൯൪-ലെ ജി. ൨൨൪൭-ാം നമ്പ്ര ലെട്ടറിനെ വായിച്ചു.

ഗവൺമെണ്ട പ്രതിയാക്കി അന്യായം കൊടുക്കപ്പെട്ടതെന്നു ദിവാൻജി അവർകൾക്കു നോട്ടീസ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരത്തിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഹർജിയേയും വായിച്ചു.

ഹർജിയെപററി യോജിക്കാൻ ഇടയില്ലാ എന്നു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽകട്ടിനെ പൊളിച്ചു മാററുന്നതിനു ൧൫ ദിവസം അവധിവച്ചു ൪൭ സെക്ഷൻപ്രകാരം കക്ഷിക്കു നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതിനും തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

ഖ. ടി. ഐ. സിയിലും റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലും പ്ലേഗ് പാസ്പോർട്ട പരിശോധനയെ നിറുത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം കാണുന്നതിനായി ൨൨-൯-൯൪-ലെ ജി. ൨൨൬൯-ാം നമ്പ്ര ലെട്ടറിനെ വായിക്കയും റിക്കാർഡുചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ന. മിസ്റ്റർ ശങ്കരസുബ്ബയ്യരുടെ മേലുള്ള പ്രാസിക്യൂഷൻ നടപടിയെ റദ്ദചെയ്തിരിക്കുന്നതായി ൨-൧൦-൯൪-ലെ ജി. ൨൯൭൦-ാം നമ്പ്ര ലെട്ടറിനെ വായിക്കയും റിക്കാർഡുചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

കൽക്കുളം തഹശീൽദാരുടെ ലെട്ടർകൾ:—

II. ക. തക്കലയിൽ ഒരു കുളം പുറമ്പോക്കിനെ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരത്തിനു മറുപടികൊടുക്കണമെന്നു ൨൩-൯-൧൦൯൪-ലെ ൩൪൩൬-ാം നമ്പ്ര ലെട്ടറിനെ വായിച്ചു.

ടി കുളത്തിനെ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു ഇടയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിവരത്തിനെ റിപ്പോർട്ട ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മെസ്സേഴ്സ് ധാസനാചാർ ഡി. എസ്. പിള്ള ഇവരെ ഒരു സബ്കമ്മിററിയായിട്ടു നിയമിച്ചു.

ഖ. ഒരു പുറമ്പോക്ക ആക്രമകേസിലെ മഹസർസ്കെച്ചു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം കാണിച്ചു ൨൭-൯-൧൦൯൪-ലെ ൩൫൩൯-ാം നമ്പ്ര ലെട്ടറിനെ വായിച്ചു.

ഒരു വരാന്ത കെട്ടിയതിലേക്കു ടി ഉടമസ്ഥൻവശം നിന്നും ൩൩ സെക്ഷൻപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

III. സാനിട്ടരി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ:—

ക. ൧൦൯൪-മാണ്ടു ൨-ാമത്തെ ക്വാർട്ടറിലെ ൨ വീടുകൾക്കുള്ള സ്കാവഞ്ചിങ് ഫീസ് കുറവുചെയ്യണമെന്നുള്ള ൩൦-൯-൧൦൯൪-ലെ ൧൩൪-ാംനമ്പ്ര റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

അതിൻപ്രകാരം ടി. ഐ. സി, ൧൨൩, ൨൨൪-ാംനമ്പ്ര വീടുകൾക്കുള്ള (൧൪ ചക്രം + ൪, ൭ + ൪) രൂപാ ൧ ചക്രം ൨ കുറവുചെയ്യുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

ഖ. തൈക്ക്സായിൽ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ചെന്ന ഒരു നാവൽ വൃക്ഷത്തിനെ പിച്ചപ്പിള്ള കണ്ണാശാരി എന്നവൻ മുറിച്ചുമാററിയ വിവരംകണ്ട ൨൨-൯-൧൦൯൪-ലെ ൧൩൯-ാംനമ്പ്ര റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

ടി സംഗതിക്കു മഹസ്സർ തയാറാക്കി എടുത്തു കാണാനില്ലാത്തതിനാൽ മടക്കിയയക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(ന) ചോരാൻവലിയാർ പക്കീർപിള്ള എന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പുരയിടം അടപ്പാക്കീട്ടില്ലാ എന്നു ൨൭-൯-൧൦൯൪-ലെ ൧൪൭-ാംനമ്പർ റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

ടി പുരയിടത്തിനെ അടവാക്കുന്നതിനു ഏഴുദിവസം കാലാവധിവച്ചു ൪൭-ാമതു സെക്ഷൻപ്രകാരം ഒരു നോട്ടീസു കൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(ഘ) നോട്ടീസു അനുസരിച്ചു കണക്ക ശങ്കരയ്യർ ഹരിഹരയ്യർ ചെത്തിനെ മുറിച്ചു മാററീട്ടില്ലാ എന്നു വന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

൧൦൩-ാമതു സെക്ഷൻപ്രകാരം ടി വൃക്ഷത്തിനെ മാററി അതിലേക്കുള്ള ചിലവിനെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(൫) ഹർജിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം കുട്ടനുരാൻ എന്നവൻ ഇതുവരെ പുരയിടം അടപ്പാക്കിട്ടില്ലാ എന്നു ൨൯-൯- ൧൦൯൪-ലെ ൨൦൧-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

ടി പുരയിടത്തിനെ അടവാക്കുന്നതിനു ഏഴു ദിവസം കാലാവധിവെച്ചു ൪൮-ാം സെക്ഷൻപ്രകാരം ഒരു നോട്ടീസു കൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

IV. ഹർജികളുടെ തീർച്ച:—

നമ്പർ.	പേരു.	വിവരം.	തീർച്ച.
൧	സുബ്രഹ്മണ്യൻ	ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടുന്നതിനു	അനുവദിച്ചു.
൨	കെ. രാമൻതമ്പി	ടി	ടി
൩	കൊച്ചപ്പപിള്ള	പടി കെട്ടുന്നതിനു	ടി
൪	നാരായണവടിവു നാടാൻ	ഒരു വീടു കെട്ടുന്നതിനു	ടി
൫	കന്തസ്വാമി	ടി	ടി സ്ഥലം കണ്ടു വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു മെസ്സേർസ് ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ളയേയും ഡി. എസ്. പിള്ളയേയും ഒരു സബ്കമ്മിററിയായിട്ടു നിയമിച്ചു.
൬	ശിവാനന്തസ്വാമി	ടി വീടുകെട്ടുന്നതിനെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാ എന്നു	
൭	കൃഷ്ണപിള്ള	ഒരു കിണറു കുഴിക്കുന്നതിന്	അനുവദിച്ചു.
൮	നാരായണൻ മാധവൻ	തന്റെവീട്ടിൽ തോട്ടിക്കു വരാൻ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ സ്കാവെഞ്ചിംഗ് ഫീസു കുറവുചെയ്യണമെന്നു.	തോട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു വഴി ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കണമെന്നു ഹർജിക്കാരനെ തെര്യപ്പെടുത്തണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
൯	മാധവൻപിള്ള	സ്കൂൾ നടത്തുന്നതിനു ഒരു പുറമ്പോക്കു സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നു.	ഹർജിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ടി സംഗതിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്താമോ എന്നുള്ള വിവരത്തിനെ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മെസ്സേർസ് ബി. ധാന്വന്തരാചാര്, പി. പത്മനാഭൻ തമ്പി. ഇവരെ ഒരു സബ്കമ്മിററിയായിട്ടു ഏൾപ്പെടുത്തി.
൧൦	കെ. നാരായണപിള്ള	കേസു രാജിപ്പെടുത്തണമെന്നു.	അര രൂപാ പിഴവാങ്ങിച്ചുംകൊണ്ടു കേസു രാജിപ്പെടുത്തണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

V. ലൈസൻസ്:—

നമ്പർ.	പേരു.	വിവരം.	സെക്ഷൻ.	തീർച്ച.
൯൮	കന്താപലിംഗംപിള്ള	കയറു.	൭൩.	അനുവദിച്ചു.
൯൯	താണുപിള്ള	സർക്കാർസ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു	൩൩.	ടി

വൈകുന്നേരം ൬ മണിക്കു യോഗം പിരിഞ്ഞു.

കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള,
വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു.

പരസ്യം

വിഷൂചികദീനം സംബന്ധിച്ചു ൧൦൮൫ ഇടവമാസം ൨൪-ാംനു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ൩-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൌൺ അതൃത്തിയിൽ വിഷൂചിക ദീനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ററി. ഐ. സി. ചങ്ങനാശ്ശേരി,
൨൦-൧൦-൯൪

പ്രസിഡണ്ടു
(ഒപ്പ്)

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TRIVANDRUM.

Proceedings of the Committee passed at the special meeting held on Thursday the 8th Edavam 1094/22nd May 1919.

Present.

M. R. Ry., K. Maruthanayagom Pillay Avl., B. A., *President.*
" C. Balakristna Row Avl., B. A. & B. E.
" G. Parameswaran Pillay Avl., B. A. & B. L.
" R. Gopala Pillai Avl., B. A. & B. L.
" T. S. Namby Aiyengar Avl.
" M. N. Pillai Avl., L. M. & S., (Homeo).
" A. Narayana Pillay Avl., B. A. & B. L.
" K. Parameswarao Pillai Avl., B. A. & B. L.
A. A. Moreyra Esq., L. M. & S.
and
L. H. Netto Esq.

I. Read Sub-Committee's report regarding the financial condition of the Committee.

Resolved that the Sub-Committee's report be submitted to Government and that Government be requested to give the Committee a sum of Rs. 6,000 as a special grant for the current year.

Resolved also that a deputation consisting of the President and Messrs. G. Parameswaran Pillai, V. Ramakrishna Sastri and S. Adam Sait do wait on the Dewan to represent the financial condition of the Committee.

Resolved further that the Sub-Committee's report be again taken up for consideration on receipt of the Government order on the above.

II. Read Sub-Committee's report regarding the auctioning of a few unserviceable bulls belonging to the Committee.

Resolved that the Sub-Committee's report be accepted and the bulls sold in auction by the President.

III. Read President's note regarding the appointment of special temporary staff for the collection of Vehicle and Animal tax.

Resolved that two special Amioadars on Rs. (10) ten each per mensem, be appointed for two months.

Sd. K. MARUTHANAYAGAM PILLAI,
President.

(True copy)

K. MARUTHANAYAGAM PILLAI,
President.

ഹരിപ്പാട്, ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി.

൧൦൯൪ മേടം ൨൭-നു ശനിയാഴ്ച പകൽ ൩ മണിക്കു കൂടിയ
ഒരു വിശേഷാൽ യോഗത്തിലെ
നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ. ആർ. നാരായണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ., പ്രസിഡണ്ട്.
മിസ്റ്റർ പി. സി. മാത്തു ബി. എ.
മ. രാ. രാ. കെ. വേലായുധൻപിള്ള അവർകൾ.
സാഹിബ് ബഹദൂർ എം. സി. അബ്ദുറഹിമാൻകുട്ടി.

I. പ്രസിഡണ്ടിനാൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ൧൦൯൪-ാമാണ്ടത്തെക്കുള്ള ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററിന്റെ നകൽ വായിച്ചു.

അംഗീകരിച്ചു.

II. സ്റ്റേഷനറി സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്കു അനുവാദം കിട്ടണമെന്നു ൻ രൂപാ ൧൦ ചക്രത്തിനു അടങ്കൽ അയച്ചു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൯൪ മേടം ൨൭-നു-ലെ ൧൨-൧-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അനുവദിച്ചു.

യോഗം വൈകി ൪ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

ആർ. നാരായണയ്യർ,
(ഒപ്പ്.)
പ്രസിഡണ്ട്.

(നേർപകർപ്പ്)

ആർ. നാരായണയ്യർ,
പ്രസിഡണ്ട്.

ഹരിപ്പാട്, ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി.

൧൦൯൪ ഇടവം ൩൩-ാം ശനിയാഴ്ച പകൽ ൩ മണിക്കു കൂടിയ ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ.	ആർ. നാരായണയ്യർ അവർകൾ ബി. എ.,	പ്രസിഡണ്ടു.
,,	ശിവരാമപിള്ള ,,	വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു.
,,	എസ്. സുബ്ബരായയ്യർ ,,	
മിസ്റ്റർ	സി. തോമസ്.	

I. ഗവൎമ്മെൻറു ഉത്തരവുകൾ.

൧. റിക്കാർഡുകൾക്കു പകൎപ്പു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സീനിയർ ദിവാൻ പേഷ്കാർ അയച്ച ഉത്തരവിനു പകൎപ്പുസഹിതം വന്നിട്ടുള്ള ൧൦൯൪ മേടമാസം ൩൩-ാംനു ലെ "ബെ" ൧൬൧൬൬-ാം നമ്പർ ഉത്തരവു വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

II. സബ് കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടു.

ഹരിപ്പാട്ടു ഉത്സവം സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ വിശേഷാൽ ശുചീകരണം മുതലായവയെപ്പററി ൯൪ മേടം ൧൭-ാം അയച്ച റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടു അംഗീകരിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

III. ലൈസൻസ്.

പേരു.	വകുപ്പു.	തീരുമാനം.
പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ	൫൯.	അനുവദിച്ചു
ഉമ്മിണി നീലകണ്ഠൻ	൫൯.	ടി

IV. ഹൎജികളുടെ തീരുമാനം.

പേരു.	ചുരുക്കം.	തീരുമാനം.
നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ	ഒരു കേസ് രാജിയാക്കണമെന്നു	ഏഴു ചക്രം രാജിഫീസ് വാങ്ങി, രാജിയാക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു

യോഗം വൈകി ൫ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

(ഒപ്പു) ആർ. നാരായണയ്യർ
പ്രസിഡണ്ട.

(ശരി പകൎപ്പു)

ആർ. നാരായണയ്യർ,
പ്രസിഡണ്ട.

വയ്ക്കം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിററി.

൧൦൯൪ മേടം ൩൧-ാം ബുധനാഴ്ച പകൽ ൩ മണിക്കു കൂടിയ കമ്മിററിയുടെ ഒരു വിശേഷാൽ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ.	വി. ആർ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ.	(പ്രസിഡണ്ടു.)
,,	പി. സി. കുഞ്ഞുപിള്ള അവർകൾ.	വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു.
,,	പി. എൻ. മാധവൻപിള്ള അവർകൾ.	
,,	കെ. എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകൾ.	
മിസ്റ്റർ	ഡബ്ലിയു. ജാൺ.	
മിസ്റ്റർ	പി. ഐ. ജോസഫ്.	

വിഷയം:—

൧൦൯൫-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററിനെപ്പററിയുള്ള ആലോചന.

പ്രസിഡണ്ടിനാൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കമ്മിററിയിലെ വരവു ചിലവിന്റെ ൧൦൯൪-മാണ്ടത്തെ റിവയിസ്ഡ് എസ്റ്റിമേററും ൧൦൯൫-മാണ്ടത്തെ ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററും വായിച്ചു.

പാസ്സാക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു യോഗം പിരിഞ്ഞു.

വി. ആർ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള,
പ്രസിഡണ്ടു.

വൈക്കം പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി.

൧൦൯൪ മേടം ൨൭-ാം ശനിയാഴ്ച പകൽ ൩ മണിക്കു കൂടിയ കമ്മിററിയുടെ
ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. ര. രാ. വി. ആർ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള അവർകൾ ബി. ഏ., ബി. എൽ.
പ്രസിഡണ്ടു.
,, പി. സി. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടു.
,, എം. എസ്. കുമാരസ്വാമിപ്പിള്ള അവർകൾ
,, ആർ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ എൽ. എം. എസ്.
,, കെ. എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകൾ

I ഗവണ്മെൻറു പേപ്പറുകൾ.

(൧) റയിൽവെസ്റ്റേഷനിൽ മെഡിക്കൽ ആഫീസരന്മാരും ടി. ഐ. സി. കളിൽ സ്പെഷ്യൽ പാസ്പോർട്ട് ആഫീസരന്മാരും പ്ലേഗ് പാസ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഏർപ്പാട നിറുത്തൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുവന്ന ൧൯൧൯ ഏപ്രിൽ ൨൬-ാംനു-യിലെ ഡി. ൨൭൨൮. ൩൦ നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൨) സ്ഥലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രിയിലുള്ളതും പകരുന്ന ദീനക്കാരെ ഇട്ടു ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ളതും ആയ കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥലത്തുനിന്നും മാററുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ൧൯൧൯ മെയ് മാസം ൫-ാംനു-യിലെ ഡി. ൩൦൪൨-ാം നമ്പർ പേപ്പറിന്റെ പകർപ്പ അയച്ചുവന്നതായ ൧൯൧൯ മെയ് മാസം ൮-ാംനു-യിലെ ഡി. ൩൦൪൩-ാം നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൩) എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ ഡിപ്പാർട്ടിൽനിന്നും പ്രസ്തുത കെട്ടിടം കമ്മിററി ആഫീസിട്ടുപയോഗിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന കാണിച്ചുവന്ന ൧൯൧൯ ഏപ്രിൽ ൨൮-ാംനു-യിലെ ബി. ൨൭൧൭-ാംനമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൪) പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഒരു കിണറു കെട്ടുന്നതിനു കല്പിക്കുന്നതിനു മെയിൻറനൻസ് ആഫ് പബ്ലിക്ക് വെൽസ് എക്സ്ട്രാ എന്ന ഇനത്തിൽ ൧൫൦ രൂപാ അനുവദിച്ചുവന്നതായ ൧൯൧൯ മെയിമാസം

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

II. മററു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകളിലെ പേപ്പറുകൾ.

൧. വയ്ക്കം താലൂക്കു മജിസ്ട്രേട്ടു കോടതിയിൽ ടി. ഐ. സി. റഗുലേഷൻപ്രകാരം ഉണ്ടായ പിഴവിവരം കണക്ക വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൨. വടക്കെപ്പുറത്തു പാട്ട അടിയന്തിരത്തിനിടയ്ക്കു ലക്ചർ നടത്താൻ വേണ്ട ഏർപ്പാട ചെയ്യുന്നതിനു സൌകര്യമില്ലെന്ന തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക്ക് ലക്ചർ കമ്മിററി ഓണററി സെക്രട്ടറിയുടെ ൧൯൧൯ ഏപ്രിൽ ൨൭-ലെ നം. ൧൨-ാം നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

III. ഹർജികളുടെ തീരുമാനം.

ടി. ഐ. സി. റഗുലേഷൻപ്രകാരമുള്ള കരങ്ങൾ രാജിയായി തീർക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ.

നമ്പർ	പേര	വകുപ്പ	കാര്യം	പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നടപടികൾ	തീരുമാനം
൧	ഉമ്മച്ചി എന്നുവിളിക്കുന്ന കറമ്പ	൧൫൦	ഒരു ജനനത്തെ പററി അറിവു കൊടുത്തില്ലാ എന്നു	ഒരു രൂപാ രാജിഫീസു വാങ്ങിരാജിയായി	അംഗീകരിച്ചു.
൨	പാറയിൽ അയ്യപ്പൻ	ടി	ഒരു മരണത്തെപ്പററി അറിവുകൊടുത്തില്ലാ എന്നു	ടി	ടി
൩	ഗോവിന്ദൻ കൃഷ്ണൻ	ടി	ടി	നാലുചക്രം രാജിഫീസു വാങ്ങി രാജിയായി	ടി
൪	വാമയ്യൻ കുഞ്ഞൻ	ടി	ടി	എട്ടു ചക്രം രാജിഫീസു വാങ്ങി രാജിയായി	ടി

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	കാരം	പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നടപടികൾ	തീരുമാനം
൫	കോണത്തേഴത്തു കുട്ടൻ പിള്ള	൧൧൫	ഒരു മരണത്തെപ്പറ്റി അറിവു കൊടുത്തില്ലാ എന്നു	നാലുചക്രം രാജിഫീസു വാങ്ങി കേസു രാജിയായി.	അംഗീകരിച്ചു.
൬	കൺട്രാക്ടർ ഈ. നാരായണൻപിള്ള	൩൩	പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തു മണൽ മുതലായതു ഇട്ടതിലേക്ക	൧൪ ചക്രം രാജിഫീസും ൧൬ ചക്രം പ്രവേശനഫീസും വാങ്ങി രാജിയായി	ടി
൭	ശങ്കരൻ നാരായണൻ	ടി	പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തു കഞ്ഞായം ഇട്ടതിലേക്ക.	൭ ചക്രം രാജിഫീസും ൧൬ ചക്രം പ്രവേശനഫീസും വാങ്ങി രാജിയായി	ടി

IV ഗവണ്മെന്റു ഭാഗം സാക്ഷി മൊഴി കൊടുപ്പാനായി ആലപ്പുഴ സെഷ്യൻകോടതിയിലും പറവൂർ സെഷ്യൻ കോടതിയിലും ഹാജരായിട്ടുള്ളതിലേക്ക കമ്മിറ്റിയിലെ ക്ലാർക്ക പി. എൻ. കേശവപിള്ളയ്ക്കും വിചാരിപ്പുകാർ ആർ. കുമാരപിള്ളയ്ക്കും സംബന്ധപ്പടി മുതലായതു അനുവദിച്ചു കൊടുപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ബോധിപ്പിച്ച ൨൪-൯-൯൪-ലെ റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു.

കമ്മിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ടി ചിലവുകൾ വഹിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നും ആയതുകൊണ്ടു ആ പ്രസ്താവകക്ഷികൾ കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നതിനു ഓരോ കോടതിയിലേയും സർക്കാർ വക്കീന്മാരോടു അപേക്ഷിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

V പ്രാസിക്യൂഷൻസ്

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	കാരം	തീരുമാനം
൧	ഉൻറി കുട്ടൻ	൫൩	ലൈസൻസു കൂടാതെ ചെമ്മീൻ എന്ന മത്സ്യം ശേഖരിച്ചതിലേക്ക.	പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു
൨	അയ്യാവു ഭൈരവൻ	ടി	ലൈസൻസു കൂടാതെ കൊപ്രാ ശേഖരിച്ചതിലേക്ക്	ടി
൩	ആളൂർ വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള	൧൧൫	ഒരു ജനനത്തെപ്പറ്റി അറിവു കൊടുക്കാത്തതിനു	ടി
൪	അരപ്പറമ്പിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള	ടി	ടി	ടി
൫	ശങ്കുവാര്യർ	ടി	ഒരു മരണത്തെപ്പറ്റി അറിവുകൊടുക്കാത്തതിനു	ടി
൬	പാലേറ്റത്തിൽ ശങ്കരനാരായണയ്യൻ	ടി	ടി	ടി
൭	ചിറേപ്പറമ്പിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	ടി	ഒരു ജനനത്തെപ്പറ്റി അറിവു കൊടുക്കാത്തതിനു	ടി
൮	ചെറുക്കയിൽ വർക്കി മത്തായി	ടി	ഒരു മരണത്തെപ്പറ്റി അറിവു കൊടുക്കാത്തതിനു	ടി
൯	തറക്കണ്ടത്തിൽ വേലുപ്പിള്ള	ടി	ടി	ടി
൧൦	കോലോത്തുചിറ ശങ്കരൻ	ടി	ടി	ടി
൧൧	വല്ലാലിൽതറ ശങ്കരൻ	ടി	ടി	ടി
൧൨	കിഴക്കെ ചെറുക്കയിൽ ഔസേഫ്	ടി	ടി	ടി
൧൩	കൊക്കവേലിത്തറ ശങ്കരൻ	ടി	ടി	ടി

VI. കെട്ടിടം മുതലായതു പണിയിക്കുന്നതിനു അനുവാദത്തിനുള്ള ഹർജികൾ:—

	പേര്.	വകുപ്പ്.	ഉന്നതിനെന്നു.	തീരുമാനം.
൧	നെല്ലിപ്പറമ്പു വാര്യത്തു മാധവിയമ്മ	൩൪ എ	ഒരു പുതിയ ഷെഡ് പണിയിക്കുന്നതിനു	അനുവദിച്ചു
൨	വെങ്കിട്ടരാമയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ	ടി	ഒരു പുതിയ വീടു പണിയിക്കുന്നതിനു	ടി
൩	ലക്ഷ്മണയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ	ടി	ഒരു പുതിയ കിണറു കുഴിപ്പിക്കുന്നതിനു	ടി
൪	കെ. നാണിഅമ്മ	ടി	ടി	ടി

വൈകുന്നേരം ൬ മണിക്കു യോഗം പിരിഞ്ഞു.

പി. ആർ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള,
പ്രസിഡണ്ട.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, PADMANABHAPURAM.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held on Thursday the 1st Edavam 1094 at 5 P. M. at Thuckalay.

Present.

M. R. Ry., K. Govinda Pillay, Avergal., B. A., *Vice-President.*
" B. Desanna Char, Avergal., M. B. & C. M.
" S. Lakshminarayana Aiyer, Avergal.
" K. N. Padmanabha Pillay, Avergal.
" T. K. Veloo Pillay, Avergal.
" D. S. Pillay, Avergal.

I. Letters from Government :

1. Read letter No. G. 2845 dated 26th April 1919 rejecting the appeal petition of Maria Chevithial Nadar *re* the removal of the 2nd story of his building at Thuckalay.

Read also Maria Chevithian's petition stating that he has given notice to the Dewan to file a suit against the Government.

Resolved that no notice will be taken on the petition. Resolved further that a fresh notice under Section 47 be issued to him to remove the upper storey of the building within 15 days from date of receipt of the notice.

2. Read and recorded letter No. G. 2899 dated 28th April 1919 sanctioning the discontinuance of Plague passport inspection by special passport officers in T. I. C. and Railway stations.

3. Read and recorded letter No. G. 2960 dated 1st May 1919 cancelling the prosecution order of the Committee against Mr. S. Sankarasubba Aiyer.

II. 1. Read Kalculam Tahsildar No. letter 6437 dated 23-9-1091 regarding the registry of a tank bed at Thuckalay.

Resolved that a Sub-Committee consisting of Messrs B. Dasanna Char and D. S. Pillay be appointed to inspect the tank and report if there is no objection to register it.

2. Read Kalculam Tahsildar's letter No. 6599 dated 24-9-1094 forwarding Mahazar sketch and the decision on a Poramboke encroachment case.

Resolved that a notice under Section 33 be issued to the owner of the house to pay the license fees for putting up a shed.

III. Sanitary Inspector's reports :—

1. Read report No. 164 dated 30-8-1094 requesting to write off the amounts of scavenging fees for 2nd quarter of 1094 for two houses.

Resolved that the fees of T. I. C. house Nos. 123 and 224 amounting to Rs. (11 Chs plus 4 and Chs. 7 plus 4 Chs.) 1-1-0 be written off the accounts.

2. Read report No. 199 dated 22-9-1094 informing that one Picha Pillay Kutlalam Pillay has removed a mango tree belonging to the Night-Soil Depot.

Resolved that the matter be dropped as no mahazar was prepared to support the allegation.

3. Read report No. 201 dated 26-9-1094 stating that one Cheran Valiar Pakir Pillay has not enclosed the compound even after conviction.

Resolved that a fresh notice under Section 48 be issued to the owner to enclose the compound within 7 days.

4. Read report stating that Kanaku Thanu Aiyer Harihara Aiyer has not removed the cocoanut tree in spite of notice given.

Resolved that the cocoanut tree be removed under Section 103 and the expenses thereof recovered from the owner.

5. Read report No. 201 dated 29-9-1094 that one Kulathuran has not enclosed the compound as stated in the petition.

Resolved that a notice under Section 48 be issued to enclose the compound within 7 days.

IV. Disposal of petitions :—

No.	Name.	Nature.	Resolution.
1	Subramonian	To construct a building	Sanctioned.
2	K. Raman Thamby	Do.	Do.
3	Kolappa Pillay	To construct flight of steps	Do.
4	Narayanavadivu Nadan	To construct a building	Do.

No.	Name.	Nature.	Resolution.
5	Kanthaswamy	To construct a building	Resolved that a Sub-Committee consisting of Messrs. T. K. Veloo Pillay and D. S. Pillay be appointed to inspect the place and report.
6	Sivananthaswamy	Protests against the construction of building by the petitioner No. 5	Do.
7	Krishna Pillay	To dig a well.	Sanctioned.
8	Narayanan Motheran	Requests that the scavenging fees may be stopped as there is no way for the scavenger to enter the privy.	Resolved that the applicant be asked to provide a way for the entrance of the scavenger
9	Mathevan Pillai	To reserve a poramboke land for the use of a cremation ground.	Resolved that a Sub-committee consisting of Messrs. B. Dasanna Char and Mr. Padmanabhan Thampy be requested to inspect and report whether there is any objection to the site pointed out being used as a cremation ground.
10	K. Narayana Pillai	To compound an offence for not reporting a death in time.	Resolved that the case be compounded on receipt of chs. 14.

V. Licenses.

No.	Name.	Nature.	Section.	Resolution.
98	Kuthalalingom Pillai	Colr.	53	Sanctioned.
99	Thanu Pillai	Temporary occupation.	33	Do.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

K. GOVINDA PILLAI,
Vice-President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH.

Proceedings of a special meeting of the Committee, held at 4 P. M. on Monday the 5th Edavam 1094/19th May 1919, at the Committee's Office.

Present.

M. R. Ry. S. Kolappa Pillai Avergal, B. A. & B. L., *President.*
" S. P. Kuttalalingam Pillai Avergal.
" B. Annda Pillai Avergal.
" A. Subha Iyer Avergal.
" P. Chellswamichinnananja Pandian Avergal.

I. Read notice No. 121 dated 3-10-'94 issued to the market contractor N. K. S. Lakshmana Karayalar directing him to appear before the Committee, in person.

Resolved that the contractor be allowed a week's time as he has consented to pay up the market fees, in arrears, on Monday the 12th instant.

II. Heard statements of Shunmugam Pillai in person for his default in giving information about the death of his mother.

Resolved that the defaulter be fined 4 chs.

The meeting dispersed at 5 P. M.

(Signed) S. KOLAPPA PILLAI,
President.

(True copy)

S. KOLAPPA PILLAI,
President.

பட்டண பரிஷ்கரண கமிட்டி, செங்கோட்டை.

கமிட்டி ஆபீஸில் வைத்து 1919-ம் வருஷம் மே மாசம் 3-ம்
தேதிக்கு சரியான 1094-மாண்டு மேடமாசம் 20-ம் தேதி
சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்குக் கூடின
ஓர் ஸாதாரண மீட்டிங்கின்
நடபடிக்கைகள்.

ஆஜர்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ. எஸ். கோலப்பபிள்ளை அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்., பிரஸிடென்ட்.

மிஸ்டர். ஏ. எம். திரவியம், எல். எம். எஸ்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ. பி. ஆண்டா பிள்ளை அவர்கள்.

" பி. செல்லகலாமி சின்னணைந்த பாண்டியன் அவர்கள்.

I. ரெயிலரப்பிளேக்களில் மெடிக்கல் ஆபீஸர்களாலும் பட்டண பரிஷ்கரண கமிட்டிகளிலுள்ள உத்தியோகஸ்தர்களாலும் செய்யப்படுகிற பிளேக் பார்பர்ட்டு பரிசோதனையை மேலால் நிறுத்திவைக்கவேண்டுமென்று திருவிதாங்கூர் ஆக்டிங்கு சானிட்டரி கமிஷனர் அவர்களுக்கு 1919 ஏப்ரல் 26-ம் தேதி ஜி. 2889-ம் நம்பராய் அனுப்பின லெட்டரின் பகர்ப்பு அனுப்பியிருப்பதாக 1919 ஏப்ரல் 28-ம் தேதி ஜி. 2905-ம் நம்பராய் கவர்ன்மெண்டிலிருந்து வந்த லெட்டர் வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை லெட்டரை கோட்டுசெய்ய வேண்டுமென்றும் சானிட்டரி ஓவர்சியருக்கு கொடுத்துவருகிற பிளேக் அலவன்ஸை 1094-மாண்டு மேடமாஸம் 21-ம தேதி முதல் நிறுத்தவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

II. டௌன் சேருவைகாரன் புதூர் தெருவில் காட்டும்படி ஒரு ரூத்தல் கமிட்டிக்கு தர்மமாயி கொடுத்திருப்பதாக கமிட்டி பிரஸிடென்டுயிருந்த ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ. ஆர். கோவிந்தப்பபுதுவாள் அவர்களிடமிருந்து 1919-ம் வருஷம் மே மாசம் 1-ம் தேதி வந்த லெட்டர் வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை விஷயத்தை மிஸ்டர் பி. ஆண்டாபிள்ளையும், மிஸ்டர் எஸ். பி. குத்தாலலிங்கம்பிள்ளையும் கூடின ஒரு ஸப் கமிட்டிக்கு தெரிவிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

III. ஸர்வே நம்பர 90/1, 91, 92 நம்பர் புறம்போக்கு ஸ்தலத்தில் ஆக்கிரமித்திருப்பதாக 8-8-94 ஸ்தலம் தகசீல்தார் அவர்களிடமிருந்து 2833-ம நம்பராய் வந்த லெட்டர் வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை புறம்போக்கு ஸ்தலத்தில் ஆக்கிரமித்திருப்பவர்களுக்கு சமாதானம் போதிப்பிக்கும்படி நோட்டீஸ் அனுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IV. முகைய்யதீன்பிச்சை ராவுத்தருடைய கடைக்கு முன்வசம் ஒரு தட்டி போடவேண்டிய விஷயத்தைப்பற்றி 1919-4-2 ல் வந்த ஸப் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கப்பட்டது.

பூமி சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு தட்டி போடுவதற்கு அனுவாதம் கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

V. 1. ஸானிட்டரி ஓவர்சியர் எஸ். ராமலிங்கம்பிள்ளைக்கு சம்பளத்தில் பத்து (10) ரூபாய் கூட்டிக்கொடுக்கவேண்டுமென்று 19-9-94 ல் வந்த அர்ஜி வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை விஷயத்தை அடுத்த மீட்டிங்குக்கு மாற்றிவைக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

2. குண்டாற்றில் ஆடுமாடு, குதிரை முதலான மிருகங்களை குளிப்பித்து ஜலத்தை சிலர் அசுத்தமாக்குகிறதாக 30-8-94 ல் விஸ்வநாத அய்யரிடமிருந்து வந்த அர்ஜியை வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை விஷயத்தை மிஸ்டர் ஜி. பத்மனபய்யர், மிஸ்டர் ஏ. எம். திரவியம், மிஸ்டர் எஸ். காசி அய்யர் இவர்கள் கூடின ஒரு ஸப் கமிட்டிக்கு தெரிவிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

3. வடிவேலு முருகபிள்ளை கடைக்கு முன்வசமுள்ள பெருமாள்குளம் கால் மூடுவதற்கு அனுவதிக்கக் கூடாதென்று கிருஷ்ணய்யர் முதலானவர்களிடமிருந்து 15-8-94 ல் வந்த அர்ஜி வாசிக்கப்பட்டது.

ஷை காலை மூடுவதற்கு வடிவேலு முருகபிள்ளையிடமிருந்து ஒரு உடம்படி வா

ங்கிக்கொண்டு கம்மிட்டி அநுவாதம் கொடுத்திருப்பதால் கம்மிட்டியின் தீர்மானத்தை பேதகதி செய்யமுடியாதென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

சபை மாலை 6 மணிக்குப் பிரியப்பட்டது.

எஸ். கோலப்பபிள்ளை,
பிரஸிடென்று.

(சரிபகர்ப்பு)

பிரஸிடென்று.
(ஒப்பு).

பட்டண பரிஷ்கரண கமம்றாறி, செங்கோட்டை.

கம்மிட்டி ஆபீஸில் வைத்து 1919-ம் வருஷம் மே
மாசம் 17-ந் தேதிக்குச் சரியான 1094-மாண்டு இடவ
மாசம் 3-ம் தேதி சனிக்கிழமை
மாலை 4 மணிக்குக் கூடின ஓர்
சாதாரண மீட்டிங்கியின்
நடபடிக்கைகள்.

ஆஜர்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ. எஸ். கோலப்பபிள்ளை அவர்கள், பி. ஏ. பி. எல்., பிரஸிடென்று.
,, ஜி. பத்மநாபய்யர் அவர்கள்.
,, எஸ். பி. குத்தாலலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள்.
,, ஏ. சுப்பய்யர் அவர்கள்.
,, எஸ். வீரபத்திர கரையாளர் அவர்கள்.
,, எஸ். காசி அய்யர் அவர்கள்.

I. 1095-மாண்டேக்குள்ள கம்மிட்டி பட்ஜெட்டு வாசிக்கப்பட்டது.
அது சரிவைக்கலாயிற்று.

II. பத்து ரூபாய் கூட்டிகொடுக்கவேண்டுமென்று சானிட்டெரி ஓவர்ஸியர் எஸ். ருமலிங்கம்பிள்ளையிடமிருந்து 19-9-94 ல் வந்த அர்ஜி வாசிக்கப்பட்டது.
சாமானங்களுடைய விலை கூடுதலாயிருக்கிறதினால் அஞ்சு ரூபாய் கூட்டிக் கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

III. கூடுதலாக ஒரு பியூன் நியமிக்கவேண்டும் விஷயத்தைப்பற்றி கம்மிட்டி ஆபீஸ் ஹெட்கிளார்க்கினிடமிருந்து 26-9-94 ல் வந்த ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கப்பட்டது.
வருகிற வர்ஷாரம்பத்தில் டி விஷயத்தைப்பற்றி கவனிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IV. 1. சந்தைக் குத்தகை வகையில் மூன்றாவது தவணைக்கு அடைக்கவேண்டிய பணம் ஒடுக்காத்ததற்கு கம்மிட்டியில் ஆஜராய் சமாதானம் போதிப்பிக்கவேண்டுமென்று சந்தை கண்டிறாக்டர் என். கே. எஸ். லெக்ஷுமணகரையாளருக்கு 23-9-94 ல் 120 ம் நம்பறாய் அனுப்பிய நோட்டீஸ் வாசிக்கப்பட்டது. டி நோட்டீசுக்குபதிலாக கம்மிட்டியில் ஆஜராக அசௌகரியமாகயிருக்கிறதென்று டி யாரிடமிருந்து ஒரு அர்ஜி வந்தது. டி அர்ஜியை சுவீகரிக்க இடமில்லையென்றும் திங்கள்கிழமை 5-ம் தியதி நடக்கப்போகிற ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கியில் கண்டிறாக்டர் ஆஜராகவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

2. கம்மிட்டி ஆபீஸில் ஜனன மரணம் தெரிவிக்காத்தவகைக்கு கீழே சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு 23-9-94 ல் அனுப்பின நோட்டீஸ்கள் வாசிக்கப்பட்டது.

நம்பர்.	பெயர்.	தவரிநடந்த செக்ஷன்.	தீர்மானம்.
1	சங்கரலிங்கரூப்பன்	112	அபராதம் 4 சக்கரம்.
2	வி. சன்முகம்பிள்ளை	112	அடுத்த மீட்டிங்கியில் ஆஜராக அநுவாதம் கொடுக்கப்பட்டது.
3	’ருமகவாமி செட்டி.	112	மன்னிக்கப்பட்டது.
4	டி	டி	டி
5	மாடசுவாமி மூப்பன்	111	அபராதம் 7 சக்கரம்
6	ஆறுமுகமாசாரி	டி	டி
7	சங்கரபாண்டியனாசாரி	டி	டி

V. ஹர்ஜிகளின் தீர்மானம்.

நம்பர்.	ஹர்ஜி தியதி	பெயர்.	விஷயம்.	தீர்மானம்.
1	6-9-94	எல் ஸ்புடார்ஜுன வாத்தியார்	பூமி சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு தட்டிபோடுவதற்கு அனுவாதம் கிடைக்கவேண்டுமென்று	அனுவாதம் கொடுக்கப்பட்டது.
2	30-8-94	மீனாக்ஷி அம்மாள்	I-வது வார்டு 99-நம்பர் வீட்டுக்கு 3-வது குவார்ட்டருக்குள்ள தக்கூல தீர்வை குறைத்து தரவேண்டுமென்று	டை
3	7-8-94	வி. ராமய்யர்	பூமி சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு பந்தல் போடுவதற்கு	டை
4	15-6-94	பொன்னம்மாள்	II-வது வார்டு 772-நம்பர் வீட்டுக்கு தக்கூல தீர்வை குறைத்து தரவேண்டுமென்று	சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டரின் ரிப்போர்ட்டின்பிரகாரம் அனுவாதம் கொடுக்கப்பட்டது.

VI. 33-ம் வகுப்பின் பிரகாரம் தட்டிக்கு லைசென்ஸு கொடுத்தல்.

நம்பர்.	பெயர்	சானிட்டெரி இன்ஸ்பெக்டருடைய ரிப்போர்ட்டு	தீர்மானம்.
1	முத்துக்குமாரு பிள்ளை	லைசென்ஸ் கொடுக்கலாம்	கொடுக்கப்பட்டது.
2	தேவூஅம்மாள்	டை	டை
3	கோமதி அம்மாள்	டை	டை
4	ஆதிமூலம் கரையாளன்	டை	டை
5	அனந்தநாராயணய்யர்	டை	டை
6	ஆவுடையப்பபிள்ளை	டை	டை

VII. I-வது வார்டில் 5, 6 நம்பர் வீடுகளுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு மாத்திரம் தக்கூல் தீர்வை சடாக்கவேண்டுமென்று வி. ராமய்யர் அர்ஜியின்பேரில் ஸப்கம்மிட்டியிடமிருந்து வந்த ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கப்பட்டது.

ஸப்கம்மிட்டி ரிப்போர்ட்டை அங்கீகரிக்கவேண்டுமென்றும் அனுவாதம் கொடுக்கவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VIII. 34 ஏ வகுப்பின்பிரகாரம் கெட்டிடம் கட்ட அனுவாதம் கொடுத்தல்.

நம்பர்.	பெயர்.	சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டருடை ரிப்போர்ட்டு.	வார்டுமெம்பருடைய ரிப்போர்ட்டு	தீர்மானம்.
1	கோமதி	அனுவாதம் கொடுக்கலாம்	கொடுக்கலாம்	கொடுக்கப்பட்டது.
2	சுவாமி ஆசாரி	டை	டை	டை

சபை மாலை 5½ மணிக்கு பிரிந்தது.

என். கோபாலபிள்ளை.
பிரஸிடெண்டு.

(சரி பகர்ப்பு)

(ஒப்பு)
பிரஸிடெண்டு.

பட்டண பரிஷ்கரண கம்மிட்டி, செங்கோட்டை.

கம்மிட்டி ஆபீசில்வைத்து 1919-ம் வருஷம் மே மாசம் 19-உக்குச் சரியான 1094-மாண்டு இடவ மாசம் 5-ம் உ திங்கட்கிழமை மாலை 4 மணிக்குக் கூடின ஓர் ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கின் நடபடிக்கைகள்.

ஆஜர்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ. எஸ். கோலப்பபிள்ளை அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்., பிரசிடெண்டு.
" எஸ். பி. குத்தாலலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள்.
" பி. ஆண்டாபிள்ளை அவர்கள்.
" எ. சுப்பய்யர் அவர்கள்.
" பி. செல்லஸ்வாமி பின்னைஞ்சபாண்டியன் அவர்கள்.

I. கேசில் கம்மிட்டியின் ஆஜ்ஞாகுப்படி சந்தை கண்டிறாக்டர் என். கே. எஸ். லெக்ஷ்மணக்கரையாளருக்கு 3-10-94-ல் 121-ம் நம்பராய் அனுப்பின நோட்டீஸ் வாசிக்கப்பட்டது.

சந்தைக் குத்தகை வகையில் பாக்கியுள்ள பணம் இந்தமாசம் 12உ திங்கள்கிழமையன்று ஒடுக்குவதாக சம்மதித்திருக்கிறபடியால் ஷை கண்டிறாக்டருக்கு ஒரு வாரம் அவதி அனுவதிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

II. கேசில் கம்மிட்டியில்வைத்து ஷண்முகம்பிள்ளையிடம் ஒரு மரணம் எழுதிவைக்காத்ததைப்பற்றி கேட்டது.

அதற்கு 4 சக்கரம் அபராதம்போட்டிருக்கிறதென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

சபை மாலை 5 மணிக்கு பிரியப்பட்டது.

எஸ். கோலப்பபிள்ளை,
பிரஸிடெண்டு.

(சரிபகர்ப்பு.)

(ஒப்பு)
பிரஸிடென்டு.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, VAIKAM.

Proceedings of a special meeting of the Committee held at 4-30 P. M. on Wednesday the 31st Medom 1094.

Present.

M. R. Ry. V. R. Sankaranarayana Pillai Avergal, B. A. & B. L., *President.*
" P. C. Krishna Pillai Avergal, *Vice-President.*
" P. N. Madhavan Pillai Avergal.
" K. N. Govinda Pillai Avergal.
Mr. W. John.
Mr. P. I. Joseph.

Subject: Consideration of the Budget Estimates of the Committee for the year 1094.

Read the Revised Estimates of Receipts and Expenditure for the year 1094 and the Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the year 1095 of the Committee prepared by the President.

Resolved that the estimates be passed.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

V. R. SANKARANARAYANA PILLAI,
President.

നംബർ ൩൬൧൧. പരസ്യം.

൧൦൮൮-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷനാലും ൧൦൮൯-ാമാണ്ടത്തെ ൧-ാം റെഗുലേഷനാലും ഭേദപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും ഉള്ള റെഗുലേഷൻ ൬-ാം വകുപ്പു ൨-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, മ. രാ. രാ. എൻ. സുബ്ബയ്യരവർകൾ അവർകളെ ചെങ്കോട്ട പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയിലെ അനൌദ്യോഗസ്ഥ സാമാജികനായി മൂന്നുവർഷക്കാലത്തേക്കു കൂടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കല്പിച്ചനുവദിക്കയും അപ്രകാരം വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഗവർമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൪ മെ ൩൧.

പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മററി തിരുവനന്തപുരം.

൧൦൯൪ ഇടവം ൩൦-ാം ൧൯൧൯ മെയ് ൨൭-ാം തീയതി കൂടിയ

കമ്മററിയുടെ യോഗത്തിലുണ്ടായ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മ. രാ. രാ.	കെ. ശങ്കരനായകംപിള്ള	അവർകൾ ബി. എ.	പ്രസിഡണ്ട്.
ടി	സി. ബാലകൃഷ്ണറാവു	ടി	ബി. എ. ബി. ഇ.
ടി	കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള	ടി	ബി. എ., ബി. എൽ.
ടി	ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള	ടി	ബി. എ., ബി. എൽ.
ടി	എ. നാരായണപിള്ള	ടി	ബി. എ., ബി. എൽ.
ടി	ആർ. ഗോപാലപിള്ള	ടി	ബി. എ., ബി. എൽ.
ടി	ററി. എസ്. നമ്പിപെരുമാൾ	ടി	

എ. എ. മൊറയിറാ എസ്ക്വയർ, എൽ. എം. എസ്.

എൽ. എച്ച്. നൊറോ എസ്ക്വയർ,

ആൻഡ്

സാഹിബ് ബഹദൂർ എ. എസ്. ഷംസം സേട്ടു.

I. (എ) കാപ്പിററൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സുപ്രണ്ടാഫീസിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഇടവഴിയിൽ ചില ഗൃഹങ്ങളിലെ പ്രൈവററ സ്കാവൻജിംഗ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനെപ്പററി മിസ്റ്റർ ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിയെ ഭീർപ്പുമായി ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൩-ാം നു ൭൪൫-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

പ്രസിഡണ്ട വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിയതിനാൽ പ്രസ്താപ കത്തു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(ബി) ജനനമരണ കണക്കു സ്റ്റേറ്റുമെൻറിനെ ഗവൺമെണ്ടു ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പററി ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൦-ാം നു ൬൩൬-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

പ്രസിഡണ്ടു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ കത്തു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(സി) ൧൦൯൪-ാമാണ്ടത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജററും പഞ്ചാംഗത്തിൻെറ പ്രൂഫ് തിരുത്തി അയയ്ക്കുന്നതിനെപ്പററി ൧൦൯൪-ാം ഇടവം ൨൦-ാം നു ൬൩൭-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൨. കരിമ്പട്ടുത്തു റോഡിൽ ഫിട്ടുകൾ ഇടുവിക്കുന്നതിനെപ്പററി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവൺമെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സിൻെറ ഒരു പകർപ്പയച്ചു ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൨-ാം നു പി. ഡബ്ളിയു. ൨൮൭൪/൧൦൯൪-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൩. ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു മേലധികാരികൾ തമ്മിൽ ആഫീസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിക്കാർഡുകളുടെ പകർപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പററി തിരുവനന്തപുരം സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ അയച്ചിട്ടുള്ളതായ കത്തുകളുടെ പകർപ്പും ഉള്ളടക്കത്തിൻെറ പകർപ്പും അയച്ചു ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൧-ാം നു ജെ. ൪൨൧൦/൧൦൯൪-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൪. ചെന്തിട്ട കുളത്തിനടുപ്പിച്ചു ഒരു കക്കൂസ് കെട്ടുന്നതിനെപ്പററി കൃഷ്ണപിള്ള മുതൽപേർ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിയെ ഭീർപ്പുമായി ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൩-ാം നു ൭൫൨-ാം നമ്പരിൽ അയച്ച കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൫. ചെന്തിട്ട കുളത്തിൻെറ സമീപത്തു ഒരു കക്കൂസ് കെട്ടുന്നതിനു സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനെപ്പററി സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർക്കയച്ച കത്തിൻെറ ഒരു പകർപ്പയച്ചു ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൦-ാം നു പി. ഡബ്ളിയു. ൨൭൨൨/൧൦൯൪-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൬. വഞ്ചിയൂർ കുന്നുംപുറത്തു ഒരു കിണറു കുഴിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പററി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കയച്ച കത്തിൻെറ ഒരു പകർപ്പയച്ചു ൧൦൯൪ ഇടവം ൨൩-ാം നു പി. ഡബ്ളിയു. ൨൭൭൬/൧൦൯൪-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

പ്രസിഡണ്ടിൻെറ റിപ്പോർട്ടുകളും ആലോചനകളും:—

എ. പാൽക്കുളങ്ങരയിലുള്ള ഒരു പൊതുഗ്രഹം കെട്ടുന്നതിനെപ്പററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയരുടെ ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൭-ാം നു ൨൨൭൪-ാം നമ്പരിൽ വന്ന കത്ത് വായിച്ചു.

ടെണ്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള ടെണ്ടറുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളപ്രകാരം അംഗീകരിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

ആക്ടിംഗ് ഹെൽത്താഫീസരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം രണ്ടു കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതും രണ്ടു തൊട്ടികൾ കെട്ടിക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ളതായി കമ്മിററി അഭിപ്രായപ്പെടുകയാൽ ആ വിവരങ്ങളെപ്പററിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയരെ അറിയിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു കൂടി തീരുമാനിച്ചു.

(ബി) മാർക്കററിലെ കടകൾ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ചില റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പററി ചാലക്കമ്പോളം മാർക്കററ് സാർജൻറിൻെറ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു ൧൦൯൪ ഇടവം ൧൯-ാം നു ആക്ടിംഗ് ഹെൽത്താഫീസരുടെ ൧൦൬൦-ാം നമ്പർ കത്ത് വായിച്ചു.

കടകൾ വാടകയ്ക്കു എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അപേക്ഷയോടുകൂടി മൂന്നു രൂപാ ഡെപ്പോസിററായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൩) നോട്ടീസുകൾ അനുസരിച്ചു ഉടമസ്ഥർ സ്വന്തം ... അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളുടെ ഓല മേൽക്കൂരകൾ മാററി ഓട് ഇടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മററും ൧൧൦൮-ൽ-൧൧൯-ലെ ... ഹെൽത്താഫീസരുടെ ൧൭൪-ാമത് നമ്പരിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

ഈ ആളുകൾ മേൽക്കൂര ഓലകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതിനെ മാററിയ്ക്കാത്തപക്ഷം മേൽ നടപടികൾ നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം കക്ഷികളെ നോട്ടീസ് മൂലാന്തിരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

III. മെമ്പറന്മാരുടെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്. ഇല്ല.

IV. എ ൧൦൮൭ മീനമാസത്തെയ്ക്കുള്ള വരവ്‌ചിലവ് കണക്ക് സ്റ്റേറ്റുമെൻറ് വായിച്ചു. അനുമതിച്ചു.

ബി. കമ്മിററിയുടെ അനുവാദത്തിനു മുൻപായി പ്രസിഡണ്ടിനാൽ നടത്തിക്കപ്പെട്ട വേല വിവര സ്റ്റേറ്റുമെൻറ്. ഇല്ല.

V. നോട്ടീസുകളും ലൈസൻസുകളും കൊടുക്കൽ:—

എ. നോട്ടീസുകൾ:— ഇല്ല.

ബി. ലൈസൻസുകൾ:—

നമ്പർ		പേര്	വകുപ്പ്	തീരുമാനം
		മെസേഴ്സ്.		
൧	,,	രാമൻപിള്ള	൩൪ എ	അനുവദിച്ചു.
൨		ചെമ്പകക്കുട്ടി കൊച്ചുത്തിണ്ണി	ടി	ടി
൩	,,	കെ. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള	ടി	ടി
൪		മിസ്സസ്സ് ബി. എം. ഡിക്രൂസ്	ടി	ടി
൫		ചെമ്പകംഅമ്മാൾ വള്ളിയമ്മാൾ	ടി	ടി
൬		സീതയമ്മാൾ അമ്മിണിഅമ്മാൾ	ടി	ടി
൭	,,	ആർ. വേലുപ്പിള്ള	ടി	ടി
൮	,,	അയ്യപ്പൻപിള്ള	ടി	ടി
൯	,,	നാരായണയ്യർ ശേഷയ്യർ	ടി	ടി
൧൦	,,	വി. രാമകൃഷ്ണശാസ്ത്രികൾ	ടി	ടി
൧൧	,,	ഫെർനാണ്ടൊ പെരേരാ	ടി	ടി
൧൨	,,	വി. ഹരിഹരയ്യർ	ടി	ടി
൧൩	,,	മാധവൻ വേലായുധൻ	ടി	ടി
൧൪	,,	പത്മനാഭൻ മാതേവൻ	ടി	ടി
൧൫	,,	വിശ്വനാഥയ്യർ	ടി	ടി
൧൬	,,	അബ്ദുൽ ഹുസൈയിൻസാഹിബ്	ടി	ടി
൧൭	,,	കൃഷ്ണപിള്ള	ടി	ടി
൧൮	,,	കാളിപ്പിള്ള	ടി	എളുപ്പത്തിൽ തീകത്താത്ത സാധനങ്ങൾകൊണ്ടു മേൽക്കൂര മേഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നുള്ള നിബന്ധനയിന്മേൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
൧൯	,,	കെ. താണുപിള്ള	ടി	ടി
൨൦	,,	ഇബ്രാംസ്	ടി	ടി
൨൧	,,	പത്മനാഭൻ ശങ്കരൻ	ടി	ടി
൨൨	,,	എൻ. പത്മനാഭപിള്ള	ടി	ടി
൨൩	,,	കാളി കൊച്ചുപ്പി	ടി	ടി
൨൪	,,	മാതേവൻ വേലായുധൻ	ടി	ടി
൨൫	,,	മാതേവൻപിള്ള	ടി	ടി
൨൬	,,	രാമൻ നാരായണൻ	ടി	ടി
൨൭	,,	ശങ്കരപ്പിള്ള	ടി	ടി
൨൮	,,	നാരാണൻ ഗോവിന്ദൻ	ടി	ടി
൨൯	,,	കൃഷ്ണൻ പത്മനാഭൻ	൬൬ (കമ്പിനി)	ശരിയായ ഒരു കക്കൂസ്സുഗൃഹം കെട്ടിയതിൽ പിന്നീട് പുതുതായി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണമെന്നു അപേക്ഷക്കാരനെ തെര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

VI. ഹർജിതീരുമാനങ്ങൾ.

നമ്പർ	പേര്.	വകുപ്പ്.	സംക്ഷേപം.	തീരുമാനം.
	മെസേർഷ്സ്:—			
൧	എസ്, രാമനാഥപിള്ള	൪൦	പടികൾ കെട്ടുന്നതിനു	ഇഞ്ചിനിയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകാരുടെ കൈവശമേൽ അനുവാദംകൊടുക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
൨	,, എസ്, കുഞ്ഞൻപോററി	ടി	ടി	ടി
൩	,, എം, മാണിക്കവാചകംപിള്ള	ടി	മുടികല്ലിടുന്നതിനു	ടി
൪	,, രാമസ്വാമിപ്പിള്ള	൧൨൦	ഒരു കേസ് രാജിയാകുന്നമെന്നു	പതിനായി ചക്രം പ്രതിഫലംകൊടുക്കണമെന്നായാൽ കേസ് രാജിയാകാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

VII. പ്രാസിക്യൂഷൻസ്.

നമ്പർ.	പേര്.	നിഷേധന വകുപ്പ്.	നിഷേധന സ്വഭാവം.	തീരുമാനം.
൧	പി. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള	൫൨-൭൨	ശിക്ഷിച്ചതിൽപിന്നീടും പുരയിടം അടമാനമില്ലാതെയും വൃത്തികേടായും ഇട്ടതിനു	കുററം ചെയ്യുന്ന മാതിരിയിലാണു കക്ഷിയെ പ്രാസിക്യൂട്ടുചെയ്യുണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
൨	സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ	൩൩	ലൈസൻസ് കൂടാതെ സർക്കാർ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചതിനു	പ്രാസിക്യൂഷൻ അനുവദിച്ചു.
൩	കരമ്പൻപിള്ള	ടി	ടി	ടി
൪	നാരായണൻ നീലകണ്ഠൻ	൩൪ എ,	ലൈസൻസ് കൂടാതെ മരക്കെട്ടിടം വെച്ചതിനു	ടി
൫	അയ്യാൻ പൊടിയൻ കൊച്ചപ്പി	ടി	ടി	ടി
൬	ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	൫൩.	ലൈസൻസ് കൂടാതെ മാംസവും മീനും കച്ചവടം ചെയ്തതിനു	ടി
൭	മിസ്റ്റർ പരമുപിള്ള	൪൭	പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാററാത്തതിനു	ടി
൮	മിസസ്സ് ഡായിഡ്	൫൨	ഒരു പുരയിടം അടമാനമില്ലാതെയും വൃത്തികേടായും ഇട്ടതിനു	ടി
൯	മിസ്റ്റർ വി, നാരായണയ്യർ	ടി	ഒരു ഇടവഴി അടമാനം ഇല്ലാതെ ഇട്ടതിനു	ടി
൧൦	പരമേശ്വരൻപിള്ള	ടി	ടി	ടി
൧൧	മിസ്റ്റർ വേലുപ്പിള്ള	൪൨	അസഹ്യപ്പെട്ട ഒരു കക്കൂസ് മാററിക്കാത്തതിന്	ടി
൧൨	ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	ടി	സ്കാവൻജിംഗ് ഏല്പിക്കാത്തതിന്	ടി
൧൩	മിസ്റ്റർ പരമുപിള്ള	൫൧	ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചുമാററാത്തതിനു	ടി
൧൪	പരമേശ്വരൻപിള്ള	൪൭	മതിലൊന്നു പൊളിച്ചുമാററാത്തതിനു	ടി
൧൫	കൊച്ചപ്പിപിള്ള	൧൧൫	ജനനമരണം അറിവുകൊടുക്കാത്തതിനു	ടി
൧൬	മുനിസ്വാമിചെട്ടി	ടി	ടി	ടി
൧൭	ചടയൻ	ടി	ടി	ടി
൧൮	കുഞ്ഞുപിള്ള	ടി	ടി	ടി
൧൯	കണിയാൻ രാമൻ	ടി	ടി	ടി

നമ്പർ	പേര്	നിഷേധന വകുപ്പ്	നിഷേധന സ്വഭാവം	തീരുമാനം
൧൦	[illegible]	൨൨ ൭	ജനനമരണം അറിവു കൊടുക്കാഞ്ഞതിനു	സമാധാനം തൃപ്തികരമാകയാൽ പ്രാസിക്യൂഷൻ പിൻവലിച്ചു
൧൨	[illegible] &	൪൧-൪൪ & ൭൧	[illegible]	ടി
൧൧	ആച്ചിവള്ളിയമ്മാൾ	൪൧	[illegible]	[illegible] പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യുന്നതെന്നു തീരുമാനിച്ചു

കെ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള, (ഒപ്പ്)
പ്രസിഡന്റ്.

(ശരിപ്പകർപ്പ്)

കെ. ശങ്കരനാരായണപിള്ള,
പ്രസിഡന്റ്.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, HARIPAD.

Proceedings of an ordinary meeting held on Saturday the 3rd Edavom 1094 at 4-30 P. M.

Present.

M. R. Ry.	R. Narayana Iyer Avergal B. A.	*President.*
,,	Sivathanu Pillai Avergal,	*Vice President.*
,,	S. Subbaraya Iyer Avergal.	
Mr.	C. Thomas.	

I. Letters from Government.

1. Read letter No. J. 4222/13 of 18 dated 8th May 1919 forwarding copy of letter to the Senior Dewan Peishcar, Trivandrum, regarding the grant of copies of records.

Recorded.

II. Reports from the Sub-Committee.

Read report dated 17-9-94, regarding special sanitary arrangements made in connection with the Ulsavam at Haripad.

Resolved that the report be approved.

III. Licenses

	Name.	*Section.*	*Resolution.*
1	Padmanabhan Parameswaran	53	Sanctioned.
2	Oummey Neelacandan	53	Do.

IV. Disposal of Petitions.

Name.	*Purport.*	*Resolution.*
Neelakandan Govindan	To compound an offence	To be compounded on receipt of a C. F. of chs. seven.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

Sd. R. NARAYANA IYER,
President.

(True copy).

R. NARAYANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, VAIKAM.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 4-45 P. M. on Saturday the 27th Medom 1094.

Present.

M. R. Ry. V. R. Sankaranarayana Pillai Avergal, B. A., B. L., *President.*
" P. C. Krishna Pillai Avergal, *Vice-President.*
" R. Ramakrishna Pillai Avergal, L. M. & S.
" M. S. Komarasivami Pillai Avergal.
" K. N. Govinda Pillai Avergal.

I. Government Letters.

(1) Read No. G. 2889 dated the 26th April 1919 sanctioning the discontinuance of plague passport inspection by special passport officers in T. I. C's. and Medical Officers at Railway Stations.

Recorded.

(2) Read No. G. 3053 dated the 5th May 1919 forwarding copy of No. G. 3052 dated the 5th May 1919 regarding the shifting of the contagious disease ward attached to the local District Hospital.

Recorded.

(3) Read No. G. 2817 dated the 24th April 1919 stating that from a report from the Excise Commissioner, it is seen that the building in question not available for use for holding the Committee's office.

Recorded.

(4) Read No. G. 2938 dated the 1st May 1919 forwarding copy of No. G. 2937 dated the 1st May 1919 sanctioning a sum of Rs. 150 under item 'maintenance of public wells etc.,' for digging a well for the use of the public in the town.

Recorded.

II. Letters from other Departments.

(1) Read the statement of fines realised under T. C. & I. Regulations in the Taluq Magistrates Court, Vaikam.

Recorded.

(2) Read letter No. 330 dated the 28th April 1919 from the Honorary Secretary Public Lecture Committee, Trivandrum, stating that it will not be convenient to arrange for a lecture on the occasion of Vadakkeypurathu pattu festival.

Recorded.

III. Disposal of Petitions.

Petitions praying for compounding the offences under T. C. & I. Regulations.

	Name.	*Section.*	*Offence.*	*President's action.*	*Resolution.*
1	Kurumpa (called Umpachi)	115	Failure to report the occurrence of a birth	Compounded on payment of a compounding fee of Rupee one.	Ratified.
2	Aiyapan of Parayil	Do.	Failure to report the occurrence of a death.	Do.	Do.
3	Govindan Krishnan	Do.	Do.	Compounded on payment of a compounding fee of chuckrams four	Do.
4	Vadamala Aiyan Krishna Aiyan	Do.	Do.	Compounded on payment of a compounding fee of chuckrams seven	Do.
5	Kuttan Pillai of Konathezhathu	Do.	Do.	Compounded on payment of a compounding fee of chuckrams four.	Do.
6	E. Raman Pillai, Contractor	33	For putting sand etc., in poramboke land.	Compounded on payment of a compounding fee of chs. 14 and occupation fee of chs. 16.	Do.
7	Sankaran Narayanan	Do.	For putting chunnam in poramboke land.	Compounded on payment of a compounding fee of chs. 7 and occupation fee of chs. 16.	Do.

IV. Read the joint report dated the 24-9-'94 from the clerk P. N. Kesava Pillai and the Vicharippukar R. Kumara Pillai under the Committee praying to give them the T. A. and

Daily Allowance for attending the Parur and Alleppey Session Courts, in the interest of Government, as witnesses.

Resolved that the expenditure cannot be met from the Committee's funds. Resolved also that the Sirkar Vakils be requested to arrange for the payment of T. A. & Daily allowance to the parties concerned.

V. Prosecutions.

	Name.	Section.	Offence.	Resolution.
1	Oonti Kutten	53	Storing prawns for trade without license.	Resolved that he be prosecuted.
2	Aiyavu Vyravan	Do.	Storing copra for trade without license.	Do.
3	Parameswaran Pillai of Aaloor house	115	Failure to report the occurrence of a birth.	Do.
4	Parameswaran Pillai of Aroo-parambu house	Do.	Do.	Do.
5	Sanku Varrier	Do.	Failure to report the occurrence of a death.	Do.
6	Sankaranarayana Aiyan of Paramadam	Do.	Do.	Do.
7	Govinda Pillai of Chittiparabu	Do.	Failure to report the occurrence of a birth.	Do.
8	Varkey Mathai of Chowkayil	Do.	Failure to report the occurrence of a death.	Do.
9	Veloo Pillai of Tharakandam	Do.	Do.	Do.
10	Sankaran of Kolothuchira	Do.	Do.	Do.
11	Sankaran of Valalilthara	Do.	Do.	Do.
12	Souri of Kizhakkey Chowkkayil	Do.	Do.	Do.
13	Sankaran of Kokkuvelithara	Do.	Do.	Do.

VI. Petitions praying for permission to construct buildings etc.

	Name.	Section.	Purpose.	Resolution.
1	Madhavi Lakshmi of Nelliparambu Varriam	34 A.	To construct a new shed.	Permission granted.
2	Venkita Rama Iyen Krishna Iyen	Do.	To construct a new house.	Do.
3	Lakshmana Aiyan Krishna Aiyan	Do.	To construct a new well.	Do.
4	K. Nani Amma	Do.	Do.	Do.

The meeting dispersed at 6 P. M.

V. R. SANKARANARAYANA PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, HARIPAD.

Proceedings of a special meeting held on Saturday the 27th Medom 1094 at 4-30 P. M.

Present.

M. R. Ry. R. Narayana Iyer Avergal B. A., *President.*
Mr. P. E. Mathu B. A.
M. R. Ry. K. Velayudhan Pillay Avergal.
Sahib Bahadur M. C. Abdurahiman Kutty.

I. Read the draft Budget estimate for 1095 M. E. presented by the President.

Approved.

II. Read Sanitary Inspector's report No. 121 dated 24-9-94 submitting an estimate for Rs. 9-10-0 and requesting sanction for the purchase of stationery.

Sanctioned.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

Sd. R. NARAYANA IYER,
President.

(True copy).

R. NARAYANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, MAVELIKARA.

Proceedings of a special meeting of the Committee held on Saturday the 17th Idavam, 1094 at 7-30 A. M.

Present.

Messrs. M. Udaya Varma Raja B. A., *President.*
K. Govinda Pillai.
N. G. Parameswaran Pillai.
C. K. Krishna Pillai.
P. J. Kuriyen.
A. Veeramoney Aiyer.

I. Read No. G. 3435 dated 23-5-19, sanctioning the entertainment of four additional sweepers on Rs. 4 each per mensem with effect from the 1st Chingam 1095.

Recorded.

II. Read No. G. 3456, dated 27-5-19, forwarding copy of No. G. 3469 dated 27-5-19, addressed to the President, T. I. C., Nagercoil, regarding the levy of scavenging fees on houses having no backyards or means of easy access to them.

Recorded.

III. Read letter No. 3208, dated 10-10-94, from the Tahsildar, Mavelikara re the restoration of the lane comprised in survey No. 111/18 E of the Mavelikara pakuthi.

Resolved that the Tahsildar be informed that the Committee's Budget for 1094 and 1095 contains no provision for improving roads and lanes.

IV. Read and approved classified abstract of receipts and disbursements for Medam 1094.

V. Read the report of Mr. C. K. Krishna Pillai dated 16-10-94, regarding the explanation of Kevarethu Kunjunina of Puthen Veedu, Kandiyoor.

Resolved that the said Kunjunina be prosecuted for unlicensed trade in cocoanut shells if he does not take out license within a fortnight from the date of receipt of notice.

VI. Read the report of Mr. N. G. Parameswaran Pillai dated 30-9-94, regarding the explanations of (1) Kunjumakanda Korathu of Muthukumaru Purayidam, Thazhakara (2) Gevargese Kirayen of Kottarathil Purayidam, Puthiyacavoo and (3) Krishnan Govindan of Urukadavil Puthiyacavoo.

Resolved that no additional fee be levied from Kunjumakanda Korathu and also that Gevargese Kirayan be prosecuted if he does not pay the license fee within a fortnight from the date of receipt of notice.

Resolved further that no action be taken against Krishnan Govindan.

VII. Read petition from Kuttisseri Thokathil Chandapilla Mathayi and others applying for license to open a private fish market for 1095.

Resolved that it will be considered along with the auction of the Public Fish market in the month of Mithunam.

VIII. Read explanations from (1) Keevarethu Chacko of Thiruvalil, Mavelikara, (2) Cheriya Kunjunina of Puthen veedu, Kandiyoor (3) Eso Kochummen of Charivayathu Kizhakethu, Kottaraavoo for not taking out license for trade in cocoanut shells.

Resolved that they be prosecuted if they do not take out license under section 53 of the T. I. C. Regulation within a fortnight from the date of receipt of notice.

IX. Resolved that the following persons be prosecuted.

Names.	Section violated.
(1) Kevareethu Yohannan of Puthen Purayidom, Mattam South.	53
(2) Nina Kevareethu, Eppon Parampu Mattam South.	Do.
(3) Kunjamman Kevareethu, Thundezhathu Thekathu, Mavelikara.	Do.
(4) Kiriayan Kochukunju, Nadavalil, Thazhakara	Do.
(5) Yohannan Yohannan, Aiypuparampu, Puthiyacavoo.	Do.

X. Resolved that license be issued to Varghese Varghese for Ihatty.

The meeting dispersed at 9-45 A. M.

M. UDAYA VARMA.
President.

NOTICE.

It is hereby notified under section 5 of the cholera rules dated the 24th June 1913, that cholera has broken out within the limits of the T. I. C., Changanacherry, in a sporadic form.

T. I. C., Changanacherry, 20-10-94.

C. N. SREERENGANATHA SASTRI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 3rd Edavom 1094/17th May 1919 at the Committee's Office.

Present.

M. R., Ry. S Kolappa Pillai Avergal, B. A. & B. L. *President.*
" G. Padmanabha Iyer Avergal.
" S. P. Kuttalalingam Pillai Avergal.
" S. Subba Iyer Avergal.
" S. Veerabhadra Karayalar Avergal.
" S. Kasy Iyer Avergal.

I. Submission of the Budget of the Committee for 1095 M. E.

Resolved that the Budget be passed.

II. Read again petition dated 19-9-94 from Sanitary Overseer, S. Ramalingam Pillai praying for an increase of pay from Rs. 10 to Rs. 20.

Resolved that, in view of the high prices of necessaries, now current, an increase of Rs. 5 per mensem be recommended.

III. Read report dated 26-9-94 from the Head Clerk of the Committee's office *re* the entertainment of an additional peon.

Resolved that the matter be taken up for consideration at the beginning of the next year.

IV. 1. Read notice No. 120 dated 23-9-'94 issued to N. K. S. Lakshmana Karayalar, the market contractor, directing him to appear before the Committee and to explain why he has not remitted the market fee due for the 3rd instalment of the current year.

The contractor in response to the notice, presented a petition stating his inability to appear before the Committee. As this petition was not accepted, resolved that the contractor be directed to appear before the special meeting of the Committee on Monday the 5th instant.

2. Read notices Nos. 113, 114, 115, 116, 117, 118 and 119 dated 23-9-94 issued to the following persons directing them to appear before the Committee for birth and death defaults :—

	Name.	*Section violated.*	*Decision.*
i.	Sankaralinga Moopan	112	Fined 4 chs.
ii.	V. Shunmugam Pillai	Do.	Permission granted to appear before the next meeting.
iii.	Ramaswami Chetti		
iv.	Do.	Do.	Excused.
v.	Madaswami Moopan	111	Fined 7 chs.
vi.	Arumugam Asari	Do.	Do.
vii.	Sankarapandian Asari.	Do.	Do.

V. *Disposal of petitions.*

	Date of petition.	*Name of petitioner.*	*Purport.*	*Decision.*
1	6-9-94	L. Sputarjuna Vadhyar	Requesting permission to put up an unsupported thatty	Permission granted.
2	30-8-94	Meenakshi Ammal	Requesting the exemption of door No. 99 of Ward I from payment of scavenging fee for the 3rd quarter of the current year	Exemption granted.
3	7-8-94	V. Rama Iyer	Requesting permission to put up an unsupported pandal	Permission granted.
4	15-6-94	Ponnammal	Praying for reduction of scavenging fees on door No. 172, of Ward No. II.	Prayer as per Sanitary Inspector's report granted.

VI. Issue of licenses under Section 33 to put up thatties :—

	Name.	Sanitary Inspector's report.	Decision.
1	Muthukumaru Pillai	License applied for may be granted	Granted.
2	Deva Ammal	Do.	Do.
3	Gomathi Ammal	Do.	Do.
4	Adimoolam Karayalan	Do.	Do.
5	Ananthanarayana Iyer	Do.	Do.
6	Aandayappa Pillai	Do.	Do.

VII. Read Sub-Committee's report on the petition of V. Rama Iyer *re* levy of one scavenging fee on door Nos. 5 and 6 of Ward No. I.

Resolved that the Sub-Committee's report be approved and permission granted.

VIII. Issue of licenses under section 34 A to put up buildings.

	Name.	Sanitary Inspector's report.	Report of the respective Ward Member.	Decision.
1	Gomathi	Permission may be granted	May be granted	Granted.
2	Swami Asari	Do.	Do.	Do.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

(Signed)

S. KOLAPPA PILLAI,
President.

(True copy)

S. KOLAPPA PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KOTTAYAM.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that cholera has broken out in the town of Kottayam.

Kottayam,
20-10-1094/3-6-1919.

P. ARUMUKHAM PILLAI,
Vice-President.

പരസ്യം.

പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മറ്റി, കോട്ടയം.

കോട്ടയം ടൌണിൽ കോളറാ ദീനം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

൨൦-൧൦-൯൪/൩-൬-൧൯൧൯.

പി. ആറുമുഖംപിള്ള,
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്.

TRIVANDRUM: PRINTED & PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS, 1919.